تصوير ابو عبد الرحمن الكردي

پەیوەندییە سیاسییەکانی نێوان

هەرێمی کوردستان

و

تورکیا

١٩٩١ـ ١٩٩٨

هێرش عەبدوڵڵا حەمەکەریم

مەڵبەندی کوردۆلۆجی

پەیوەندییە سیاسییەکانی
نێوان هەرێمی کوردستان و تورکیا
١٩٩١-١٩٩٨

هێرش عەبدوڵڵا حەمەکەریم

مەڵبەندی کوردۆلۆجی
سلێمانی

- کتێب : پەیوەندییە سیاسییەکانی نێوان
هەرێمی کوردستان و تورکیا ١٩٩١-١٩٩٨
- بابەت : مێژوو
- نووسینی : هێرش عەبدوڵلا حەمەکەریم
- کۆمپیوتەر : نووسەر
- پێداچوونەوەی زمانەوانی: د.کەمال عەلی
- هەڵەبڕی و وردبینی: مژدە ئەحمەد حەسەن
- دیزاین : بڕیار فەرەج کاکی
- بەرگ : ڕەنج
- ژمارەی سپاردن : ١٠٣١، ساڵی ٢٠٠٧
- تیراژ : ١٠٠٠ دانە
- نرخ: ٣٠٠٠ دینار
- زنجیرە: ١٢

مەڵبەندی کوردۆلۆجی

ناونیشان: گردی ئەندازیاران- گەڕەك/١٠٥، کۆڵان/٢٥، ژ.خانوو/٤، ژ. پۆست/٩٥

تەلەفون: ٣١٩٣٠٩٣ – ٣١٩٣١٧٥

Kurdology2006@yahoo.com

ناوەڕۆک

پێشـــــەکی ٧

بەشی یەکەم ١١

بنەماکانی پەیوەندیی نێوان هەرێمی کوردستان و تورکیا ١٣

بنەمای یەکەم- جوگرافیای سیاسی ١٣

بنەمای دووەم- بنەما سیاسییەکان ١٨

بنەمای سێیەم- پێکهاتەی نەتەوەیی دانیشتوان ٢٥

بنەمای چوارەم- بنەما سەربازییەکان ٣٠

بنەمای پێنجەم- ئابووری ٣٦

بنەمای شەشەم- مێژوو ٤٢

بەشی دووەم ٤٧

مێژووی پەیوەندییەکانی نێوان تورکیاو عێراقو کاریگەریی لەسەر باشووری کوردستان ١٩٢٦-١٩٩٠

تەوەری یەکەم ٤٩

پەیوەندییەکانی نێوان تورکیاو عێراق سەردەمی پاشایەتی و کاریگەرییان لەسەر باشووری کوردستان ١٩٢٦-١٩٥٨

تەوەری دووەم ٦١

پەیوەندییە سیاسییەکانی نێوان تورکیاو کۆماری عێراق و کاریگەریان لەسەر باشووری کوردستان ١٩٥٨-١٩٧٥

تەوەری سێیەم ٧١

پەیوەندییەکانی نێوان عێراقو تورکیاو کاریگەرییان لەسەر باشووری کوردستان ١٩٧٥-١٩٩٠

بەشی سێیەم ٨٥

سروشتی پەیوەندییە سیاسییەکانی نێوان هەرێمی کوردستانو تورکیا لە ١٩٩١-١٩٩٨

تەوەری یەکەم ٨٧

پەیوەندیی سیاسیی نێوان هەرێمی کوردستانو تورکیا لە قۆناغی بەرەی کوردستانیدا ١٩٩١-١٩٩٢

تەوەری دووەم ١٠١

پەیوەندییەکانی نێوان هەرێمی کوردستانو تورکیا لە قۆناغی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە سالآنی ١٩٩٢-١٩٩٤

تەوەری سێیەم ١١٣

پەیوەندییەکانی نێوان هەرێمی کوردستانو تورکیا لە قۆناغی یەکەمی شەڕی ناوخۆ ١٩٩٤-١٩٩

تەوەری چوارەم ١٢٤

پەیوەندییەکانی نێوان هەرێمی کوردستانو تورکیا لە قۆناغی دووەمی شەڕی ناوخۆدا ١٩٩٦-١٩٩٨

بەشی چوارەم ١٣٧

کاریگەریی نێودەوڵەتیی لەسەر پەیوەندییی نێوان هەرێمی کوردستانو تورکیا

تەوەری یەکەم- عێراق ١٣٩

تەوەری دووەم- سوریا ١٤٣

تەوەری سێیەم- ئێران ١٤٦

تەوەری چوارەم- ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا ١٥٣

ئە نجـــام ١٦٥

ســـەرچاوەکان ١٦٩

ملخص البحث ١٨٣

وێنە جوگرافییەکان ١٨٥

پاشکۆکان ١٨٨

پێشەکی

- **هۆکارەکانی هەڵبژاردنی بابەتەکە:**

ڕووداوەکانی ساڵی ١٩٩٠ بایەخێکی زۆریان لە مێژووی مرۆڤایەتیدا هەبوو،چونکە دوو گۆڕانی گەورەیان هێنایە کایەوە، یەکەمیان کۆتایی بە جەنگی سارد هێنا کە جەنگێکی درێژخایەنی جیهانی بوو ١٩٤٥-١٩٩٠،.بە هۆیەوە جیهانی لە سیاسەتی دابەشبونو دوو جەمسەری دەرکرد و یەکێتیی سۆڤیەت شکستی خواردو دووەم داگیرکردنی کوەیت بوو لەلایەن عێراق، کە ڕێگەی بۆ ئەمریکا خۆش کرد وەك هێزێکی براوە لە جەنگی سارد، باڵادەستیی خۆی بە شێوەیەکی تاك جەمسەری لە جیهاندا بەرجەستە بکات.

لەم دۆخەوە هاوکێشە نێودەوڵەتییەکان گۆڕانکارییان بەسەردا هاتو، ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لەم کاریگەرییە بێبەش نەبوو، هەروەها کوردستانی باشوورو تورکیاش پشکی شێریان لەم گۆڕانە بەرکەوت. کورد بۆ یەکەمجار لە دوای چاوەڕوانییەکی ١٤٠ ساڵی، واتە دوای ڕووخانی دوا میرنشینیی کوردی هەلی دەسەڵاتی سەربەخۆی بۆ ڕەخساو بارودۆخی نێودەوڵەتیی بە قازانجی ئەو کەوتەوەو توانی لە سایەیدا دەسەڵاتێکی کوردی بە ناوی هەرێمی کوردستان پێکبهێنێت، هاوکات تورکیا ئەو هەلەی بۆ هەڵکەوت کە ڕۆڵێکی ناوچەیی بگێڕێتو ئەو کەنارگیرییەی لە دوای یەکەمین جەنگی جیهانییەوە پیادەی دەکرد، تێپەڕێنێت.

لەگەڵ ئەوەی کوردو تورك وەك دوو نەتەوەی هاوسێ مێژوویەکی زیاتر لە پێنج سەدەی پێکەوە ژیانیان هەیە، بەڵام ئەو ڕابردووە گەلێك کێشەی بۆماوەیی بۆ جێ هێشتووە، بەتایبەت لەوەدا کورد تورکیای وەك ستەمکارێك دەبینی کە هۆکاری سەرەکی بە دەوڵەت نەبوونی بووە، لەم خاڵەوە ئارەزووەکانی هەرێمی کوردستان بۆ دەوڵەت، تورکیا بۆ بە هێز بوون، وەك دوو دەسەڵاتی دراوسێ بێ تەنگەژە نەبوو.

- **بایەخی توێژینەوەکە:**

بایەخی ئەم توێژینەوەیە پەیوەندییە سیاسییەکانی نێوان هەرێمی کوردستانو تورکیا لە ١٩٩١-١٩٩٨ لەوەدایە کە باس لە قۆناغێکی مێژووی ئەزمونی دەسەڵاتی کوردو تورك دەکات، بە دوور لە بیروباوەڕی نەتەوەییو مێژووی ئاڵۆزی نێوانیان، هەردوولا لەژێر زەبری

کاریگـەری رووداوە نێـودەوڵەتیی‌و ناوچـەییەکان، جـۆرە پەیوەندییـەکی سیاسـیی تایبـەت پێکدەهێنن.

پاڵنەری سەرەکی توێژینەوەکە ئەوەیە شێوەو بنەماکانی پێکهاتەی هـەرێمی کوردسـتان‌و پەیوەندییەکانی لەگەڵ تورکیا، تاروخانی رژێمی پێشووی عێراق لـە ۲۰۰۳ روون بکاتـەوە، لەو مێـژووە بـەدواوە بنـەماکان‌و پێکهاتـەو پەیوەندییـە تایبەتییـەکانی گۆڕانییـان سـەرەکی بەسەردا هـات‌و تورکیـا هـیچ پابەندییـەکی بەرامبـەر هـەرێمی کوردسـتان نـەما. لەلایـەکی تریشەوە ماوەی توێژینەوەکە ۱۹۹۱-۱۹۹۸ بۆ ئـەو هۆکـارە دەگەڕێتـەوە کـە ئـەم ماوەیـە پەیوەندییەکان دروست دەبن‌و بنەماکانیان دەچەسپێن، هـەروەها دەگەنـە قۆنـاغی ئـاڵۆزبون‌و پاشان ئاسایی بوونەوە.

- **میتۆدی توێژینەوە:**

بۆ بابەتی ئەم توێژینەوەیە سوود لەچەند ڕێبازێك وەرگیراوە، کە بـە شـێوەیەکی سـەرەکی ڕێبـازی مێژووییـەو بریتییـە لـە کۆکردنـەوەی سەرچـاوە، پاشـان هەڵـسەنگاندنیان‌و دواتـر بەراوردکردنی زانیارییەکان‌و دواجار بڕیاردان لەسەر رووداوەکان. هەروەها هەوڵدراوە رەچاوی ڕێبازی زانستیی جوگرافیای سیاسیی بکرێت‌و دواجار لە هەندێ شوێن سوود لە زانستی یاسا وەرگیراوە.

- **گرفتەکانی توێژینەوە:**

ئەم توێژینەوەیـە وەك سروشـتی توێژینـەوە مێژووییـەکان، گرفتـی سەرچاوەی هـەبووە، هەروەها کێشەی زمـان‌و وەرگێڕانـی سەرچـاوە لـە زمـانی تورکییـەوە بـۆ کـوردی‌و بـە دەستنەکەوتنی، چاوپێکەوتن لەگەڵ کەسایەتیی کوردی پەیوندیدار بە بابەتەکە نەکراوە.

- **سەرچاوەکانی توێژینەوە:**

نوسـینەکانی دکتـۆرو پـسپۆڕی ئـەم بـوارە محەمـەد نـورەدین وەك سەرچـاوەی سـەرەکی وەرگیراوە، چونکە نووسەر وەك کەسایەتییەکی شارەزاو بێلایـەن بـە پـشتبەستن بـە سەرچـاوە تورکییە رەسـەنەکان دوو پـەرتووکی بـە نـاوی ترکیـا فـی زمـن المتحـول قلـق الهویـة وصـراع الخیارات، ترکیا الجمهوریة الحائرة مقاربات فی الدین والسیاسة والعلاقات الخارجیة نووسیوە، هەروەها نووسەر گۆڤاری شؤون ترکیة ی ئامادەکردوە کە زۆرینەی بابەتەکانی لـە سەرچاوەی رەسەنی تورکی وەرگرتووە. هاوکات سەرچاوەیەکی تر کە هەوڵدراوە کـەلێنی بابەتەکـەی پـێ پڕبکرێتەوە، رۆژنامەی کوردستانی نوێ یە کە زنجیرەی رووداوەکانی تۆمارکردووەو زۆرێـك لـە

راوبۆچوونی سەرکردایەتیی کوردی تیادا باسکراوە، بەتایبەت لە میانەی شەڕی ناوخۆدا کۆمەڵێك نهێنی ئاشکرا کردووە. هەروەها سەرچاوەی ئەنتەرنێت سوودێکی زۆری بەخشیوە بە بابەتەکەو بە هۆیەوە گەلێك گۆڤارو ڕۆژنامەی جیهانیو بەڵگەنامە، بەردەستکەوتوون.

• پێکهاتەی توێژینەوەکە:

توێژینەوەکە چوار بەشی لە خۆگرتووە، لە بەشی یەکەمدا بنەماکانی پەیوەندیی نێوان هەرێمی کوردستانو تورکیا، لە ڕووی جوگرافیای سیاسییەوە باس لە پێگەی هەردوولا کراوە، پاشان باس لە پێکهاتەی سیاسییو دانیشتوانو لایەنی سەربازیو ئابووریو کێشە مێژووییەکان کراوە، لە میانەیدا خاڵی لاوازو بەهێزو نەگۆڕی سیاسیی ئاماژەی بۆ کراوە.

بەشی دووەم لە سێ تەوەرەدا مێژووی پەیوەندییەکانی نێوان عێراقو تورکیا دەخاتە روو لە ماوەی نێوان ساڵانی ١٩٢٦-١٩٩٠ ، هەروها بایەخ بە کاریگەری ئەو پەیوەندیانە لە سەردەمی حکومەتە جیاوازەکانی ئەو دوو دەوڵەتە، لە سەر باشووری کوردستان، دراوە.

بەشی سێیەم وەك کرۆکی توێژینەوەکە درێژەی رووداوو ڕێکەوتنو جیاوازیو هاوکاریی نێوانیان باسکراوە،ماوەی ١٩٩١-١٩٩٢ بناغەی پەیوەندییەکان داڕێژراوە، لە ١٩٩٢-١٩٩٤ هاوکاریی هەمەلایەنە کەوتۆتە نێوانیان، لە ١٩٩٤-١٩٩٦ کە سەرەتای گرژیو ئاڵۆزییەکانە ئاماژەی بۆ کراوە، هەروەها ١٩٩٦-١٩٩٨ کە ترۆپکی تێکچونی جۆری پەیوەندییەکانو پاشان خاوبونەوەی گرژییەکانە.

لە بەشی چوارەمدا کاریگەری نێودەوڵەتیی لە سەر پەیوەندیی نێوان هەرێمی کوردستانو تورکیا خراوەتە روو، عێراقو سوریاو ئێران وەك دەوڵەتانی ناوچەیی، ئەمریکا وەك تاکە زلهێزی جیهانیو خاوەنی پرۆژەی هاوکاریی نێوان هەردوولا، بە نموونەی سەرەکی وەرگیراوە.

بەشی یەکەم

بنەماکانی پەیوەندیی نێوان هەرێمی کوردستان و تورکیا

سروشتی پەیوەندییەکانی نێوان دوو لایەن لە سەر کۆمەڵێك بنەما بەندە، لاوازیو بەهێزی یان ڕێژەی بەتینیو سستی، جۆرو شێوەی پەیوەندییەکان دیاری دەکەن. دیارە مەبەست لەو بنەمایانە لایەنی سیاسییو سەربازیو مێژوویيو جوگرافيو ئابووریو ...هتد دەگرێتەوە، کە هەوڵدەدەین لە چوارچێوەی هەرێمی کوردستانو تورکیا ئەو بنەمایانە دەست نیشان بکەینو پاشان بەراوردییەك لە نێوانیاندا ئەنجام بدەین.

بنەمای یەکەم: جوگرافیای سیاسیی

هەرێمی* کوردستان، چەمکێکی جوگرافیو سیاسییە، بە باشووری کوردستان دەوترێت کە رووبەرەکەی ٧٣,٦١٨ کم[١٢]، لە ساڵی ١٩٢٦[٢] بە فەرمی بە دەوڵەتی عێراقەوە لکێنراوە، بەڵام هەرێمی کوردستان وەك چەمکێکی سیاسی کە لە ساڵی ١٩٩١دا دوای کشانەوەی دامودەزگاکانی حکومەتی بەغداد نیمچە سەربەخۆییەکی بەدەست هێنا، لە لایەن دەسەڵاتی سیاسیی کوردییەوە بەڕێوە براوەو رووبەرەکەی ٤١,٩٣٩ کم[٢] بووە، واتە هەموو سنووری جوگرافی باشووری کوردستانی نەگرتۆتەوە[٣]، ئەم هەرێمە لە ٩٪ ی خاکی عێراقە[٤]، بەپێی نەخشەی رێکخراوی نێودەوڵەتیی unicef، کە لە ساڵی ١٩٩٧ کێشاویەتی، کەوتووەتە نێوان هێڵی پانی ٣٨ و ٣٤ و هێڵی درێژی ٤٠ و ٤٧، ئەم هەرێمە پارێزگاکانی هەولێر پایتەختی هەرێم و سلێمانیو دهۆك، قەزای ئاکرێو شێخانو ناحیەی ئەتروشو بەردەڕەش لە پارێزگای موسڵ، قەزای کفریو ناوچەی سەرقەڵاو پشتقەڵا لە پارێزگای دیالەو هەندێ ناوچەی بچووك لە پارێزگای کەرکوکی دەگرتەوە، بەڵام هەندێ ناوچەی تری پارێزگای هەولێر وەك قەزای مەخمور، دیبەگە لەدەرەوەی ئەم هەرێمە بوون[٥].

هەرێمی کوردستان سنوورێکی هاوبەشی لەگەڵ هەریەك لە عێراق بەدرێژی ٦٥٠کم، ئێران ٥١٣کم، سوریا ١٠کم، تورکیا ٣٧٧کم هەیە[٦]، ئەوەی سنووری تورکیا لە سنووری دەوڵەتە دراوسێکان جیا دەکاتەوە، بەپێی رێکەوتننامەیەکی نێودەوڵەتیی ساڵی ١٩٢٦، لە نێوان عێراقو تورکیا دیاری کراوە، لە رووی سروشتییەوە زنجیرە شاخێك بە ناوی چیای

---

* هەرێم: رووپێوێکی زەمینە، روخسارو خاسیەتی تایبەتی خۆی هەیەو ئەو روخسارو خاسیەتە تایبەتانە یەکپارچەیی بەرجەستە دەکەن، بۆ زانیاریی زیاتر بڕوانە: ئازاد محمد أمین نەقشبەندیو ئەوانی تر: جوگرافیای هەرێمی کوردستان، چاپخانەی وەزارەتی پەروەردە، هەولێر، ١٩٩٨، ل/١٣.

1 جزا توفيق طالب : المقومات الجيوبولتيكيه للامن القومي في أقليم كردستان، مركز دراسات استراتيجيه كردستان، للدراسات الاستراتيجيه، السليمانيه، ٢٠٠٥، ل/٢٠ .

2 بڕوانە دەقی رێکەوتننامەکە، پاشکۆی ژمارە/١ .

3 كوردستان نبذة تأريخية جغرافية اقتصادية، مكتب الدراسات والبحوث المركزي، مطبعة وزارة التربية، أربيل، ١٩٩٨، ل/٦٣.

4 Carole A. O'Leary: THE KURDS OF IRAQ: RECENT HISTORY, FUTURE PROSPECTS. *Middle east Review of International Affairs*. Volume 6, No. 4 - December 2002 ..www.meria.idc.icil

5 ئەم نەخشەیە لەساڵی ١٩٩٧ کێشراوە، بەڵام پێش ئەم مێژووە، سنووری هەرێمەکە لەگەڵ عێراق، بەپێی بارودۆخی سیاسیی ناوچەکە لەگۆڕاندا بووەو بارێکی جێگیری نەبووە، بڕوانە نەخشەی ژمارە/١ :

UNICEF, ARBIL. 10 APRAL 97

6 جزا توفيق طالب: المقومات الجيوبولوتيكيه، ل/٢٤١" سنووری سوریاو عێراقو ئێران بەهاوکاریی بەشی جوگرافیا، کولێژی زانستە مرۆڤایەتییەکان، زانکۆی سلێمانی، پێوانە کراوە.

تۆرۆس دیاری دەکات، بەرزترین لووتکەی شاخی زۆزانە کە ٢٤١١م بەرزە[١] لای رۆژهەلاتی ئەم چیایە بەرزو سەختەو هەتا بەرەو رۆژئاوا بڕوات نزم دەبێتەوە، ئەم سنوورە لە رۆژهەلاتەوە لە خاڵی حاجی بەگ دەست پێدەکاتو بە چەندین شاخو دۆڵدا رووەو رۆژئاوا دەڕوات، دۆڵی روەکوچکو ناوچەی دۆسکیو شاخی ژێریو زۆزان دەبڕێت تا دەگاتە رووباری خاپورو ئەم رووبارە دەبێتە هێڵی سنووری تا دەگاتە ناوچەی فیشخاپور، لێرەوە سنووری نێوان هەرێمی کوردستانو سوریا دەست پێدەکات[٢] .

بایەخی جوگرافیای سیاسیی لە نێوان تورکیاو هەرێمی کوردستان دوولایەنە بووە:

١. بایەخی جوگرافیای هەرێم بۆ تورکیا:

بایەخی جوگرافیای ئەم هەرێمە، لە رۆژی دروستبوونییەوە دەست پێدەکات، کاتێك لە ئەنجامی دووەمین جەنگی کەنداو لە ساڵی ١٩٩٠-١٩٩١ دانیشتوانی باشووری کوردستان لە بەرامبەر دەسەلاتی ناوەندیی بەغدادا، ناڕەزایی خۆیان بە راپەڕینو کۆڕەو دەربڕی، ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوە یەکگرتووەکان بە شێوەیەکی گشتی کە دژ بە دەوڵەتی عێراقی لە شەڕدا بوو، بۆ دەست بەستنی عێراق لە رەشەکوژی کردنی خەڵکی هەرێم، بڕیاری ژمارە ٦٨٨ ی دەرکرد[٣]، دواجار بەهۆی پێکهێنانی هێزێکی نێودەوڵەتیی لە بنکەی ئەنجەرلیك ی ناو خاکی تورکیا، هەرێم مافی پاراستنی نێودەوڵەتیی بەدەست هێنا[٤] .

ئەم هەرێمەی کوردستان بایەخی تایبەتی هەبوو بۆ تورکیا لەوانە:

- هەرێمی کوردستان دوور لە دەسەلاتی عێراق، سنوورێکی ٣٧٧کم ی لەگەڵ تورکیا بەدەستەوە بوو، هیچ جۆرە خاڵێکی سنووری هاوبەش لە نێوان تورکیاو عێراقدا نەما، لە بری عێراق بوو بە دەوڵەتی دراوسێی تورکیا.
- ئەم هەرێمە بەهۆی بڕیاری ٦٨٨ ی نەتەوە یەکگرتووەکان، سەربەخۆیی بەدەست هێناو بە کوردستانی سەربەخۆ ناوزەد کرا[٥]، بە واتایەکی تر هەرێمی کوردستان بەبێ ئەوەی سەر بە هیچ دەوڵەتێك بێت، وەك کاری کردە-de facto لە ژێر زەبری گۆڕانکارییەکانی دوای

---

1 ئازاد محمد أمین نەقشبەندیو ئەوانی تر: جوگرافیای هەرێمی کوردستان، چاپخانەی وەزارەتی پەروەردە، هەولێر، ١٩٩٨، ل/٥١.

2 نصیف جاسم المطلبی: موقع تورکیا الجیوستراتیجی وأهمیته للعراق، رسالة دکتوراه غیر منشورة، قسم الجغرافیا، کلیة الآداب، جامعة بغداد، ١٩٨٦، ل/٢٠٨.

3 بڕوانە دەقی بڕیارەکە، پاشکۆی ژمارە/٢ .

4 درێژەی ئەم باسە لەبەشی سێیەم، تەوەری یەکەمدا باسکراوە.

5Chris Kutschera: The Kurds' Secret Scenarios. Middle East Report, www. MERIP, Org/mer. Htm.

جەنگ خۆی سەپاند، تورکیا نەیدەتوانی خۆی لەو راستییە لابدات، پێویست بوو وەك هەرێمێکی جوگرافی هاوسنوور مامەڵەی لەگەڵدا بکات[1].

ئەمە لە کاتێکدا بوو خودی دەوڵەتی تورکیا بە سەرکردایەتیی تورگۆت ئۆزاڵ لە بواری فراوانبوونو گۆڕانو کرانەوەدا بوو، نەك تەنها بە رووی هەرێمی کوردستاندا، بەڵکو بە رووی رۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا بە گشتی.

ئەم بارە نوێیەی تورکیا کەوتبووە ژێر کاریگەری چەند فاکتەرێکەوە:

أ. لەگەڵ هەڵوەشانەوەی یەکێتیی سۆڤیەت لە ساڵی ١٩٩٠دا، هەڕەشەی ٤٥ ساڵەی جەنگی سارد ١٩٤٥-١٩٩٠ لە سەر تورکیا وەك دەوڵەتێکی سەر بە بلۆکی رۆژئاوا، نەما.

ب. بیری فراوانبوونی تورکیا لە سەرەتای نەوەدەکاندا لە برەودا بوو، نەخشەیەکی نوێ تەشەنەی کرد تیایدا جگە لە هەرێمی کوردستان، کۆمارە تازەکانی ئاسیای ناوەڕاست، تورکمانستان، ئوزبەکستان، تاجیکستان، قیرغیزستان، کازاخستان ی لەخۆ گرتبوو، ئەم نەخشەیە بە ناوی "تورکیا لە سەدەی ٢١دا" لەژێر دروشمی "هێزێکی نوێ لە دایك دەبێت" بڵاوبووە[2]، تۆرگۆت ئۆزال لە کاتی کرانەوەی یەکەم پرۆژەی گاب لەساڵی ١٩٩٢ رایگەیاند، کە سەدەی٢١، سەدەی تورکیا دەبێت[3]. لەم سۆنگەیەوە تورکیا لەو باوەڕەدا بوو (پیاوە نەخۆشەکە)ی* سەرەتای سەدەی بیستەم، لە سەدەی بیستویەکەمدا دەبێتە گەورەترین هێزی جیهانی.

ت. لە ئاکامی جەنگی کەنداودا، عێراق شکستی هێناو هێزە سەربازییەکەی لە ناوچەکەدا لاواز بوو، هەروەها تەواوی دەسەڵاتی لە هەرێمی کوردستان لە دەست دا، ئەمە هەلێك بوو لە بەردەم تورکیادا بۆ فراوان کردنی هێزی سیاسیی خۆی لە هەرێمی کوردستان.

پ. لە سایەی سیستەمی نوێی جیهانی * بە سەرکردایەتیی ئەمریکا، تورکیا وەك هاوپەیمانێك تەریب بە سیاسەتی ئەو دەوڵەتە، ستراتیجی کاری بەرەو رۆژهەڵاتی ناوەڕاست

---

1 ئەنجومەنی نیشتمانیی کوردستانی عێراق: پرۆتۆکۆلەکان، بەرگی دووەم، چاپخانەی وەزارەتی پەروەردە، هەولێر، ١٩٩٢، ل/٢٠٥.

2 أصغر جعفر ولدانى :جشم داشتهاى تركية بةشمال عراق، بش دوم، مجلة اطلاعات سياسي اقتصادي شماره ٩٨-٩٧، ل/٥٠.

3 محمد نور الدين: تركيا في زمن المتحول قلق الهوية وصراع الخيارات، رياض الريس للكتب والنشر، لندن١٩٩٧، ل/١٤٨.

*ئەم چەمکە یەکەم جار لەناوەڕاستی سەدەی نۆزدەیەم لە لایەن قەیسەری روسیا بەکارهات لەبەرامبەر سوڵتانی دەوڵەتی عوسمانی، بەهۆی لاواز بوونی دەوڵەتەکەی، بەردەوامیش لەناوەندی نێو دەوڵەتی دا بەکار دەهات تاساڵی لەناوچوونی دەوڵەتی عوسمانی لە ١٩٢٣ .

*بۆ یەکەم جار ئەم چەمکە لە ١١/ سێپتەمبەر/١٩٩٠ دا لەلایەن سەرۆکی ئەمریکا جۆرج بۆش بەکارهات.

گۆڕی، بە واتایەکی تر هاوپەیمانیی نێوان ئەمریکا وەك بەهێزترین دەوڵەتی جیهانو تورکیای لاواز لە ئاستیدا، بەدوای خۆی ستراتیجی ئەنقەرەی بەرەو ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ڕاپێچ کرد[1] .

لەم نێوەندەدا تورکیا خۆی لە بەردەم ڕمانی یەکێتیی سۆڤیەتو بەزینی عێراقو ماندوو بوونی ئێران لە یەکەمین جەنگی کەنداودا ١٩٨٠-١٩٨٨ بینیەوە، هەموو ئەمانە ئەو باوەڕەیان لای تورکیا دروست کرد کە هەلومەرج لەبارە بۆ خۆدەرخستن وەك هێزێکی گەورە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا.

٢. بایەخی جوگرافی تورکیا بۆ هەرێم:

هەرێم لە ڕووی پێگەی فەلەکییەوە، بە بەراورد لەگەڵ تورکیا لاوازە، بە شێوەیەك ڕووبەری تورکیا ٧٦٦٦٤٠کم[2]، کەوتووەتە نێوان هێڵی پانی ٣٦-٤٢، هەروەها هێڵی درێژی ٢٦-٤٥[2]، لە ٦ بازنەی پانیدا پانتایی داگیر دەکات، ئەمە کاری کردووەتە سەر جۆراوجۆری ئاووهەوای تورکیاو ڕەنگدانەوەی لەسەر چالاکبوونی مرۆییو ئابووری لە کاتێکدا هەرێمی کوردستان نەدەگەیشتە پڕکردنەوەی ٣ بازنەی پانی، کە وایکرد بوو هەرێم پێویستی بە تورکیا بێت.

پێگەی هەرێمی کوردستان لە ڕووی دوورونزیکی لە ئاوی دەریاوە لاوازە، هیچ دەروازەیەکی ئاوی نییە، بە جۆرێك لە ڕووی چالاکیو پەیوەندیی ڕاستەوخۆ لەگەڵ جیهانی دەرەوەدا دابڕاوە، تەنها لە ڕێگەی دەوڵەتە دراوسێکانەوە دەتوانێ پەیوەندییەکانی خۆی بە ئەنجام بگەیەنێت. لەم لایەنەوە بەشێوەیەکی سەرەکی پشتی بە تورکیا بەستووە، چونکە زۆرترین کەناری ئاوی هەیە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستداو درێژیی کەناراوەکانی ٨٢٣٣کم[3] دەبێت، جگە لەوە نزیکترین کەناری ئاوی لە هەرێمەوە کەنارەکانی تورکیابوو بە ڕووی دەریای ناوەڕاستدا. جگە لەمە تورکیا یەکەم دەوڵەتی ئاسیا بوو بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ بە ڕووبەری ٢٣,٧٦٤/کم[2] بەندبوو بە ئەوروپاوە[4]، کە ڕۆڵی پردی پەیوەندییەکانی دەگێڕا لە نێوان هەرێمی کوردستان لەگەڵ ئەوروپاو ئەمریکا.

هەرێمی کوردستان لە باشوورەوە هەمیشە لە ژێر هەڕەشەی عێراقدا بوو، لە ڕۆژهەڵات ئێرانو لە ڕۆژئاوا سوریا، چونکە وەك تورکیا لە پاراستنی هەرێمی کوردستان لە دژی عێراق

---

١ جیهانگیر کرمی: گزارش از تحولات شمال عراق در ١٩٩٠ ٧٦-١٣٦٩ ، مجله سیاست دفاعی ، شماره ٢١-٢٠، ١٣٧٦، ل/٢١٣.

٢ إبراهيم خليل أحمد وآخرون: تركيا المعاصرة، دار الكتب للطباعة والنشر، موصل، ١٩٨٥، ل/٨.

٣ إبراهيم خليل أحمد وآخرون: تركيا المعاصرة، ل/٧-٨.

٤ نصيف جاسم مطليي: موقع تركيا الجيوستراتيجية، ل/٢١.

هەرێمی کوردستان لە باشوورەوە هەمیشە لە ژێر هەڕەشەی عێراقدا بوو، لە ڕۆژهەڵات ئێران و لە ڕۆژئاوا سوریا، چونکە وەك تورکیا لە پاراستنی هەرێمی کوردستان لە دژی عێراق بەشدار نەبوون، لە کاتێکدا تورکیا خاکەکەی لە لایەن هاوپەیمانانەوە بەکار دەهات و سوپاکەی لە پاراستنی هەرێمەکە بەشدار بوو[1].

هەموو ئەمانە وا دەکەن تورکیا جێگەی بایەخ بێت بۆ هەرێمی کوردستان و یەکەم سەرەك وەزیرانی حکومەتی هەرێمی کوردستان محەمەد فوئاد مەعصوم لەم بارەیەوە ڕای گەیاند: "تورکیا کەناڵی ژیانی ئێمەیە، بەبێ تورکیا ئێمە دەسەوسان دەبین"[2]. لێرەدا فراوان بوونی دەسەڵاتی تورکیا لە هەرێمی کوردستان ستراتیجێك بوو، بەڵام لە هەمان کاتدا ترسێکی لەپشتەوە بوو، چونکە وەك سەرۆکی پارتی کرێکارانی تورکیا دەڵێت: "کارەکانی ئەمریکا لەناوچەکەدا ئەوەی بۆ تورکیا دەرخست، یان دەبێت بەرەو گەورەبوون گەشە بکات، یان دەبێت بچوك ببێتەوە"[3]. بە مانایەکی تر ئەگەر تورکیا مامەڵەیەکی واقیعی لەگەڵ هەرێمی کوردستان نەکات ئەوا دور نییە خودی تورکیا لە بەردەم نەخشەی دابەشبووندا بێت.

لەم سۆنگەیەوە تورکیا ئەوەی پەسەند کرد لەگەڵ هەرێم جۆرێك لە پەیوەندی ببەستێت و پرۆژەی ئەمەریکی لە ناوچەکەدا پەسەند بکات، بەڵام بە ناوی "باکووری عێراق" نەك بە ناوی "کوردستان"، ئەم شێوە وتارەی تورکیا تا ساڵی ٢٠٠٥ هەر بەردەوام بوو، وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی تورکیا وتی: "ناوێك نییە بە ناوی هەرێمی کوردستان"، هەمان ڕۆژ وەزارەتی دەرەوە ڕایگەیاند: "تورکیا دژی وڵاتێکی سەربەخۆیە بە ناوی کوردستان، وشەی کوردستان نە لە عێراق نە لە ئێران هیچ مانایەکی سیاسیی نییە"[4].

---

1 رواء محمد ملا: سياسة التدخل الامريكي، دراسة الحالة في شمال العراق، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، ١٩٩٨، ل/١٢٣-١٢٤.

2 مجلة شؤون تركية : الاستقلال التدريجي لأكراد العراق في التقرير الامريكي، مركز الدراسات الإستراتيجية للبحوث ء التوثيق، عدد ٤ ، ١٩٩٢، ل/١٩

3 Dogu perincek: the northern Iraq operation: turkey entered u.s –supervised territory .Turkish daily news. april.1995.www.hartford-hmp.com

4 Ankara first: we don't know Kurdistan region. Then correction sabh Newspaper, 05 September; 2005

بنەمای دووەم: بنەما سیاسییەکان

❖ سیستەمی سیاسیی تورکیا

چوارچێوەی دەستووری و یاسایی دروستکەری بڕیار لە تورکیا، یاسادانان و جێبەجێکردن و دادوەرییە، یەکەمیان لەژێر ناوی ئەنجومەنی نیشتمانی گەورەی تورکیا بەپێی دەستووری ساڵی ١٩٨٢ کار دەکات، ژمارەی کورسییەکانی پەرلەمان لە ساڵی ١٩٩٥ پێنج سەد و پەنجا کورسی بووە، ماوەی ئەندام پەرلەمان ٥ ساڵ بوو، جگە لە کاری یاسادانان سەرۆك کۆماری تورکیا بۆ ٧ ساڵ و سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران بۆ پێنج ساڵ دیاری کراوە[1]، پەرلەمانی تورکیا پابەندی دەستوورێکە گۆڕانی کەم تێدا دەکرێت و لە بەردەم پەرلەماندا بۆتە لەمپەرێك کە ڕێگرە لە بەردەم ژیانی ڕاستەقینەی دیموکراتیی پەرلەمانتاری[2].

دەسەڵاتی دووەم لە تورکیا، جێبەجێکردنە و لە سێ لایەن پێکهاتووە:

- سەرۆك کۆمار، سەرکردەی سوپای تورکیایە، مافی ئەوەی هەیە پەرلەمان بانگێشت بکات بۆ ڕەتکردنەوەی بڕیارێکی پەرلەمان و لەبەردەمیدا بەرپرس نییە.
- ئەنجومەنی وەزیران، سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران لە لایەن سەرۆکی دەوڵەتەوە دیاری دەکرێت و لەلایەن پەرلەمانەوە متمانەی پێدەدرێت، دەستەڵاتی بڕیار دەرکردن و ڕێکخستنی باری سیاسیی و ئابووری و دارایی هەیە، هەروەها ئامادە باشکردنی سوپای تورکیا لە سنووری دەسەڵاتی سەرەك وەزیرانە[3].

•ئەنجومەنی ئاسایشی نیشتمانی: لەسەرەك وەزیران، وەزیرانی بەرگری، ناوخۆ، دەرەوە، سەرەك ئەرکانی گشتی، سەرکردە سەربازییە باڵاکان، سەرکردەی سوپای ئاسایشی گشتی پێکدێت، بە سەرۆکایەتیی سەرۆك کۆمار کۆدەبێتەوە، ئەم ئەنجومەنە پێشنیار دەخاتە بەردەم ئەنجومەنی وەزیران، بەڵام لە ساڵی دامەزراندنیەوە ١٩٦١ زۆرینەی پێشنیارەکانی جێبەجێ کراون و ڕەت نەکراونەتەوە.

دەسەڵاتی سێیەم دادوەرییە، ئەرکی یەکلایکردنەوەی کێشەکانی لە ئەستۆدایە، گرنگترینیان: دادگای دەستووری، دادگای ئیستئناف و دادگای سەربازییە[4].

---

1 جلال عبد لله معوض: صناعة القرار في تركيا والعلاقات العربية التركية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ١٩٩٨، ل/١٦.

2 أندرو فنكل وآخرون: تركيا المجتمع والدولة، ترجمة: حمدي حمد وزميله، بيت الحكمة، بغداد ٢٠٠٠، ل/١٨٦-١٨٧.

3 إبراهيم خليل وئ‌خرون، تركيا المعاصره، ل/١٠٢-١٠٣.

4 جلال عبد لله معوض: صناعه القرار في [illegible] ل/٢١-٢٢.

هەریەك لەم سێ دەسەڵاتە رۆڵی گرنگی لە دروستکردنی بڕیاری سیاسیی تورکیادا هەیە، سەرەڕای دەسەڵاتە یاسایییەکان، لایەنێکی گرنگی پێکهێنەری بڕیار پارتەکانن، گرنگترین ئەو پارتانەی لە نەوەدەکاندا رۆڵیان هەبووەو حکومەتیان بەڕێوە بردووە ئەمانە بوون:

١- پارتی رێگای راست DYP لە ٢٠ی نۆڤەمبەری ١٩٩١-٢٠/ سێپتەمبەر/١٩٩٥ بە دوو کابینەی جیاجیا حکومەتی بەڕێوە بردووە.

٢- پارتی نیشتمانی دایك ANAP کە لە ٢٩/یونیۆ/١٩٩٧-١٩٩٩.

٣- پارتی رەفا RP لە ٢٩/یونیۆ/١٩٩٦- ١٨/یونیۆ/١٩٩٧.

هەریەك لەم پارتانە نەیان توانیوە زۆرینەی پەرلەمان بەدەست بهێنن، ناچار حکومەتی ئیئتلافییان پێکهێناوە، تا زۆرینەی کورسییەکانی پەرلەمان بۆ خۆیان مسۆگەر بکەن[١] ئەمە هۆکاری لاوازی حکومەتەکانی تورکیا بوو، کە هەمیشە لە بەردەم هەڕەشەی هەڵوەشاندنەوەو ئۆپۆزسیۆنێکی بەهێزدا بووە.

هەریەك لەم پارتانە خاوەنی قوتابخانەیەکی سیاسییو پرۆژەی تایبەت بوون، سەرکردەی پارتەکان لەم نێوانەدا نەخشی تایبەتیان هەبوو، دەتوانین بە شێوەیەکی گشتی لە بیرو بۆچوونی ئەم سەرکردانەوە، هەڵوێستی جۆراوجۆری ناو تورکیا بەرامبەر هەرێمی کوردستان بزانین:

تورگۆت ئۆزال ١٩٢٧-١٩٩٣[٢]: ماوەی دەسەڵاتی ١٩٨٣-١٩٩٣ لە مێژووی تورکیادا، بە قۆناغی ئۆزالی ناو دەبرێت، بە هۆی ئەو بیرو باوەڕانەی لە رووی نوێخوازیو کرانەوەوە لە بوارەکانی، ئابووری، کێشە درێژخایەنەکانی وەك ئیسلامی سیاسیی، کێشەی کورد، رۆڵی تورکیا لە ناوەندی نێودەوڵەتیی دەربڕیوە. تورگۆت ئۆزال یەکەم سەرۆك بوو لە مێژووی تورکیا، دەروازەی سیاسیی لە سەرکردایەتیی کورد لە ساڵی ١٩٩١ کردەوە، دەربڕی پرۆژەی فیدراڵی بوو بۆ کوردی تورکیا، هاوکات پشتگیری لە پێکهێنانی ناوچەیەکی ئارام لەلایەن هێزی هاوپەیمانەکانەوە کرد، کە پاشان بوو بە هەرێمی کوردستان[٣].

1 جلال عبد الله معوض: صناعة القرار في تركيا، ل/٣١٢-٣١٥.

2 کەسایەتیکی راستڕەوی لیبراڵ بوو، پارتی نیشتمانیی دایك ی لەساڵی ١٩٨٣ دامەزراند، لەساڵی ١٩٨٣-١٩٨٩ سەرەك وەزیران بوو، لەم مێژووە بەدواوە تاکۆچی دوایی لەساڵی ١٩٩٣ سەرەك کۆماری تورکیابوو.

3 وقائع تطور العلاقات بين تركيا والأكراد العراقيين، إعداد: محمد نور الدين، مجلة شؤون تركية ، عدد/ ٢ ، ١٩٩٢، ل/١٢.

سلیمان دیمیریل[1] : کەسایەتی سیاسیی دیمیریل بە جۆرێك بوو پشتگیری پەیوەندییەکانی تورکیای لەگەڵ ئەمریکاو کۆمەڵی ئەورووپی دەکرد، هەروەها باوەڕی بە پیشەسازیکردنی ئابووری تورکیا بوو، لەم روانگەیەوە دواکەوتوویی ئابووری باشووری رۆژهەڵاتی باکووری کوردستان، بە یەکەم هۆکاری دروستبوونی کێشەی کورد لە تورکیا دادەنا[2] تێڕوانینی بۆ هەرێمی کوردستان لە روانگەی پشتگیری کردنی پرۆژەی ئەمەریکی بوو لە ناوچەکەدا، بەڵام هەوڵی دەدا بۆچوونەکانی کار لەسەر لەنگ بوونی کەسێتی خۆیو پارتەکەی نەکات، چونکە لە لایەن سوپاوە دووجار لەکار خرابوو و خواستی نەبوو سێبارەی بکاتەوە، لەم روانگەیەوە هەوڵەکانی لە پێناوی راگرتنی هاوسەنگی بوو لە نێوان بەرنامەی سوپای تورکیو پرۆژەی ئەمەریکی لە ناوچەکەدا.

نەجمەدین ئەربەکان[3] : بنەمای پارتەکەی ئیسلامی بوو، دژی دور خستنەوەی ئیسلام بوو لە سیاسەت، رەخنەی لە بەرۆژئاواکردنی تورکیا دەگرت [4] هەروەها کێشەی کوردی لە بەرنامەی برایەتی ئیسلامی جێ دەکردەوە. سەبارەت بە هەرێمی کوردستان هەمیشە دژی نوێکردنەوەی مۆڵەتی هێزی هاوپەیمانان بوو بۆ پاراستنی هەرێمەکە لە ناو خاکی تورکیاوە[5] .

بولەنت ئەجەڤیت[6] : لە نەوەتەکان بەردەوام لە ناو پەرلەمان گروپی فشار بووە، لە ساڵی ١٩٩٧ لە حکومەتی مەسعود یەڵماز جێگری سەرەك وەزیران بوو، لە بۆچوونیدا سەبارەت هەرێمی کوردستان، هاوڕای نەجمەدین ئەربەکان بوو[7] .

---

1 ساڵی ١٩٢٤ لەدایکبووە، کەسایەتییەکی راسترەوی پارێزکارە، لە ١٩٦١-١٩٨٠ شەش جار بۆتە سەرەك وەزیران، لەو ماوەیەدا دوو کودەتای سەربازی بەسەردا کراوە لە ١٩٧١، ١٩٨٠ ، ساڵی ١٩٨٧ سەرکردایەتیی پارتی رێگای راستی کردووە، لە ١٩٩١-١٩٩٣ بووە بەسەرۆك وەزیران، لە ١٩٩٣-٢٠٠٠ سەرەك کۆماری تورکیا بووە.

2 جلال عبد الله معوض: صناعة القرار في ترکیا، ل/٣١-٣٧.

3 ساڵی ١٩٢٦ لەدایکبووە، کەسایەتیەکی ئیسلامی کۆنەپارێزە، ساڵانی ١٩٧٠-١٩٨٠ پارتی سیستەمی نیشتمانیی ، سەلامەتی نیشتمانیی پێکهێناوەو بەشداری لەهەڵبژاردنەکاندا کردووە، لەساڵی ١٩٨٧ بۆتە سکرتێری گشتی پارتی رفاه ، لەهەڵبژاردنی ساڵی١٩٩١، ٦١ کورسی پەرلەمانی بەدەستهێنا، بەردەوام بنکەی جەماوەری فراوانتربووە، لەهەڵبژاردنەکانی ١٩٩٥، ١٥٨ کورسی بەدەستهێناوە، لەماوەی ٢٩/ یۆنیۆ/١٩٩٦-١٨/ یۆنیۆ/١٩٩٧ سەرۆکایەتی حکومەتی تورکیای کردووە.

4 محمد نور الدین : ترکیا الجمهوریة الحائرة، مرکز الدراسات الإستراتیجیة للبحوث ء التوثیق، بیروت، ٢٠٠١، ل/٩٠-٩٥.

5 بڕوانە بەشی سێ یەم ، تەوەرەی چوارەم . ل/١٤٠

6 ساڵی ١٩٢٤ لەدایکبووە، خاوەنی کەسایەتیەکی سۆسیالیستی کۆنەپارێز بوو. ساڵی ١٩٦٦، وەك سکرتێری گشتی پارتی گەلی کۆماری هەڵبژێردراوە، لە ساڵی ١٩٧٤-١٩٧٩ سێ جار پۆستی سەرەك وەزیرانی وەرگرتووە، پشتگیری سیاسەتی رۆژئاوابوو بەمەرجێك بەرژەوەندییە نەتەوایەتییەکانی تورکیا بپارێزێت. لەساڵی ١٩٨٧، سەرکردایەتیی پارتی چەپی دیموکرات ی کردووە

7 جلال عبد الله معوض: صناعة القرار في ترکیا، ل/٩٥-٩٦ .

❖ **پێکهاتەی سیاسیی هەرێمی کوردستان**

هەرێمی کوردستان لە رووی سروشتی پێکهاتەی سیاسییەوە تایبەتمەندیی خۆی هەبوو، ئەم هەرێمە کاتێك ساڵی١٩٩١ لە دەوڵەتی عێراقی دابڕا. بەغداد لای خۆیەوە ئەم دابڕانەی قووڵتر کردەوە، لە ٢٦/ئۆکتۆبەر/١٩٩١ دامودەزگا بەڕێوەبەرێتییەکانی کێشایەوە، بەرەی کوردستانی وەك خاوەن دەسەڵاتی سیاسیی بڕیاری دا دەسەڵاتێکی سەربەخۆی دوور لە عێراق پێکبهێنێت. بۆ ئەم مەبەستە لە ١٩/مایو/١٩٩٢ هەڵبژاردن ئەنجام درا، لە ٤/یونیو/١٩٩٢ پەرلەمان بە ناوی ئەنجومەنی نیشتمانیی کوردستانی عێراق یەکەم دانیشتنی خۆی ساز کرد، گرنگترین بڕیاری پەرلەمان، دەرکردنی یاسای ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان و راگەیاندنی فیدراڵی بوو لە ساڵی١٩٩٢ دا[1] .

هەرێمی کوردستان لە رووی یاساییەوە دۆخێکی تایبەتی هەبوو، بەڕای عەبدولرەحمان سلیمان زێباری هەرێم دەوڵەتێکی سەربەخۆ نەبوو، چونکە: دەقێکی روونو ئاشکرا بۆ راگەیاندنی سەربەخۆیی نەبوو، خاوەنی وەزارەتی بەرگری نەبوو، بەڵکو دابەشبوونی نیزامی سوپاو هێزەکان بۆ سەرکردایەتییو هێزی پارتە سیاسییەکان گەڕاوەتەوە، خاوەنی وەزارەتی دەرەوە نەبووەو توانای ناردنەدەرەوەی نوێنەرو واژۆکردنی پەیماننامەو پێکهێنانی سەفارەتی نەبوو، دانشتوانەکەی خاوەنی رەگەزنامەی تایبەتی هەرێم نەبوون بەڵکو هەڵگری رەگەزنامەی عێراقی بوون[2] .

سەرەڕای ئەوەی ئەم هەرێمە خاسیەتی دەوڵەتی یاسایی نەبوو، هاوکات بە مانا یاساییەکەی هەرێمێکی فیدراڵی نەبووە، چونکە عێراق خاوەنی دەستوورێکی ناوەندی بوو، هەروەها دەسەڵاتی یاسادانانو جیبەجێکردنو دادوەری لە نێوان حکومەتو هەرێمدا دابەش نەکرابوو، دواجار چەمکی هەرێمی کوردستان مانایەکی سیاسیی لەخۆ گرتبوو، نەك ئەندامێك بێت لەدەوڵەتی فیدراڵیدا[3] .

لەم سۆنگەیەوە، عەبدولرەحمان سلیمان زێباری باری یاسایی هەرێمی کوردستانی لە ئاستی تایوان بەراورد کردووە، کە لە ناوەندی نێودەوڵەتی بە کیانێکی جۆری ناوازە-ناوزەد کراوە Entity sui generics، خاوەنی دەسەڵاتێکی سەربەخۆ بووەو توانای ئەوەی

---

1 کوردستان، نبذة تاريخية جغرافية اقتصادية، مكتب الدراسات والبحوث المركزي، ل/٦٤-٦٥.

2 عبد الرحمن سليمان الزيباري: الوضع القانوني لإقليم كوردستان العراق في ظل قواعد القانون الدولي، مؤسسة موكرياني للطباعة والنشر، ٢٠٠٠، ٥٠٧-٥١٠ .

3 هەمان سەرچاوە، ل/٥١٩-٥٢١.

هەبوو پەیوەندیی دەرەکی ببەستێت[١] لەم رووەوە مارف عومەر گوڵ پێیوایە حکومەتی هەرێمی کوردستان بە شێوەیەکی فەرمی کەسایەتیی یاسایی نێودەوڵەتیی لە پەیوەندیی دەرەوە لە میانەی پەیوەندیی دیپلۆماسیو یاسایی، لەگەڵ رێکخراوە نێودەوڵەتیەکان پیادە کردووە[٢]، سەبارەت بەهەمان بابەت کۆمەڵێك زاناو پسپۆری بێگانە بەم شێوەیە ناوی دەسەلاّتی هەرێمی کوردستان دەبەن:

میشیل گوتنر - پسپۆر لە بواری دەستووری دەوڵەتاندا لە نوسینەکانی تایبەت بە کورد وەك دەوڵەتی واقیعی کوردستان-The de facto state of Kurdistan ناوی هەرێمەکەی بردووە[٣].

هنری بارکی و گراهام فۆلەر لە توێژینەوەیەکیاندا سەبارەت بە کورد بە ناوچەی واقیعی ئۆتۆنۆمی کوردستان-A de facto Kurdish autonomous zoon ناویان هیناوە[٤].

هەروەها دکتۆرێکی یاساناسی تورکی بە دەوڵەتی کوردی لە باکووری عێراق ناوزەدی کردووە[٥].

لەم لێکۆلینەوەی ئێمەدا چەمکی هەرێمی کوردستان بە بێ وشەی عێراق، بەکار دەهێنرێت وەك دەسەلاّتێکی سیاسیی سەربەخۆی کوردیی دابڕاو لەو دەوڵەتە.

دروستکەری بڕیاری سیاسیی لە هەرێمی کوردستان بە هەمان شێوەی باری یاسایی تایبەتمەندیی خۆی هەبوو، پەرلەمان بە ناوی ئەنجومەنی نیشتمانی هەرێمی کوردستان لە ساڵی ١٩٩٢دا پێکهات، ژمارەی کورسییەکانی ١٠٥ کورسی بوو، بە شێوەی پەنجا کورسی

---

1 تایوان لەساڵی ١٨٩٥، لەئەنجامی شەڕێکدا چین دەسبەرداری بووە بۆ یابان، لەساڵی ١٩٥١ دەستی لەهەموو مافیك کێشایەوە، دواتر تایوان بەسەربەخۆیی مایەوە، بەبێ ئەوەی بچێتەوە سەر چین، جۆرە پەیوەندییەکی دیپلۆماسی تایبەتی لەگەڵ دەوڵەتان هەیە، هاوکات لەڕووی نێودەوڵەتیشەوە وەك دەوڵەتێکی سەربەخۆ دانی پیادا نەنراوە. هەمان سەرچاوەی پێشوو، ل/٥١٩-٥٢١.

2 مارف عومەر گوڵ: کێشەی کەسایەتی یاسایی نێو نەتەوەیی کورد، دەزگای چاپو پەخشی سەردەم، سلێماتی، ١٩٩٩، ل/١١١

3 Michael M. Gunter: The Kurdish question in perspective FindArticles > World Affairs > Spring 2004 > Article www.find articles. Com

4 Henri J. Barky and, Graham E. Fuller; Turkeys Kurdish Question Rowman, and Lihlefield Publishers. New York, 1998, 23.

5 عبد الرحمن سلیمان زیباری: الوضع القانوني لإقلیم کوردستان العراق ، ل/٥٣٥

بۆ یەکێتیی نیشتمانی کوردستان و پەنجا کورسی بۆ پارتی دیموکراتی کوردستان * و پێنج کورسی بۆ ئاشورییەکانی کوردستان تەرخان کرابوو[1].

پەرلەمان متمانەی بە حکومەتی هەرێمی کوردستان دا، بڕیار بوو چوار ساڵ جارێك هەڵبژاردنی بۆ ئەنجام بدرێت، بەڵام شەڕی ناوخۆی هەرێمی کوردستان ١٩٩٤-١٩٩٨ ڕێگر بوو لە بەردەم ئەم هەڵبژاردنە.

بەشێوەی دابەشبوونی کورسییەکانی پەرلەمان دەردەکەوێت، دروستکەری بڕیار لە هەرێمدا بە شێوەیەکی سەرەکی بە سەر ی.ن.ك و پ.د.ك دابەش بووە، هەر ئەم دابەشبوونە حکومەتی هەرێمو دەزگا کارگێڕییەکانی دەگرتەوە، لە ناو ئەم دوو پارتە سکرتێری گشتی جەلال تاڵەبانیو مەسعود بارزانی، بە بێ ئەوەی پۆستێکی کارگێڕیی یاساییان هەبێت، بەهێزترین دروستکەری بڕیاربوون لە هەرێمدا[2]، دەتوانین لە بۆچوونی ئەوانەوە جۆری ستراتیژی پەیوەندییەکانی هەرێم لەگەڵ تورکیا بزانین.

مەسعود مستەفا بارزانی[3] : لە بارەی پەیوەندییەکانی لەگەڵ تورکیادا بەم شێوەیە باس دەکات: "سیاسەتی ئێمە لەپێشانو ئێستاش، بەرەو دامەزراندنی پەیوەندیی دۆستانەو هاوسێیەتی باشو ڕێزگرتنی یەکدیە لەگەڵ تورکیاو وڵاتانی دیکەی ئیقلیمی، ئەوە سیاسەتی ئێمەیەو بۆ ڕێزگرتنی سەروەری ئاسایشی تورکیاو وڵاتانی دیکەی ئیقلیمی ئامادەی هەر گرەنتیەکین، بەڵام لەهەمان کاتیشدا ئێمە خاوەن دۆزێکینو چەندان ساڵە لە پێناو مافەکانی گەلەکەمان تێدەکۆشین، هەروەها لە خەڵکی دیکەش چاوەڕوان دەکەین ڕێز لە مافو گەلەکەمان بگرێت"[4].

---

* لێرە بەدواوەوە، یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە ی.ن.ك ، پارتی دیموکراتی کوردستان بە پ.د.ك ، دەنووسرێت.

1 فرسەت ئەحمەد عەبدوڵڵاو ئەوانی تر: کوردستانی دیموکراتی سیاسەت، چاپی سێیەم، چاپخانەی خەبات، ساڵی٢٦٩٩، ل/٥٦-٥٧.

2 مەریوان وریا قانع : دەسەڵاتو جیاوازی، چاپو ئۆفسێتی دەزگای چاپو پەخشی سەردەم، سلیمانی، ٢٠٠٠، ل/١١٤-١١٥.

3 لەساڵی١٩٤٦ لەدایکبووە سوودێکی زۆری لە رابردووی سەرکردایەتیی باوکی مستەفا بارزانی وەرگرتووە، کە لە ساڵی ١٩٤-١٩٧٥ سەرکردایەتیی بزووتنەوەی رزگاریخوازی کوردستانی کردووە، لەساڵی ١٩٧٦ سەرکردایەتیی پ.د.ك. کردووە، هەڵبژاردنی رابەری بزوزتنەوەی رزگاریخوازی کورد رێژەی ٤٧,٥١٪ ی دەنگەکانی بەدەستهێنا، هەرچەندە هەڵبژاردنی رابەر لە وی یاساییەوە کاری پێنەکرا، بەڵام رێژەی دەنگەکان کەبەزۆری لەنێوان ئەو لەگەڵ جەلال تاڵەبانی دابەشبوو، هەریەکەیان ئەو افەی بەخۆی دابوو، بەناوی جەماوەری هەرێم، چ لەناوخۆو چ لەدەرەوەدا وتارو بڕیاریدات.

4 سەرۆك بارزانی: شەهید ئەو کەسەیە مەرگی خۆی هەڵبژارد بۆ ئەوەی ژیان بەخەڵکێکی تر بدات، پارتی دیکراتی کوردستان، مەکتەبی ناوەندی ریکخستن، زنجیرەی ٥١ ، ٢٠٠٣، ل/٢٥.

جەلال حوسامەدین تاڵەبانی[1] : جیاوازی لەگەڵ مەسعود بارزانی لەوەدابوو سنووری چالاکی پارتەکەی لە تورکیاوە دوورتر بوو، بۆچوونی سەبارەت بە پەیوەندیی نێوان هەرێمی کوردستانو تورکیا بەم شێوەیە بوو: "ئێمە باوەڕمان وایە تورکیا دەوڵەتێکی گەورەیەو ناتوانین پشتگوێی بخەین، دەمانەوێت پەیوەندییەکی باش لەگەڵیدا ببەستین، بەڵام دووجۆر پەیوەندیی هەیە، پەیوەندییەکیان ئەوەیە لەگەڵ سوپای تورکیدا لە کوشتنی کوردی تورکیا بەشداری بکەین، ئەو پەیوەنییە رەتدەکەینەوە. ئەوی تریان ئەوەیە، مافی سروشتی خۆیانە سنوورەکانیان لەگەڵ ئێمەدا ئاسایشی تیادا پارێزراو بێت، ئەوە مافی تورکیاو ئەرکی سەرشانی ئێمەیە، وەك حکومەتی هەرێم سنووری دەوڵەتە دراوسێکان زامن بکەین، بەڵام بەو شێوەیەی کە ئێمە هەڵی دەبژێرین"[2] .

لەم دوو هەڵوێستەدا هەردوو سەرکردە، دان بە بایەخی پێگەی تورکیا لەبەرامبەر هەرێمی کوردستاندا دەنێن، هەمان کات هەردوولا خۆیان لە گۆشە نیگای تایبەتیی خۆیانەوە دەڕواننە پەیوەندییەکانی نێوان تورکیاو هەرێم. لەگەڵ ئەوەی دامودەزگای پەرلەمانی هەڵبژێردراوو حکومەت لە هەرێمی کوردستان بوونی تەواوەتیان هەبووە، بەڵام دەسەڵاتی کوردی لەلایەن تورکیاوە تەنها وەك سیفەتێکی کارگێڕی پارێزگاکان، داماڵراو لە هەموو چەمکێکی سیاسیی سەلمێنرا بوو، سەبارەت بە مامەڵەیان لەگەڵ سەرکردایەتیی کورد لە ڕاگەیاندندا بە جۆرێك بوو، کە سەرەك ئەرکانی تورکیا لەساڵی ٢٠٠٥ وتی: "ئێمە تائێستا وەك سەرەك خێڵ ڕوانیومانەتە سەرکردایەتیی کوردی"[3] یان وەك بەرپرسێکی تر دەڵێت: "وەك سەرکردەی پارتێکی سیاسیی عێراقی مامەڵەیان لەگەڵ دەکەین"[4] نووسەرێکی تورك بۆچوونی بۆ سەرکردەو دەسەڵاتی کوردی بەم شێوەیە: "ئاستەنگەکان لە سەرکردە کوردەکانەوە دەست پێدەکەن، کە ئارەزوویەکی بەهێزیان هەیە بۆ بەگەڕخستنی تواناکان لە پێناوی بەرژەوەندی حکومەتە خۆجێیەکانی نێوان خۆیان، نەك لە پێناوی دەوڵەتی سەربەخۆ، سەرکردەکان شەرعیەتیان لە سیستەمێکی سیاسیی وەرنەگرتووە، بەڵکو لە پێکهاتەی خێڵەکیی کۆمەڵایەتیی باو لەناوچەکە وەرگرتووە، جەلال تاڵەبانی و مەسعود بارزانی

---

1 لەساڵی ١٩٣٢ لەدایکبووە، لەساڵی ١٩٤٧ بۆتە ئەندامی پ.د.ك تاپلەی ئەندامی سەرکردایەتیی ڕۆیشتووە، ساڵی ١٩٧٥ پارتی ی.ن.ك دامەزراندووە، لەهەڵبژاردنی ڕابەری بزوزتنەوەی رزگاری خوازی کورد ڕێژەی ٤٤,٩٣٪ ی بەدەستهێنا. ڕێژەی ئەم دەنگانە بەهەمان شێوەی مەسعود بارزانی مافی نوێنەرایەتی جەماوەری کوردستانی بەخۆ دابوو.

2 فضائیتا mbc، ANN تحاوران مام جلال: الإتحاد الوطني الكردستاني، مكتب الإعلام المركزي، سليمانية، ١٩٩٩، ل/٥.

3 MURAT Yet kin: OZKOK: we have to accept new different situation In Iraq Radical News 31 October 2005.

4 Saadet orus: Act like apolitical party [in Iraq ، Turkish Daily News 12 may 2001.

سەرکردەی هاوپەیمانیەتی خێڵەکی بە هۆی دارایی‌و هێز کاردەکەن، دامەزراوەی دەوڵەتی سەربەخۆ ئەم پێکهاتە کۆمەڵایەتیە بەخێرایی دەگۆڕێت‌و پەیوەندییەکان پێکدەهێنێت، باسکردنی دەوڵەتی سەربەخۆی کوردی پێویستە دابەشبونی کۆمەڵایەتی‌و سیاسیی کوردی عێراق لە بەرچاو بگرێت، کە کاریگەرییەکی زیندووی سەرەکی لەسەر ئەنجامی کۆتایی هەیە"[1].

لەڕاستیدا پێگەی ستراتیجیی هەرێمەکە لەڕووی ناوچەییەوە بە تایبەت بۆ ئێران، هەروەها بایەخی بۆ ئەمریکا، تورکیای خستبووە سەربار کە پەیوەندییەکی هەمەلایەنەی سیاسیی، ئابووری‌و سەربازی لەگەڵ سەرکردایەتیی کورد ببەستێت.

بنەمای سێیەم: پێکهاتەی نەتەوەیی دانیشتوان

خاڵی هاوبەشی نێوان تورکیاو هەرێمی کوردستان بریتیە لەوەی هەردوولا لە پێکهاتەی دانیشتواندا هاوبەشن، تورکیا زۆرینەی تورک نەژادەو نەتەوەی دووەم کوردە، بەهەمان شێوە زۆرینەی دانیشتوانی هەرێم کوردن‌و کەمینەیەکی تورکمان لەگەڵیان دەژی، بۆیە لێرەدا باس لە کاریگەریی رەگەزی دەکەین لە سەر دەسەڵات‌و پەیوەندییەکان.

یەکەم- کوردو دانیشتوانی تورکیا:

بەپێی ئاماری ٢٠٠١، تورکیا ژمارەی دانیشتوانەکەی ٦٦,٤٩٣,٩٧٠ کەس بوو[٢]، ئاماری ئەم دەوڵەتە رەچاوی پێکهاتەی نەتەوەیی نەکردووە، بەڵام سەرچاوە کوردییەکان ئاماژە بەوە دەکەن، لەساڵی ٢٠٠٠دا، ١٩ ملیۆن کورد لە تورکیا هەبووە، رێژەی ٥٤,٩١٪ ی دانیشتوانی کوردستانی گەورە پێکدەهێنن[٣]، بەم پێیە زۆرترین ژمارەی کورد لە ناو تورکیا دەژی کە رێژەکەیان زیاتر لە ٣٠٪ دەبێت، لەگەڵ بوونی ئەم ژمارە زۆرەی کورد لە تورکیا، خاوەنی کەمترین مافی نەتەوەیی نین، لە دەستووری ساڵی ١٩٨٢ لە پێشەکیەکەیدا هاتووە "چەمکی سەروەری بۆ ئومەی تورکیە بە شێوەیەکی رەهاو بەبێ هیچ مەرجێك"، هەروەها نووسراوە: "هەموو ئەو کەسانەی پەیوەندییان بە رەگەزنامەی دەوڵەتەوە

1 Nihat a0zcan:excerpt:the kurdis in iraq, 2003, www.mepc.org\pubic _asp\journal\ indx.asp0
2 www.middle Eats Directory- country statistics. Turkey.
3 ئازاد محمد ئەمین نەقشبەندی: پرۆژەی گاپ و کاریگەری لەسەر دەوڵەتی ناوچەکەو کوردستان، چاپخانەی زانکۆی سەلاحەدین، هەولێر، ٢٠٠٣، ل/١٠٨.

هەیە، تورکن"، لە مادەی ٢٤ هاتووە: "نابێت خوێندن لە دەزگا فێرخوازییەکان بە هیچ زمانێکی تر بێت، تەنها تورکی نەبێت، چونکە زمانی داییکە"[1].

لەم دەستوورەدا برگەو مادەکانی زۆر روونو ئاشکران، کە تەنها تورك خاوەنی مافی نەتەوەییە، لە لایەکی دیکەشەوە ئەم دەستوورە باس لەوە ئەکات، هەموو بۆچوونێك یاساغە گەر هەرەشە بێت بۆ یەکپارچەیی تورکیا. هەر ئەم دەقە لە یاسای تیۆری ١٩٩١، لە ماددەی/ ٨، دارێژراوەتەوە کە چەندین کەسی پێ دادگایی کراوە بە تۆمەتی بانگەشەکردن بۆ جوداخوازی، لەوانە، یەشار کەمال، گەورە نووسەری بە رەگەز کوردی تورکیا، هەروەها رۆژنامەنووسی بێگانەو تورك نەژادیشی گرتۆتەوە[2].

کورد لە ناو تورکیا بۆ بەدەست هێنانی مافەکانی، چەندین رێگای جۆراوجۆری گرتووەتە بەر، لەوانە پێکهێنانی پارت بە شێوەی نهێنی کە گرنگترینیان لە راسترەوەوە تا دەگاتە چەپرەو ئەمانەن :

پارتی دیموکراتی کوردستانی تورکیا ١٩٦٥ دامەزراوە.

پارتی رزگاری ١٩٧٤.

کۆمەڵەی فەرهەنگیو دیموکراتی شۆرشگێر د.د. ك. د.، ١٩٧٤.

رێکخراوی مائویستی کاوە ١٩٧٦.

لایەنگرانی ئازادی نەتەوەیی کورد کوك، ١٩٧٧.

پارتی کرێکارانی کوردستان* پ.ك.ك، ١٩٧٨[3].

پارتی ئیسلامی کوردستان ١٩٩٢.

لە لایەکی تریشەوە لە ژێر چەند ناوێکی خوازراو، چەند پارتێکی کوردی بە رواڵەت نیشتمانی تورکیو لە ناواخندا کوردی، بە شێوەیەکی یاسایی پێکهاتبوونو بەشداری هەڵبژاردنەکانیان دەکرد لەوانە:

پارتی کاری خەڵك HED ١٩٩٠.

پارتی دیکراتی DP ١٩٩٣.

---

1 المسألة الكردية في تركيا بعد انقلاب ١٩٨٠،منطقة الاكراد "كردستان" موضوعات سياسية www.almqatl.com

2 ميخايل م.جونتر: تقاليد السلطة المطلقة في تركيا، مجلة شؤون تركية ، مركز كردستان للدراسات الاستراتيجية، ٢٠٠٤، ل/٢٥-٢٧.

*لێرە بەدواوە بە پ.ك.ك ناودەبرێت.

3 کریس کۆچێرا: بزووتنەوەی نەتەوەی کوردو هیوای سەربەخۆیی، بەرگی دووەم، وەرگێرانی لەفارسییەوە: ئەکرەمی میهرداد، سەنتەری چاپو پەخشی نما، ٢٠٠٢، ل/١٢٨—١٥٠.

پارتی کاری دیموکراتی خەلك HEDP ١٩٩٤[1].

خەباتی نەتەوایەتی کوردی باکووری کوردستان، وەك نوێنەری پێشووی فەرەنسا لە تورکیا ئەریك رۆلۆ دەڵێت: کاتێك کۆتایی دێت بە یاسایی ناسنامەی کورد بناسرێت، مافە سیاسیی‌و رۆشنبیرییەکانیان بێتەدی‌و بنەما دیموکراتییەکان بۆ دانیشتوانی تورکیا بە یەکسانی جێبەجێ بکرێت[2]، بەلاّم تورکیا چارەسەری بۆ کێشەی کورد یەکلایەنەو لە ژێر بیرکردنەوەی تەواو تورکیدا بوو، کە لەم خالاّنەی خوارەوە بەرجەستەبوو بوو:

١. هەوڵدان بۆ تواندنەوەی کورد لە ناو کۆمەڵی تورکی بە جۆرێك کە دەستبەرداری مافی نەتەوایەتی خۆی ببێت‌و هاوولاّتییەکی دڵسۆز بێت بۆ دەوڵەتی تورکیا.

٢. وەلاّمدانەوەی بزووتنەوەی نەتەوایەتی کوردی، چەکدار بێت یان بێ چەك، بە توندترین شێوازی سەربازی‌و بەکارهێنانی چەمکی تیرۆر لە بەرامبەریدا.

٣. چارەسەرکردنی کێشەکانی باکووری کوردستان لە رێگەی پرۆژەی ئابووری‌و بەستنەوەی کێشەی نەتەوەیی کورد بە دواکەوتوویی ئابووری ناوچەکەوە[3].

سلیمان دیمیریل سەرۆك کۆماری تورکیا لە ساڵی١٩٩٣ دەڵێت: "کورد لە مافی کەم نییە، ئەوەی ئەوان داوای دەکەن ئیمتیازە، ئێمەش ئیمتیاز بە کەس نادەین، من تورکیا دابەش ناکەم"، "ئێمە کێشەی کوردمان نییە، بەڵکو کێشەی تیرۆرمان هەیە، فێربوونی زمانی کوردی دەبێتە هۆی دابەشکردن، تا کێشەی تیرۆر چارەسەر نەکەین ناتوانین کێشە رۆشنبیرییەکان چارەسەر بکەین"[4].

بارودۆخی نوێی هەرێمی کوردستان لە دوای ساڵی ١٩٩١ بە شێوەیەکی راستەوخۆ کاریگەری لە سەر باکووری کوردستان هەبوو، چونکە لە ساتەوەختی هەنگاونانی هەرێم کورد بەرەو سەربەخۆیی‌و مافی چارەنوس‌و دەوڵەتداری، هاورێ لەگەڵیدا خۆپیشاندانی کورد لە تورکیا فراوان بوو، بە تایبەتی لە کاتی نزیکبوونەوەی ساڵانەی جەژنی نەورۆز لە مانگی مارت زیاتر پەرەی سەند، لەلایەکی تریشەوە هەرێمی کوردستان بوو بە بنکەیەکی لەبار بۆ ئۆقرەگرتنی پارتەکانی باکووری کوردستان، بۆ نموونە پارتی دیموکراتی کوردستان، هەڤگرتن لە ٢-٩/سێپتەمبەر/١٩٩٢و بە بەشداری ١٢٠ ئەندام کۆنگرەی خۆیان، لە شارۆچکەی سەرسەنگی سەر بە پارێزگای دهۆك بەست، هەروەها پارتی د.د.ك.د و کوك ئەندامانی

---

1 سەرچاوەی پێشوو، ل/١٧٩-١٨٢.

2 أريك رولو: التحديات التي تواجه تركيا، مجلة روانگەی جيهان ، عدد/٤ ، ١٩٩٥، ل/١١٤.

3 فليب روبنس: تركيا والشرق الأوسط، ترجمة: ميخائيل نجم خوري، مكتبة مدبولي، قاهرة، ١٩٩٣، ل/٤٤.

4المسألة الكردية في تركية الأمل والخيبات، مجلة شون تركية مركز الدراسات الإستراتيجية والبحوث والتوثيق، عدد/٨، ل/٣٠.

کاوەو بزووتنەوە سۆسیالیستییەکانو چەند کەسانێکی سەربەخۆ لە کۆنگرەیەکدا لە ٢١-٢٧/سێپتەمبەر/١٩٩٦ پارتی یەکێتیی سۆسیالستی کوردستانPYSK یان پێکهێنا[1] لە هەمان کاتدا چالاکییە چەکداریو رێکخراوەکانی پ.ک.ک لە هەرێمدا بەهێزترین هۆکار بوو بۆ مانەوەو بەردەوامبوونیان لە دژی تورکیا.

چالاکبوونی بزووتنەوەی نەتەوایەتی لە باکووری کوردستان لە ژێر تینوتاوی هەرێم لای سەرکردە سیاسییەکانی تورک چاوەڕوان کراوو مەترسیدار بوو، وتەکانی ئەو سەرکردانەی تورك لە کاتی راگەیاندنی فیدرالیدا لە سالی١٩٩٢ رێژەی ئەو سلەمینەوەیەو کاریگەری لەسەر کوردو دەولەتی تورکیا دەردەخات، سلیمان دمیریل وەك سەرەك وەزیرانی ئەو کات وتی: "ئەگەر دەولەتێکی فیدرالی کوردی راگەیەندرا، ئەوا نەك تەنها داوای خاکی تورکیا، بەلکو داوا لە سوریاو ئێرانیش دەکەن". هەروەها بولنت ئەجەڤیت، دەلێت: "ئەوەی بە دوای ئەو فیدرالیەدا دێت دابڕینی بەشێك لە زەوی تورکیایە"[2] .

دەسەلاتی هەرێمی کوردستان بە هیچ جۆرێك سیاسەتی بەکارهێنانی کوردی باکووری کوردستانی وەك کارتێکی فشار لە دژی تورکیا نەبوو، بۆ نموونە جەلال تالەبانی پێی وابوو، نابێت تورکیا پارچە پارچە بکرێت، کورد پێویستە بە شێوەیەکی ئاشتیخوازانە لە ناو تورکیا خەبات بۆ چەسپاندنی مافە نەتەوەییەکانو بنەما دیموکراسییەکان بکەن، چونکە شەڕی نێوان بزووتنەوەی کوردو سوپای تورکیا، زیانێکی گەورە بە هەردوولا دەگەیەنێت[3] بەلام تورکیا تورکمانی وەك یەکێك لە کارتەکانی فشار بۆ سەر هەرێمی کوردستان بەکار دەهێنا.

دووەم- تورکمانو دانیشتوانی هەرێمی کوردستان:

بەپێی ئاماری سالی١٩٩٩ رێکخراوی مەلبەندی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ نیشتەجێکردنی مرۆیی Habitat، ژمارەی دانیشتوانی هەرێمی کوردستان ٣,٥١٥,٩٢١ کەس بوون. زۆرینەی پێکهاتەی نەتەوەی دانیشتوانی کوردە، بە جۆرێك بەپێی ئاماری

---

1 کریس کوچیدا، بزووتنەوەی نەتەوایەتیی کورد ، بەرگی دووەم، ل/١٨٦.

2 مجلة شؤون ترکیة ، ترکیا وإعلان الدولة الکردیة في شمال العراق، النفط مقابل الاعتراف، مرکز الدراسات الإستراتیجیة والبحوث والتوثیق، عدد/ ٢، ١٩٩٢، ل/ ٣-٤ .

3 مام جلال: شەڕی پارتیو یەکەکە شەڕی پارتیە لەگەل کوردستانا باکوور، گوڤارە سەرهەلدان ، ژمارە/١٥،١٩٩٥، ل/١٧.

١٩٨٧ی حکومەتی عێراقی، ڕێژەی کورد لە پارێزگای دهۆك ٨٣,٣ ٪، هەولێر ٧٨,٨٪ و سلێمانی نزیکەی ١٠٠٪ پێك دەهێنێت[١].

تورکمان لەم هەرێمەدا تەنها لە ناو شارەکاندا دەژین، بەپێی ئاماری ١٩٧٧ لە قەزای دهۆك ڕێژەی ٠,٣٪، هەولێر ٣,٢٪، زاخۆ ٠,٢٪، ئامێدی ٠,١٪، شەقلاوە ٠,١٪ ڕەواندوز ٠,٢٪، کفری ٥,٢ ٪[٢].

ئەگەرچی لە ئاماری عێراقیدا تورکمان سەرژمێری کراوە، بەلام بە هیچ جۆرێك لە ناو دەستوور خاوەن مافی نەتەوەیی نەبوونو بەردەوام بە شێوازی جۆراوجۆر هەوڵ دراوە کە لە ئامارەکاندا ڕێژەیان کەم بکرێتەوە[٣]. ڕۆڵیان وەك نەتەوەیەکی تایبەتمەند لە عێراقدا نەهێڵدرێت[٤] بۆ بەرگرتن لە دەست تێوەردانی تورکیا لە کاروباری عێراق.

تورکمان لە عێراقدا بۆ بەدەستهێنانی مافی نەتەوایەتی چەند پارتێکی نهێنیان پێکهێناوە، بەلام لە لایەن حکومەتی عێراقیەوە زۆر بەتوندی بەرپەرچیان دراوەتەوە، بەتایبەتی لە سالانی ١٩٥٨—١٩٩٠ لە دوای سالی١٩٩١و پەیدابوونی هەرێمی کوردستان، تورکمان لەم سنوورەدا سوودێکی زۆریان بینیو بە ئاشکرا چەندین پارتیان پێکهێنا کە گرنگترینیان ئەمانە بوون:

پارتی یەکێتییو برایەتیی تورکمان ١٩٩٤

پارتی یەکبوونی تورکی تورکمان بیرلیك پارتسی

پارتی یەکێتیی تورکمان تورکمان أیلی ١٩٩٤

بزووتنەوەی سەربەخۆیی تورکمان ١٩٩٥

بەرەی تورکمان١٩٩٧[٥].

پارتە تورکمانەکان بانگەشەی نەخشەیەکی نەتەوەییان دەکرد،کە لە نیوە زیاتری باشووری کوردستانی دەبردو ناوەندی شاری موسلو هەولێرو کەرکوکی دەگرتەوە[٦] هاوکات بە هیچ جۆرێك دانیان بە حکومەتی هەرێمی کوردستاندا نەدەناو هەرێمەکەیان بە ناوی باکووری

---

1 خليل إسماعيل محمد: إقليم كوردستان العراق، دراسات في التكوين القومي للسكان، مطبعة أوفسيت كريستال، أربيل ١٩٩٨، ل/٥٨.

2 هەمان سەرچاوە، ل/٧٨.

3 خليل إسماعيل محمد، ل/٧٧.

4 عزيز قادر الصامانجي: التأريخ السياسي لتركمان العراق، دار الساقي، ١٩٩٩، ل/٢٠٣.

5 عزيز قادر الصامانجي: التأريخ السياسي لتركمان العراق، ل/٢٢٢-٢٢٩.

6 سەرچاوەی پێشوو ، ل/٣.

عێراق ناو دەبرد[1] هەروەها هیچ کاتێك ئەو هەستە نەتەوەییەیان نەدەشاردەوە، کە تورکمانو باشووری کوردستانیان وەك بەشێك لە تورکیا دەزانی کە لە ساڵی١٩٢٦ بەزۆر لێی دابڕاوە[2] .

بە واتایەکی تر تورکمان هەمیشە خۆیان بە تورك‌و شوێنی نیشتەجێبوونیان بە تورکیا دەزانی، لەبەرامبەر هەموو ئەمانەدا حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕێگەی پێدابوون بە ئازادی کاری سیاسیی خۆیان بکەن‌و خاوەنی ڕۆژنامەو کەناڵی تەلەفزیۆنی‌و ئیزگە بن، هەروەها قوتابخانەی تایبەتیبیان بە زمانی تورکی‌و بە پیتی لاتینی هەبووە، بەڵام لەگەڵ ئەو ماف‌و ئازادییە نەتەوەییە، تورکیا هەوڵی دەدا ڕۆڵێکی گرنگ بۆ تورکمان لە هەرێمی کوردستان مسۆگەر بکات، بە مەبەستی لە نزیکەوە بەشداریکردن لە گۆڕانکارییە سیاسییەکانی عێراقدا.

بەڵام ڕێژەی کەمی دانیشتوانی تورکمان‌و نەبوونی سنووری نەتەوەیی هاوبەش لەگەڵ تورکیا لە گرنگترین لەمپەرەکانی بەردەم ئەم هەوڵە بوون[3] .

بنەمای چوارەم: بنەما سەربازییەکان

بۆ باسکردنی ئەم باسە پێویستە لەسەر دوو خاڵ هەڵوێستە بکەین، دامودەزگاکانی سوپا لە تورکیا، لەگەڵ پارتی کرێکارانی کوردستان.

یەکەم-دامودەزگای سوپا لە تورکیا:

سوپا بەشێکی سەرەکی دروستکردنی بڕیاری سیاسییە لە تورکیا، کودەتا سەربازییەکانی ساڵانی ١٩٦٠،١٩٧١،١٩٨٠، ئەو ڕاستییە دەسەلمێنن. ئەم ڕۆڵە بنەمایەکی کەلتووری هەیەو بە مێژووی تورکیادا ڕۆچووە، چونکە دەوڵەتی عوسمانی لە سەرەتای دروستبوونی تا ڕووخانی ١٩٢٣، لەسەر بنەمایەکی سەربازی بەند بوو، هەروەها کۆماری تورکیای نوێ لە ساڵی ١٩٢٣ لەسەر دەستی ئەفسەرەکان دامەزرا بوو، لەم ڕوانگەیەوە سوپاو ئەفسەرو سەرباز لە تورکیا، جیاواز لە کۆمەڵگەی جیهانی، چینێك بوون وەك چینی جوتیارو کرێکارو بۆرجواز[4] .

---

1 سەرچاوەی پێشوو ، ل/٢٢٥-٢٣٢.

2 سەرچاوەی پێشوو، ل/٢٣٤.

3فرید أسسرد: رهان خاسر علی الترکمان، مجلة شؤون ترکیة، مرکز أربیل لدراسات الإستراتیجیة، سلیمانیة، عدد/١، ١٩٩٨، ل/٩.

4أندرو فنکل وآخرون: ترکیا المجتمع والدولة، ترجمة: حمدي حمید الدوری و زمیله، بیت الحکمة، بغداد ٢٠٠٠، تورکیا، ل/٦٨-٦٩.

سوپا بەپێی مادەی ٣٥، لە دەستووری ١٩٨٢، پارێزگاری‌و پاراستنی دەوڵەت‌و ئاسایشی نیشتمانی تورکیای لە ئەستۆدا بوو، لە ناوخۆدا لە پارێزگاریکردنی عەلمانیەت‌و دابەشبوونی تورکیاشدا خۆی دەبینیەوە، لە دژی ڕەوتی ئیسلامی‌و کیشەی کورد، هەروەها لە دەرەوەی تورکیاشدا یەکیك لە ئەرکەکانی سوپا چاودێریکردنی کێشەی کورد بوو لە عێراق‌و ئێران‌و سوریا جگە لە کێشەکانی تری وەك قوبرس‌و یۆنان‌و بەلقان[1] .

ئەمە وایکردبوو سوپا لە تورکیا ئەرکێکی زۆری لە ئەستۆدا بێت، بۆیە خاوەنی چەك‌و پێداویستیی ئەوتۆیە لە ریزی سوپای ناتۆدا ریزبەندی چوارەمە[2]. بەڵام گەورەترین ئەرکی دەوڵەت بریتی بوو لە بەرەنگاربونەوەی پ.ك.ك. لە ناوخۆدا، کە هەڕەشەیە لە سەر یەکپارچەیی خاکی تورکیا، هاوکات ڕووبەڕوو بوونەوەی کێشەی کورد لە ناو هەرێمی کوردستان.

دووەم- پارتی کرێکارانی کوردستان

ئـەم پارتـە بـە شـێوە زاری کرمـانجی بـە Partiya Kareem Kurdistan نـاو دەبرێـت‌و کورتکراوەکەی پ.ك.ك، P K K، لە ٢٧/ نۆڤەمبەر/١٩٧٨و لە دێی فیس سـەر بـە قـەزای لیجە لە پارێزگای دیاربکر بە سەرکردایەتیی عەبدوڵڵا ئوج ئالان[3] دامەزرێنرا[4] .

ئامانجی ئەم پارتە دامەزراندنی دەوڵەتێکی سەربەخۆی کوردی بوو لە سنووری کوردستانی گەورەدا، بۆ بەدیهێنانی یەکسانیی کۆمەڵایەتی‌و ئابووری لە کۆمەڵگای کوردی خەباتی دەکرد[5] بۆ هێنانەدی ئەم ئامانجە خەباتی چەکداری تاکاری توندوتیژی لە دژی دەوڵەتی تورکیا وەك گەورەترین داگیرکەری کوردستان پراکتیزە کردووە[6] . ڕەنگدانەوەی بیری کۆمۆنیستی لە ناو بەرنامەی پ.ك.ك ڕەنگی دابۆوەو دژایەتی بۆ ئیمپریالیزمی ڕۆژئاوا‌و

---

1 عبد الوهاب القصاب، دور المؤسسة العسكرية التركية في صياغة مدركة الأمن القومي التركي، مجلة دراسات سياسية ، عدد ١٩٩٩، ل/٥٤-٥٥.

2 بڕوانە خشتەی ژمارە/١ .

3 عەبدوڵڵا ئوج ئالان لەدایکبووی ١٩٤٩ یەو بە ئاپۆ ناسراوە، دەرچووی کۆلێژی زانستە سیاسییەکانی زانکۆی ئەنقەرەیە، بیروباوەڕەکانی مارکسی رادیکاڵی شۆڕشگێڕانەبوون.

4 P.K.K. عشرون عاماً، إعداد، محمد نور الدين، مجلة شؤون تركية ، عدد/ ٨ ، ١٩٩٣، ل/٣٦

5Henri J. Barky and his friend: Turkeys Kurdish Question.23-24.

6 کریس کۆچێرا: بزووتنەوەی نەتەوایەتیی کورد، بەرگی دووەم، ل/١٥١.

کۆمەڵگای دەرەبەگایەتی کوردستان دەردەبڕی، بە شێوەیەك عەبدوڵڵا ئوج ئالان خواستی ئەوەی هەبوو شۆڕشی ئۆکتۆبەر *ی روسیا لە کوردستان دووبارە بکاتەوە[1] .

عەبدوڵڵا ئوج ئالان و هاوڕێکانی لە ساڵی ١٩٧٩ تورکیایان بەجێ هێشتو لە دەشتی البقاع لە نێوان لوبنانو سوریادا نیشتەجێ بوونو یەکەم شوێنو سەربازگەی راهێنانیان لەو شوێنە دامەزراند، ساڵی ١٩٨٤، یەکەم چالاکی پارتیزانی گەریلا یان لە پارێزگای سەعرەت بەئەنجام گەیاندووە. لە ساڵی ١٩٨٦ سوپای رزگاری گەلی کوردستانARGK، وەك باڵی سەربازی ناو پارتەکە دامەزرێنرا[2] .

گەورەترین خۆپیشاندانی پ.ك.ك لە ١٥ی مارتی١٩٩٠ لە ئەنجامی بە خاکسپاردنی تەرمی گەریلایەك لە شاری نەسیبەین، رویدا، لە ئاهەنگی جەژنی نەورۆز ٢١ی مارت، بەتینتر بوو. ئەم رووداوە لە راگەیاندن بە راپەرین إنتفاضة، وەك هاوشێوەی راپەڕینی فەلەستینییەکان دژی ئیسرائیل ناوبرا[3] . قەوارەو هێزی پ.ك.ك، لە راپۆرتێکی بەردەست سەرەك کۆمار بەم جۆرە دیاری کرا بوو، بە ١٠ هەزار چەکداری شەڕکەر لە چیا، ٦٠ هەزار شەڕکەر لە دێهاتو ٣٧٥ هەزار کەسی ریکخراو لە ناو تورکیا[4] . هەروەها بە پێی وتەی وەزیری دەوڵەت ساڵح یەلدرم، ئەنجامی زیانەکانی شەڕی تورکیا لەگەڵ پ.ك.ك لە نێوان ساڵانی١٩٨٤-١٩٩٨ بەم جۆرە بوو، ٢٧هەزار کوژراو کە ١٠هەزاری لە ریزی سوپا بووە، ٣هەزار دێی سووتاوە، ٨٤ ملیاردۆلار لەلایەن دەوڵەتەوە لەم شەڕە خەرج کراوە[5] . بەپێی راپۆرتی وەزارەتی دەرەوەی تورکیا، تێچونی شەڕکردنی لەگەڵ پ.ك.ك ساڵانە بڕی ١٠

---

*شۆڕشی ئۆکتۆبەری بریتیە لە شۆڕشێکی کۆمۆنیستی بەڕابەڕایەتی لینین لە روسیا ساڵی ١٩١٧دا رویداوە، بەرئەنجامەکەی پێکهێنانی دەوڵەتێك بوو لەسەر سیستەمی کۆمۆنیستی، دواتر بە یەکێتی سۆڤیەت ناسرا، لەساڵی ١٩٩١ کۆتایی بەحوکمرانی ئەو شێوە سیستەمە هات.

1 المسألة الكردية في تركية، مأزق حزب العمال الكردستاني، منطقة الأكراد "كردستان" موضوعات سياسية، www.Almqatl.com

2 PKK عشرون عاماً، إعداد، محمد نور الدين، مجلة شؤون تركية ، عدد/ ٨ ، ١٩٩٣، ل/٣٦-٣٧

3 کۆنتر بیرنر: بزاڤا نەتەوایەتیا باکووری ل/تورکیا، وەرگێڕان لەئەڵمانیەوە: حازمی جاسم، گۆڤاری هەڤیبون ، ژمارە/٢-٣، ١٩٩٨، ل/ ١١٢-١١٣ .

4 أريك رولو: التحديات التي تواجه تركيا، مجلة ڕوانگەی جیهان ، عدد/ ٤ ، ١٩٩٥، ل/١١٢-١١٣.

5 Vmichel verrier: A trvmp card for s Turkey kurish guerrillas: .1997-2006 Le Monde diplomatique www.mondediplo.eom.

ملیار دۆلار بووە، تەنها لەساڵی١٩٩٤ کەرتی گەشتوگوزار بە هۆی هێرشەکانی پ.ك.ك، ٧٠٠ملیۆن دۆلار زیانی لێکەوتووە[١] .

پێگەی هەرێمی کوردستان لەم شەڕەدا زۆر گرنگ بوو، چونکە ئەو جێگەیە بوو کە سوپای تورکیا لەگەڵ گەریلای پ.ك.ك، ڕووبەڕووی یەك دەبوونەوە، سوپای تورکیا لە ساڵانی ١٩٩٢-١٩٩٨، بە شێوەی جۆراوجۆر، ٣١٣ جار سنووری خاکی هەرێمی کوردستانی بەزاند، ٥٠ چالاکی زەمینی، ٢٢٥ چالاکی فڕۆکەوانی، ٣٨ جار بۆمبابارانی هەرێمەکەی کردووە[٢] . هەمیشە لە ڕاگەیاندندا ئامانجی چالاکییە سەربازییەکان بە پاراستنی ئاسایشی نەتەوەی لە هەڕەشە تیرۆریستیەکانی پ.ك.ك لە قەڵەم دراوەو نکۆڵی لە پێشێلکردنی سنووری نێودەوڵەتیی نێوان تورکیاو هەرێمی کوردستان دەکرا، بەردەوام ماوەی مانەوەیان بە کاتی وەسف دەکرد[٣]. بەڵام بە دیوێکی تر لەپشت هەموو کشانێکی سوپای تورکیا بۆ هەرێم مەبەستی تری لەپشتەوە بوو، وەك جەلال تاڵەبانی لەساڵی ١٩٩٧ دا لە نامەیەك بۆ سەرەك وەزیرانی فەرەنسای ناردووە: "بۆ لەناوبردنی ئەزموونی دیموکراتی گەلەکەمانە کە پێش دەست تێوەردانی تورکی بەشێوەیەکی سەرکەوتوو بونیات نراوە"[٤] هەروەها لە چاوپێکەوتنێکی ڕۆژنامەوانیدا، ئامانجی سوپای تورکی بەم شێوەیە دیاری کردووە:

- بەرگرتن لەنفوزی ئێران لە ناوچەکە .
- بەهێزکردنی نفوزی تورکیا لە هەرێم.
- کاریگەریی تورکیا لە گۆڕانکارییەکانی ناو عێراق .
- لە پێناوی بەرگرتن لە دروستبوونی دەوڵەتی کوردی[٥] .

مەبەستو ئامانجەکان هەرچی بووبن، گرنگ ئەوەبوو سوپا بەردەوام سنووری هەرێمی پێشێل دەکرد، لە ڕاستیدا ئەوەی ئەم بیانوانەی دەست تورکیا خستبوو، ئەو هۆکارە بوو کە پ.ك.ك پاراستنی هەرێمەکەی لەلایەن هاوپەیمانانەوە بە هەوڵی ئیمپریالیزمی لە قەڵەمدەدا[٦]، دانیان بە حکومەتی هەرێمو دەسەڵاتی ی.ن.ك و پ.د.ك دا نەدەنا. لە ساڵی ١٩٩٥ دا لە

1 The Workers' Party of Kurdistan PKK Ministry of Foreign Affairs - Turkey .C:\MFA - IV_ Targets and Activities.htm.

2 يوسف إبراهيم الجهماني: أوج آلان، تركيا والاكراد، دار حوران، دمشق، ل٧٦.

3 المسألة الكردية فی تركية بعد إنقلاب١٩٨٠، منطقة الاكراد "كردستان" موضوعات سياسية: www.Almqatl.com

4 یەکیەتی نیشتمانیی کوردستان سکرتێری گشتی ٢٠/١١/١٩٩٧.

5 فضائيتا MBC، ANN تحاوران مام جلال، ل/٢٠.

6 حزب الحرية الكردستاني: ضرورة موضوعية تاريخية مجلة دەنگی کوردستان ، عدد خاص، ١٩٩١، ل/٥٢-٥٣.

سنووری نێوان تورکیاو هەرێم، فدراسیۆنی بادینانو بۆتان یان و وەك حکومەتێکی شەرعی لەو ناوچانەی کە لە ژێردەستیان بوون، راگەیاند[1] .

عەبدوڵلا ئوج ئالان لە ناو پ.ك.ك، خۆی بە سەرکردایەتیی و مەکتەب سیاسیی و سەرۆك دەزانی[2]، ی.ن.ك و پ.د.ك ی وەك دوو هێزی خێڵەکی و دەرەبەگی و زۆرجار خیانەتکار دادەنا، پێیوابوو "یەکێتیی و پارتی لە سەر هێڵی ئەنقەرەو واشنتن پەروەردە کراونو ئامادە کراون"[3] . هەر لەم سۆنگەیەوە پ.ك.ك هەردەم پەیوەندیی نێوان هەرێمی کوردستانو تورکیای بە پلانێك لە دژی خۆی دادەنا. هەموو ئەمانە ئەوە دەردەخەن،

پ.ك.ك لە بەرامبەر هەرێمی کوردستان لە ململانێدا بووەو وەك رکابەری خۆی مامەڵەی لەگەڵدا کردووە، بەتایبەت بارودۆخی تازە دامەزراوی حکومەتی هەرێم لە دۆخێکدا بوو کە لە یەك کاتدا توانای بەرەنگاربوونەوەی لەگەڵ بەغداو پ.ك.ك نەبوو، تورکیا لاوازیی هەرێمی قۆستەوەوەو، هەوڵەکانی لە پێناوی پەیداکردنی هاوپەیمانێکی کوردی بوو لە دژی دوژمنێکی کوردی وەك پ.ك.ك، سەلماندنی ئەم بۆچوونە لە وتەی سەرەك ئەرکانی سوپای تورکیا دۆغان گۆریش دەردەکەوێت، لە میانەی یەکەم ئۆپەراسیۆنی سوپای تورکی لە ساڵی ١٩٩٢: "ئاسایشی ئێمە بە پلەی یەکەم گرنگە، لەبەر ئەمە پێشمەرگە، بە تەنها دەتوانێت ئەم کارە بکات؟ ئێمە لەپێشەوە وتوومانە با ئەو زۆنگاوە پاك بکەینەوە"[4]

---

1 د. رزگار: pkk تواصل الحرب بحق کورد العراق، مجلة متين ، ل/٧٧.

2 يوسف ابراهيم الجهماى: أوج الآن، ل/٦٥.

3 عەبدوڵلا ئۆج ئالان : لەدەوڵەتی راهیبی سۆمەرەوە بەرەو شارستانی دیموکراسیانە، وەرگێڕانی: لوقمان عبداللە، بەرگی دووەم، چاپی دووەم، چاپخانەی رەنج، سلیمانی، ٢٠٠٤، ل/٢٣٩.

4 جيف سيموند: عراق المستقبل، السياسة الامريكية فى إعادة تشكيل الشرق الاوسط، دار الصافى، بيروت، ٢٠٠٤، ل/١٨٤.

خشتەی ژمارە یەك
هێزی سەربازی تورکیا

رەگەزەکانی هێز	قەوارەی هێز
هێزی نیزامی	٦٩٣,٠٠٠ سەرباز
هێزی یەدەك	٣٧٨,٧٠٠ سەرباز
هێزی شێوە سەربازی	١٨٢,٢٠٠ سەرباز
هێزی پەیمانی ناتۆ	٣٢٣٠ سەرباز
هێزی وشکانی	٥٢٥,٠٠٠ سەرباز
تانکە جەنگیە سەرەکیەکان	٤٢٠٥ تانك
زرێ پۆش	٢٥٢٩ دانە
تۆپ	٤٢٧٤ پارچە
هێزی ئاسمانی	٦٣,٠٠٠ سەرباز
فرۆکەی جەنگی	٤٤٠ فرۆکە
هەلیکۆپتەری جەنگی	٣٧ هەلیکۆپتەر
موشەکی دژە ئاسمانی	٣ شێوە
هێزی دەریایی	٥١,٠٠٠ سەرباز
ژێردەریایی	١٦ ژێردەریایی
مدمرات	٢
فرقاطة	١٩
بەلەمی جەنگی	٥٠ دانە
چەکدارکردنی هێزەکانی ناتۆ	چەکدارکردنێکی تایبەت
موشەکی ئەرز ئەرز	نییەتی
چەکی کاولکار	نییەتی

بنەمای پێنجەم: ئابووری

ئابووری هەردەوڵەتێك كۆمەڵێك خەسڵەتی خۆی هەیە، یەكێكە لە پێوەری تواناو بەهێزی ئەو دەوڵەتە كار دەكاتە سەر شێوازی پەیوەندییەكانی لە دەرەوەدا[1]. توركیاو هەرێمی كوردستان لە رێگەی ئەو خەسڵەتە ئابوورییانەی خۆیانەوە، پەیوەندییەكی بەتین بەم شێوەیەی لای خوارەوە بەیەكەوەی گرێدابوون.

یەكەم- توركیا:

یەكێكە لەو ٣٥ دەوڵەتەی جیهان كە خاوەنی داهاتێكی مامناوەندە، ئەندامی رێكخراوی ئابووری‌و گەشەپێدانی ئەوروپایە OECD، خاوەنی ئابوورییەكی كشتوكاڵی‌و پیشەسازییە[2]. رێژەی گەشەكردنی بەرهەمهێنانی نەتەوەیی بەردەوام لە بەرزبونەوە دایە بە جۆرێك لەساڵی ١٩٨١ رێژەی ٣,٥٪ بووە، لە ساڵی ١٩٩٠دا زیادیكردووە بۆ ٩,٧٪[3]، بە تایبەت لە سایەی سیاسەتی ئابووری بازاڕی ئازاد كە توركۆت ئۆزال پیادەی دەكرد، لە رێگەی كەم كردنەوەی باجی گومرگی، دەستێوەردانی دەوڵەتی لە كاروباری ئابووری بۆ ئاستێكی نزم دابەزاند، لە ئەنجامدا بەرهەمهێنان‌و هاوردەی توركیا بە شێوەیەكی بەرچاو زیادی كرد[4].

توركیا چەند كێشەیەكی گەورەی ئابووری درێژخایەنی هەبوو، لەوانە كێشەی هەڵئاوسان، لە ساڵی ٢٠٠٠ گەیشتبووە ٣٩٪، هەروەها قەرزی دەرەكی، بۆ هەمان ساڵ گەیشتبووە ١٠٩ ملیار دۆلار،[5] بێكاری وەك كێشەیەكی تر لە ١٩٩٥ رێژەكەی گەیشتبووە ١٠٪[6] و دابەزینی بەردەوامی نرخی لیرەی توركی، بە جۆرێك لە ساڵی١٩٨٠ یەك دۆلاری ئەمەریكایی ٧٦,٠٣٦ لیرە بووە، بەڵام لە ساڵی ٢٠٠٠ گەیشتۆتە ٢٦٠,٧٢٤ لیرە[7].

ئابووریی توركیا لە نەوەدەكان بەهۆی دووەمین جەنگی كەنداوەوە بەرەو رووی زیانێكی گەورە بووەوە، لە ساڵی ١٩٩٠-١٩٩٨ بڕی ٩ ملیار دۆلار زەرەرمەند بووە[8]، چونكە

---

1 سعد حقی توفیق: مبادیء العلاقات الدولیة، دار وائل، عمان ٢٠٠٠، ص/١٥٩-١٦٠.

2 إبراهیم خلیل احمد واخرون: تركیا المعاصرة، ل/١١٥.

3 عبد الزهرة شلش العتابی: توجهات تورکیا نحو اقطار الخلیج العربی، دار الشؤن الثقافیة العامة، بغداد ٢٠٠٢، ل/١١١.

4 اندرو فنكل : تركیا المجتمع والدولة، ل/٢٧٠-٢٧١.

5www.middle Eats Directory- country statistics; Turkey

6 احمد خلیل الضبع: الأقتصاد التركی مسیرة محفوفة بالمخاطر، مجلة السیاسة الدولیة ، القاهرة، عدد/١٣١، ١٩٩٨، ل/٢٠٤.

7 ابراهیم خلیل احمد واخرون: تركیا المعاصرة، ل/ ١٢١"

WWW.Middle Eats Directory- country statistics. Turkey.

8Amikam Nachmani: Turkey in the wake of the Gulf war Recent History and its implication، 1999.faind articles.com

زۆرترین شمەکی هاوردەی تورکیا نەوت بووە، کە سەرچاوە سەرەکیەکەی عێراق بوو، ئەمە جگە لەو سوودەی لە کرێی گواستنەوەی نەوتی عێراق بۆ بازارەکانی جیهان دەستی کەوتووە، ساڵی 1985 بڕی نەوتی عێراقی کە بەخاکی تورکیا گەیشتوەتە بەندەرەکانی جیهان و یومورتالیك رۆژانە گەیشتووەتە ٦٠٠ هەزار بەرمیل کە بۆ هەر بەرمیلێك ٣٥ سەنتی ئەمریکایی وەك کرێی گواستنەوە وەرگرتووە، لەگەڵ ئەوەدا ئەو مافەشی پێدرا بوو ٤٠٪ ئەو نەوتە بەپێی نرخی رۆژانە، بۆ پێداویستیە ناوخۆییەکان بەکار بهێنێت[١].

پەیوەندیی ئابووری نێوان عێراق و تورکیا بەهۆی بڕیارەکانی نەتەوە یەکگرتوەکان کۆتایی هات، چونکە لە ئەنجامی لەشکرکێشیی سوپای عێراق لە ٢/ئۆگستۆس/١٩٩٠ بۆ سەر کوەیت، بڕیاری٦٦١ لە ٦/ئۆگستۆس دەرکرا، کە هەموو مامەڵەیەکی دارایی و بازرگانی نێودەوڵەتیی لەگەڵ عێراق قەدەغە کرد، لە رێکەوتی ٢٥/هەمان مانگدا، بە پێی بڕیاری ٦٦٩ گەمارۆی ئابووری خرایەسەر عێراق[٢] تورکیا لای خۆیەوە لە ٧/ئۆگستۆس/١٩٩١، وەك پابەندبوون بە بڕیاری نەتەوە یەکگرتوەکان، هێڵی نەوتی عێراق-تورکیا ی داخست[٣] دواتریش پابەندیی خۆی بەبڕیاری ٦٦٩ دەربڕی. سەرەنجام رێژەی هاوردەی شمەك و کاڵای عێراق بۆ تورکیا دابەزی بە جۆرێك لە ساڵی ١٩٨٩دا ١٠,٤٪ بووە، ئەم رێژەیە لە ساڵانی ١٩٩٠-١٩٩٢ بۆ ٠٪ دابەزیوە[٤].

دووەم- هەرێمی کوردستان:

دەوڵەتی عێراق لە ساڵی١٩٩٠ لەلایەن نەتەوە یەکگرتوەکانەوە گەمارۆی ئابووری بەسەردا سەپێنراو، گەورەترین کاریگەریی ئەو گەمارۆیە پەیدابوونی دیاردەی هەڵئاوسان بوو، لەساڵی ١٩٩٣ رێژەکەی ٣٠٧,٦٪ بوو، لەساڵی ١٩٩٥دا بۆ ١٥٩٣,١٪* بەرز بووەوە، هەروەها ناوەندی بەرهەم رووی لە کەمبوونەوە کرد، بۆ نموونە هەر تاکێك ناوەندی بەکاربەری دانەوێڵەی لە ساڵی١٩٨٠، ٤٠١ کگم بووە، لە ساڵی١٩٩٥ بۆ ١٠٥,٢کگم

1خلیل أبراهیم الناصری: التطورات المعاصرة فی العلاقات العربیة الترکیة، دار الکتب والوثائق، بغداد، ١٩٩٠، ل/١٨٥.

2 تیم نبلوك: العقوبات والمنبوذون فی الشرق الاوسط، العراق، لیبیا،السوودان، مرکز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ٢٠٠١، ل/٣٢-٣٣.

3 محمد وهیب السید: ازمة الاحتلال العراقی للکویت، دار النهضة العربیة، ١٩٩٨، ل/٩٨-٩٨.

4 الواردات حسب البلدان، اعداد: محمد نور الدین، مجلة شؤون ترکیة، مرکز الدراسات الاستراتیجیة والبحوث والتوثیق، عدد/٣، ل/١٢١.

* ئەم رێژەیە بەپێی پارەی عێراقی چاپکراوی ناوخۆ ئەژمار کراوە.

دابەزی، لە راپۆرتێکی تردا عێراق بە پێی ڕێبەری گەشەپێدانی مرۆیی نێودەوڵەتیی لە کۆی ١٧٤ دەوڵەت لە نەوەدەکاندا ریزبەندی ١٠٧ی هەبوو لە کاتێکدا لە هەشتاکان ٦٩یەمین دەوڵەت بووە[1].

هەرێمی کوردستان وەك تەواوی عێراق لە ژێر کاریگەری ئابلۆوقەی ئابووری نێودەوڵەتیی بووە، کەمی پێداویستی بەتایبەتی خۆراك، گەورەترین کێشەی هەرێمی کوردستان بوو، سەرەڕای ئەمەش عێراق لە سەرەتای ساڵی١٩٩٢ بە دواوە وەك تۆڵەیەك لە پای جیابوونەوەی هەرێمی کوردستانو پێکهێنانی پەرلەمانو حکومەت، ئابلۆقەیەکی ئابووری ناوخۆیی بە سەردا سەپاندبوو[2]. ئامانج لەو کارە، وەك سەرەك کۆماری عێراق سەدام حسین، رایگەیاند، پەیداکردنو بەهێزکردنی دەنگی نارەزایی جەماوەری کورد بوو لە دژی سیاسەتی حکومەتی هەرێم[3]، حکومەتی عێراق گرفتێکی گەورەی بۆ سەرمایەی هەرێمی کوردستان دروست کرد ئەویش کێشانەوەی پارەی ٢٥ دیناری بوو کە بە نزیکی بڕی ٢٠ ملیۆن دۆلار زیانی لێکەوتەوە[4]، لەلایەکی دیکەشەوە هەرێم هاوبەشی عێراق بوو لە کێشە ئابوریەکان، بۆ نموونە هەڵئاوسان لە پارێزگای سلێمانی ساڵی ١٩٩٤، ٣٤٪ بووە، لە ساڵی١٩٩٧ بۆ رێژەی ٦٥٪[*] بەرز بۆتەوە، هەروەها بێکاری کێشەیەکی تر بوو، بۆ نموونە رێژەکەی لە پارێزگای سلێمانی ساڵی ١٩٩٠، ١٦,٣٪ بووە، لە ساڵی ١٩٩٧ گەیشتبووە ٣٥,٢٪[5].

لە کاتێکدا هەرێمی کوردستان دوو ئابلۆوقەی لەسەر بوو، ژێرخانی ئابووری بە تەواوی پەککەوتوو بوو، کەرتی کشتوکاڵ بە شێوەیەکی سەرەکی پشتی بە دێهاتەکان بەستبوو کە ئەویش خاپور بوون، لە ساڵی ١٩٦٣-١٩٨٨ ژمارەی ئەو گوندانەی راگوازراوو تێکدرا بوون لە پارێزگای سلێمانی ١٣٤٧، هەولێر ٧٦٨، دهۆك ٥٦٧ گوند بوون[6]. واتە کۆی گشتی ٢٦٨٢ گوند، بە هەمان شێوە کەرتی پیشەسازی زۆر لاواز بوو تەواو لەکار کەوتبوو، بۆ

---

1 مجموعة الباحثين: الاقتصاد العراقي ومتغيرات البيئة العربية والدولية، بيت الحكمة، بغداد، ٢٠٠٢، ل٤١٨-٤٢٠.

2 دیڤد مەکداوڵ: مێژووی هاوچەرخی کورد، ل٦٢٨.

3 خطاب صدام حسين بمناسبة بيان ازار، جريدة الجمهورية ، العدد ٨١٤٠ ، ١٢\١٠\١٩٩٢، ل/٢.

4 جيهانگير كرمي: گزارش از تحولات شمال عراق در هه١٩٩٠ ٧٦-١٣٦٩ ، مجله سياست دفاعى ، شماره ٢١-٢٠، ١٣٧٦، ل/٢٠٥-٢٠٦.

* ئەم رێژەیە بەپێی پارەی چاپی سویسری دەرکراوە.

5 اسماعيل مصطفى عبدالرحمن: واقع البطالة في اقليم كوردستان، مع تركيز خاص على محافظة السليمانية ١٩٩٠-٢٠٠١ ، گۆڤاری سەنتەری ستراتیجی کوردستان، ژمارە/٣ ، ساڵی سیانزەهەم، ٢٠٠٥، ل/٢٣٩-٢٤٠.

6 خليل إسماعيل محمد، اقليم كردستان العراق، ل/١١١.

نموونە بەرهەمی کارگەی چیمەنتۆی تاسلۆجە لە ساڵی ١٩٨٦دا ساڵانە ٢ ملیۆن تەن بووە، لە ساڵی ١٩٩٢ لەبەر نەبوونی کەرەسە سەرەتاییەکان بۆ ٣٨٤٢٥٥ تەن دابەزیوە[1].

لە بەرامبەر لاوازیی کەرتی کشتوکاڵیو پیشەسازیدا هەرێمی کوردستان تەنها داهاتی باجو گومرگ بوو، وەك لە راپۆرتێکی وەزیری دارایی حکومەتی هەرێمدا هاتووە بۆ ساڵی ١٩٩٣، باجەکان بریتی بوون لە باجی خانووبەرەو کرێی ئاوو کارەبا رەسمییەکان، بەپێی ئەو راپۆرتە داهاتی بۆ حکومەتی هەرێم کەمبووە، بەڵام گومرگ داهاتی سەرەکی گەنجینەی هەرێمی کوردستان بوو[2] بە جۆرێك ساڵی ١٩٩٤ رێژەی ٩٢٪ داهاتی حکومەتی هەرێمی پێك دەهێنا[3].

گومرگ، ئەو کەلو پەلانەی دەگرتەوە کە لە ئێرانو تورکیاو عێراقەوە دەهاتنە ناو هەرێمەوە، بەڵام ئەم داهاتە بە شێوەیەکی سەرەکی لە رێگای تورکیا—هەرێمی کوردستان دەستدەکەوت. ئەم رێگەیە لە پێش راپەرینی١٩٩١، سەرەکیترین رێگای پەیوەندیی زەمینی نێوان عێراقو تورکیا بوو، بەم شێوەیە موسل-فایدە—جزیرە-زاخۆ-دیاربەکر[4] بەڵام لە دوای ساڵی ١٩٩١ ئەم رێگایە کەوتە ژێر دەستەڵاتی هەرێمی کوردستانەوەو بەم شێوەی لێهات:

- رێگای هەولێر — شەقڵاوە — هەریر — باتاس — ئاکرێ - ئەتروش- زاوێتە - دهۆك- زاخۆ- دیاربەکر[5].
- سلیمانی- رانیە — بالیسان- دیانە — هەریر- باتاس -ئاکرێ - ئەتروش - زاوێتە- دهۆك - زاخۆ-دیاربەکر .

بایەخی ئەم رێگەیە لەرووی ئابوورییەوە بۆ هەرێمی کوردستان لەوەدا بوو کە دەستی بەسەر هەموو جۆرە پەیوەندییەکی زەمینی راستەوخۆی نێوان عێراقو تورکیا گرتبوو، هەناردەو هاوردەی نێوان هەردوو دەوڵەت پێویست بوو لەم رێگایەوە بێت، هاوکات گرنگترین رێگای بازرگانیی دەرەوەی هەرێم بوو، هەموو شمەكو پێداویستییەکانی ژیانی رۆژانەی لەم رێگایەوە دابین دەبوو، دواجار بەهۆی ئەم رێگایەوە بازرگانییەکی ناراستەوخۆ لە نێوان تورکیاو ئێران پەیدا بوو، بۆ کەلوپەلەکانی وەك جگەرەو خواردنەوەی سەرخۆشکەر. بەڵام

1 جزاتوفيق طالب: المقومات الجيوبولتيكية للامن القومي، ل/٣٢٥.

2 ئەنجومەنی نیشتمانیی کوردستانی عێراق، پرۆتۆکۆلەکان، بەرگی شەشەم، ل/٣٢٣.

3 گوڵدران عبدالرحيم عزيز: واقع النشاط التجاري في اقليم كوردستان-العراق، ١٩٩٣-١٩٩٨، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الادارة والاقتصاد، جامعة دهوك، ١٩٩٩، ل/١٤١.

4 نصيف جاسم المطلبي: موقع تركيا الجيوستراتيجي، ل/٣٥-٣٦.

5 جزاتوفيق طالب: المقومات الجيوبولتيكية للامن القومي، ل/٣٦٤.

خالّی سەلبی ئەم ڕێگەیە ئەوەبوو تورکیا دەسەڵاتی تەواوی بە سەردا هەبوو، کە کردبوویە گرنگترین کارتی فشار بەسەر هەرێمی کوردستانەوەو لە کاتی پێویستدا بەکاری دەهێنا، بەتایبەت لە ناجێگیرکردنی نرخی دۆلار بەرامبەر دینار لە بازاڕی هەرێمی کوردستاندا.

پەیوەندیی ئابووریی نێوان هەرێمی کوردستان‌و تورکیا شێوەیەکی فەرمی وەرگرتبوو، بازرگانەکانی هەرێم دەیانتوانی هەموو جۆرە شمەك‌و کاڵایەك لە تورکیاوە بهێنن، بە مەرجێك پێشتر فۆرمی ڕێگەپێدانی بریکاری بازرگانی لەلایەن حکومەتی هەرێمەوە بۆ دەربکرایە، لە کاتێکدا ئەم شێوەیە لە نێوان ئێران‌و هەرێمی کوردستاندا نەبوو،[1] چونکە ئێران بە وێنەی تورکیا هیچ جۆرە پابەندییەکی نەبوو بەرامبەر هەرێم، کە لە ئەنجامی بڕیاری ٦٨٨ بە هاوبەشی لەگەڵ هاوپەیمانەکان پابەندی پاراستنی هەرێمی کوردستان کرابوو.

بازرگانیی نێوان تورکیاو هەرێمی کوردستان ساڵ لە دوای ساڵ لە گەشەکردندا بوو، بە جۆرێك ساڵی١٩٩٣، تەنها ٢٣١ بریکاری بازرگانی لەلایەن حکومەتی هەرێمەوە ڕێگەپێدراو بوون، ئەم ژمارەیە ساڵی١٩٩٨ بۆ ١٣٧٥ بریکاری بازرگانی بەرزبۆتەوە. تەواوی ئەم جووڵەیە لە خالّی گومرگی ئیبراهیم خەلیل ئەنجام دەدرا، کە شاندێکی کۆنگرێسی ئەمریکا بڕی داهاتی ڕۆژانەی ئەم خاڵە گومرگییەی بە ١-٢ ملیۆن دۆلار لە ساڵی ١٩٩٩دا مەزەندە کردووە[2].

دەکرێت سروشتی هەناردەو هاوردەی بازرگانی نێوان هەرێم‌و تورکیا لە ١٩٩١-١٩٩٨ بەسەر دوو قۆناغدا دابەش بکەین:

١- قۆناغی یەکەم ساڵانی ١٩٩١-١٩٩٥:

لەم قۆناغەدا تورکیا سەرەکیترین سەرچاوەی خۆراکی دانیشتوانی هەرێم بوو، هاوردە بە پلەی یەکەم خۆراکی سەرەکی بوو، بۆ نموونە ساڵی ١٩٩٣ ڕێژەی ٢٦,٥٪ هەبوو، پاشان جگەرەو خواردنەوەی سەرخۆشکەر دەهات، کە هەریەکەیان بەڕێژەی ٢٤,٧٪ هاوردە دەکران‌و بە زۆریی رووەو بازاڕی ئێران دەچوون دواجار شمەکی کەمالیات‌و کەرەستەی خانوو دروستکردن...هتد، ئاستێکی نزمتریان هەبووە[3].

1 صباح صابر محمد خوشناو: دور الضرائب الگمرگیه فی تنشیط حرکة التجارة فی أقلیم کردستان، رسالة ماجستیر غیر منشورة، قسم الإقتصاد، کلیة علوم الأقتصاد، جامعة دهوك، ١٩٩٩، ل/١١١.

2 تیم نبلوك: العقوبات والمنبوذون، ل/١١١.

3 گوڵدران عبدالرحیم عزیز: واقع النشاط التجاری، ل/١٢٤.

لەهەمان قۆناغ هەناردەی هەرێم بۆ تورکیا سوتەمەنی بوو، لە رێگەی بارهەڵگری تورکی کە رۆژانە ژمارەیان لە ١٠٠٠ دانە تێپەڕی دەکرد،[1] دوای ئەوەی کەلوپەلیان لە هەرێم دادەگرت، لە گەڕانەوەدا سوتەمەنییان لە ناو بازاڕی هەرێم دەکڕیو لە کۆگای دروستکراوی تایبەتی دەیانگواستەوە بۆ تورکیا، بۆ هەر ١٠ هەزار لیترێك بڕی ١٥٠ لیتر سوتەمەنی وەك باج وەردەگیراو پاشان یەك لیتر ٢٥٠ فلس گومرگ دەکرا کە سەرچاوەیەکی گرنگی داهاتی بۆ دەسەڵاتی کوردی دابین کردبوو[2] هاوکات دیارییەکی هاوپەیمانان بوو کە چاوپۆشییان لە ناردنە دەرەوەی سوتەمەنی عێراق دەکرد بۆ تورکیا، لە بری ئەو زیانانەی کە لە دووەم جەنگی کەنداودا لێی کەوتبوو.

٢- قۆناغی دووەم ١٩٩٦—١٩٩٨:

نەتەوە یەکگرتووەکان لە ١٤/ئەپریل/١٩٩٥ بڕیاری ٩٨٦ی دەرکرد، بەو پێیە عێراق دەیتوانی هەر شەش مانگ جارێك هێندە نەوەت بفرۆشێت تا دەگاتە نرخی ٢ ملیار دۆلار، لە ٢٠/مایو/١٩٩٦ عێراقو نەتەوە یەکگرتووەکان لەم بارەیەوە گەیشتنە رێکەوتنێك، بە جۆرێك رۆژانە لە بەندەری ئەلبەکر لە باشووری عێراق ١,١٩ ملیۆن بەرمیلو لە بەندەری یومورتالیك ی تورکیا بڕی ٩١٤,٧٦٨ بەرمیل نەوت هەناردە دەکرا[3].

ئەم بڕیارەی نەتەوە یەکگرتوەکان بایەخێکی زۆری هەبوو، بۆ بووژانەوەی ئابووری لە هەرێمی کوردستان، چونکە بەپێی ئەو بڕیارە پێویست بوو تا ٣١/یەنایر/٢٠٠٠ بڕی ١٢,٤٪ لە پارەی نەوتی هەناردەی عیراق، بە سەرپەرشتی رێکخراوە نێودەوڵەتیەکانی نەتەوە یەکگرتووەکان لە هەرێمی کوردستان تەرخان بکرێ، لەم نێوانەدا حکومەتی عێراق، تەنها ئاگادار دەکرایەوەو رێگەی پێ نەدرابوو دەستبخاتە پارەی تەرخانکراوی هەرێم، لەبەر ئەمە ئابووریی هەرێم بە جۆرێك گەشەی کرد کە پێش بووژانەوەی ئابووری عێراق کەوتەوە، چونکە ئەو پارەیە تا ٣١/یەنایر/٢٠٠٠ بڕی ١,٥٦٢,٧٠٠ دۆلار، واتە رێژەی ٩,٤٪ بۆ شمەکی خواردەمەنیو دەرمانو پرۆژەی خزمەتگوزاری خەرجکرا، لە کاتێکدا عێراق بڕێکی باشی بۆ کڕینی چەكو دروستکردنی کۆشکی کۆماری تەرخان کردبوو[4].

---

1 جیف سیموند: عراق المستقبل، ل١٨٦-١٨٧.

2 گولدران عبدالرحیم عزیز: واقع النشاط التجاری، ل/١٣٤-١٣٥.

3 تیم نبلوك: العقوبات والمنبوذون، ل/٥١-٥٣.

4 بۆ زانیاری زیاتر بڕوانە: هەمان سەرچاوە، ل/٧٢، ١٠٥-١١١.

گەشەی ئابووری هەرێمی کوردستان کاریکردە سەر پەیوەندییە ئابوورییەکانی نێوان هەرێمو تورکیا، بە جۆرێك شمەكو کاڵای هەناردەو هاوردە گۆڕانیان بەسەردا هات. کاتێك هاوردەی سەرەکی هەرێمی کوردستان لە ساڵانی قۆناغی یەکەم خۆراكو پاشان جگەرەو خواردنەوەی سەرخۆشکەر بوو، بەڵام لەم قۆناغەدا دەگۆڕێت، جگەرە دەبێتە پلەی یەکەمو لە ساڵی ١٩٩٨ بە ڕێژەی ٢٦,٩٪ی هاوردەی هەرێم بوو، ریزبەندی دووەم کەرەستەی خانوو دروستکردن بوو بە ڕێژەی ١٥,١٪، پاشان شمەکی خۆراکی بە ڕێژەی ١٣,٥٪ و دواتر پێڵاوو جلوبەرگو قوماش کە ساڵی ١٩٩٣ ڕێژەی ١,٣٪ هاوردە دەکران، لە ساڵی ١٩٩٨ بۆ ١١,١٪ گۆڕان، دواتر شمەکی کارەبایی لە ١,٥٪ گۆڕا بۆ ٩,٢ ٪، بەپێی ئەم ئامارە ئابوورییانە، ئابووریی هەرێمی کوردستان بە هۆی بڕیاری ٩٨٦ گەلێك گۆڕانکاریی بەسەر هات، پێداویستییە سەرەکییەکان کە خۆراك بوون لە قۆناغی یەکەمدا بۆ کاڵای کەمالیات گۆڕاون.

ئەم بڕیارە بە دیوێکی تردا کاری کردە سەر جۆری هەناردەی هەرێم بۆ تورکیا بە جۆرێك لە قۆناغی یەکەمدا هەناردە تەنها سووتەمەنی بوو، لەم قۆناغەدا سووتەمەنی بەپێی بڕیاری ٩٨٦ هەرنادە دەکرا، چەند شمەکێکی دیکەی وەك خۆراکی دانەوێڵەو خورماو پێستە بوونە کاڵای سەرەکی بازرگانی[١] و بەردەوام لە زۆربووندا بوون، بە جۆرێك ساڵی ١٩٩٧ بە قورسایی ٧١٥٠ تەنو ٧٦٧١٧ پارچە چۆتە تورکیا، لە ساڵی ١٩٩٨ ئەم ژمارەیە بۆ ١٠٣٨٠٢ تەنو ٢٨٤٠٧٩ پارچە زیادی کردووە[٢].

بنەمای شەشەم: مێژوو

مێژووی پێکەوەژیانی نوێو هاوچەرخی نەتەوەی کوردو تورك، چەندین ڕایەڵی کومەڵایەتیو ئابووریو سیاسیو ئایینی پەیدا کردووە، ئەم مێژووە ڕووداوو کێشەی جۆراوجۆری زۆری لەخۆ گرتوو، زۆرێکیان لە کاتو شوینی خۆی کاریگەرییان لەسەر دوارۆژ لەدەست داوە، بەڵام هەندێکیان وەك سروشتی مێژوو ڕەنگدانەوەیان لە سەر داهاتوو هەبووەو کاریان کردۆتە سەر پەیوەندییە سیاسییەکانی تورکیاو هەرێمی کوردستان کە گرنگترینیان ئەمانەن:

---

1 گولدران عبدالرحيم عزيز: واقع النشاط التجاري، ل/١٣١.

2 صباح صابر محمد خۆشناو: دور الضرائب الگمرگيه، ل/١١٥.

أ. دەسەڵات:

مەبەست لە دەسەلات ئەو پەیوەندییەیە کە لە مێژوودا لە نێوان دەسەڵاتی تورك‌و کورد پەیدا بووە، تیایدا کورد لە ئاستی میرنشینەکان‌و تورك لە ئاستی دەسەڵاتی عوسمانی بەشداری کردووە. ساڵی ١٥١٤ لە سەروبەندی ململانێی نێوان عوسمانی‌و سەفەوی لە کوردستان، پەیماننامەیەك لە نێوان زۆرینەی میرانی کوردو عوسمانی واژۆکراو بوونە هاوپەیمانی یەکتر[1] .

دواتر سەرجەم میرنشینەکان تا ساڵی ١٨٥٠ لەلایەن دەوڵەتی عوسمانییەوە روخێنران، لێرەوە کورد سەرجەم دەسەڵاتی سیاسیی لە دەستدا، بەم جۆرە پەیوەندیی دەسەلات لە نێوان کوردو تورك پچڕا، کە بۆ دوای رووخانی دەوڵەتی عوسمانی‌و دامەزرانی کۆماری تورکیا لە ساڵی ١٩٢٣ درێژەی کێشا.

پاش ئەوەی پەیوەندی لەدوای ١٤٠ ساڵ لە نێوان دەسەڵاتی کوردو تورك پێکهاتەوە، هەردوولا کێشەی متمانەو ئەزمون لە نێوانیاندا بە روونی دیار بوو، بۆ نموونە کاتێك تورگۆت ئۆزال لە میانەی هێرشی فڕۆکەوانی هاوپەیمانان بۆ سەر عێراق نوێنەری خۆی نارده لای سەرکردایەتیی کورد، لە بەرامبەردا کورد باوەڕی نەدەکرد تورك داوای پەیوەندیی سیاسیان لەگەڵدا ئەکات[2]، هەروەها سەرکردە تورکەکان لە ئەنجامی نا شارەزاییی لە مێژووی کورد، باسیان لەوە دەکرد کە کورد نابێت دەوڵەتی هەبێت، چونکە لە مێژوودا دەوڵەتێکی بەو جۆرەی نەبووە[3] .

ب. پەیماننامەی سیڤەر و لۆزان :

پەیماننامەی سیڤەر و لۆزان دوو سیمبولی نەتەوەیی کوردو تورکە، بەڵام بە پێچەوانەی یەکترەوە، سیڤەر ١٠/ئوگستۆس/١٩٢٠ ، بۆ کورد ئەو پەیماننامەیە کە یەکەم جار لە لایەن کۆمەڵی نیودەوڵەتییەوە دانی بە مافی کوردا نا لە بەندەکانی ٦٢،٦٣،٦٤، بەڵام بزووتنەوەی تورکی هۆکاری سەرەکی جێبەجێ نەکردنی بوو. هاوڕێك بەرامبەری لۆزان ٢٤/یۆلیۆ/ ١٩٢٣، بۆ تورك ئەو پەیماننامەیە بوو، کە مافی نەتەوەی تورکی ناساندو لەسەر ئەو بنەمایە دەوڵەتی تورکیا دامەزرا. مستەفا کمال ئەتاتورك لە ساڵی ١٩٢٧ بەم شێوەیە باسی لێوە دەکات: "بەلگەنامەیەکە هێما لەشکستی گەورەی ئەو تاوانە دەکات کە چەندین

---

1 سەعدی عوسمان: کوردستان‌و چوونە ناو قەڵەمڕەی عوسمانییەکانەوە، گۆڤاری سەنتەری برایەتی ژمارە/١٢ ، ١٩٩٩، ل/١٥٠-١٥١.

2 جوناثان راندل: امة فی شقاق، ل/ ١٢٤-١٢٥.

3 مجلة کردستان المجاهدة ، عدد ٢ ، ١٩٩٢، ل/٣٧.

سەدە بوو لە دژی ئوممەی توركی دارێژرا بوو، لەو باوەڕەدا بوون بە سیڤەر ئەم كارەیان تەواو كردووە. بەڵام لۆزان كۆتایی بەم پیلانە هێناو سەركەوتنێكی سیاسیی بەدەستهێنا، كە لە مێژووی سەردەمی عوسمانیدا وێنەی نییە". ساڵی ١٩٩٣ لە یادی ٧٠ ساڵەی واژۆكردنی لۆزاندا تورك بە گەرمی پێشوازیی لەم بۆنەیە كرد، سلیمان دیمیریل رایگەیاند: "لۆزان سیڤەری بۆ ٧٠ ساڵ دواخست، ئەوەی تێبینی دەكرا دوای ٦ مانگ لە واژۆكردنی سیڤەر دەوڵەتی كوردیو ئەرمەنی دروست دەبوو لە دواییدا ئەم بیرە جێبەجێ نەكرا، بەڵام تا ئێستاش لەمێشكدایە، ئەوەی ئێستا دەیانەوێت بەرچاومانی بخەن سیڤەرە"[1].

وتاری سەرەك كۆمارەكانی توركیا بیرەوەری لەبیرنەچووی تورك بەرامبەر سیڤەرو لۆزان، هەروەها مەترسیان بەرامبەر نەتەوەی كورد پیشان دەدات، ئەمە لەسەر زمانی بولەنت ئەجەڤید دەردەكەوێت لە سەروبەندی دوای راگەیاندنی فیدراڵی هەرێمی كوردستان، لە پەرلەمانی توركیا وتی: "دەوڵەتی كوردی لە دوای هەڵبژاردنەكان بەتەواوەتی دامەزراوە ئەوەی ماوەتەوە تەنها دانپیدانانی فەرمییەو توركیاش لە رێگەی پەیوەندییەكانیەوە ئەم كاری كردووە، ئەو دەوڵەتانەی كە ئێمە بەهاوپەیمانیان دەزانین بە ئاشكرا خەریكی تاوتێ كردنی پەیماننامەی سیڤەرن بە تایبەت لە پەرلەمانی ئەوروپادا"[2].

لە راستیدا كورد سیڤەری كردۆتە بەشێك لە بیری نەتەوەیی، عەزیز یامولكی وەك هاوسەردەمو ئەفسەرو مێژوونوسێك دەڵێت: "بەڵگەنامەیەكی سیاسیی گرنگە بۆ كوردو كوردستانو زۆر پێویستە هەموو كوردێك بزانێ پەیماننامەی ناوبراو لە١٠/ئاب/١٩٢٠ مۆركراوە"[3] هەروەها محەمەد هەمەوەندی پسپۆڕ لە بواری یاسا دەڵێت: "پەیماننامەكە هێزی یاسایی خۆی سەبارەت بە كێشەی كورد لەدەست نەداوە"[4].

ت. ویلایەتی مووسڵ:

ویلایەتی مووسڵ ناوێكی كارگێڕیی دەوڵەتی عوسمانی بوو بەو هەرێمە دەوترا كە ئێستا بە كوردستانی باشوور ناودەبرێت، ویلایەتەكە لە دوای شكستی دەوڵەتی عوسمانی لە یەكەمین جەنگی جیهانیدا لەلایەن بریتانیا داگیر كرا، بە پێی رێكەوتننامەی ئاگربڕی مۆدرۆس لە ٣٠/ ئۆكتۆبەر/ ١٩١٨ بۆ بریتانیا هەبوو هەر ناوچەیەك داگیر بكات كە بە

---

1 تركياالتسعينات- الصراع بين"سيفر"و"لوزان"، اعداد: محمد نور الدين، مجلة شؤون تركية ، عدد ٩ ، ١٩٩٣، ل/٣٩-٤٠.

2 قوة المطرقة بين التمديد والهواجس، اعداد: محمد نور الدين، مجلة شؤون تركية ، عدد ٥ ، ١٩٩٣، ل/١٣-١٤.

3 عەبدولعەزیز یامولكی: كوردستانو راپەڕینەكانی كورد، وەرگێڕانی: شێرزاد كەریم، دەزگای چاپو پەخشی سەردەم، سلێمانی، ١٩٩٩، ل/٨٦.

4 محەمەد هەمەوەندی: رەوایی راگەیاندنی فدرالیزم لەكوردستان، گۆڤاری سیاسەتی دەولی ، ژمارە/١٠ ، ١٩٩٤، ل/١٠٨.

خالێکی ستراتیجی دابنێت، لەم ڕێکەوتنەوە کێشەی ویلایەتی مووسڵ پەیدا بوو، چونکە بریتانیا پێی وابوو بەپێی ڕێکەوتننامەکە ویلایەتەکەی داگیر کردووەو مافی دەوڵەتی عوسمانی پێوەنەماوە، هەرچی دەوڵەتی تورکیای نوێش بوو وەك جێگرەوەی دەوڵەتی عوسمانی ویلایەتەکەی بە بەشێك لە دەوڵەتی تورکیاو بە پارچەیەکی دانەبڕاوی دەوڵەتەکەی دادەنا. بەڵام بریتانیا بە سیفەتی هێزی ماندات لە عێراق، وەك بەشێکی دەوڵەتی عێراقی داکۆکی لە ویلایەتەکە دەکرد، ئەم دوو بۆچوونە جیاوازە چارەسەر نەکرانو خرانە بەردەستی کۆمەڵەی گەلان لیژنەیەکی تایبەت پێکهێنراو لە ساڵی ١٩٢٥ سەردانی ویلایەتەکەیان کرد[1] ،بە پێی ڕاپۆرتی کۆتایی لیژنەکە بۆ کۆمەڵەی گەلان، بڕیار درا ویلایەتی مووسڵ بخرێتە سەر عیراقو لە ساڵی ١٩٢٦ یەکەم ڕێکەوتننامەی نێوان تورکیاو عیراق واژۆ کرا[2] .

تورکیا بە لەدەستدانی ویلایەتەکە زۆر نیگەران بوو، یەکێك لە سەرکردەکانی تورکیا لەم بارەیەوە وتی: "مووسڵ وەك برینێکی قوڵ لە دڵی تورك دەمێنێتەوە"[3] هەروەها کەمال ئەتاتورك بەم شێوەیە رای خۆی دەربڕی: " لەوانەیە چاوەڕێی کات بکەین تا بەهێز دەبینو دەستی بەسەردا دەگرین"[4] ئەم وتارانە دەرگای کراوەیان خستەڕوو بە ڕووی داهاتووی سیاسەتی تورکیا بەرامبەر ویلایەتەکە، لە ساڵی ١٩٩١ لەمیانەی دووەمین جەنگی کەنداو ئەگەری ڕووخانی دەوڵەتی عیراقی، چاوتێبڕینی تورکیا جارێکی تر سەری هەڵدا، بەڵام بە شێوازێکی نوێ، تورگوت ئۆزاڵ دەربڕی ئەم سیاسەتە بوو کە وتی: "چەندین هۆکاری یاسایی‌و مێژوویی مەبەستی ویلایەتی مووسڵە هەن بۆ ئەوەی پەیوەندیی لە نێوان ئەوان واتە کورد و تورکیا لە ئایندەیەکی نزیکدا پێکبێت، ئەگەر بەغداد پێی وایە کوەیت بەشێك بووە لە خۆی ئەوا تەواوی عیراق خاکی عوسمانی بوو"[5]، هەروەها سلێمان دیمیریل لە ساڵی ١٩٩٥ بە ئاشکرا ئەوەی ڕاگەیاند کە ویلایەتی موسڵ تا ئێستاش بەشێکە لە تورکیا[6] .

لە بەرامبەردا کورد هیوای ئەوەی دەخواست کە پەیوەندییەکانی لەگەڵ تورکیا باش بێت، لەم بارەیەوە جەلال تاڵەبانی لە ساڵی ١٩٩٢، ئەوەی بۆ سلێمان دیمیریل خستەڕوو، کە

1عثمان علی: دراسات فی الحرکة الکردیة المعاصرة ١٨٣٣-١٩٤٦، مکتب التفسیر، اربیل٢٠٠٣، ل٤٧-٥٦.

2 فاضل حسین: کیشەی ویلایەتی موسڵ، و: محەمەد شاکەلی، چاپخانەی خاك، سلەیمانی، ١٩٩٩، ل٢٢٩-٢٣٩.

3 بیار مصطفی سیف الدین: السیاسة البریطانیة تجاه ترکیا واثرها في کوردستان ١٩٢٣-١٩٢٦ ، مطبعة وزارة التربیة، اربیل، ٢٠٠٤، ل٢٦٥.

میشال نوفل واخرون: عرب والاتراك فی العالم المتغیر،الجزء الاول، مرکز الدراسات الأستراتیجیة والبحوث والتوثیق، بیروت، ١٩٩٣ ل/١٣١.

5 میشال نوفل واخرون: عرب والاتراك، ل١٣٠-١٣١ .

6 بڕوانە بەشی سێیەم تەوەرەی سێیەم

پەیوەندییەکی مێژوویی لە نێوان هەردوو نەتەوەی تورك‌و کورد هەیەو کار لە پێناوی زیندووکردنەوەی ئەکەین[1]، دەخوازین لەگەڵ تورکیا هاوپەیمان بین[2]، بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا ترسێکی مێژوویی لای کورد هەبوو بۆ نموونە محەمەد فوئاد مەعسوم لە میانەی لەشکر کێشی تورکیا لە ١٩٩٧دا بۆ کوردستان ئەوەی خستەڕوو کە پلانی تورکیا بۆ دەست بەسەرا گرتنی ویلایەتی مووسڵەو ئەم کارەی وەك داگیرکردنی ئیسرائیل بۆ شاری قودس لە فەلەستین وێنا کرد[3].

---

1 أصغر جعفر ولدانی: چشمداشت های ترکیا بەشمال عراق، مجلة إطلاعات سیاسی إقتصادی، شماره ٩٨-٩٧ ل/٥٢-٥٣.

2 ڕۆژنامەی کوردستانی نوێ: ژمارە/١٥٥، ١٩٩٢/٨/٢.

3 ڕۆژنامەی کوردستانی نوێ، ژمارە/١٤٩٧، ١٦/١٠/١٩٩٧.

بەشی دووەم

مێژووی پەیوەندییەکانی نێوان تورکیاو عێراق و کاریگەریی لەسەر باشووری کوردستان

١٩٢٦-١٩٩٠

تەوەرەی یەکەم

پەیوەندییەکانی نێوان تورکیاو عێراق سەردەمی پاشایەتی و کاریگەرییان لەسەر باشووری کوردستان ١٩٢٦-١٩٥٨

سەرەتای پەیوەندییەکانی نێوان تورکیاو عێراق بۆ ١٦/ ئۆکتۆبەر/ ١٩٢٥ دەگەڕێتەوە، کاتێك بە پێی بڕیاری کۆمەڵەی گەلان ویلایەتی مووسڵ بە عێراقەوە لکێندرا، تیایدا هاتبوو:

١. هێڵی بڕۆکسل هێڵی سنووری نێوان عێراق‌و تورکیا بێت.

٢. لەسەر حکومەتی بریتانیا پێویستە پەیماننامەیەکی نوێ لەگەڵ عێراقدا واژو بکات‌و پێشکەشی ئەنجومەنی کۆمەڵەی گەلانی بکات، کە سیستەمی ماندات بۆ ماوەی ٢٥ ساڵ لە عێراقدا مسۆگەر بکات.

٣. بریتانیا وەك هێزێکی ماندات لە عێراقدا، داوای لێدەکرێت ئەو کارانەی کە بریا وایە بۆ مسۆگەر کردنی مافی دانیشتوانی کورد بیگرێتە بەر، بەپێی ئەو ڕێنماییانەی لە ڕاپۆرتی لیژنەی لێکۆڵەرەوەدا دیاریکراوە* لە بەردەم ئەنجومەنی کۆمەڵەی گەلاندا ئامادەی بکات.

٤. پێویستە حکومەتی بریتانیا ڕاسپاردەی لیژنەی تایبەتی لێکۆڵینەوە جێبەجێ بکات[1].

پاش دانوستانێکی چەند مانگی لە نێوان تورکیاو بریتانیاو عێراقدا لە ٥ی یۆنیۆی ١٩٢٦ دا، یەکەم ڕێکەوتن لە نێوان عێراق‌و تورکیا واژۆ کرا، کە پێکهاتبوو لەسێ بەش‌و بەسەر هەژدە مادەدا دابەش کرابوو[2].

بەشی یەکەمی ڕێکەوتنەکە بە ناوی "سنووری نێوان تورکیاو عێراق" بوو، کە پێنج مادەو هاوپێچێکی لەخۆ گرتبوو، تیادا باس لە دیاریکردنی سنووری نێوان تورکیاو عێراق

---

* ڕێنماییەکانی لیژنەی لێکۆڵینەوە ئەمانە بوون: ١-پێویستە ویست‌و ئارەزووەکانی کورد ل/ەرووی دامەزراندنی فەرمانبەر لەشوێنە کارگێڕیەکانداو ڕێکخستنی کاری دادوەری و فێربوون لە قوتابخانەکان، بەهەند وەربگیرێت. ٢- زمانی کوردی لەم کارانەی سەرەوەدا دەبێت زمانی فەرمی بێت.٣- لەدوای ڕێکەوتننامەی ئەنگلۆ- عێراقی ، کۆمەڵەی گەلان چوار ساڵ سەرپەرشتی جێبەجێکردنی ئەم کارانە- دەکات، خۆ ئەگەر ئەم ماوەیە تەواو بوو، بەڕێوە بردنێکی خۆجێی محلی پەیمانی پێنەدرا، ئەوا زۆرینەی دانیشتوان دەسەڵاتی تورك لەعەرەب بەباشتر دەزانن"

{ SGPS...43...711..250..1-9-25}

1 بیار مصطفی سیف الدین: السیاسة البریطانیة تجاه ترکیا واثرها في کوردستان ١٩٢٣-١٩٢٦ ، مطبعة وزارة التربیة، اربیل، ٢٠٠٤، ل/ ٢٢٣.

2 بڕوانە دەقی ڕێکەوتننامەکەو هاوپێچەکەی پاشکۆی ژمارە/١ .

دەکاتو لیژنەیەکی هاوبەش ئەم کارە ئەنجام دەدات، بە گەڕانەوە بۆ هاوپێچی ئەم بەشە کە لەسەر نەخشە هیلی برۆکسل ** دیاری کراوەو پاشان بەوردی باسی لێوە کردووە.

بەشی دووەم بە ناوی دراوسێیەتی باش- حسن الجوار لە گرنگترین بەشی رێکەوتننەکەیەو بەسەر هەشت مادەدا دابەش بووە، جەخت لەسەر توندکردنی سنووری هەردوو وڵات دەکاتەوە، لە دژی کەسانی سنوور بەزێن، هەر بۆ ئەم مەبەستەو گۆڕینەوەی زانیاری کاری تایبەت لە نێوان هەردوولادا ئەنجام دەدرێت.

بەشی سێیەم پێنج مادەیەو بە ناوی ئەحکامی گشتیی لە مافی کۆمپانیا نەوتییەکان دەدوێت کە لە داهاتی نەوتی باشووری کوردستان، بڕی ١٠٪ ی لە ماوەی ٢٥ ساڵدا بۆ دابین دەکرێت، هەروەها چەند بابەتێکی گشتی دیکە لە دووتوێی ئەم بەشەدا جێ کراوەتەوە.

ئەوەی لەم رێکەوتنەدا پەیوەندیی بە پرسی کوردەوە هەبێتو تێبینی دەکرێت، ئەوەیە لە بەشی یەکەمدا گەورەترین بەشی کوردستان، کە لە پێش یەکەمین جەنگی جیهانی بە کوردستانی ژێردەسەڵاتی عوسمانی دادەنرا[1] کەوتە بەردەم نەخشەیەکی نوێوەو دابەش بوو بەسەر دوو دەوڵەتدا، لێرە بە دووا واتە ٥/یونیۆ/١٩٢٦ لە تورکیا بە باشووری رۆژهەڵاتی تورکیاو لە عێراق بە باکووری عێراق ناوبرا.

هەرچی بەشی دووەمە، جیاواز لەوەی پێشوو،کە خاك دابەش دەکات، بە ناوی دراوسێیەتی باشیەوە کۆمەڵێك چەمکی وەك کەسی چەکدار، یان کەسانی چەکدار دەخاتە فەرهەنگی پەیوەندییەکانی تورکیاو عێراقەوە، ئامانجی ئەم کەسانە بە چەتەییو ئاژاوەگێڕی دەستنیشان دەکات، لێرەوە هەرچی ئەو پەیوەندییە سروشتییە کۆمەڵاتییو ئابووریو سیاسیەی نەتەوەی کوردە لەم بەشە دابەشکراوەی کوردستاندا، دەبێتە کاری چەتەییو ئاژاوەگێڕی، بۆ ئەم مەبەستەش هەردوو حکومەتی تورکیاو عێراق لەسەر ئەوە هاوڕا دەبن ئەو کەسانەی ئەم سنوورە نوێیە دەبەزێنن تۆمەتبارنو دەبێت دەستگیر بکرێن، هەروەها دەبێت هەردوولا لەم بارەیەوە زانیاری ئاڵوگۆڕ بکەن.

هەر لەم بەشەداو لە مادەی دوانزەدا، ئاماژە بەوە دەکات لەسەر دەسەڵاتدارانی تورکیاو عێراق پێویستە، هیچ جۆرە پەیوەندییەکی سیاسیی لەگەڵ سەرەك خێڵو شێخی یەکتری نەبەستن. ئەم مادەیە بۆ خۆی دەبێتە رێگر لەبەردەم ئەو کەناڵە دیپلۆماسیە هەرێمیەی لەو کاتەدا بزووتنەوەی نەتەوایەتی کورد کاری لەسەر دەکردو خوازیاربوو لە میانەی ناکۆکیە

** بڕوانە هاوپێچی رێکەوتننامەکە.

1 بڕوانە: سەعدی عوسمان: کوردستان بەر لەچوونە ناو بازنەی دەسەڵاتی عوسمانییەوە، گۆڤاری سەنتەری برایەتی ، ژمارە/١٠، ل/١٦٠-١٦٢.

هەرێمیەکاندا سوودی لێوەربگرێت، بۆ نموونە شێخ مەحمودی حەفید له ساڵی ١٩٢٣ لەیەك کاتدا پەیوەندیی لەگەڵ بەغدادو ئەنقەرە هەبوو[1].

بەدیویێکی تردا ئەم رێکەوتنە نزیکترین مەودای جێبەجێکردنی لە کوردستانەوە دەست پێدەکات، هەر لێرەوە بۆ یەکەم جار سنووری نێوان دوو تازە دەوڵەت دیاری دەکرێت، هەردوولا بۆ گرتنەبەری رێو شوێنی پێویست بە روی چالاکییە سوننەتییەکانی نەتەوەیەکدا بڕیار لەسەر تەواوی هاریکاری دەدەن. هەموو ئەمانە، بەڵگەی ئەوەن کورد وەك خەڵكو کوردستانیش وەك خاك — بە سەلبی یان ئیجابی بوو بێت- خاڵێکی هاوبەشو رایەڵێکی گرنگ بووە لە پەیوەندییە نوێیەکانی عێراق-تورکیا دا، هەر لەم بارەیەوە عێراق دوای کردنەوەی یەکەم باڵوێزخانەی خۆی لە ئەنقەرە لە ١٩٢٨ رایگەیاند "پەیوەندیینەکانی نێوان هەردوولا، نابێت بەهۆی کوردەوە ئاڵۆز بێتو بەرژەوەندیی هەردوولا لەوەدایە هاوئاهەنگی تەواو سەبارەت بە پرسی کوردی هەبێت"[2].

لەم سۆنگەیەوە دەبینین بەرژەوەندییەکانی نێوان تورکیاو عێراق لە ماوەیەکی کورتدا، هێندە ئاوێتەی یەکتر دەبن، کاردەکەنە سەر پەیماننامەی ئەنگلۆ- عێراقی١٩٣٠، کە بە هۆیەوە عێراق سەربەخۆیی بەدەست دەهێنێت. بە مانایەکی تر، جۆری سەروەریو کێشەی ناوخۆیی وەك کێشەی کورد لە عێراقدا، هەروا ئازادانەو بەبێ رەچاوکردنی بەرژەوەندییەکانی تورکیا بڕیاری لەسەر نەدرا. ئەوە بوو تورکیا لە ساڵی ١٩٣٠دا ئاگاداری دانوستانەکانی نێوان بریتانیاو عێراق بوو بۆ واژۆکردنی پەیماننامەیەك کە عێراق لە ماوەیەکی کەمدا سەربەخۆیی بەدەست دەهێنێت، هاوکات لەگەڵ ئەمەشدا لە باشووری کوردستاندا بە وردی چاودێری کارو کردەوەی بریتانیای دەکرد، کە دەبوو بەپێی رێنماییەکانی لیژنەی لێکۆڵینەوەی کۆمەڵەی گەلان مافی کارگێڕیو رۆشنبیری بۆ کورد مسۆگەر بکات، تورکیا ئەمەی بە پلانێکی بریتانیا دەزانی بۆ هۆشیار کردنەوەی کوردو گومانی ئەوەی هەبوو بریتانیا دەیەوێت لەرێی بارودۆخی باشووری کوردستانەوە باکووری عێراق باری ئاسایشی باکووری کوردستان باشووری رۆژهەڵاتی تورکیا ئاڵۆز بکات.

هەر بۆ ئەم مەبەستەو بە فەرمی لە چەند یاداشتنامەیەکدا، لە ٢١و ٢٨ی جولای، ٢/ ئۆگستۆس/١٩٣٠، تورکیا بە توندی رەخنەی لە سیاسەتی حکومەتی عێراقی گرت لە شێوەی هەلسوکەوتی لە بەرامبەر کورددا بە "نەرمو نیان" وەسفی کردو هۆشداری بە عێراق

---

1 ئاکۆ عەبدولکەریم شوانی: شاری سلێمانی ١٩١٨-١٩٣٢ ، چاپخانەی زانست، ٢٠٠٢، ل١٦١-١٦٢.

2 عثمان علی: دراسات فی الحرکة الکردیة المعاصر ١٨٣٣-١٩٤٦، مکتب التفسیر، اربیل٢٠٠٣، ل/ ٥٤٨.

دا، کە سیاسەتی بریتانیا لە باشووری کوردستان بە جۆرێکە دەخوازێت دۆخێکی شلۆق لە ناوچەکەدا بە گشتیو لە تورکیا بە تایبەتی لە ئارادا بێت. لەم بارەیەوە بەرپرسانی حکومەتی عێراقی، لە تێڕوانینیاندا بۆ سیاسەتی بریتانیا بەرامبەر کورد، هاوڕای بۆ چونەکانی تورك بوون[1] هەمموو ئەمانە هۆکارگەلێ بوون، بریتانیا لە نێوان تورکیاو عێراقو کۆمەڵەی گەلانو کورددا، ڕۆڵی دادوەر ببینێت. لەلایەك بەهۆی ڕێکەوتننامەی ١٩٣٠ لەگەڵ عێراقدا، نیگەرانی حکومەتی عێراقو تورکیای رەواندەوە، لەوەدا کە سەربەخۆیی عێراقی لە ١٩٣٢دا، بە توانایی دەوڵەتی عێراقی لە زامنکردنی مافەکانی کورد نەبەستەوە[2] .لەلایەکی تریشەوە، بەهۆی ئەو کارو چالاکیانەی بەرێژەیەکی کەم لە باشووری کوردستان ئەنجامیدا توانی کۆمەڵەی گەلان بخاتە سەر ئەو رایەی کە بریتانیا پێشنیارەکانی لیژنەی لێکۆڵینەوەی جێبەجێ کردووە[3]، بەڵام ئەو لایەنەی لەم گەمە سیاسییەدا دۆڕاندی کورد بوو، چونکە بۆ جاری سێیەم لە دوای "ڕێکەوتننامەی سێڤەر" و "کێشەی ویلایەتی مووسڵ"، هیوای سەربەخۆیی[4]، یان نیمچە سەربەخۆیی لەدەست دا[5]، هەرچی هەوڵو چالاکیەکانی کورد بوون، کە لە یاداشتنامەی کەسایەتییە سیاسییەکانو سەرکردە کوردەکانو هەروەها ڕاپەڕینی ٦/ئەیلول/ ١٩٣٠ بەرجەستە بوون، هیچ ئەنجامێکی لێنەکەوتەوە[6] .

جێگری مەندوبی سامی بریتانیا لە عێراق مێجەر یۆنگ بە ڕاشکاوانە لەبەردەم ناودارانی کورد لە سلێمانی ڕایگەیاند: "سەیر دەکەم بەعزێ جیهاتی نامەسئول وای دەهێنێتە پێشەوە کە تەشجیع کردنی حەرەکەتی قەومی کوردی سیاسەتێکی قەتعی حکومەتی جەلالەتی مەلیکی بریتانیایە. ئەمە نەك تەنها بۆ عێراق، بەڵکو بۆ دراوسێو دۆستەکانی تری کە حکومەتی ئێرانو تورکیایە، موجبی ئێرتیباك دەبێت، هیچ شتێك نییە کە لەمە زیاتر لە حەقیقەت دوور بێت. هەر کەس تەصەوری ئەوە بکات کە بەهاتنی بۆلای

1 هەمان سەرچاوە، ل٥٤٩-٥٥١

2 بۆ زانیاری زیاتر بڕوانە: دەقی ڕێکەوتننامەکە لە کتێبی{ عبدالرزاق الحسني تاريخ الوزارات العراقية، الجزء الثالث، مطابع دار الشؤون الثافية العامة، ١٩٨٨، ل١٧١}.

3 عوسمان علی: دراسات فی الحرکە، ل٥٥٦-٥٥٧.

4 ڕۆژنامەی ژیان ، ژ٢٥٢ی ٢١ی /٧/ ١٩٣٠.

5 نەوشیروان مستەفا ئەمین: کوردستانی عێراق- سەردەمی قەڵەم و موراجەعات ١٩٢٨-١٩٣١ ، دەزگای چاپو پەخشی سەردەم، سلێمانی١٩٩٩، ل٢٤٩-٢٦٧.

6 هەمان سەرچاوە، ل٥٩-٦٢.

فەخامەتی مەندوبی سامی، یان بۆلای من، بۆ سیاسەتێکی وەها تەشجیعی دەست دەکەوێت، خەتایەکی گەورە دەکات"[1].

لەگەڵ ئەمەدا، بریتانیا هەڵوێستی خۆی، لەم بارەیەوە بە روونو ئاشکرایی بۆ تورکیا لە دێسەمبەر/١٩٣٠دا دەردەبڕێت: "سیاسەتی حوکمەتی خاوەن شکۆ وەك هێزی ئینتیداب لە عێراقدا، ئەوە بوو کە عەرەب هان بدات بەتعاطفو عەدالەتەوە رەفتار لەگەڵ کورددا بکەنو کورد هان بدەن کە وەك هاوولاتیی دڵسۆزی دەوڵەتی تازە دامەزراوی عێراق بژین. بیری کوردستانێکی سەربەخۆ گەوجانەو لەجێبەجێکردن نەهاتووە، هەروا تاوانێك دەربارەی ئەوەی کە حکومەتی خاوەن شکۆ هانی دابن درۆبوو"[2] کۆمەڵەی گەلان لای خۆیەوە لە ٣١/دیسەمبەر/١٩٣٠دا چەند بڕیارێکی لەم بارەیەوەدا، لەگرنگترینیان: "هەموو داواکارییەکانی سەرانی کورد بۆ پێکهێنانی حکومەتی سەربەخۆ لەژێر سەرپەرشتیاری کۆمەڵەی گەلان رەتکرایەوە"[3].

بە پشتبەستن بەو بەڵگە مێژووییانەی پێشوو، ئەو راستییە روون دەبێتەوە کە سیاسەتی بریتانیا بەرامبەر باشووری کوردستان بە تایبەتی لە دوای ١٩٢٦، بریتی بووە لەوەی کورد لەو بەشە نوێیەی کە بە باکووری عێراق ناوبرا، هەڵگری ناسنامەیەکی عێراقی بێتو بە هیچ جۆرێك لەگەڵ هاونیشتمانییە کوردستانییەکانی لە تورکیاو ئێراندا پەیوەندیی نەبێت، هاوکات نەریتێکی بۆماوەیی بۆ دەوڵەتی عێراق بەجێهێشت، کە پێش ئەوەی هەر هەنگاوێك سەبارەت بە باشووری کوردستان هەڵبنرێت، ئەگەر راوێژ بەتورکیا نەکرێت، ئەوا پێویستە بەرژەوەندییە باڵاکانی بەهەند وەربگیرێت.

پەیوەندییەکانی نێوان عێرراقو تورکیاو کاردانەوەیان لە سەر بزووتنەوەی نەتەوەیی کورد لە باشووری کوردستان، بە شێوەیەکی راستەوخۆ لە بزووتنەوەی شێخ ئەحمەدی بارزاندا ١٩٣١-١٩٣٢ بەرجەستە بوو، کە لەو کاتەدا لە سەر سنووری عێراقی-تورکی شێوە سەربەخۆییەکی هەبوو[4]. ئەمە بەڵگەیەك بوو بە دەستی تورکیاوە بۆ ئەوەی رەخنە لە حکومەتی عێراق بگرێت کە ناتوانێت وەك پێویست سنوورەکانی خۆی کۆنترۆڵ بکات[5]

---

1 رۆژنامەی ژیان ، ژ٢٥٨ی ١٩٣٠/٨/٢٨.

2 نەوشیروان مستەفا ئەمین: کوردستانی عێراق، ل٤٠.

3 عثمان علی: دراسات فی الحرکة الکردیة، ل٥٥٧.

4 بۆزانیاری زیاتر لەسەر ئەم بزووتنەوەیە، بڕوانە: کیکاوس نوری قفطان: الانتفاضات البارزانیة صفحات من الحرکة القومیة التحرریة الکردیة فی النصف الاول من قرن العشرین، مطبعة سەرکەوتن، ٢٠٠٢، ل٦٢-٧٢.

5 جلیلی جلیل واخرون: الحرکة الکردیة فی العصر الحدیث، بیروت، ١٩٩٠، ل١٧٣.

سەردانی شاندی باڵای عێراق بۆ تورکیا بە سەرۆکایەتیی نوری سعید *، لە ٩/ دیسەمبەر/١٩٣٠دا زیاتر ئەم گازاندانەی تورکیای گەرموگوڕتر کردو لەم سەردانەدا بزووتنەوەی بارزان تەوەرەی سەرەکی وتووێژی نێوان هەردوولا بوو، نیگەرانیی تورکیا لەوەدا بوو کە شێخی بارزان یارمەتی شۆڕشی کوردیی لە چیای ئاگری داغ ١٩٢٨-١٩٣٢ داوە، لەبەر ئەوە تورکیا داوای کرد بۆ پشتگرتن لە شۆڕشگێڕان، خاکی عێراق بەکار بهێنێت. لە بەرامبەردا تورکیا تەواوی ئامادەباشیی خۆی دەربڕی بۆ هاوکاری کردنی حکومەتی عێراق بە مەبەستی کپ کردنەوەی بزووتنەوەی بارزان[1]. حکومەت عێراقی لای خۆیەوە، چەند زانیارییەکی پێشکەش بە لایەنی بەرامبەر کرد سەبارەت بە پشتگیریی‌و پەیوەندیی‌و هاوکاریی کوردیی تورکیا بۆ کوردی عێراق لە کێشەکانیان لەگەڵ دەوڵەتدا. هەمان کات پرۆژەی هاوکاریی سەربازی نێوان تورکیاو عێراقی بەهەند گرت، لەگەڵ ئەوەشدا پەسەندی نەکرد، لەبەر چەند هۆکارێك کە ئەمانە بوون:

(١) سنووری عێراقی- تورکی تا ئەو کاتە، لەلایەن لیژنەی دیاریکردنی سنوور، لە سەر زەمین نەخشەڕێژ نەکرا بوو، ئەمە وای کردبوو هەردوولا سنووری خۆیان بە تەواوی لاڕوون نەبێت، یان ئەگەر ئاشکراش بێت ئەوا بە رەسمی لەلایەن هەردوولاوە دانی پیادا نەنرا بوو.

(٢) بریتانیا ئەم دەست پێشخەرییەی تورکیای پێ پەسەند نەبوو، چونکە پێی وابوو ئەم هەوڵە دەبێتە هۆی لاوازکردنی سەروەریی عێراق لە کۆمەڵەی گەلاندا، دواجار کاریگەریی لە سەر سەربەخۆیی ئەم دەوڵەتە دەبێت[2].

(٣) حکومەتی عێراق ترسی دەست تێوەردانی تورکیای هەبوو لە باشووری کوردستان، ئەمەش لەو خاڵەوە سەرچاوەی گرتبوو کە عێراق پێی وابوو تورکیا هێشتا لە ویلایەتی مووسڵ بێ ئومێد نەبووەو بە پێی پێشنییاری لیژنەی لێکۆڵینەوەی کۆمەڵەی گەلان بەستنەوەی ویلایەتی مووسڵ بە تورکیاوە ئەگەرێکە هێشتا لە بووندایە. لەبەر ئەوە بەکارهێنانی کارتی کوردیی لە لایەن تورکیاوە بۆ هێنانەکایەی دوخێکی نائارام لە عێراقدا بە دوور نەدەزانرا، ئەوەی ئەم گومانەی بەرەو باوەڕی تەواو دەبرد عێراق ئەو زانیارییانەی لەبەر دەستا بوو کە شێخ ئەحمەدی بارزان لە ١٩٢٨ دا یارمەتی لە تورکیا وەرگرتووە[3].

---

* لە بنەماڵەیەکی بە رەگەز کورد لەکۆتایی سەدەی نۆزدە لە دایکبووە، وەك ئەفسەرێك لە سەرەتای یەکەم جەنگی جیهانیدا بەشداربووە، دواتر لە ساڵی ١٩٣٠دا بۆ یەکەم جار بووە بە سەرۆك وەزیرانی عیراق‌و لەساڵی ١٩٥٨دا کوژراوە.

1 عثمان علي: دراسات في الحركة الكردية، ل٥٩٧.

2 هەمان سەرچاوە، ل٥٤٩.

3 هەمان سەرچاوە، ل٥٨٠-٥٨٣.

ئەم هۆکارانەی سەرەوە وایان لە حکومەتی عێراقو بریتانیا کرد پێشنیاری تورکیا پشتگوێ بخەنو بیر لەوە بکەنەوە کە پێش ئەوەی تورکیا دەست لە کاروباری ناوخۆی عێراق وەربدات، ئەوان خۆیان چارەسەری گونجاو بۆ بزووتنەوەی بارزان بدۆزنەوە.

ڕێکەوتننامەی نێوان تورکیاو عێراق لە ئەنقەرە لەسەردەستی مەلیکی عێراق، فەیسەڵی یەکەم ١٩٢١-١٩٣٣و سەرۆکی تورکیا مستەفا کەمال ١٩٢٣-١٩٣٨ لە ١٩٣١ واژۆ کرا، تیایدا کۆتایی بەدیاریکردنی سنوور لەسەر نەخشەو زەمینی هەردوولا هات[1]. دوابەدوای ئەوەی عێراق دڵنیابوو کە هێڵە سنوورییەکان ڕێگە لە دەست تێوەردانێکی تورکی دەگرێت، هێرشی سەربازی عێراقیو بەیارمەتیی هێزی ئاسمانیی بریتانیا بۆ سەر ناوچەی بارزان دەستی پێکرد، لە ئەنجامدا بزووتنەوەی بارزان تووشی نوشست هاتو شێخ ئەحمەدی بارزان بە ٤٠٠ خێزانەوە پەڕاگەندەی تورکیا بوو[2].کێشەیی بارزانییەکان لێرەدا کۆتایی پێ نەهات، بەڵکو لەگەڵ کێشەی ئاشورییەکانی عێراق[3]، هەردوکیان بوون بە کالایەك، لە نێوان عێراقو تورکیادا ئاڵوگۆڕی پێکرا، تورکیا شێخ ئەحمەدو بارزانیەکانی دابەدەستی حکومەتی عێراق، لە بەرامبەریشدا عێراق بزووتنەوەی ئاشوریەکانی لە باشووری کوردستان سەرکوت کرد، ئەو بزووتنەوەیەی کە تورکیا مەترسی ئەوەی لێ هەبوو بریتانیا وەك کارتێکی فشار لەسەر سنووری نێوان تورکیاو عێراق لە دژی تورکیا بەکاریان بهێنێت[4].

دەکرێت کۆی ئەم باسەی پێشوو بەقۆناغی یەکەمی پەیوەندییەکانی نێوان عێراقی پاشایەتیو تورکیا سەبارەت بە باشووری کوردستان ناو ببرێت، لەم قۆناغەداو دوای واژۆکردنی دوو ڕێکەوتننامە، کۆتایی بەهەموو داواکارییەکانی تورکیا سەبارەت بە باشووری کوردستان هات، لەلایەکی تریشەوە پرسی کورد بەگشتیو لە باشووری کوردستان بەتایبەتی بوو بە کێشەیەك کە هەردوو دەوڵەت بەپێی ڕێکەوتنی ١٩٢٦ دەبوو زانیاری لەم بارەیەوە ئاڵوگۆڕ بکەن. دوابەوای ئەم قۆناغە پەیوەندییەکانی نێوان تورکیاو عێراق چەند گۆڕانکارییەکیان بەخۆوە بینیو پرسی کورد لەم نێوەندەدا پێ بەپێی ئەم گۆڕانکارییانە لە جۆری مامەڵەکردندا شێوازی نوێی بەخۆوە بینی.

---

1 نصيف جاسم المطلبي: موقع تورکيا الجيوستراتيجي وأهميته للعراق، رسالة دکتوراه غير منشورة، قسم الجغرافيا، کلية الآداب، جامعة بغداد، ١٩٨٦.، ل٢٥٥.

2 مسعود البارزاني: بارزان والحرکة التحررية الکردية إنتفاضة بارزان الأولى ١٩٣١-١٩٣٢ ، کوردستان، ١٩٨٦، ل٤٥.

3 بۆ زانیاری لەبارەی کێشەی ئاشورییەکان بڕوانە: {عبدالرزاق الحسني: تاريخ العراق السياسي الحديث، الجزء الثالث، دار الکتب، بيروت، ١٩٧٥، ل٢٧٣-٢٨٤}.

4 کاوس قفطان: الانتفاضات البارزانية، ل٨٥.

له ساڵی ١٩٣٦دا ڕێکەوتننامەی ١٩٢٦ دەستکاری کرا، هەرچی بەشی یەکەمو سێیەمی ڕێکەوتننامەکە بوو بەنەگۆڕی مانەوە، بەڵام بەشی دووەم لە ڕێکەوتنەکە ماوەکەی ١٠ ساڵ بوو، هەریەك لە تورکیاو عێراق ڕەزامەندیی خۆیان دەربڕی لەسەر نوێکردنەوەی ئەم بەشە بۆ ١٠ ساڵی دیکە دوای گۆڕینی بڕگەی یەکەم لە مادەی ١٣ لە بەشی دووەم کە پێشتر بەم شێوەیە بوو "ئەم لیژنەیە هەرسێ مانگ جارێك یان زیاتر کۆدەبێتەوە"[1] گۆڕدراو کرا بە " شوێنو کاتی کۆبوونەوەی لیژنەکە لەلایەن هەردوو حکومەتەوە دیاری دەکرێت "[2]. دیارە دووبارە درێژکردنەوەی ئەم ماوەیەو گۆڕانکاری لە بڕگەی مادەی ١٣ ڕەهەندی تایبەتی خۆی هەیە، یەکەمیان ئەوە دەردەخات کە تورکیاو عێراق لە ماوەی ئەو دەساڵەی پێشوودا، نەیانتوانیوە سنوورەکانیان بە ڕووی پەیوەندییەکانی نێوان ئەم دوو بەشەی کوردستاندا توند بکەن، دووەمیان ئەوە دەخاتە ڕوو بزووتنەوەی نەتەوایەتیی کورد شوێنو کاتێکی دیاریکراوی بۆ نییە، بەڵکو بەپێی ڕووداوە ناوخۆیو دەرەکییەکان لە ئاستێکی ئاسۆییدا بەرزو نزم دەکات هەر بۆیە لیژنەی تایبەت لەنێوان ئەم دوو دەوڵەتە، بەپێی کاتو شوێنی ڕووداوەکان کۆبونەوەی خۆی ئەنجام دەدات، نەك پابەند بێت بە کاتێکی دیاری کراو.

دوابەدوای ئەم ڕێکەوتننامەیە، پاکتی سعد ئاباد لە ٨/ یۆلیو/١٩٣٧ لە نێوان تورکیاو عێراقو ئێرانو ئەفغانستان بە ناوی دەستدرێژی نەکردن-عدم التعدی واژۆ کرا، لە ڕاستیدا ئەم پاکتە دەستپێشخەری تورکیای لە پێشەوە بوو، کە مەبەست تیایدا پێکهێنانی گلۆتێکی سیاسیی بوو لە ناوچەکەدا، بۆ ئەوەی لە کاتی جەنگو گەمارۆی سەربازیدا پشتی پێ ببەسترێت [3]. هاوڕێ لەگەڵ ئەمەداو لە سەروبەندی دەرکەوتنی سەرەتاکانی جەنگێکی نوێ لە جیهاندا، وڵاتانی بەشداربوو لەو پاکتەدا لەسەر ئەوە ڕێکەوتن سنوورەکانیان لە ڕوی ئاسایشو ئارامییەوە بێ کێشە بێت، لەمادەی ٧ی ئەم پاکتەدا هاتووە: "..... هاوپەیمانەکان بەڵێن دەدەن هەریەکەیان لەسەر سنووری خۆی ڕێگە لە درووستبونی تاقمی چەکدار یان کۆڕو ڕێکخستن بگرێت کە بەمەبەستی هەڵگێڕانەوەی دامودەزگاکان دادەمەزرێنو ئاژاوە دروست دەکەنو ئاسایشی گشتی دەشلەقێننو ڕژێمی حوکم دەشێوێنن. ئیتر لەهەربەشێك لەوڵاتانی هاوپەیمان، چ لەسەر سنوور یان لەهەر ناوچەیەکی تردا بێت"[4].

---

1 بڕوانە: دەقی ڕێکەوتننامەکە پاشکۆی ژمارە/١ .

2 عبدالرزاق الحسني: تاريخ الوزارات العراقية، الجزء الرابع، ل٢٦٨.

3 نصيف جاسم المطلبي: موقع تركيا الجيوستراتيجي وأهميته للعراق، ل٢٥٧.

4 دەقی ئەم مادەدیە بەدەستکارییەوە وەرگیراوە لە: مەحمودی مەلا عزەت: بازنەکانی ململانێو ستراتیژی ئاسایشی نەتەوەی کورد، چاپی دووەم، ١٩٩٩، ل٩٠.

لەم سۆنگەیەوە ئەم خاڵە بە بڕوای مێژوونووسان[1] تایبەتە بە بزووتنەوەی نەتەوایەتیی کورد، چونکە ئەگەر سەیری جوگرافیای وڵاتانی بەشداربووی ئەم پاکتە بکەین، دەبینین چەقی پاکتەکە دەکەوێتە ناوەندی کوردستانەوە ئەگەر ئەفغانستانی لێ دەربکەین، کەواتە کوردستان ئەو سێگۆشەیەیە کە هەریەکە لە عێراقو تورکیاو ئێران بەیەك دەگەیەنێت. هەر بزاڤێکیش لەم ناوچەیەدا روبدات، ئەوا هەڕەشەیە بۆ سەر دامو دەزگا حکومییەکانو سیستەمی فەرمانڕەوایەتی وڵاتانی بەشدار بوو. لێرەدا پرسی کورد لە باشووری کوردستانو تەواوی پارچەکانی تردا، لە پەیوەندییەکانی نێوان عێراق-تورکیا، تورکیا-ئێران، ئێران-عێراق سەرکەوت بۆ ئاستی پەیوەندییە هەرێمییەکانو تاکە ئامانجیش بوو کە پاکتی سعد ئاباد دای بەدەستەوەو هەرئەمەشە خاڵی تایبەتمەندیی ئەم قۆناغە، کە هەریەك لە عێراقو تورکیاو هاوپەیمانەکانیان لە پاکتی سەعد ئاباد دەگەنە ئەو رایەی کێشەی کورد لە ناویاندا دوولایەنە چارەسەر ناکرێت، بەڵکو گەلەکۆمەکێی هەرێمیی دەوێت.

دوا قۆناغەکانی پەیوەندیی نێوان تورکیاو عێراقی پاشایەتیو کاریگەریی لە باشووری کوردستاندا، لە دەرئەنجامەکانی دووەمین جەنگی جیهانەوە سەرچاوەی گرت، کە لە ٢٤/ئەیلول/١٩٤٦دا خۆی لە هێنانەکایەی کۆماری کوردستان لە مهابادا بینیەوە. هەر لە سەرەتای دامەزراندنی کۆماری کوردستانەوە، وڵاتە هەرێمییەکانی وەك عێراقو تورکیا، کۆماری کوردیان بە زەنگێکی ئاگادارکردنەوە دەزانیو بە سەرەتایەکیان دانا بۆ دامەزراندنی دەوڵەتێکی بنکەفراوان کە نەك بە تەنها نەخشەی ئێران، بەڵکو نەخشەی عێراقو تورکیاش دەگۆڕێ. هەرچی وڵاتانی وەك ئەمەریکاو بریتانیاش بوون،کە لە سەرەتای جەنگێکی نوێدا بوون لەگەڵ یەکێتیی سۆڤیەتداو دواتر بە جەنگی سارد* ناسرا، ئەم کۆمارە کوردییەیان بە بنکەی سۆڤیەت دەزانی لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا[2]. لەم دیدەوە تورکیا لە ترسی کۆمارێکی کوردی بنکەفراوانی پشتبەستوو بە سۆڤیەت وەك یەکێك لە هۆکارەکان، خۆی لەگەڵ رۆژئاوا بە سەرکردایەتیی ئەمەریکا لە یەك بەرەدا رێکخست[3]. حکومەتی عێراق بەهەمان شێوە خۆی لەبەردەم هەڕەشەیەکی وادا بینیەوە، بۆیە لە نوێکردنەوەی رێکەوتننامەیەی تورکی-عێراقی لە ٢٩/مەی/١٩٤٦دا، واتە دوای دوو مانگ لە دامەزراندنی کۆماری کوردستان،

---

1 جلیلی جلیل واخرون: الحرکة الکردیة، ل١٨٢-١٨٣.

* لەساڵی ١٩٤٥-١٩٩٠ وەك ململانێیەکی ئایدۆلۆجی بەبێ بەکارهێنانی چەك لەنێوان هەردوو بلۆکی سەرمایەداری بە سەرۆکایەتی ئەمریکاو سۆسیالستی بەسەرۆکایەتی یەکێتی سۆڤیەت بەڕێوە چوو.

2 عثمان علی: دراسات فی الحرکة الکردیة، ل٧٢٧-٧٢٨.

3 احمد نوری النعیمی: السیاسة الخارجیة الترکیة بعد الحرب العالمیة الثانیة، دار الحریة، بغداد، ١٩٧٥، ل١٠٣.

ئەم دوو دەوڵەتە واژۆی ڕێکەوتنێکیان کرد، کە دەتوانرێت بەچڕوپڕترین ڕێکەوتننامە بناسرێت لە مێژووی پەیوەندییەکانی تورکیا- عێراقدا، کە زیاتر بۆ چارەسەری کێشەی ئاسایش لە نێوانیاندا تەرخان کرابوو، یەکێك لە هۆکارە سەرەکیەکانی ئەم ڕێکەوتنە ڕووداوەکانی کۆماری کوردستان بوو.

ڕێکەوتننامەکە لە سێ بەش پێکهاتبوو، بەشی یەکەم شەش پڕۆتۆکۆڵی لەخۆ گرتبوو کە بریتی بوون لە:

١. ڕێکخستنی ئاوی دیجلەو فرات.

٢. یارمەتی دوولایەنە لەڕوی ئاسایشەوە.

٣. یارمەتی رۆشنبیریو فیکری.

٤. یارمەتی گەیاندنی پۆستەو هێڵی تەلەفۆن.

٥. کاروباری ئابووری.

٦. کاروباری تایبەت بە سنوور.

بەشی دووەم تایبەت بوو بە هاوکاریی مەدەنیو دادوەریو بازرگانی، بەشی سێیەم بۆ گۆڕینەوەی تاوانباران تەرخان کرابوو[١] .

کۆماری کوردستان تێگەیشتنێکی نوێی بە هەریەك لە تورکیاو عێراق، لە رووی مامەڵەکردن لەگەڵ کێشەی کورد، بەخشی. بۆ هەردوولا روون بووەوە ئەم کۆمارە بۆ بزووتنەوەی کورد لە رۆژهەلاتی ناوەڕاستدا بۆتە سەرچاوەی مژدە بەخش[٢] ، لەم روانگەیەوە تورکیا لای خۆیەوە بڕیاری راگواستنی کوردی سەر سنوورەکانی عێراق-ئێرانی دا[٣] ، هەروەها حکومەتی عێراق، بە توندو تیژترین شێوە بەرەوڕووی ئەو کوردانەی باشووری کوردستان بۆوە کە لە دوای رووخانی کۆماری کوردستان لە ١٥/دیسەمبەر/١٩٤٦دا دەیانویست بگەڕێنەوە شوێنو جێگەی خۆیان، لەم بارەیەوە تورکیا تەواو هاوکاریی عێراقی کردو هەردوولا لە پاشەکشەی هێزی بارزانیەکان لە بەرامبەر سوپای ئێراندا، تەواوی هەوڵی سەربازی خۆیان خستەگەڕو نەیانهێشت ئەو چەکدارە کوردانە لە ناو سنووری عێراق یان تورکیا نیشتەجێ بن[٤] تاجارێکی ترو بزووتنەوەیەکی نوێ بە شێوازێکی نوێ لە سەر سنوورەکان نەهێننە کایەوە.

---

1 بڕوانەدەقی ڕێکەوتنەکە لە: عبدالرزاق الحسني: تاريخ الوزارات العراقيه، جزو٨، ل٥٥-٨٧.

2 روبرت اولسن: المسالة الكردية فى العلاقات التركية-الايرانية، ترجمة، محمد احسان، دار اراس للطباعة والنشر. اربيل، ٢٠٠١، ل٥٠.

3 جليل جليل واخرون، ل٢١١.

4 حامد محمود عيسى: المشكلة الكردية فى الشرق الاوسط، مكتب مدبولى، القاهرة، ١٩٢٠، ل١٩٤.

لێرەدا دەتوانین بڵێین عێراقو تورکیا رۆڵێکی سەرەکییان گێڕا بۆ ئاوێتەکردنی کێشەی کورد لەگەڵ جەنگی ساردا، ئەم دوو دەوڵەتە لە ٢٤/یەنایەر/١٩٥٥ دا، پاکتی هاریکاری ئاڵوگۆڕی- التعاون المتبادل یان واژۆ کرد، هەریەك لە بریتانیاو پاکستانو ئێران بە دوای یەکتریدا چوونە ناو ئەو پاکتەو ئەمەریکاش وەك ئەندامی چاودێر وەرگیرا[1] ، کە دواتر بە ناوی پاکتی بەغداد ناسراو بووە خاڵی بەیەك گەیاندنی هاوپەیمانی باکووری ئەتڵەسی NATO لەگەڵ هاوپەیمانی باشووری رۆژهەڵاتی ئاسیا SEATO ، تا هەرسێکیان لە ریزەوە ببنە شوورایەك لە بەردەم مەترسیی یەکێتیی سۆڤیەتدا[2] .

رۆڵی تورکیاو عێراق بۆ بە جیهانیکردنی کێشەی کورد وەك هۆکارێکی نائارامی لە ناوچەکەدا بە تایبەتیو لە جیهاندا بەگشتی لێرەوە دەردەکەوێت، لە رێکەوتننامەی ١٩٤٦ ی نێوان تورکیاو عێراق، لە پێشەکییەکەیدا نووسراوە، "ئاشتیو ئاسایشی نێوان ئەم دوو وڵاتە بەشێکە لە ئاشتیو ئاسایشی گەلانی جیهانو رۆژهەڵاتی ناوەڕاست". هەمان ئەم بنەمایە بە شێوازێکی نوێ تورکیاو عێراق دەیخەنە نەخشەی کاری پاکتی بەغدادو لە مادەی پێنجدا هاتووە:

"ئەم پێنج حکومەتە جەخت لەسەر ئەو خواستە ئەکەنەوە کە هاوڕایە لەگەڵ مادەی ٥١ی گەلاڵەنامەی نەتەوەیەکگرتووەکان- بە شێوەیەکی یەکسانو بە یەك ئامانج کار بکەن، بە مەبەستی بەرقەرارکردنی ئاشتیو ئاسایش لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا، دژی هەر دەستدرێژیو کارێکی تێکدەرانە بەرگری لە وڵاتانی خۆیان بکەنو لەپێناوی خۆشگوزەرانیو ئاسوودەیی گەلانی ناوچەکە، دەستبەکار بن"[3]

بەشداربونی عێراق لە پاکتی بەغداد مایەی سەرسوڕمانی وڵاتە عەرەبییەکان بە گشتیو میسر بوو بە تایبەتی. میسر پرسیارێکی لای عیراق ورووژاند، کە بوونی عێراق لە هاوپەیمانی بەرەی رۆژئاوادا دژ بە بەرەی رۆژهەڵاتی کۆمۆنیستی چ پێویست دەکات؟ لە کاتێکدا عێراق هیچ سنوورێکی هاوبەشی لەگەڵ یەکێتیی سۆڤیەتدا نییە![4] .

حکومەتی عێراق زۆر بە راشکاوانە، لە وەڵامی ئەم پرسیارەدا رایگەیاند کە سیاسەتی دەرەوەی لەسەر دوو بنەما بەندە، یەکەمیان خزمەتکردنی ئامانجە عەرەبییەکانە، کە لە

---

1 احمد نوری النعیمی: السیاسة الخارجیة الترکیة، ل٢١٧

2 ابراهیم خلیل احمد واخرون: ترکیا المعاصرة، مطبعة دارالکتب، موصل، ١٩٨٨، ل٢١٧.

3 احمد نوری نعیمی: السیاسة الخارجیة الترکیة، ل٣٤٧.

4 نصیف جاسم المطلبی: موقع ترکیا الجیوستراتیجي، ل٢٧٣-٢٧٤" عبدالرازاق الحسنی: تاریخ الوزارات العراقیة، الجزء الثامن، ل٢٢٢.

ڕێگەی هاریکاری لەگەڵ وڵاتە عەرەبییەکان دێتە دی، دووەمیان پاراستنی ئاسایشی عێراقە، لەڕێگەی ڕێکخستن‌و چەسپاندنی پەیوەندییەکانی لەگەڵ تورکیاو ئێرانداو سەبارەت بە جۆری پەیوەندییەکانی عێراق بە تورکیاوە بەم جۆرە پێناسەی دەکات: "دەوڵەتە عەرەبییەکان ئاگادارن کە تورکیا بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ دراوسێمانەو بە سنوورێکی بەرین‌و سروشتێکی جوگرافی هاوشێوەی وەك یەك، هاوبەشی عێراقە"[1]، بەم جۆرە عێراق زۆر بەڕوونی لە وتاری سیاسیی خۆیدا ئەوە پیشان دەدات تورکیاو عێراق سنوورێکی هاوبەش لە نێوانیاندایە، هەرچەندە عێراق ناوی شێوەو جۆری ئەو سروشتە نابات، بەڵام وەك ئاشکرایە ئەم سروشتە هاوبەشە ڕوویەکی مرۆیی هەیە کە نەتەوەی کوردە، ڕووەکەی تریشی سروشتییە کە خاکی کوردستانە، کەواتە وەك ئەنجامی کۆتایی هاوکێشەیەکی سیاسیی، دەتوانین بڵێین پاراستنی سروشتی هاوبەشی نێوان تورکیاو عێراق، بەشێکە لە زامنکردنی ئاسایشی عێراق‌و یەکێکە لەو دوو بنەمایەی کە سیاسەتی عێراقییان لەسەر بەندە.

لەم خاڵەوە ئەوەمان دەستگیر دەبێت کە ڕاستە عێراق سنووری سیاسیی لەگەڵ یەکێتیی سۆڤیەتدا نییە، بەڵام سنوورێکی سروشتی لەگەڵدا هەیە، ئەویش باشووری کوردستانە باکووری عێراق کە دانیشتوانەکەی پەیوەندییەکی هاونەتەوەیی‌و هاونیشتمانی لەگەڵ باکووری کوردستان باشووری ڕۆژهەڵاتی تورکیاو ڕۆژهەڵاتی کوردستان، باکووری ڕۆژئاوای ئێراندا هەیەو ئەم دوو ناوچەیە هاوسنووری یەکێتیی سۆڤیەت بوون لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا. کەواتە نەتەوەی کورد تاکە کارتی دەستی عێراق بوو بۆ بەشداریکردن لەگەڵ تورکیاو هاوپەیمانەکانی لە پاکتی بەغدادا [2].

---

1 عبدالرازاق الحسنی: تاریخ الوزارات العراقیة، الجزء الثامن، ل٢٢٣-٢٢٤.

2 فلیب روبنس: ترکیا ؤالشرق الاوسط، ترجمة: میخائیل نجم خوري، مکتبة مدبولی، قاهرة، ١٩٩٣، ل٣٤-٣٥.

تەوەرەی دووەم:

پەیوەندییە سیاسییەکانی نێوان تورکیاو کۆماری عێراق و کاریگەریان لەسەر باشووری کوردستان

١٩٥٨- ١٩٧٥

پەیوەندییەکانی نێوان عێراق‌و تورکیا لە ماوەی ١٩٥٨-١٩٧٥ لە ئاستێکدا نەوەستاون، بەڵکو بەهێزی‌و لاوازییان تێکەوتووە، ئەمەش بۆ ئەو گۆڕانکارییە سیاسییانە دەگەڕێتەوە کە لە ئاستی ناوخۆیی‌و سیاسەتی دەرەوەی هەریەك لەو وڵاتانە رەنگیان داوەتەوە. لەم ماوەیەداو لە ساڵانی ١٩٥٨،١٩٦٣،١٩٦٨ لە عێراقدا سێ کودەتای سەربازی ئەنجام دراون[1]، بەهەمان شێوە تورکیاش لە ساڵی ١٩٦٠،١٩٧١ دوو کودەتای بەخۆوە بینیوە[2]، هەریەك لە سەرانی کودەتاچییەکان کاتێك دەسەڵاتیان وەرگرت خاوەنی بیروبۆچوونی نوێ بوون، هەر بۆیە شێوازێکی نوێ لە سیاسەتی دەرەوەدا پیادە کراوە، بە تایبەت بەرامبەر کێشەی کورد لە باشووری کوردستان.

خاڵی وەرچەرخان لە پەیوەندییەکانی نێوان عێراق-تورکیا لە ١٤/یۆلیو/١٩٥٨ دەستپێدەکات، کاتێك بە کۆدەتایەکی سەربازی رژێمی پاشایەتی عێراق کۆتایی پێهات‌و رژێمی کۆماری بە سەرکردایەتیی عەبدولکەریم قاسم ١٩٥٨-١٩٦٣ پێکهات، کە لە مێژوی عێراقدا ئەم رووداوە بە شۆڕشی ١٤/تەموز/١٩٥٨ ناوبانگی دەرکردووە. ئەمە رووداوێکی کتوپڕبوو بۆ جیهان بە گشتی‌و هاوپەیمانەکانی عێراقی پاشایەتی بە تایبەتی، چونکە سەرلەبەیانیی ١٤/ یولیۆ تەواوی خێزانی پاشایەتی لە عێراقدا لەناوبران، ئەمە لە کاتێکدا کە هەمان رۆژ ئەندامانی پەیمانی بەغداد چاوەڕێی گەیشتنی شاندی باڵای عێراق بوون بۆ ئەنقەرە تا کۆبوونەوە لەسەر ئاستێکی بەرز ببەستن، وا بڕیار بوو بەشداربووانی

1 بۆزانیاری زیاتر بڕوانە: عبدالوهاب حمید رشید، العراق المعاصر، دار المدنی، دمشق٢٠٠٣. ل١٧٥-١٣٨

2 بۆزانیاری زیاتر بڕوانە: نویاز هوفسبیان واخرون: تورکیا بين صفوة البيروقراطية وحكم العسكری، الابحاث العربية، بیروت، ١٩٨٥، ل٢٠٣-٢٤٥.

دەوڵەتی عێراقیش هەریەك لە مەلیك فەیسەڵی دووەم‌و نوری سەعید بێت[1] . هەر لەبەر ئەمەیە ڕۆژی کودەتاکە بە شێوەیەکی ئۆتۆماتیکی دەبێتە کێشەیەکی ناوچەیی‌و نێودەوڵەتیی، ئەندامانی پەیمانی بەغداد لە یاداشتنامەیەکدا ئەو ڕووداوە دەبەستنەوە بە ململانێکانی جەنگی ساردو بە جۆرێك وەسفی دەکەن "کارێکی ڕوخێنەرەو لە دەرەوە هاتووە، سەرکردەی کودەتاچییەکانیش بۆچوونەکانیان زادەی دەوڵەتێکی بێگانەیە"[2]، هەمان ڕۆژ تورکیا لای خۆیەوە ڕایگەیاند کە: "سەرانی سەرکێشیکاری سیاسیی لە عێراقدا، لە پشت ئەم کودەتایەوە خوازیاری لە ناوبردنی پاکتی بەغدادن کە بەسەرچاوەی ئاشتی دادەنرێت لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستداو گەورەترین بەڵگەی ئەم ڕاستیەش ڕۆژی جێبەجێکردنی کودەتاکەیە کە ڕێکەوتی کۆبوونەوەی ئەنجومەنی پەیمانەکەیە"[3] .

لەم دوو وتارەوە دەکرێت دووخاڵ بخەینە بەرچاو،یەکەمیان هەڵوێستی وڵاتانی ڕۆژئاواو ئەندامانی پەیمانی بەغداد دەخاتە ڕوو، کە کودەتای ١٤/یۆلیۆ بە کارێك دادەنێن لە ڕووی مەعنەوی‌و مادییەوە لەلایەن دەوڵەتێکی بێگانەوە پشتگیری لێکراوەو بە ئاشکرا مەبەستیان لەو دەوڵەتە یەکێتیی سۆڤیەت بوو کە لەوباوەڕدا بوون یارمەتی کودەتاچییەکانی دابوو، بەتایبەتی کاتێك زانییان سەرانی کودەتاکە مەیلی بیری کۆمۆنیستانەیان هەیە. خاڵێکی تر کەمایەی سەرنجە، هەڵوێستی تورکیا بوو کە عێراقی کۆماری بە دژی پاکتی بەغداد تۆمەتبار کرد، ئەو پەیمانەی دژی شاڵاوی کۆمۆنیستی‌و هەر چالاکییەك بوو کە قەیرانی سیاسیی بۆحکومەتەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دروست بکات. لەم دیدگایەوە تورکیا دەیڕوانیە داهاتووی عێراق، پێی وابوو عێراقی نوێ ڕژێمێکی کۆمۆنیستی دەبێت‌و باشووری کوردستانیش لەبەردەم پێناسێکی نوێدایەو ئەگەری ئەوەی لێ دەکرێت ببێتە مایەی شلۆقی ناوچەکە.لێرەوە تورکیا لە ١٧/یۆلیو/١٩٥٨ ڕایگەیاند تورکیا دان بەحکومەتی عێراقدا نانێت، زیاتر لەوەش پلانێکی سەربازی دادەڕێژێت بە چوونە ناوەوەی سوپایی لە باشووری کوردستانەوە بۆ ناو خاکی عێراق بۆ گێڕانەوەی ڕژێمی پاشایەتی لە عێراق، تورکیا بە مەبەستی پشتگیریکردنی پیلانەکەی دەستیکرد بە هاوپەیمان کۆکردنەوە، سەرەتا ئەمەریکاو بریتانیای لێ ئاگادار کردەوە، بەڵام هەریەك لەم دوو دەوڵەتە لەبەر جەماوەری بوونی کودەتاکە ئەم بیرۆکەیان ڕەتکردەوە، سەرەڕای سڵەمینەوەیان لە کاردانەوەی هەڵوێستی

1 سیامەند کریم محمد: ترکیا والقضایا العربیة ١٩٤٥ -١٩٦٧، معهد التأریخ العربي والتراث العلمي رسالة ماجستر غیر منشورة، بغداد، ٢٠٠٤، ل٨٠-٨١.

2 احمد نوری النعیمي: سیاسة الخارجیة الترکیة، ل/٢٥٩.

3 احمد نوری النعیمي: سیاسة الخارجیة الترکیة، ل٢٥٩.

یەکێتیی سۆڤیەت، چونکە ئەگەری هەڵایسانی شەڕێکی گەرمی لێدەکرا، بۆهەمان مەبەست ئەندامانی پەیمانی بەغداد لە ڕۆژهەڵاتدا لەم پلانە ئاگادار کرانەوە، ئەمانیش هەمان هەڵوێستیان هەبوو. ئەمە وایکرد تورکیا پاشەکشە لە جێبەجێکردنی پەیمانەکە بکات، بە تایبەت بە هۆی ئەو فشارانەی لەلایەن یەکێتیی سۆڤیەتەوە بەرەو رووی کرایەوە[1].

بەڕای ئێمە یەکێکی تر لە هۆکاری هەڵوێست گۆڕینی تورکیا، مامەڵەی کوردی باشووری کوردستان بوو لە بەرامبەر عێراقی کۆماریدا، چونکە هەر لەیەك دوو ڕۆژی یەکەمدا پ.د.ك و جەماوەری کوردی بە گەرمی پێشوازییان لە کۆماری عێراق کردو پشتگیریی خۆیان بۆ دەربڕی[2]، ئەمە لەمێژووی عێراقدا یەکەم جار بوو کورد بە شێوەیەکی ئارەزوومەندانە خۆی بە عێراقی بناسێنێت، لێرەدا تورکیا ئەوەی لاگەڵاڵە بوو کوردی باشووری کوردستان لە سنووری عێراقدا ئۆقرەیان گرتووەو ڕژێمی کۆمارییان لاپەسەندەو هەڵوێستی جوداخوازییان نییە لەبەر هەموو ئەمانە تورکیا بە ناچاری لە ٣٠ی یۆلیۆی١٩٥٨ دا ڕایگەیاند کە دان بە ڕژێمی نوێی عێراقیدا دەنێت بەو هیوایەی عێراق لە پەیمانی بەغدادا بمێنێتەوە[3].

لەگەڵ ئەم بڕیارە نوێیەدا تورکیا لە ڕووداوەکانی عێراق خەم سارد نەبوو، بەڵکو بە پێچەوانەوە زۆر بە وریاییەوە بەدواداچوونی سات بە ساتی ڕەوشی ژیانی سیاسیی عێراقو باشووری کوردستانی دەکرد، بە تایبەت کە چەندین گۆڕانکاری بەخۆوە بینی لە گرنگترینیان دەستووری نوێی ٢٦/یۆلیۆ/١٩٥٨ بوو کە لە مادەی ٣دا هاتووە "کۆمەڵگەی عێراقی لەسەر بنەمای ڕێزگرتن لە مافو ئازادی بەندە، ئەم گەلە عەرەبو کوردی لەخۆ گرتووەو لە چوارچێوەی یەکێتیی عێراقدا دەستوور زامنی ئازادییە نیشتمانییەکانیان دەبێت"[4]، ئەم مادەیە مایەی شۆکی هەریەك لەئێرانو تورکیا بوو، چونکە یەکێك لەو دەوڵەتە ناوچەیانەی کوردستانییان بەسەردا دابەش کراوە بە بێ پرسو ڕاوێژی دەوڵەتانی دراوسێ، دانینا بە بوونو مافی کورد دا[5].

1 سیامند کریم حمود: ترکیا والقضایا العربیة، ل٨١-٨٤.

2 سعد ناجی جواد: العراق والمسألة الکردیة ١٩٨٥-١٩٧٠، داراللام، لندن، ١٩٩٠، ل٣٥-٣٦.

3 ابراهیم خلیل واخرون، ل٢٢٧.

4 حامد محمود عیسی: المشکلة الکوردیة في الشرق الأوسط، ل١٥٨.

5 سعد ناجی جواد: العراق والمسألة الکردیة، ل٣٧.

ئەوەی جارێکی تر تورکیای نیگەران کردو بە رەسمی عێراقی لێ ئاگادار کردەوە، مستەفا بارزانی[1] بوو کە لە ٦/ ئۆکتۆبەر/١٩٥٨ لە یەکێتیی سۆڤیەت بۆ عێراق گەڕایەوە، تورکیا هۆشداری بە عێراق دا، گەڕانەوەی ئەم سەرکردە کوردە ئەگەری سەرهەڵدانو هەڵگەڕانەوەی نوێی لێدەکرێت[2] .

هەموو ئەمانە خاڵی گرژی پەیوەندییەکانی نێوان تورکیاو عێراق بوون، بەڵام ئاڵۆزبوونی پەیوەندییەکان لەئەنجامی چەند رووداوێك بوو، لەوانە لەیادی ساڵڕۆژی راگەیاندنی سیستەمی کۆماری عێراق لە کەرکوك لە رۆژی ١٤/یولیو/١٩٥٩دا، پێکداپژانی تورکمانو کوردو عەرەبو کۆمەنیستەکانی لێ کەوتەوەو لە ئەنجامدا ٣١ تورکمان گیانیان لەدەستدا[3] رۆژنامە تورکییەکان زۆر بە چڕوپڕی دەستیانکرد بە پڕوپاگەندە کردن کە تورکمانی کەرکوك مەترسی نەمانیان لەسەرە[4] ، هەر لەم بارەیەوە نوێنەرێکی ئەنجومەنی نیشتمانی گەورەی تورکیا، نارسیم نەرین، وتی: "کوردەکان براکانی ئێمەیان کوشت، ئێمەش دەبێت چەند تورکمان کوژراون، ئەوەندە کورد بکوژینەوە"، لەبەر ئەوە ٤٩ کەس لە رۆشنبیرو ناودارانی کورد لە تورکیا دەستگیر کرانو بڕیاربوو لە سێدارە بدرێن، کە تۆمەتی جوداخوازیو دامەزراندنی دەوڵەتی کوردیان خرایە پاڵ، بەڵام لەبەر رای گشتی جیهانیو کاردانەوەی لەسەر گەشەکردنی جوڵانەوەی نەتەوەیی کوردی بڕیارەکە راگیرا[5] .

خاڵێکی تر کە پەیوەندییەکانی نێوان عێراقو تورکیای ئاڵۆز کرد بریتی بوو لەوەی عێراق لە ٢٤/مارت/١٩٥٩ لە پەیمانی بەغداد کشایەوە، ئەمەش تورکیای وەك هاوپەیمانێك لە بەرامبەر عێراقی کۆماری بێ ئومێد کرد، لەگەڵ ئەوەی نوێنەری عێراق لە ئەنقەرە رایگەیاند "پەیوەندیی بەشێوەی ئاسایی لە نێوان هەردوو دەوڵەتدا بەردەوام دەبێت، وەك ئەوەی لە پێش پەیمانی بەغدادا هەبووە"، بەڵام تورکیا بەم بڕیارەی عێراق هاوپەیمانێکی بەهێزی لە ناوچەکەدا لە دەستداو ستراتیژیەتی سیاسەتی دەرەوەی تورکیا کەلێنی تێکەوت، کە پێویست بوو بە شێوازێکی نوێ بە پیریەوە بچێتو تاك لایەنانە خۆی بەرپرسیار بکات لەو

---

1 لە ساڵی ١٩٠٢ لەدایك بووە، لە ١٩٤٣-١٩٤٥ سەرکردایەتیی راپەرینی ناوچەی بارزانی کردووە، بەشداری لە سوپای کۆماری کوردستان ١٩٤٦-١٩٤٧ کردووە. پاشان ئاوارەی یکێتی سۆڤیەت بووە ١٩٥٨ ، سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان بووە لە دامزراندنی پارتەکە ١٩٤٦ تاکۆچی دوای کردووەلە ١٩٧٩ .

2 نصیف جاسم المطلبی: موقع ترکیا الجیو ستراتیجی واهمیته، ل٢٨١.

3 عزیز قادر الصامانجي: التاریخ السیاسی لترکمان العراق: دار الساقی، بیروت، ١٩٩٩، ل١٧٠.

4 نصیف جاسم المطلبي: موقع ترکیا الجیو ستراتیجی واهمیته، ل٢٨١.

5 دیڤد ماکداول: مێژووی هاوچەرخی کورد، وەرگێڕانی، ئەبوبەکر خۆشناو چاپی دووەم چاپخانەی وەزارەتی پەروەردە، هەولێر، ٢٠٠٥، ل٦٦٠.

کێشانەی لەوەوپێش لەگەڵ هاوپەیمانە عێراقییەکەیدا بڕیاریان دابوو لە سنووری پەیماننامەی بەغدادا چارەسەری بکەن، ئەوە بوو وەك سیاسەتێکی کاتی بۆ هێورکردنەوەی هەستی نەتەوایەتیی کوردەکانی تورکیا، چەند کۆسپێکی لە بەردەم بەکارهێنانی زمانی کوردی بە شێوەیەکی نافەرمی هەڵگرت[١].

لە ٢٧/مایو/١٩٦٠دا یەکەم کودەتای سەربازی لە تورکیادا ئەنجامدراو بەدوای خۆیدا کێشە ناوخۆییەکانی تورکیا روویان لە ئاڵۆزی کرد، وەك کێشەی قەیرانە ئابوریەکان و تیرۆرو سەرهەڵدانی رەوتی کۆمۆنیستیو ئیسلامی[٢]، لێرەوە تورکیا نەیدەتوانی وەك پێشتر چاودێری بارودۆخی باشووری کوردستان بکات، بە تایبەتی لەم ماوەیەدا شۆڕشی ئەیلول ١٩٦١-١٩٧٥ لەلایەن پارتی دیموکراتی کوردستان ەوە بە سەرکردایەتیی مستەفا بارزانی دژی تاکرەوی رژێمی کۆماریو پێشێلکاری مافەکانی کورد لە عێراق رێبەرایەتی دەکرا[٣].

لێرەوە شوێنو پێگەی شۆڕش زەنگێکی ئاگادارکردنەوە بوو بۆ تورکیاو ئێران، کە هەستی نەتەوایەتیی کوردی بە زیندویی ماوەتەوەو بەرگرتن یان یارمەتیدانی ئەو راپەڕینە واتای گواستنەوەی چالاکی کوردە بۆ بەشەکانی تری کوردستان[٤]، لە سەرەتای دەست پێکردنی شۆڕشەوە تا ١٩٧٥، چەکدارەکانی کورد کە بە هێزی پێشمەرگەی کوردستان ناسرابوون، زۆرینەی سنووری تورکیا-عێراق یان گرتەدەست[٥]. لای خۆیەوە حکومەتی تورکیا تەواوی سنووری خۆی بەڕوویاندا داخست، ئەمە لەکاتێکدا سنووری ئاوەڵا بوو بۆ ئەو هۆزانەی لە ململانێی خێڵایەتی لەگەڵ بارزانییەکان بەڕووی سنووری تورکیادا هەڵهاتبوون[٦]، لەناوخۆدا تورکیا بۆ هەر دۆخێکی کتوپڕی لەناکاوی کوردەکان ئامادەباشی تەواوی کرد، جگە لەمە سەرەك کۆماری تورکیا جەمال گورسیل ١٩٦١-١٩٦٦، هەڕەشەی لە کوردی تورکیا کرد کە "ئەگەر تورکە کێوییەکان هێمنی رانەگرن، ئەوا سوپا هیچ دەست لەبۆمبارانکردنی گوندو

---

1 عبدالفتاح علی یحی البوتانی: وثائق عن الحركة القومية الكردية التحررية، وزارة التربية، اربيل، ٢٠٠١، ل٧٤.

2 فيروز أحمد: صنع تركيا الحديثة، ترجمة: سليمان داود الواسطي وزميله، بيت الحكمة، بغداد، ٢٠٠٠، ل٢٧٢.

3 گۆینینەر دێشنەر: کورد گەلی لەخشتەبراوی غەدر لێکراو، و: حەمە کەریم عارف، بڵاوکراوەی دەزگای ئاراس، هەولێر، ٢٠٠٤، ل٢٢٣-٢٢٥.

4 سعد ناجي جواد: العراق والمسألة، ل١٨١.

5 مسعود البارزاني:البارزاني والحركة التحررية الكردية، ثورة أيلول ١٩٦١-١٩٧٥، الجزء الثالث، مطبعة وزارة التربية أربيل، ٢٠٠٢، ل٣٩.

6 کریس کۆچێرا: کورد لەسەدەی نۆزدەو بیستدا، وەرگێڕانی حەمە عارف کەریم، چاپخانەو ئۆفسێتی شڤان، ٢٠٠٣، ل٤٦٧.

شارەکانیان ناپارێزێت‌و لەگەڵ زەوی تەختیان دەکات‌و خۆشیان لەخەڵتانی خوێن هەڵدەکێشێت ولاتیان لێدەکات بەگۆمی خوێن"[1].

سەرباری ئەم هەڕەشانە، خێڵە سنووریەکانی عێراق-تورکیا وەك خێڵی گۆیان، دۆسکی، قشوریە، ئۆرما، بە چەك‌و چەکدارو یارمەتی مادی هاوکاریی شۆڕشی کوردیان کرد، لەم بارەیەوە نوێنەری عێراق لە ئەنقەرە نیگەرانی خۆی بۆ ئەم کارە دەربری‌و داوای لە تورکیا کرد بەربگرن لەم یارمەتییانە[2]، (دانا ئادەمز شمدس) هەمان ئەو زانیارییانە پشتڕاست دەکاتەوە کە گەلێك چەکی بڕنەو لە دیوی تورکیاوە بە دەست شۆڕش گەیشتوون[3].

تورکیا لە چالاکی سوپای عێراقی لەسەر سنووری تورکیا- عێراق دژ بە شۆڕشی کورد ناڕازی بوو، بەڵام بە باشی دەزانی ئەو چالاکییانە بەردەوام بن تا شۆڕشەکە لەناودەچێت بە مەرجێك سنووری نێوان دوو دەوڵەتەکە پارێزراو بێت‌و سوپای عێراق چالاکییەکانی سنووردار بن. بە درێژایی ١٩٦١ و ناوەڕاستی ١٩٦٢ حکومەتی تورکیا بێدەنگی خۆی نواند، تا لە ١٥/ئۆگستۆس/١٩٦٢ دا فڕۆکە عێراقیەکان بە هەڵە پێگەیەکی تورکیایان پێکا بوو، دوو پۆلیسی سنووری تورکیا کوژران، لە بەرامبەردا تورکیا بۆ ڕۆژی دوایی بە بیانووی سنوور بەزاندن فڕۆکەیەکی عێراقی خستە خوارەوە، دوای ئەم ڕووداوە تورکیا نوێنەری خۆی لە عێراق کێشایەوە، بەڵام کاتێك تورکیا ئەو هەواڵانەی بۆ پشتڕاست بووەوە کە کورد بۆ گواستنەوەی چەك‌و یارمەتیی سەربازی بە شۆڕشەکەیان سنووری تورکیا بەکار دەهێنن، بۆیەو بۆ بەرگرتن لەم کارانە تورکیا پەیوەندییەکانی خۆی لەگەڵ عێراقدا ئاسایی کردەوە[4].

لە ٨/ فبرایەر/١٩٦٣دا کودەتای سەربازی عەرەبە نەتەوەییەکان بە سەرکردایەتیی عەبدولسەلام عارف ١٩٦٣-١٩٦٦ ئەنجامدراو کۆتایی بە حوکمی عەبدولکەریم قاسم هێنرا، تورکیاش هەرزوو دانپێدانانی خۆی بۆ حکومەتی نوێ ڕاگەیاند[5]، چونکە سەرانی کودەتاکە لە ناوەندی سیاسیدا بە بیری ناسیۆنالستی عەرەبی توندڕەوی دژە کۆمۆنیستی ناسرابوون کە ئەمە مایەی خۆشحاڵیی تورکیا بوو، لەبەر ئەوەی کودەتاچییەکان توندو تیژ بوون بە تایبەت لە بەرامبەر کورددا، هاوکات لەگەڵ ڕەوتی کۆمۆنیستی عێراقی ناکۆك بوون

1 کەندال‌و ئەوانی تر: گەلێکی پەژموردەو نیشتمانێکی پەرت، سوید،١٩٩٨، ل١٥٤.

2 عبدالفتاح علی یحی البوتانی، وثائق عن الحركة ، ل٧٥.

3 دانا ادمز شمدث: رحلة إلى الرجال الشجعان فی کردستان، ترجمة: جرجيس فتح لله، دار اراس، اربيل، ١٩٩٩، ل٩٦.

4 ادمون غريب: الحركة القومية الكردية، ل٦٤.

5 ابراهيم خليل وأخرون: تورکيا المعاصرة. ل٢٢٦.

که ئەمەش عێراقی لە بلۆکی سەرمایەداری رۆژئاواو پەیمانی ناتۆ نزیکتر دەکردەوە کە تورکیا تیایدا ئەندام بوو.

عیراق بە مەبەستی کۆتایی هێنان بە شۆڕشی کورد پیلانێکی بە ناوی پلانی دیجلە دارشت، کەئەم پیلانە هاوشێوەی پاکتی سەعد ئابادو بەغداد هاوکاریی تورکیاو سوریاو ئێرانی پێویست بوو، وەزیری دەرەوەی عێراق تاڵب شبیب نوێنەری ئەم دەوڵەتانەی لە بەغداد لە پیلانەکە ئاگادار کردەوەو هەرسێ لایەنی تورکی- ئێرانی- عێراقی رێکەوتنیان لەسەرکردو وەزیری بەرگری عێراقی سەرپەرشتیی پیلانەکەی کرد، هەروەها دوو ئەفسەری پەیوەندیدار بە پلەی عەقید لە تورکیاو ئێران گەیشتنە باشووری کوردستانو پەیوەندییان بە فرۆکەی ولاتەکانیان دەکرد کە لە ئاسمانی عێراقدا دەفرینو بنکە سەربازییەکانی خۆیانیان لەسەر سنوور لە وردو درشتی ئۆپەراسیۆنی سوپای عێراق بۆ سەر شۆڕشی کورد ئاگادار دەکردەوە [1]. هاوکات عێراقو تورکیا بۆ لاواز کردنی ریزی ناوخۆی شۆڕشی کورد، دەستیانکرد بە فریودانی ئەو خێلانەی دوژمنایەتییان هەیە لەگەڵ بارزانیەکانو هانیاندان بۆ پشتگرتن لە پێشمەرگە لەکاتی هێرشی سوپای عێراقیدا، لەلایەکی تریشەوە ویستیان ئەم چەکدارانە بکەنە لەمپەرێك لەبەردەم هاوکاریی کوردی باکوور بۆ باشووری کوردستان[2].

چەند هۆکارێك لەپشت دەست تێوەردانی تورکیا لە باشووری کوردستانو بەپیرەوە چوونی پیلانی عێراق بۆ لە ناوبردنی شۆڕشی کوردەوە هەبوون، یەکێکیان ئەوە بوو لەئەنجامی ئەو شەپۆلی نەتەوایەتیەی لە باشووری کوردستانەوە بەرەو باکوور هەڵدەکشا، توێژی دەستەبژێری کورد لە تورکیا، دەیانویست بە وێنەی کورد لە باشوور، لە دەستووری نوێی ساڵی ١٩٦١دا بوونی نەتەوەیی خۆیان لە تورکیا بسەلمێننو مافی هاووڵاتی لە تورکیادا بۆ کورد بەدەست بهێنێنن[3]، لەلایەکی دیکەشەوە بزووتنەوەی نەتەوایەتیی کورد لە باشووری کوردستان لای تورکیا ئەو بزووتنەوەیە بوو کە سەرەڕای ئەوەی سیما سەرەکییەکەی کوردانەیە، هاوکات بەهۆی کەسێتی مستەفا بارزانی کە لە یەکێتیی سۆڤیەت گەڕابۆوەو هەروەها شێوەی پرۆگرامی پارتی دیموکراتی کوردستان کە بەرواڵەت کۆمۆنیستی بوو، تایبەتمەندییەکی وای بەم بزووتنەوەیە بەخشیبوو کە لەلایەن یەکێتیی سۆڤیەتەوە پشگیری دەکرێت، سەرباری ئەمانە روانگەیەکی تری تورکیا بۆ بزووتنەوەکە، پەیوەندییە خۆرسکییەکانی شۆڕشی کورد

---

1 علی کریم سعید: عراق ٨ شباط١٩٦٣- من حوار المفاهیم الی حوار الدم، مراجعات فی ذاکرة طالب شبیب، دمشق، ١٩٩٩، ل٢٥٧-٢٥٨.

2 عبدالفتاح علی البوتانی: الحرکة القومیة الکردیة التحرریة، دار سبریز، دهوك، ٢٠٠٤، ل٣٥٣.

3 صلاح سعد الله: المسألة الکریة فی ترکیا، مرحلة جدیدة، مطبعة شفق، بغداد، ١٩٩١، ل٣٦-٣٧.

بوو لەگەڵ باکووری کوردستان[1] ، ئەمە مەترسییەك بوو تورکیا هەر لەیەکەم رۆژی دامەزراندنیەوە ترسی لێ هەبوو کە بەدوری نەدەزانی سەرکردەی ئەم شۆڕشە مەلا مستەفای بارزانی وەك لە ناوەکەیدا تایبەتمەندیی ئایینی و خێڵەکی پێوە دیارە، بە وێنەی شۆڕشی شێخ سەعیدی پیران ۱۹۲۵ هەڕەشەی گەورەبێت بۆ سەر رژێمی عەلمانیەتی تورکیا[2] .

ئەم هۆکارانە بەردەوام تورکیایان هان ئەدا کە چالاکیی کورد لە تورکیا و عێراق کپ بکات، بەڵام ئەوەی بووە بەربەست لەبەردەم ئەم پیلانەدا سۆڤیەت بوو، کاتێك زانی کە دەوڵەتانی ناوچەکە هاریکاری عێراق دەکەن بۆ سەرکوتکردنی شۆڕشی کورد، بە تایبەت سوریا کە بەشێك لە سوپاکەی بەشداری راستەوخۆی لەگەڵ سوپای عێراق دەکرد لە بەرەنگاربوونەوەی شۆڕشەکەدا، ئەمە هۆکاری سەرەکی بوو کە یەکێتیی سۆڤیەت تورکیاو ئێرانو سوریا لە دەستخستنە ناو کاروباری باشووری کوردستان ئاگادار بکاتەوە، هەروەها رایگەیاند دەستێوەردانی هەر هێزێکی ناوچەیی لەرووی سەربازییەوە بۆ باشووری کوردستان، دەرئەنجامی سیاسیی خراپی دەبێتو چەندین دەوڵەت بەر هەڕەشە دەکەون لەوانە یەکێتیی سۆڤیەت[3]. ئەمە پەیامێکی سۆڤیەتی بوو کە تورکیاو ئێرانی ئاگادار کرد، عێراقی کۆماری دوای ئەوەی لە پاکتی بەغداد پاشەکشەی کردووە، بە هیچ شێوەیەك وابەستەی هاوپەیمانیەتی ناوچەیی نوێ نییە، بۆیە دەستوەردانی وڵاتانی سەنتۆ* لە کاروباری وڵاتێکی تر کە ئەندام نییە لە سەنتۆدا کارێکی مەترسیدارە[4] .

لێرەدا دەکرێت بڵێین تورکیا لەدوای ئەم هەڕەشەیەی یەکێتیی سۆڤیەتو لەبەر ئەوەی خۆی نەکاتە میدانێکی جەنگ لە نێوان بلۆکی رۆژئاواو رۆژهەڵات، راستەوخۆ دەستی لە کاروباری باشووری کوردستانو شۆڕشی کورد کێشایەوە، بەڵکو تەنها کارێك کردی سەرکوتکردنی کوردی ناوخۆی تورکیاو بەهێزکردنی سنوورەکانی بوو بە رووی شۆڕشی

---

1 عبدالفتاح علی یحی البوتانی: وثائق عن الحركة، ل٧٤.

2 تورکیا ئەم شۆڕشەی لەناو برد بە بیانوی ئەوەی دژی رژێمی عەلمانیەتی تورکیایە و مۆرکی ئاینی و خێلکی پێوە دیارەو ئامانجی گەڕندنەوەی تورکیایە بۆ رژێمی سەڵتەنەتی عوسمانی، هەر بۆیە ئەم شۆڕشەی کردە بەهانە بۆ نەهێشتنی هەموو تایبەتمەندیەکی کوردی، ئاینی، خێڵەکی لە وڵاتدا.

3 ادمون غریب: الحركه القومیه الكردیه، ل٨٠-٨١.

* لەدوای دەرچونی عێراق لە پاکتی بەغداد، ناوی گۆڕا بەپەیمانی سەنتۆ Cento و بنکەکەشی گواسرایەوە بۆ تورکیا.

4 سۆڤیەت ویستی بۆشەرعیەتدان بە کارەکەی مەنگۆلیای هاوپەیمانی رابسپێرێت، بۆ ئەوەی لەدانیشتنی ئەنجومەنی ئاسایشدا دەستێوەردانی وڵاتانی دراوسێ لەکوشتنی کوردی باشووری کوردستان مەحکوم بکەن، بەڵام نارەزایی وڵاتە عەرەبیەکان وایکرد سۆڤیەت دەست لەم داوایانەی هەڵبگرێت لەبەر پاراستنی بەرژەوەندییە هاوبەشەکانی لەگەڵ رژێمی نوێی وڵاتە عەرەبیەکان ٤ . کریس کۆچێرا: کورد لەسەدەی نۆزدەو بیستدا، ل٣١٠-٣١١.

وردیدا، ئەمەش ئەنجامێکی کاریگەری جەنگی سارد بوو لەسەر پەیوەندییە سیاسییەکانی
ێوان تورکیاو عێراقو کاردانەوەی لەسەر باشووری کوردستان.
گەڵ بەردەوامبوونی ئامادەباشی حکومەتی تورکیا لە ناوچە کوردیەکان، کوردی تورکیا لە
رمەتیدانی شۆڕشی کوردی باشوور درێخیان نەکرد، رۆژنامەی (NewYork Times)ی
ەمەریکی لە ٢٥/یەنایرو ١/فیبرایر/١٩٦٦ بلاویکردەوە کوردەکانی تورکیا بە شێوەیەکی
چاخ چەك لە ئەوروپای رۆژهەلاتەوە دەگەیەننە دەست شۆڕشگێڕانی کورد لە عێراق[1]
اوکات دەستەبژێری کوردی تورکیا لەو کاتەدا رۆڵێکی بەرچاویان هەبوو لە ریزی چەپی
رکیداو ریزەکانی پارتی کرێکارانی تورکیا کە لە ساڵی ١٩٦١ دامەزرابوو، دەستیان
دبوو بە هەڵمەتێکی رۆشنبیری لە رێی پەخشو بلاوکراوە بە زمانی کوردیو بە پیتی
ێینی[2]، لەگەڵ ئەوەی ئەم توێژە نوێیە بە راستەوخۆو ئاشکرا، پەیوەندییان نەبووە لەگەڵ
ۆڕشی کوردی باشوور، بەلام تورکیا ئەو چالاکییەی کوردی تورکیای کردۆتە ماڵ بەسەر
ردی عێراقەوەو رۆژنامەنووسێکی تورك دەلێت تەواوی داواکاری کوردی تورکیا،
وستکردنی دەوڵەتێکی لەپشتەوەیەو مستەفا بارزانی هاندەریانە[3] .
لەڕاستیدا تورکیا لەم بارەیەوە هەڵە نەبوو، بۆ نموونە پارتی دیموکراتی کوردستانی تورکیا
لە ساڵی ١٩٦٥ بە نهێنی دامەزرا لەژێر تینوتاوی پ.د.ك. دروست بوو[4]، ئەمەی
وەمیان بە شێوەیەکی بەرچاو بەشداری دەکات لە ململانێی ناوخۆی پارتی دیموکراتی
ردستانی تورکیا کە تیایدا هەریەك لە رابەرانی ئەو پارتە سەعید ئالچیو دکتۆر شڤان
یدا کوژران[5] .

پەیوەندییەکانی نێوان عێراقو تورکیا لەدوای کودەتای بەعسییەکان لە ١٩٦٨،
وازێکی تریان بەخۆوەبینی، حزبی بەعسی سۆسیالیستی عەرەب کە ئەنجامدەری کودەتاکە
، پرۆژەی جیاوازی هەبوو سەبارەت بەکێشە ناوخۆییەکانی عێراق لەوانە کێشەی
رد،ئەوە بوو لە ١١/مارت/١٩٧٠دا بە فەرمی رەزامەندی لەسەر ئۆتۆنۆمی بۆ کوردی
راق دەربڕی. ئەم رووداوە کاریگەریەکی زۆری لەسەر تورکیا هەبوو، ئەوە بوو لە ئاستی

---

1. سعد ناجي جواد: العراق والمسألة، ل/١٨١.
2. جليلي جليل واخرون: الحركة الكردية، ل/256-257.
3. عبدالفتاح علي يحى البوتاني: وثائق عن الحركة، ل/٧٥.
4. مارتن ڤان برونەسن: ئاغاو شیخ و دەوڵەت، وەرگێڕانی، کوردۆ، بەرگی یەکەم، چاپی دووەم دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم، ێمانی، ١٩٩٩ ل/٦٠-٦١.
5. مسعود البارزاني: البارزاني والحركة التحريرية، الجزء الثالث، ل/٣٥٩-٣٦٠.

ناوخۆدا رۆژنامەی ئەقشام ی تورکی راپۆرتێکی چڕوپڕی بە وێنەوە بە ناوی فایلی کوردی کە ماوەی زیاتر لە مانگێك درێژەی هەبوو بڵاوکردەوە، هەروەها پارتی کرێکارانی تورکیا لە کۆنگرەی دیسەمبەر/١٩٧٠دا چەند بڕیارێکی گرنگی سەبارەت بە کورد پەسەند کرد، لەوانە دانی نا بەوەدا، کە گەلی کورد بوونیان لە باشووری رۆژهەڵاتی تورکیادا هەیە، لەگەڵ پەسەندکردنی مافی یەکسانی هاولاتیبوونی کورد لەناو تورکیادا[1]. لە ئاستی دەرەوەشدا کۆنگرەی جیهانی بۆ هێزەکانی ئاشتی- المؤتمر العالمي لقوى السلم، کە لە ٣١/ئۆکتۆبەر/١٩٧٣ لە مۆسکۆ بەسترا، کە بەگەورەترین کۆنگرەی بزووتنەوەی رزگاریخوازەکان ناسراو تیایدا ١٢٠ رێکخراوی نێودەوڵەتییو ١١٠٠ رێکخراوو بزووتنەوەی ١٣٣ دەوڵەت تێدا بەشدار بوون، لە راپۆرتی کۆتاییدا سەبارەت بە بەیانی ١١/مارت/١٩٧٠، ئەم دەقەی لەخۆگرتبوو "کۆنگرە ئەم بەیانە بەبایەخدار دەزانێتو بەنمونەیەکی باشی دەزانێت کە وڵاتانی ناوچەکە لەناویاندا تورکیا پەیڕەوی بکەن"[2].

بەڵام لە ئاستی حکومەتدا تورکیا لە بەرامبەر ئەم پێشکەوتنە سیاسییەی کێشەی کوردی باشووری کوردستانو لە ترسی رەنگدانەوەی لەسەر باکووری کوردستان دەستیکرد بە فراوانکردنو چڕکردنی چالاکییەکانی هێزی کۆماندۆس، کە هێزێکی نوێ بوو لە ناوچە کوردیەکانداو کاریان ئەوە بوو دەستیان بەسەر دێکاندا دەگرت بە تۆمەتی جوداخوازی ئازارو ئەشکەنجەی گیانیو زیانی مادیان بە کوردی تورکیا دەگەیاند، لەناو خەڵکی ئاساییدا، ئەم کردەوانەی سوپای تورك بە قڕەکورد ناوی دەرکرد[3]. لە سیاسەتی دەرەکیشدا، پەیوەندییەکانی لەگەڵ سەرکردایەتیی رژێمی عێراق بەتین کردو پێشوازی کرد لە سەرۆکی دەوڵەتی عێراق ئەحمەد حەسەن بەکر ١٩٦٨-١٩٧٩ و جێگرەکەی صدام حسێن لە ساڵانی ١٩٧٣و ١٩٧٤ و تەوەرەی کێشەی کورد باسێکی سەرەکی نێوان سەرانی دەسەڵاتداری تورکیاو عێراق بوو، هەروەها تورکیا خۆی کردە یەکەم پێگەی بەیەك گەیشتنی سەرانی ئێران- عێراق[4] بۆ لەناوبردنی شۆڕشی کورد[5]. ئەم پەیوەندییەی نێوان عێراق و تورکیا، لایەنی یەکەمی بێگومان کرد لەوەی کە سنووری تورکیا بە رووی شۆڕشی کورد داخراوەو هیچ یارمەتییەکی لە کەناڵی تورکییەوە دەسگیر نابێت، لێرەوە عێراق دڵنیا بوو سنووری تورکیا بە رووی

1 صلاح سعد الله: المسألة الكرية في تركيا، ل/٢٩.

2 هەمان سەرچاوە، ل/٢٧.

3 کەندال نەزانو ئەوانی تر: گەلێکی بەژمووردە، ل/١٧٠.

4 ئەم دوو دەوڵەتە لەدوای ساڵی ١٩٥٨ لە ململانێیەکی توندا بوون، لە نێوانیشدا شۆڕشی کوردی لەسەر پەتی ئەو ململانێیە یاری دەکرد.

5 کریس کۆچێرا: کورد لەسەدەی نۆزدەو بیستدا، ل/٤١٥.

شۆڕشدا داخراوەو تاکە دەرچەیەك کە ئەم بزووتنەوەیە هەیبێت ئێرانە، ئەویش لە ڕێکەوتننامەی جەزائیری ١٩٧٥دا لەگەڵ ئێراندا ڕێککەوتو ئەم سنوورەش بە رووی کوردا داخراو شۆڕشی ئەیلول لە ١٩٧٥دا بە پێی ڕێکەوتننامەی جەزائر[1] کۆتایی پێهێنرا[2].

هەرچی پەیوەندیی شۆڕشی کوردە لەگەڵ تورکیا، مەسعود بارزانی بەم شێوەیە، لێی دواوە: "لەگەڵ ئەوەی سنووری نێودوڵەتی نێوان عێراق و تورکیا لە ڕۆژئاواوە، کە لە زاخۆ دەست پێ دەکات بۆ سیدەکان لە ڕۆژهەڵاتەوە، لەساڵی ١٩٦٢ بەدواوە لەژێر دەستی سوپای شۆڕشگێری کوردستاندا بووە، بەڵام ئێمە بەکارمان نەهێناوە دژی حکومەتی تورکیا، ئەویش لەلای خۆیەوە هیچ هەوڵێکی نەداوە بۆ دۆزینەوەی پەیوەندیی لەگەڵ شۆڕشی کوردا، هەروەها بەدەستی ئەنقەست زیانی بەشۆڕش نەگەیاندووە."[3]

1 ئەم ڕێکەوتنە لە نێوان جێگری سەرۆك کۆماری عێراق سەدام حسین و شای ئێران موحەمەد ڕەزا شا ١٩٤١-١٩٧٩ ، لە جەزائر بەسترا، کەناوەرۆکەکەی بریتی بوو لەوەی کە ئێران دەستبگرێتەوە لە پشگیری کردنی شۆڕشی کورد لە بەرامبەردا عێراق بەشێکی خۆی لە کەنداوی فارسی ببەخشێت بە ئێران؛ نادر ئینتسار: ئیتنۆ نەتەوایەتیی کورد، وەرگێرانی: عەتا قەرەداغی، چاپخانەی تیشك، سلێمانی، ٢٠٠٤، ل/١٦٨-١٦٩.

2 سەروەر عبدولرحمان: یەکێتی نیشتمانیی کوردستان ١٩٧٥-١٩٧٦ دامەزراوەو دروستکردنەوەی شۆڕش، سەنتەری چاپو پەخشی نما.٢٠٠٢ ، ل/٤٨-٤٩.

3 مسعود البارزاني: البارزاني والحركة التحريرية، الجزء الثالث، ل/٣٧٣.

تەوەرەی سێیەم

پەیوەندییەکانی نێوان عێراق‌و تورکیاو کاریگەرییان لەسەر باشووری کوردستان

١٩٧٥-١٩٩٠

پەیوەندییە سیاسییەکانی نێوان عێراق‌و تورکیا لە ١٩٧٥ بەدواوە، لە ژێر کاریگەری کۆمەڵێك رووداوی سیاسیی، شێوازی جۆراو جۆرو نوێیان بەخۆوە بینی، لەم نێوەندەدا باشووری کوردستان، سەرەکیترین پێگەی لەباری پەیوەندییەکانی نێوان ئەم دوو دەوڵەتە بوو.

حکومەتی عێراق لە دوای رێکەوتننامەی جەزائیر ١٩٧٥، لە باشووری کوردستان دەستی بە جێبەجێکردنی زنجیرە پرۆژەیەکی تایبەتی کرد کە تا سەرەتای یەکەم جەنگی کەنداو١٩٨٠-١٩٨٨ بەردەوام بوو. ئامانج لەمەدا دانانی رێوشوێنێکی نوێ بوو بۆ چارەسەرکردنی کێشەی کورد لە عێراقدا، کە دوورونزیك کاریکردە سەر شێوەی پەیوەندییەکانی لەگەڵ تورکیادا، ئەم پرۆژەیە بریتی بوو لە:

١. گۆڕینی پێکهاتەی دانیشتوانی کوردستان.

٢. پیکهێنانی پشتێنەی ئەمنی لە ناوچە سنووریەکانی عێراق لەگەڵ هەریەك لە تورکیاو ئێران.

٣. بەرگرتن لە بەردەم سەرهەڵدانەوەی بزووتنەوەی نەتەوایەتی کوردی.

٤. باسکردنی پەیوەندییەکان لەگەڵ ئەو دەوڵەتانەی کە هاوشێوەی عێراق کێشەی کوردیان هەیە[1] .

حکومەتی عێراق بۆ گۆڕینی پێکهاتەی دانیشتوان لەباشووری کوردستان، دەستی بە راگواستنی ٢٠٠-٧٠٠ هەزار کورد کرد بۆ ناوچەکانی ناوەڕاست‌و خواروی عێراق، پاشان سنووری پارێزگا کوردییەکانی گۆڕی، هاوڕێ لەگەڵ ئەم کارەیدا، بۆ پێکهێنانی پشتێنەی ئەمنی بە ناوی پشتێنەی عەرەبی، گوندە سنوورییە کوردییەکانی لەساڵی ١٩٧٥-١٩٧٩ داگرت بە درێژای ٦٠٠ میل‌و بە قووڵایی ٥-١٥ میل کە زیاتر لە ١٢٠٠ گوندی، شان بەشانی سنووری شاخاویی باشووری کوردستان لەگەڵ تورکیاو ئێران رووخاندو دانیشتوانەکەی لە ئۆردووگا نزیك دەستەکانی سوپای عێراقی نیشتەجێ کرد، حکومەتی

1 جليلي جليل واخرون: الحركة الكردية، ل/٢٩٧.

عێراق بەو مەبەستە ئەو کارەی کرد کە هەموو جۆرە پەیوەندییەکانی کۆمەڵگەی کوردی لە باشووری کوردستان، لەگەڵ کۆمەڵگەی کوردی لە تورکیاو ئێران دابڕێت[1] .

بەشێکی دی لە پرۆژەکەی عێراق قۆرخکردنو سەرنگومکردنی دواجارەکی بزووتنەوەی نەتەوایەتیی کورد بوو لە کوردستاندا، بە تایبەت لە ١٩٧٥-١٩٨٠ گۆڕەپانی سیاسیی لە باشووری کوردستان گرووپو کۆمەڵەو پارتی نوێی لە خۆگرت، بەڵام بەهێزیو توندوتیژی دەوڵەتی عێراقی لە بەرامبەر لاوازیو بێدەرامەتیی مادیو مرۆیی، هۆکارگەلێك بوون کە وایانکرد ئەم بزووتنەوەیە ناوچە سنوورییەکانی عێراق-تورکیا، عێراق-ئێران بکەنە مۆڵگەو پێگەی سەرەکییان.

یەکەمین پارتێك دوای رێکەوتننامەی جەزائیر دروستبوو، ی.ن.ك بوو کە لە ١/یۆنیۆ/١٩٧٥ دا وەك پارتێکی نەتەوایەتی چەپ یەکەم بەیاننامەی لە سوریا دەرکرد، کاری ئەم پارتە ئاراستەیەکی ستوونی، لەناو کوردستاندا لەخۆ گرتبوو، بۆ دووبارە نوێکردنەوەی گیانی بەرگری نەتەوایەتی لەدوای نسکۆی شۆرشی کورد لە ١٩٧٥، ئاستێکی تری، ئاسۆیی بوو کە مەبەستیان هاریکاری هێزە چەپەکانی باشووری کوردستانو پارچەکانی ترو هەموو رێکخراوو دەوڵەتە سۆسیالیستەکانی جیهانو دژایەتی کردنی حکومەتی عێراق بوو، هاوکات دژایەتیی خۆی بۆ ئەمەریکاو هاوپەیمانەکانی لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست، بە وێنەی تورکیاو ئێران دەربڕی[2] . گرفتی ئەم پارتە بریتی بوو لە شێوەی گەیاندنی کادرو چەکداری لە سوریاوە بۆ ناوچەی سۆران واتە شوێنی ئەو کوردانەی بە کرمانجی خوارو دەدوێن، ی.ن.ك. لەم بارەیەوە سوودی لە کۆمەڵەی فەرهەنگیو دیموکراتی شۆرشگێڕ د.د.ك.د، ١٩٧٤ وەرگرت، کە شێوازی خەباتکردن لە کوردستاندا کۆی کردبوونەوە[3]، بەهۆی ئەندامەکانی د د ك د سنووری عێراق- تورکیا و زۆرجار ناو خاکی تورکیایان بە کاردەهێنا بۆ گواستنەوەی ئەندامانی سەرکردایەتییو چەك بۆ ناوچەی سۆران[4] .

1 کەندال نەزانو ئەوانی تر: گەلێکی پەژموردە، ل/٣٣٧.

2 سەروەر عبدولرحمان: ی. ن. ك نیشتمانیی کوردستان، ل/٢٣٢-٢٣٤.

3 نەوشیروان مستەفا ئەمین: لەکەناری دانووبەوە بۆخڕی ناوزەنگ، ل/١٦٢-١٦٣، کریس کۆچیرا: بزووتنەوەی نەتەوایەتیی کوردو هیوای سەربەخۆبوون، بەرگی دووەم، ل/١٤٦.

4 نەوشیران مستەفا ئەمین: لەکەناری دانوبەوە بۆخڕی ناوزەنگ، ل/٧٨.

لە بەرامبەر یەکێتیدا، پ.د.ك، بە ناوی سەرکردایەتیی کاتی ساڵی ١٩٧٦ دا دووبارە خۆی ڕێکخستەوەو کەوتە خۆسازدان بۆ کارکردن[1]، بەڵام گرفتی ئەم پارتە بە وێنەی ی.ن.ك لە خۆناسین بە کۆمەڵگەی کوردی نەبوو، ئەم بە هۆی مێژوی کۆنی پارتەکە، بە شێوەیەکی گشتی لە ناو کوردستاندا ناسراو بوون، لێرەدا گرفتی لەوەدا بوو کە بە هۆی ڕێکەوتننامەی جەزائیر،دەوڵەتی ئێران پاپەندی کردبوو بەوەی نابێت چالاکییەکانیان لە سنووری ئێرانەوە دژ بەعێراق دەست پێبکاتەوە، لەم سونگەیەوەو بە پشت بەستن بە بنکەی جەماوەری لە ناو کوردی تورکیا، بنکەو بارەگاکانی لە ناو باکووری کوردستان دامەزراندو ئاراستەی چالاکییەکانیشی رووەو باشووری کوردستان لە ناوچەی بادینان دەست پێدەکرد[2].

لەم بارودۆخەدا بەرەی چالاکییە سنووریەکانی نێوان ی.ن.ك و پ.د.ك لە سەر سنوورو ناوخاکی تورکیادا، بەر یەك کەوتن‌و خاڵی ململانێی نێوانیان لەسەر پێگەو شوێنی دەسەڵات لێرەوە دەستی پێ کرد، تورکیا لەم ململانێیەدا لایەنگری پارتی دیموکراتی کوردستان ی کرد، چونکە ئەم پارتە بەهۆی مێژوی چەندین ساڵەی خەباتی، دەرکەوتبوو چالاکییەکانی تەنها لە سنووری باشووری کوردستاندا بووە، هیچ هەڵوێستێکی دیارو بەرچاوی دژی تورکیا نەنواند بوو[3] بە پێچەوانەی ی.ن.ك کە لە یەکەم رۆژی راگەیاندنیدا،بە ئاشکرا دژایەتی بۆ تورکیا دەربڕیوەو دەستی هاریکاریکردنی بۆ هێزە کوردییە چەکدارەکانی باکووری کوردستان درێژ کرد بوو[4]، تورکیا لە یارمەتی د. د. ك. د. بۆ ی.ن.ك ئاگادار بووە، هەموو ئەمانە تورکیایان بۆ دژایەتی ی.ن.ك وەك هێزێکی چەپی نەتەوەیی لەباشووری کوردستان هان داو هەوڵی دا هاوکاریی ئایۆلۆژیو چالاکی سیاسیی نێوان کوردی تورکیاو عێراق لەرێگەی دووبەرەکیەوە لاواز بکات. بەڵام ئەم مامڵە نوێیەی تورکیا لە بەرامبەر بزووتنەوەی کوردی لەوێوە سەرچاوەی گرتبوو کە دەوڵەت سەرقاڵی کێشە ناوخۆییەکانی بوو، وەك کێشەی ململانێی راسترەو چەپرەو لە ناوەندی دەسەڵاتدا، هەروەها دیاردەی تیرۆری هەرەمەکی[5]، کە وایان کردبوو تورکیا وەك پێویست سنوورەکانی بە رووی بزووتنەوەی کوردی لە باشووری کوردستان کۆنترۆڵ نەکات.

---

1 بڕوانە دەقی بەیاننامەی سەرکردایەتیی کاتی: نەوشیروان مستەفا ئەمین: لەکەناری دانوبەوە بۆخڕی ناوزەنگ، دیوی ناوەوەی رووداوەکانی کوردستانی عێراق، چاپی دووەم چاپخانەی زانکۆی سلیمانی،١٩٧٧، ل/٤٤٠-٤٤١.

2 دیڤد ماکداول: مێژووی هاوچەرخی کورد، ل/٥٦٥-٥٦٦.

3 بڕوانە تەوەرەی دووەم کۆتا پەڕە.

4 بڕوانە بەیاننامەی ی ن ك ، نەوشیروان مستەفا: لەکەناری دانوبەوە بۆخڕی ناوزەنگ، ل/١٦٠.

5 فیروز احمد: فیروز أحمد: صنع ترکیا الحدیثە، ل/٣٦٩-٤٠٥.

لەم روانگەیەوە، خاکی تورکیا دەبێتە گەورەترین خاڵی پێکدادانی نێوان ی.ن.ك و پ د ك، بەتایبەت لە ١٩٧٨ دا، کاتێك هێزێکی ١٠٠٠ کەسی ی.ن.ك بە سەرکردایەتیی عەلی عەسکەری و خالد سەعید بە ناو خاکی تورکیادا، بۆ بەدەستهێنانی چەك بەرەو سوریا دەچوون، لە نزیك شاری هەکاری کوردستانی باکوور، لە لایەن سەرکردایەتیی کاتی، بۆسەیان بۆ دانراوەو تووشی شکستێکی گەورە هاتن و هەردوو سەرکردەی هێزەکەی تێدا کوژران[1] .

ئەگەرچی ململانێی پارتە کوردییەکان لەو کاتەدا، زیانێکی گەورە بوو بۆ بزووتنەوەی نەتەوایەتیی کوردی، بەڵام بەدیوێکی تردا بەڵگەی خۆ رێکخستنەوەی ئەم بزووتنەوەیە بوو، کە توانیبویان گرفتە ناوخۆییە تورکییەکان بقۆزنەوەو سوود لەو بارودۆخە ناهەموارە وەربگرن کە تورکیا پێیدا تێپەری دەکرد. لەبەر ئەمە دەکرێت بڵێین بەگەڕکەوتنەوەی بزووتنەوەی کوردی گورو تینێکی بە بەر پەیوەندییەکانی تورکیا- عێراق دا کردەوە، کە خودی ئەم جۆرە پەیوەندییانە بەشێك بوو لە سیاسەتی عێراق لە باشووری کوردستان، بە جۆرێك عێراق دەیخواست هاوپەیمانە کۆنەکانی کە هاودەنگییەکی نەگۆڕیان لەپاکتەکانی سەعدئاباد و بەغداد سەبارەت بەکێشەی کورد نواندووە، بەشێوازێکی نوێ زیندوو بکاتەوە.

تورکیا پێشوازیی لەپرۆژەی نوێی عێراقی کرد، لەبەرئەوەی ئەم پرۆژەیە لەگەڵ پرۆژە ئابوریەکانی تەریب بوو، لە ١٩٧٦دا رێکەوتنێکی ئابووری لەنێوان تورکیاو عێراق بەسترا[2] کە لەناوەرۆکدا، هەردوو لا لەسەرناردنە دەرەوەی نەوتی عێراق بەناو خاکی تورکیا بۆ سەر دەریای ناوەڕاست و لەرێگەی لوولە نەوتییەکان رێکەوتن[3]، دووساڵ دواتر لە ١٩٧٨ سەرەك کۆماری عێراق ئەحمەد حەسەن بەکر، لە ئەنقەرە رێکەوتنێکی دیکەی لەگەڵ تورکیادا واژۆ کرد، تیایدا باس لەنەهێشتنی هەر جۆرە گرفت و لەمپەرێك لە بەردەم رێکەوتنی ١٩٧٦ دا کرا بوو[4] . لەناو ئەو گرفتانەش، کێشەی کورد بوو کە لەمادەی ٤ دا هەماهەنگی هەردوولا بۆ دژایەتیکردنی بەپێویست زانرا[5]، هەر لەم جۆرە رێکەوتنە لە ساڵی ١٩٧٩دا سەرۆك ئەرکانی تورکیا کەنعان ئیڤرین رێکەوتنێکی سەربازی لەگەڵ عێراق واژۆ کرد. لە سەرو

---

1 نەشیروان مستەفا ئەمین: لەکەناری دانوبەوە بۆخڕی ناوزەنگ، ل/٢٧٧-٢٩٥، دیڤد ماکداول: مێژووی هاوچەرخی کورد، ل/٥٦٦-٥٦٧.

2 ابراهیم خلیل احمد واخرون: ترکیا المعاصر، ل/٢٢٧.

3 فلیب روبنسن: ترکیا والشرق الاوسط، ل/٧٧.

4 ابراهیم خلیل واخرون: ترکیا المعاصر، ل/٢٢٧.

5 جلیل خلیل واخرون: الحرکة الکردیة فی العصر الحدیث، ل/٣٠٠.

بەندی ئەم جموجۆڵەو ڕێکەوتنە دیپلۆماسییانەی نێوان عێراق‌و تورکیادا، دەتوانین بڵێین ئەگەر کێشەی کورد لە ١٩٢٦-١٩٧٦ پەیوەندیی بە ئاشتی‌و ئاسایشی هەردوو دەوڵەتی تورکیاو عێراقەوە بوو بێت، ئەوا لەڕێکەوتنی ١٩٧٦ بە دواوە کێشەی کورد پەیوەندیی بە زامنکردنی بەرژەوەندییە ئابورییە باڵاکانی ئەم دوو دەوڵەتەوە هەبوو، بە مانایەکی تر کێشەی کورد لە باشووری کوردستان بۆ هەریەك لە عێراق و تورکیا لە پرسێکی سیاسیەوە بەرەو کێشەیەکی سیاسیی‌و ئابووری هەنگاوی هەڵگرت‌و هەردوولا ئەو تێگەیشتنەیان بۆ پەیدا بوو کە هەڕەشەی کورد ئەگەر سەرکوت نەکرێت ئەوا جگەلە ئاسایشی نەتەوەی، زیان لە بڕبڕەی ئابووری هەردوو دەوڵەت دەدات[1] .

لە بەرامبەر ئەم جۆرە ڕێکەوتنانەی نێوان تورکیاو عێراق، گەلێك ڕووداوی نوێی لەناکاو کاریان لەسەر جۆری پەیوەندییەکانی نێوان تورکیاو عێراق کرد، لەوانە ڕووخانی ڕژێمی شاهانەی محمد رەزا شا١٩٤١-١٩٧٩ لە ١٢/فەبرایر/١٩٧٩ وەك هاوپەیمانێکی ڕۆژئاواو جێگرتنەوەی ڕژێمێکی ئیسلامی بە ڕابەرایەتی ئایەتوڵڵا خومەینی ١٩٧٩-١٩٨٨، هەروەها دەست پێکردنی جەنگی کەنداوی نێوان عێراق‌و ئێران لە ٢٢/ سێپتەمبەر/١٩٨٠دا کە بووە هۆی ئەوەی ئاستی ستراتیژی تورکیا، وەك تاکە دەوڵەتی بەهێز لە ناوچەکە، بۆ وڵاتانی ڕۆژئاواو ئەمەریکا بەرز ببێتەوە، لیرەدا کودەتای ١٢/سێپتەمبەر/١٩٨٠[2] تورکیا شێوە سەقامگیرییەکی سیاسیی لەناوخۆو دەرەوەدا، بە تورکیا بەخشی‌و وای کرد کە لە ئاستی داواکراوی ڕۆژئاوادا بێت[3] .

لەم جەنگەدا باشووری کوردستان،پێگەیەکی ستراتیژی پەیدا کرد، بۆ عێراق‌و ئێران وەك دوو دەوڵەتی شەڕکەر، هەروەها بۆ تورکیا وەك دەوڵەتێك کە سنوورەکەی لە باشووری کوردستاندا لەگەڵ هەردوو دەوڵەتی شەڕکەر عێراق،ئێران دا بەریەك دەکەوتن.

باشووری کوردستان لەماوەیەکی کەمدا بۆ هەریەك لە تورکیاو عێراق، لە یەکەمین جەنگی کەنداودا ١٩٨٠-١٩٨٨ بوو بەناوچەیەکی مەترسیدار، ئەمەش بەهۆی:

---

1 جرجيس حسن: تركيا استراتيجية الامريكية بعد سقوط الشاه، بدون مكان طبع، ١٩٩٠، ص٩٥.

2 ئەم کودەتایە لەسەر دەستی سەرەك ئەرکانی تورکیا کەنعان ئفرین کرا، هۆکارەکانی وەك لە یەکەم بەیانی سەربازیدا ڕاگەیەنرا" دەوڵەت و دامو دەزگاکانی لە کارکردندا دەسەوسان ڕاوەستاون، پارتە سیاسەییەکان لەڕووی کۆدەنگییان لەسەر چارەسەرکردنی کێشەکانی وڵات لاوازن، لە ئەنجامدا گرووپە جوداخوازەکان چالاك بوون،کۆنە پەرستەکانیش زیاتر گەشەیان کردووە" ، نوبار هوفسبيان واخرون، ل/٢٠٣.

3 جرجيس حسن: تركيا في الاستراتيجية الامريكية بعد سقوط الشاه، ل/٤٥-٥٨.

١. سنووری رۆژهەڵاتی باشووری کوردستان، کە بەشێکی گەورەی سنووری رۆژهەڵاتی عێراقو بەرەیەکی گەرمی شەرەکە بوو، دۆخێکی لەباری پێك هێنا بۆ بزووتنەوەی کورد لە باشووری کوردستان، بە جۆرێك ئەم بزوتنەوەیە لە رووی چەك وچەکدارو بنکەی جەماوەری بەهێز بوو، کە ئەنجامەکەی بە شێوەیەك بوو هێزی شەڕکەری پارتە کوردییەکان کەبە پێشمەرگە ناسرا بوون، توانییان گەلێك ناوچە سنووریەکانی عێراق لەگەڵ تورکیاو ئێران بگرنە دەست، ئەمە بۆ خۆی خاڵی رەخنە گرتنی تورکیا بوو لە عێراق، کە عێراق کۆنترۆڵی ناوچە سنووریەکانی لەدەستداوە[1] .

٢. بەهێزبوونی بزووتنەوەی نەتەوایەتیی کورد لە باشووری کوردستان، تەریب بوو لەگەڵ پەیدابوونی چالاکیی چەکداریی پارتە کوردییەکانی تورکیا، کە ئەمەش مایەی مەترسی بوو بۆ تورکیا، بەتایبەت کاتێك لە کۆتایی ساڵی ١٩٨٠دا سوپای تورکیا دەستی بەسەر بنکەیەکی گروپی کاوە دا گرت کە گرووپێکی چەپڕەوو شۆڕشگێڕ بوون، جگە لە چەكو تەقەمەنی، چەندین بڵاوکراوەو پلانو نەخشەی دەستکەوت باسیان لە دامەزراندنی دەوڵەتێکی کوردی لە کوردستانی گەورەدا دەکرد[2] .

٣. سوپای عێراق بەتەواوی خۆی یەکالا کرد بۆوە بۆ بەهێزکردنی سنوورەکەی بە رووی سوپای ئێراندا، ئەمە هۆکار بوو کە هێزی عێراق لە سنوورەکانی لەگەڵ تورکیادا نەتوانێت بەر بەچالاکی پێشمەرگەی پارتە کوردییەکان بگرێتو هێزی کوردی لەم نێوەندەدا توانی ئەو ناوچەیە بەکار بهێنێت نەك تەنها بۆ پێشمەرگەکانی باشووری کوردستان، بەڵکو کردی بە بنکەیەك بۆ خۆسازدانی پارتی کرێکارانی کوردستان PKK، کە لەو کاتەدا وەك پارتێکی کوردستانی باکوور لە قۆناغی گواستنەوەدا بوو لە نهێنییەوە بۆ ئاشکرا، مەسعود بارزانی لە ١٩٨١دا رێکەوتنێکی لەگەڵ عەبدوڵلا ئوج ئالان واژۆ کرد، بەو پێیە هەردوولا خەبات لە دژی دوژمنی هاوبەش بکەن کە تورکیاو عێراقە[3] . ئەنجامی هەموو ئەم هۆکارانە عێراقو تورکیا لە ئەنقەرە لە ١٩٨٢ رێکەوتنێکیان بە ناوی ڕاوەدوونانی گەرم ، المطاردة الساخنة واژۆکرد کە تیایدا هاتبوو:

١. رێگە بە هێزی سەربازی هەردوولا دەدرێت بۆ ماوەیەکی دیاریکراو کە زیاتر نەبێت لە ٣ رۆژ بە قووڵایی ١٧ کیلۆ مەتر بچنە ناو خاکی یەکدیەوە.

---

1 روبرت ولسن: المسألة الكردية، ل/٤٨.

2 ابراهيم داقوقي: اكراد تركيا، دار المدى، دمشق، ٢٠٠٣، ل/٢٠٨.

3 روبرت ولسن: المسألة الكردية، ل/٤٨.

٢. بەمەبەستی لەناوبردنی کاری کۆمۆنیستیو بیرو چالاکی روخێنەرو تێکدەرانەو کاری سنوور بەزاندن، هەردوولا هاوکارییو هەماهەنگی ئەمنیو زانیاری گۆڕینەوە لە نێوانیاندا دژی ئەو کەسانە دەکەن کە بەو کارانەی پێشو هەڵدەستن.

٣. بەدەستەوەدانی تاوانباران‌و ڕێگەدان بە دادگا ئاسایشەکان بۆ بەدواداچونی کەسانی تاوانبار لە خاکی یەکتریدا.

٤. عێراق بڕی تێچونی هەموو جوڵەیەکی سەبازی تورکی لە ناو خاکی خۆیدا لە ئەستۆ دەگرێت[1].

بە تێڕوانین بۆ ئەم ڕێکەوتنە دەبینین تەواو بە قازانجی تورکیا لاسەنگە، چونکە بەهۆی ئەوەی عێراق لە بارودۆخێکی شەڕدا بوو، بەزاندنی سنووری تورکی لەلایەن عێراقەوە ئەگەرێکی لاواز بوو، لە کاتێکدا کشانی سوپای تورك بۆ ناو خاکی عێراق، بەهۆی بوونی هەڕەشەی کوردی لە باشووری کوردستانەوە، هەمیشە لە ئانوساتدا بوو، سەرەڕای ئەمە لە خاڵی چوارەمی ڕێکەوتنەکەدا بە ئاشکرا دیارە عێراق سازشی لەبەردەم تورکیا کردووەو ڕێگەی بۆ خۆش کردووە سنوورەکەی ببەزێنێت، بە بێ ئەوەی هیچ ئەرکێکی مادی لەسەر تورکیا بکەوێت. عێراق بەم کارەی بە فەرمی چارەسەری مەلەفی کوردیو بەرگرتن لە بە هێزبوونی هێزی پێشمەرگەی کوردستان لەسنووری لەگەڵ تورکیا، دەداتە دەست سوپای تورکیا.

هاوکاریی عێراق-تورکیا زۆری نەبرد لە ١٩٨٣دا لەچوارچێوەی ڕێکەوتنێکەوە گواسترایەوە بۆ مەیدانی پراکتیکی، ئەمەش چەند پاڵنەرێکی هەبوو، لەوانە مۆرکردنی بەیاننامەی تەرابلوس لە نێوان ئۆپۆزسیۆنی عێراقیدا کە تیایدا بەهێزترین گرووپ لەڕووی چەکدارییەوە هێزە کوردیەکان بوون، لەم کۆنگرەیەدا بڕیار لەسەر کارکردن لە پێناو رووخاندنی ڕژێمی عێراق بە پشتبەستن بە دەوڵەتە عەرەبییەکانی وەك سوریاو لیبیا درا[2]. لە لایەکی تریشەوە سوپای ئێران لە هەمان سال بە چاوساغیو پێشرەوی پێشمەرگەکانی پارتی دیموکراتی کوردستان لە ناوچەی حاجی ئۆمەرانەوە بۆ ناو قولایی باشووری کوردستان هێرشی دەستی پێکرد[3] سەرباری ئەمە تورکیا زانیاریی پەیدا کرد کە پارتی کرێکارانی کوردستان، ئەندامەکانی لە سوریاوە رەوانەی سەر سنووری عێراق-تورکیا دەکات بۆ ئەوەی ئامادەبن لەناو تورکیادا گورزی خۆیان بوەشێنن، بەم جۆرە بەرژەوەندی هاوبەشی تورکیاو

---

1 جرجس حسن: تركيا في الاستراتيجية الامريكية بعد سقوط الشاه، ل/٦٦، جليلي جليل واخرون: الحركة الكردية، ل/٣٠٤.

2 حامد محمود عيسى: المشكلة الكردية، ل/٢٧١.

3 میدڵ ئیس وۆچ: جینۆساید لەعێراق، ل/٨٥.

عێراق لە باکوورو باشوور بەرامبەر وەستان لە دژی ئێران‌وسوریا لە رۆژهەڵات‌و رۆژئاوا، باشووری کوردستانیش بوو بەچەقی پیکدادانی بەرژەوەندییە دژەکان، هاوکات تورکیا لە لایەن رۆژئاواوە رێگەی پێ درابوو لە کاتی مەترسی دەست بەسەردا گرتنی سوپای ئێرانی بۆ کێڵگە نەوتییەکانی کەرکوک‌و مووسڵ، ئەو ناوچانە لە مەترسی بپارێزێت‌و کۆنترۆڵی بکات[1] . ئەمانە هۆکارگەلێك بوون لە٢٦٠-٢٨/ مایۆ/١٩٨٣ سوپای تورکی لە ژێر ناوی ئێکسپریس ٨٣ و بە ناوی دەستگرتن بەسەر چالاکیی جوداخوازەکان، بە قووڵای ٢٥ میل سنووری عێراقی بەزاند[2] و چەندین پێشمەرگەی کوشت[3] .

هاتنە ناوەوەی سوپای تورکی بۆ ناو باشووری کوردستان گەلێك پاشماوەی سەلبی لەسەر ناوچەکە بەجێهێشت کە ئەمانە بوون:

١. تورکیا بە فەرمی دەستی لەباشووری کوردستان کرایەوەو بەو ئاواتە گەیشت کە لە سەرەتای دروستبونی دەوڵەتی عێراقییەوە پلانی بۆ دادەنا، ئەوە بوو تا ١٩٨٧ سێ جاری تر بە هەمان شێوە سنووری بەزاند[4] .

٢. کارتی کوردی لە یەکەمین جەنگی کەنداودا تێکەڵ بە کارتی نەوت بوو، لێرە بەدواوە بزووتنەوەی نەتەوایەتیی کوردی لە باشووری کوردستان لە لایەن هاوپەیمانەکانی تورکیاوە کە رۆژئاواو ناتۆ بوون، وەك هاوپەیمانێکی ئێران دەبینران‌و هەر نزیك بوونەوەیەکی هێزی کوردی لە کێڵگە نەوتییەکانی کەرکوك، تورکیای سەرپشك کرد بۆ چونە ناو باشووری کوردستان.

٣. حکومەتی عێراق لە گێژاوی ئەم هاوکێشە سیاسییانەی لە باشووری کوردستاندا رویداو لەپای هاریکاریی پ.د.ك بۆ ئێران، ٨ هەزار کەسی لە خێڵەکانی بارزان رەشەکوژ کرد[5] ، ئەمەش بەبێ گرفت بۆی چووە سەرو لەناو رووداوەکانی یەکەم جەنگی کەنداودا ون بوو، کە عێراقی هاندا لە ساڵانی دواتر چاو نەترسانەو بوێرانە بە بەهانەی جەنگ، دەستی بە شاڵاوی جینۆ ساید لە دژی کورد بکات.

٤. لێدانی بزووتنەوەی کوردی لەباشووری کوردستان بەپێی رێکەوتنێکی عێراق-تورکیا، تەنها پرۆسەیەك نەبوو دژی بزووتنەوەی کوردی لە باشوورو باکووری کوردستان، بەڵکو دژی

---

1 جرجيس حسن: تركيا فى الاستراتيجية الامريكية، ل/١٠٠.

2 روبرت نولسن: المسألة الكردية، ل/٤٨.

3 دیڤد ماکداول دەڵێت ژمارەی کوژراوەکان ٣٠٠ پێشمەرگە بوون" بروانە: مێژووی هاوچەرخی کورد، ل/٥٧١.

4 جرجيس حسن: تركيا فى الاستراتيجية الامريكية، ل/١٠٢-١٠٤.

5 کریس کوچیرا: بزووتنەوەی نەتەوەی کورد، بەرگی یەکەم، ل/٦٨.

هەر جۆرە بەرەیەکی یەکگرتوی کوردی هەر چوار پارچەکە بوو، کە ئەگەری دروست بوونی هەبوو، مەترسی ئەوەی لێدەکرا کە بە زەبری هێز، ئەم بەرەیە گۆڕانکاری لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا ئەنجام بدات[1] .

دوابەدوای ئەم ڕووداوانە لە ٣/دیسەمبەر/١٩٨٣ دا حکومەتی عێراق لەگەڵ ی.ن.ك بە سەرۆکایەتیی جەلال تاڵەبانی دەستی بە گفتوگۆ کرد[2]، لەگەڵ نزیکبوو نەوەی کەمتر لەچەند ڕۆژێك بۆ ئەوەی ڕێکەوتنەکە واژۆ بکرێت، وەزیری دەرەوەی تورکیا گەیشتە بەغداو هۆشداریدا، ئەگەر عێراق لەگەڵ کوردا بگەنە ڕێکەوتنێك ئەوا تورکیا لوولە نەوتییەکانی کەرکووك-ئەسکەندەرونە دەبەستێت[3]، ئەم هەڵوێستەی تورکیا بە ئاشکرا روون بوو، کە جگە لەوەی نەیدەویست کورد لە عێراقدا بە ناوی بەدەست هێنانی ئۆتۆنۆمیەوە لە ناوچە نەوتیەکانی کەرکووك نزیك بکەوێت، لە لایەکی تریشەوە کورد لەجەنگی عێراقی- ئێران بە هاوپەیمانی ئێران ناسرا بوون، ئەمەش دەبووە هۆی بەهێز بوونی تای تەرازوی هێزی سیاسییو سەربازیو ئابووری بە قازانجی ئێران، دواجار بە سوودی ئێرانو بەزیانی عێراقو تورکیا کۆتایی دەهات. لەم خاڵەوە دەرکەوت تورکیا مەبەستی یەکلایی کردنەوەی شەڕ نەبوو، بەڵکو ویستی لەسەر بەردەوامبونی شەڕ بوو، کە بەو هەڵوێستەی، گفتوگۆی نێوان کوردو عێراقی شکست پێهێنا لە ١٥/یەنایر/١٩٨٥[4] .

ی.ن.ك لە ١٩٨٦دا، ڕێکەوتننامەیەکی ستراتیژی لەگەڵ ئێراندا واژۆکرد، بەپێی ڕێکەوتنەکە ئێران تەواوی هاریکاری خۆی بۆ ی.ن.ك لە ڕووی پڕچەك کردنەوە دەربری[5]، کە ئەمە هۆکاری سەرەکی بوو بۆئەوەی بە پشتیوانی هێزی تۆپخانەی ئێران هێرشێکی ٢٥٠٠ پێشمەرگەیی بکاتە سەر بیرە نەوتیەکانی کەرکووك لە ١٠/ئۆکتۆبەر/١٩٨٦[6] .دەستبەجێ تورکیا ڕایگەیاند نەوتی کەرکووك کەوتۆتە ژێرباری هەڕەشەی هێزی کوردی[7] . بە هۆی ئەم ڕووداوەوە ویلایەتە یکگرتوەکانی ئەمەریکا لە ٧/ئۆکتۆبەر/١٩٨٦دا ڕەنگی سەوزی بە تورکیا دا، لە کاتێکدا ئەگەر نەوتی کەرکووك کەوتە بەر مەترسی ئێران ئەوا بۆ تورکیا ڕەوا

---

1 صبرية احمد لافى: الاكراد فى تركيا، جامعة المستنصرية، معهد دراسات الاسبوية الافريقية، ١٩٨٥، ل/١٣١-١٣٣.

2 ریباز: قەندیل بەغدای هەژاند ١٩٨٠-١٩٨٨، بەشی دووەم، چاپخانەی وەزارەتی ڕۆشنبیری هەولێر ١٩٩٣، ل/٩٢.

3 خليل ابراهيم الناصرى: التطورات المعاصرة فى العلاقات العربية-التركية، مطبعة الراية، بغداد.١٩٩٠ ل/٢٢٥.

4 روبرت ولسن، المسألة الكردية ل/٤٥.

5 کریس کوچیرا: بزووتنەوەی نەتەوایەتییی کوردی، بەرگی یەکەم، ل/٧٧-٧٨. دیڤد ماکداول: مێژووی هاوچەرخی کورد، ل/٥٧١.

6 ڕێباز: قەندیل بەغدای هەژاند،١٨١-١٨٢.

7 یوسف گۆران: سیاسەتی تورکیا لەکوردستانی عیراقدا ١٩٩٠-٢٠٠٠، گۆڤاری سەنتەری لێکۆڵینەوەی ستراتیژیی کوردستان ، ژ٣، ساڵی نۆیەم، ٢٠٠١، ل/٤٨-٤٩.

دەبێت کە دەست بەسەر ئەوناوچانەدا بگرێت. هەرچەندە تورکیا ئامادەیی خۆی بۆ هەر دژە هێرشێکی ئێرانیو کوردی دەربڕی، بەڵام پرۆژەی ئەمەریکای ڕەتکردەوە چونکە لەو باوەڕەدا بوو خۆی دەخاتە گێژاوی شەڕی کەنداوو کێشەی کورد لە باشووری کوردستان، کە کۆتاییەکەی ڕوون نیە، هاوکات ئێران ڕایگەیاند کە نیازی دەست بەسەراگرتنی باشووری کوردستان باکووری عێراق ی نییەو هاوڕێ لەگەڵ ئەمانەدا عێراق. تورکیای دڵنیا کردەوە کە دەتوانێت یەکێتیی خاکی عێراق بپارێزێت[1]. سەرباری هەموو ئەمانە و لەم کێشمە کێشمە دیپلۆماسیەی نێوان وڵاتە ناوچەییەکان لەسەر باشووری کوردستان، کارتی ئەمەریکا ئاشکرا بوو، کە دەخوازێت لە هەموو بارودۆخێکدا نەوتی باشووری کوردستاني لە چنگ دەرنەچێت.

لە کۆتایی ساڵەکانی یەکەم جەنگی کەنداودا حکومەتی عێراق بە ناوی پاراستنی یەکپارچەیی عیراقو لەناوبردنی گێرەشێوێنەکان پرۆسەی جینۆسایدی لە کوردستاندا ئەنجامدا، کە ۱۸۲ هەزار کەسی بە ناوی عمليات الانفال لە بیابانەکانی باشووری عێراقدا سەرنگوم کردو ٥ هەزار کەس لە شاری هەڵەبجە کەوتنە بەر گازی کیمیاویو ئەم پرۆسەیە دووساڵی کۆتایی شەڕی خایاند[2]. لێرەوە کێشەی کورد بەرگێکی نوێی پۆشی، ئەوەبوو لە پرسێکی سیاسییو ئابورییەوە گۆڕا بۆ پرسیێکی مرۆڤانە. جەلال تاڵەبانی بە سەردانێکی فەرمی وەك نوێنەری پارتە کوردەکانی عێراق کە خۆیان لە چوارچێوەیەکدا ڕێکخستبوو بە ناوی بەرەی کوردستانی سەردانی واشنتۆنی کرد، مەبەستی سەردانەکەی بەکارهێنانی کارتی جینۆساید بوو بۆ ئەوەی ئەمەریکا ئاوڕێکی مرۆڤدۆستانە لە کوردی باشووری کوردستان بداتەوەو ڕووی ڕاستی ڕژێمی عێراق بۆ جیهان بە گشتیو ئەمەریکا بە تایبەتی ئاشکرا بکات، لەم سەردانەدا جەلال تاڵەبانی چاوی کەوت بە لێپرسراوی بەشی باکووری کەنداوی فارسی، بەرپرسی کاروباری عێراق یاریدەری وەزیری مافی مرۆڤ، سەرۆکی لیژنەی پەیوەندییە دەرەکییەکان لە کۆنگرێسی ئەمەریکی[3].

ئەم چالاکیە دیبلۆماسییەی سەرکردایەتیی کورد لە ڕێی بەکارهێنانی جینۆسایدەوە مایەی نارەزایی تورکیا بوو، بە تایبەت کاتێك جەلال تاڵەبانی ڕایگەیاند کە ڕەخنە لە تورکیا دەگرێت لە رووی شێوازی مامەڵەکردن لەگەڵ کورددا، هەروەها پەیوەندییەکانی خۆی لەگەڵ پارتە کوردییەکانی تورکیا نەشاردەوە، تورکیا بەتوندی ڕەخنەی لە ئەمەریکا گرت کە

---

1 بۆ زانیاری زیاتر بڕوانە جرجيس حسن: تركيا فى الاستراتيجيه الامريكيه، ل/١٠٥-١١٤.

2 بۆ زانیاری زیاتر بڕوانە: دیڤد ماکداول: مێژووی هاوچەرخی کورد، ل/٥٧٨-٥٩٢.

3 پيترو كالبريت: الحرب الاهلية فى العراق: تقرير قدم فى مارت ١٩٩١الى لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ الامريكى، مركز دارستان الكردية، عدد ١ ، اربيل، ١٩٩٢، ل/٤٤.

له واشنتۆنەوە ڕێگا بەوتاری سیاسیی کوردی لە دژی تورکیا دەدرێت‌و ئەم هەڵوێستەی ئەمەریکای بە هاندانی کورد ناوزەد کرد لە ناوچەکەدا. لە بەرامبەردا ئەمەریکا لە سەرزاری وەزیری دەرەوەی ڕایگەیاند، داواکاری کورد پێویستە لە سنووری دەوڵەتی عێراقدا بێت‌و ئەمەریکا دەست لە کاروباری ئەو دەوڵەتانە وەرنادات[1] و بەفەرمی بە تورکیای ڕاگەیاند ئەمەریکا بڕیاری داوە هیچ پەیوەندییەکی ڕاستەوخۆ بە ئۆپۆزسیۆنی عێراقییەوە نەکات[2] . تورکیا بەمە توانی بۆ ماوەیەك کارتی جینۆساید لەدەست سەرکردایەتیی کورد دەر بکات. بە جۆرێك تاکاتی دووەمین جەنگی کەنداو لە ۱۹۹۰-۱۹۹۱ نەیانتوانی بەکاری بهێنن.

لەدوای کۆتایی هاتنی یەکەم جەنگی کەنداو پەیوەندییەکانی نێوان عێراق و تورکیا لە رووی سیاسیەوە، تووشی بار گرژی بوو،تورکیا مەترسی پرچەکبوونی سوپای عێراقی هەبوو کە خاوەنی چەندین جۆر چەکی ناباو بوو لە بەرامبەردا عێراق نارازی بوو بە سیاسەتی بەکارهێنانی تورکیا بۆ ئاوی دیجلەو فورات، هاوڕێ لەگەڵ ئەمانەدا کێشەی کورد لەم گرژبوونەدا رۆڵی هەبوو[3] . حکومەتی عێراق دوای ۱۷ رۆژ لە وەستانی جەنگی کەنداو لە ۲۵/ ئۆگستۆس/۱۹۸۸، دەستیکرد بە کێومالکردنی ناوچەکانی باشووری کوردستان، بە تایبەت لە سنووری عێراق-تورکیا بە مەبەستی ریشەکێش کردنی هێزی پێشمەرگەو ئەو لادێ نشینانەی کە یارمەتییان دەدان، سوپای عێراق لەم پرۆسەیەدا چەکی کیمیاوی بەکار هێنا وەك تۆڵەیەك بۆ ئەو یارمەتییانەی کە پارتە کوردییەکان پێشکەشی ئێرانیان کرد بوو لە جەنگدا[4] . حکومەتی تورکیا لە بەرامبەر شەڕی دژە کورد کە لەلایەن عێراقەوە بەرپا کرابوو، خۆی لەبەردەم دووڕیانێکدا بینیەوە کە ئاراستەکەیان پێچەوانەی یەکتری بوون، لەلایەك یەکپارچەیی عێراق‌و سەرکوتکردنی بزووتنەوەی نەتەوایەتی کوردی لەلایەن حکومەتی عێراقەوە بەرز دەنرخاند، لەلایەکی دیکەشەوە پرۆسەی رەشەکوژی رژێمی عێراق لە دژی خەڵکی باشووری کوردستانی بەکارێك دادەنا کەنەك تورکیا، بەڵکو جیهان ناتوانێت چاوپۆشی لەم کارە بکات. ئەوە بوو زیاتر لە ٦٠ هەزار ئاوارەی کورد، چوونە ناو خاکی تورکیا. لەپاڵ ئەوەی تورکیا لەژێر فشارێکی ناوخۆیی‌و دەرەکیدا ڕێگەی هاتنە ناوەوەی ئاوارەکانی دا بەڵام لەگەڵ ئەمەشداو بۆ نیگەران نەبوونی عێراق لەهەڵوێستی تورکی لەمەڕ

---

1 خلیل ابراهیم الناصری: التطورات المعاصرة فی العلاقات، ل/۲٥٦-۲٥۷.

2 پیترو کالبریت: سەرچاوەی پێشو، ل/٤٤.

3 فیلیب روبسن: ترکیا والشرق الاوسط، ل/۸۰.

4 پیترو کالبریت: هەمان سەرچاوەی پێشو، ل/٤۱.

ئاوارەکانو بۆ هاوسەنگکردنی هەڵوێستی خۆی بەرامبەر عێراق، تورکیا نکۆڵی لەوە کرد کە چەکی کیمیاوی دژی کوردەکانی پەڕاگەندەی تورکیا بەکار هاتبێت[1] .

حکومەتی عێراق رەخنەی لە هەڵوێستەی کردنەوەی سنوورەکانی تورکیا بە رووی ئاوارەکان گرتو داوایکرد سوپای عێراق مافی خۆیەتی خاکی تورکیا بەپێی رێکەوتننامەی ١٩٨٢ بەکار بهێنێت بۆ راوەدوونانی کوردو ئاوارەکان دەستگیر بکاتو راپێچی عێراقیان بکاتەوە، بەڵام وەزیری بەرگری تورکی لە ٢٨/ئۆگستۆس/١٩٨٨ رایگەیاند، لەژێر هیچ پاساوێکدا رێگە بە سوپای عێراق نادرێت خاکی تورکیا بەکار بهێنێت[2]، لێرەدا عێراق پشتراسبووەوە کە تورکیا رێکەوتنی ١٩٨٢ی یەك لایەنە بۆ سوودی خۆی لەباشووری کوردستاندا بەکارهێناوەو ئامادە نییە عێراق بە هیچ جۆرێك ئەو رێکەوتنە لەناو خاکی تورکیادا بەکار بهێنێت، بۆیە بە فەرمی پاشەکشەی لەو ریکەوتنامەیە راگەیاند.

ژیانی ئاوارەکان لە تورکیا بە بارودۆخێکی نالەباردا تێدەپەڕی، تورکیا لە بڕیارێکدا، هەموو ئەو پەنابەرانەی بە میوان لە قەڵەمداو مافی پەنابەرێتی پێ نەدان، ئەمە لە پێناوی ئەوەدا بوو کە شوێنو جێگەیان بە شێوەیەکی سادەو ساکار بۆ دروست بکات ،هاوکات لە مافی خوێندنو ئیش کردنو نیشتەجێبوونی خۆویستانە لەناو تورکیادا دایانماڵێت[3]. هەروەها تورکیا کاتێك زانی کۆمەکی مرۆیی پێویستی لە رۆژئاواوە بۆ ئاوارە کوردەکان بەدەست ناگات، ئاوارەکانی هاندا کە تورکیا جێبهێڵن، ئەوە بوو هەندێکیان روویان کردە سوریاو هەندێکی تر بەبێ ئاگایی ئێران رەوانەی ناو سنووری ئێران کرانو رێگای لەوانەش نەگرت کە بەرەو یۆنان رۆیشتن، لە کۆتاییدا ئەوانەی کە تا ١٩٨٩ لە ناو تورکیادا مابوونەوە ژمارەیان ٣٦ هەزار کەس بوو بەسەر ئۆردوگاکانی دیاربەکرو ماردینو موش دابەش کران. هەرچەندە ژیانی ئەو ئاوارانە گەلێك ناخۆش بوو، بەڵام دەست گەیشتنی کەناڵەکانی راگەیاندنو رێکخراوە مرۆڤدۆستەکان بە ئاوارەکان، کەم تازۆر دەنگی کوردی گەیاندە رۆژئاوا، رۆژنامەنووسەکانو رێکخراوەکان راستەوخۆ لە زاری ئەو کوردانەوە رووداوی رەشەکوژی حکومەتی عێراقیان بۆ جیهانی دەرەوە دەگواستەوە، رێکخراوی HRW راپۆرتێکی لەسەر کوردستانی باشوورو سیاسەتی سەدام حسین و کیمیابارانی ناوچە کوردییەکانو ژیانی رۆژانەی ئاوارە کوردییەکانی تورکیای بڵاوکردەوە[4] .

---

1 لازریف و ئەوانی تر: کوردستانی هاوچەرخ، وەرگێڕانی: گوشاد حەمە ئەمین، چاپخانەی ئاراس، هەولێر، ٢٠٠٥، ل/ ٦٤

2 Human Rights Watch: What Happened To The Iraqi Kurds? March 11, 1991. www.hrw.org

3 شیری لیدز: گشتی کردستانی ترکیە، ترجمەی: ابراهیم یوسف، ١٣٨٢، ل/٢٢٨.

4 شیری لیدز: گشتی کردستان ترکیە، ل/٢٠٦-٢٣٤.

بەشی سێیەم

سروشتی پەیوەندییە سیاسییەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و تورکیا لە ١٩٩١- ١٩٩٨

تەوەرەی یەکەم

پەیوەندیی سیاسیی نێوان هەرێمی کوردستانو تورکیا

لە قۆناغی بەرەی کوردستانیدا

١٩٩١-١٩٩٢

سەرەتای دووەمین شەڕی کەنداو دەگەڕێتەوە بۆ ئەو وتارەی سەرەك کۆماری عێراق سەدام حسین، لە بەردەم سەرۆکی بیستو یەك دەوڵەتی عەرەبیدا رایگەیاند: "دەوڵەتی کوەیت نەوت لە رێژەی دیاریکراوی خۆی زیاتر بەرهەم دەهێنێت، ئەمە زیان لە ئابووریمان دەدات، هاوکات دەوڵەت پێویستی بە ١٠ ملیار دۆلارە، هەروەها سعودیەو کوەیت پێویستە لە ٣٠ ملیار دۆلاری قەرزی عێراق دەستهەڵبگرن"[١].

ئەم وتارە زنجیرەیەك هەوڵی دیپلۆماسی لەگەڵ جووڵەیەکی سەربازی بە دوای خۆیدا هێنا، لە بارودۆخێکی چاوەڕوان نەکراودا لە ٢ی ئۆگستۆسی١٩٩٠ کوەیت لەلایەن عێراقەوە داگیر کرا، دەستبەجێ ئەمریکا ئەو بۆچوونەی لا گەڵاڵە بوو کە ئەگەری ئەوە هەیە بەدوای کووەیت سعودیە داگیر بکرێت، لەم بارەدا عێراق دەستبەسەر ٣/١ ی نەوتی جیهاندا دەگرێتو دەبێتە بەهێزترینو مەترسیدارترین دەوڵەت لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست، لەم دەسپێکەوە ئەمریکا بڕیاری دا دوور لەوەی سعودیە پەسەندی بکات یان نا، دەبێت بەرگری لەو دەوڵەتە بکرێت[٢].

هەمان رۆژی داگیرکردنەکە، ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەیەکگرتووەکان بڕیاری ٦٦٠ ی پەسەندکرد بۆ دەستبەجێ کشانەوەی سوپای عێراقی لە کوەیت بەبێ هیچ مەرجێك[٣].

تا ساڵی ١٩٩٨ لەلایەن نەتەوە یەکگرتووەکان ٣٦ بڕیاری جۆراوجۆر لە بەرامبەر عێراق دەرکران[٤]، گرنگترینیان بڕیاری ٦٧٨ بوو، لە نۆڤەمبەری١٩٩٠، ئەنجومەنی ئاسایش هەموو رێگایەکی بۆ دەرکردنی عێراق لە کوەیت بەڕەوا لەقەڵەم دا. هاوپەیمانەکان کە لە ٣٠ دەوڵەت پێکهاتبوونو بە سەرکردایەتیی ئەمریکا لە ١٧/یەنایر-٢٤/فەبرایر/١٩٩١ لەگەڵ عێراق کەوتنە جەنگی سەربازییەوە، سەرئەنجام عێراق لەو شەڕەدا شکستی خواردو هێزەکەی

1بیار سالینجر وزمیله: حرب الخلیج ملف سری، بدون إسم المترجم، دار الزال، بیروت، ١٩٩١، ل/٤٨.

2ریتشارد کلارك، فی مواجهة جمیع الاعداء من داخل، حرب أمریکا علی الإرهاب، ترجمة ولید سعادة، دار الحوار الثقافی، لبنان، ٢٠٠٤، ل/٨٣-٨٥.

3ریاض السندی: قراءة فی قرارات مجلس الأمن، الحلقة الاولی، مجلة متین ، عدد ٧٠ ، ١٩٩٧، ل/٨٢.

4العراق: من الخوف إلی الحریة. تسلسل زمني للأحداث: الأمم المتحدة – العراق التحالف: www.uninfo.state.gov\arabic\iraq\freedom\index.htm. o Freedom 1991 - 2002

لە کوەیت دەرکراو بڕیاری ٦٨٧ی نەتەوە یەکگرتووەکانی پەسەندکرد، لەم جەنگەدا عێراق، ١٥٠ هەزار کوژراو لە سەربازو سڤیل‌و ١٧٠ ملیار دۆلار زیانی لێکەوت[1].

هەڵوێستی کورد لەم جەنگەدا لە هەڵوێستی بەرەی کوردستانی دا بەرجەستەبوو، کە بە شێوەیەکی گشتی پێشبینی ڕووداوەکانی دەکرد، بەوەی کە عێراق لاواز دەبێت‌و ڕەنگە بەرەو ڕووخان بچێت، بەڵام چارەنووسی کوردو بزووتنەوە نەتەوایەتییەکەی بەهیچ شێوەیەك ئاشکرا نەبوو، لەم سۆنگەیەوە دوو بۆچوونی جیاواز گەڵاڵە بوو:

- ی.ن.ك بە سەرکردایەتیی تاڵەبانی خاوەنی بۆچوونی یەکەم بوو، پێی وابوو ڕژێمی عێراقی بەرەو ڕووخان دەچێت‌و بزووتنەوەی کورد پێویستە لەم کایە سیاسیی‌و سەربازییەدا بەشدار بێت، لەم پێناوەدا لە سەردانێکیدا بۆ واشنتن، پێشنیاری ئەوەی کرد کە دەتوانێ سێ هەزار پێشمەرگە لە ماوەی چەند هەفتەیەك ئامادە بکات بۆ کردنەوەی بەرەی جەنگ لەباشووری کوردستان دا، هەروەها ڕێکخستنی ڕاپەڕینێکی جەماوەری سەرتاسەری لەعێراقدا بەرپا دەکات بە یارمەتی هێزە بەرهەڵستکارە عێراقییەکان، بەڵام لەلایەن کۆشکی سپی ئەمریکاوە پێشوازی لێنەکرا، تەنها دوو ئەندامی کۆنگرێس کۆبونەوەیان لەگەڵدا کرد[2] لەگەڵ ئەوەشدا ی.ن.ك پێشمەرگەی بۆ ڕووداوە خێراکانی جەنگ ئامادەکرد[3].
- پ.د.ك بە سەرکردایەتیی بارزانی لەگەڵ پارتی سۆسیالستی کوردستان، لەو باوەڕەدا بوون کە نابێت کورد بەشداری بکات، چونکە لە نێوەندی شەڕکەراندا دەبێتە سوتەمەنیی جەنگ[4]، هەروەها لەو باوەڕەدا بوون، بەشداریکردن لەشەڕی دژە عێراق دەبێتە خیانەتێکی کوردو لە مێژووی دەوڵەتی عێراقیدا تۆمار دەکرێت، ئەمەو ڕایەکی دیکەش هەبوو کە نابێت بزووتنەوەی کورد بەشداری جەنگ بکات، تا بزووتنەوەکەی بە فەرمی لەلایەن ئەمریکاو هاوپەیمانەکان نەناسرێت[5].

لەنێوان کێشمەکێشی ئەم دوو ڕایەدا ئەمریکا بایەخی بە بزووتنەوەی کورد نەدا، چونکە ئامانجی ئەمریکاو هاوپەیمانەکان دەرکردنی سوپای عێراق بوو لە کوەیت نەك ڕووخاندنی

1ماریون فاروق سلوغنت وزمیله: من الثورة الی الدیکتاتوریة، العراق منذ ١٩٥٨، ترجمة مالك النبراسی، منشورات الجمل، ألمانیا، ٢٠٠٣، ل/٣٧١.

2نادر ئینتسار: ئیتنۆ نەتەوایەتییی کورد، وەرگێرانی: عەتا قەرەداغی، ل/٣٨ -٣٩ .

3شەوکەت حاجی مشیر: چیۆەڕۆ دەروازەیەك بەرەو کوردستان، ئەوەی دیومە لەڕاپەڕینی ١٩٩١ دا، خانەی چاپ‌و بڵاوکردنەوەی قانع، سلیمانی ٢٠٠٣، ل/٨-١٠ .

4نادر ئینتسار: ئیتنۆ نەتەوایەتییی کورد، ل/٣٨-٣٩.

5کریس کۆچیرا: بزووتنەوەی نەتەوایەتییی کورد، بەرگی یەکەم، ل/١٠٣ .

رژێمی سەدام حسین[1]، جگە لەوەی ئەمریکا لە رووی زانیاری بە کۆمەڵگای عێراقیو پارتە بەرهەڵستکارەکان ئاگادارییەکی ئەوتۆی نەبوو[2]، ئەمە وایکرد خۆی لە بەرهەڵستکارانی عێراق بەهەمەوو باڵەکانیەوە بەدوور بگرێت. لەم سەروبەندەدا بەرەی کوردستانی بە ئاشکرا، لە بەیاننامەیەکدا لە سەرەتای دیسەمبەری ١٩٩٠ بێلایەنی خۆی دەربڕی[3]، بەڵام بە نهێنی دەستی بە خۆڕێکخستن کردبوو، بەتایبەتی لەگەڵ ئەندامو لایەنگرانیان لەناو شارەکانی باشووری کوردستان[4].

سەبارەت بە هەڵوێستی تورکیا لەم جەنگەدا، بێلایەنیی خۆی راگەیاند تا ئەوکاتەی عێراق لە بەرامبەریدا دەستپێشخەری شەڕ نەکات[5]، هاوکات جەختی لەسەر ئەوە کردەوە کە سەرجەم بڕیارەکانی نەتەوە یەکگرتوەکان جێبەجێ دەکات، ئەوەبوو لە ٧/ئۆکتۆبەر/١٩٩٠ بۆرییە نەوتییەکانی عێراقی لە خاکی خۆی داخست، هەروەها مۆڵەتی بە فڕۆکەکانی ئەمریکا دا کە ١٢ بنکەی وڵاتەکەی بەکار بهێنن[6]، ئەمە وەك سەرەك کۆمار ئۆزال دیاری دەکات "بۆ ئەوەیە لەسەر مێزی سەرکەوتوانی شەڕ ئامادەبین"[7].

ئەمە هەڵوێستی فەرمی تورکیا بوو، بەڵام ئۆزال بە پەنهانی دوو فایلی نوێی لەم بارودۆخەدا تاوتوێ کرد، کە فایلی ویلایەتی موسل و بزووتنەوەی نەتەوایەتی کورد بوو. لە ١٥/یەنایەر/١٩٩١ لە کۆبوونەوەی لەگەڵ سەرۆکی حکومەت یلدرم ئاقبلوت و سەرەك ئەرکانی سوپا، نەجیب تورومتای، ئەو پێشبینییەی کرد کە رژێمی عێراق دەڕوخێت، هێزی هاوپەیمانان لە باشوورەوە رووەو ناوەڕاستی بەغداد دەچن، لەم کاتەدا "بچینە باکوورو بگەینە موسڵ وکەرکووك"[8]. ئەمە لەکاتێکدا بوو کە راوێژکاری راگەیاندنی کۆشکی کۆماری کایا

1أندرو كوكبورن وزميله:صدام القادم من تحت الرماد، ولادة صدام حسين من جديد، ترجمة :علی عباس، دار المنظر، بيروت، ٢٠٠٠، ل/٧٦.

2جۆناثان راندل: أمة في شقاق، دروب كردستان كما سلكتها، ترجمة: فادي حمود، دار النهار، بيروت١٩٩٧، ل/١١٢-١١٣.

3عبدلله عسكری: مستقبل العراق بعد أزمة الخليج، مجلة ئالای ئيسلام ، عدد ٥ ، سنة ١٩٩١، ل/١١-١٢ز.

4ديڤد ماكداول: مێژووی هاوچەرخی کورد، ل/٦١٠-٦١١.

5ألكسندر بيلونوغوف: الكرملن وحرب الخليج الثانية، واشنطن تأخذ على موسكو محاولة إنقاذ الزبون القديم ، تقرير بدون مكان وسنة الطبع.

6محمد وهب السيد: أزمة إحتلال العراق للكويت، ل/١٩٤-١٩٥.

7أزاد گرمياني: القضية الكردية ومؤشرات حرب الخليج ، مجلة ئالای ئيسلام ،عدد ٥ ، ١٩٩١ ، ل/ ١٥.

8محمد نورالدين: تركيا في الزمن المتحول، ل/٢٤٥.

تۆپری راسپارد بوو بە هەڵدانەوەی دۆسیەی مێژووی کێشەی ویلایەتی موسل، ئەویش لەدوو تویی راپۆرتێکی ٤٠٠ لاپەڕەدا ئامادەی کرد[١].

هەروەها رۆژنامەکان بە ئاشکرا "نەخشەی ئۆزال"یان بڵاوکردەوە کە عێراقی بەسەر سێ دەوڵەتی عەرەبیو کوردیو تورکمانی لە یەکیەتییەکی فدراڵیدا دابەشکردبوو، پێشنیارەکانی سەرۆك کۆمار لە لایەن سەرۆکی حکومەتو سەرەك ئەرکان پێشوازی لێنەکرا، چونکە بە رای یەکەم واتە سەرۆکی حکومەت بەشداری کردنی تورکیا لە جەنگی دژە عێراق سەرکێشی بووەو دەستبەسەراگرتنی پارچەیەکی عێراق سەرکێشییەکی گەورەترە، هەروەها سەرەك ئەرکان لە وەڵامی ئەم پێشنیارەدا ئەوەی خستە روو کە ئەگەر سوپا بچێتە ئەو شوێنە ئەوا ناتوانێت بە ئاسانی دەربچێت، کە وادەکات کارەکە هەڵەبێت[٢]. هەموو ئەمانە وایانکرد سەرکردە تورکەکان لەم پێشنیارە پاشەکشە بکەنو لە بەرامبەردا سوریاو ئێران وەك دوو بنکەی بەرهەڵسکارانی عێراقی لە دەستێوەردانی یەکپارچەیی عێراق ئاگادار کردەوە، لەوە زیاتر ئۆزال رایگەیاند رێگە نادات لە دوای کۆتایی هاتنی جەنگ دەوڵەتێکی کوردی لە باکووری عێراق دابمەزرێت[٣].

دۆسیەی بزووتنەوەی نەتەوایەتیی کوردی باشووری کوردستان، فایلێکی گرنگتر بوو کە رۆژنامەنووسەکانی وەك: جنگیز چاندار و جوناسان راندل، لەگەڵ ئۆزال لە سەرەتای شەڕی کەنداو باسیان لێوە کردبوو، هەروەها رۆژنامەنووس کامەران قەرەداغی وەك کوردێکی باشووری کوردستان لە چاوپێکەوتنێکی لەگەڵ ئۆزال دا، ئەوەی بۆ روونکردەوە کە ئامانجی کورد بەدیهێنانی مافی نەتەوایەتییە لەسنووری یەکێتیی خاکی عێراق. هەریەك لەمانە پێشنیاری پەیوەندیی بەستنی تورکیای لەگەڵ ئەم بزووتنەوەیە کردبوو[٤]، لەم سۆنگەیەوە ئۆزال لەو باوەڕەدا بوو، بوونی بزووتنەوەیەکی بەهێزی کورد لە عێراق کە بەرەو هەڵوەشان دەچێت، پێدەچێت کاریگەری سەرەکی لەسەر ئایندەی عێراق پەیدا بکات، ئەمە لە کاتێکدا کورد هاوسنووری تورکیایەو لە ناوچەیەکدایە تورکیا بۆ ئاسایشی نیشتمانی لە رووی سیاسییو ئابوورییەوە بە گرنگی دەزانێت. کامەران قەرەداغی لە ئۆزالەوە ئەو پەیامەی بە سەرکردە کوردەکانی عێراق گەیاند، کە ئەو تێگەیشتنەیان لەلا گەڵاڵە بێت، تورکیا وەك

1جوناثان راِندل: أمة فى شقاق، ل/١٢٤.

2 محمد نور الدين: تركيا فى زمن المتحول، ل/٢٤٦.

3محمد وهب السيد: أزمة إحتلال العراق للكويت، ل/١٩٦ .

4ميشال نوفل واخرون: العرب والاتراك فى العالم المتغير،الجزء الاول، مركز الدراسات الأستراتيجية والبحوث والتوثيق، بيروت، ١٩٩٣، ل/١٣١-١٣٢.

دوژمنی خۆیان سەیر نەکەن، هەر بۆ پشتگیری وتەکانیك ئۆزال ئەوەی بیرهێناوەتەوە کە دایکی لە رەگەزدا کوردە[1].

سەرکردایەتیی کورد لەم بارەیەوە چاوەڕوانی ئەو هەڵوێستەی تورکیا نەبوو، چونکە سەرەڕای ئەوەی مێژوویەکی خوێناوی کورد هەیە لە سەردەستی ئەم دەوڵەتە، کەسێکی وەك تاڵەبانی ئەوەی لەلا روونو ئاشکرا بوو، تورکیا لەمپەر بووە لە بەردەم چەند هەوڵێکی کوردی لەوانە: دانوستانی ساڵی ١٩٨٤ لەگەڵ عێراق، بەنێودەوڵەتیی بوونی کێشەی جینۆسایدی کورد لە ساڵی ١٩٨٨[2]، هەروەها سەرنەکەوتنی گەشتەکەی لە نۆڤەمبەری ١٩٩٠ بۆ ئەمریکا[3].

تەریب لەگەڵ رووداوەکانی جەنگو نزیکبوونەوەی هێڵی پەیوەندیی بزووتنەوەی کوردو تورکیا، سەرۆکی ئەمریکا جۆرج بۆش ی باوك، لە ١٥/ فیبرایر/١٩٩١ بۆ پشتگیریکردنی هێرشی زەمینی سوپای هاوپەیمانان ئاماژەی بە راپەڕینی عێراقییەکان کردو وتی: "شێوازێکی تر هەیە بۆ رێگرتن لەخوێنڕشتن، ئەوەش لە رێگای دەسەڵات گرتنی گەلو سوپای عیراقو ناچارکردنی سەدام حسێنی دیکتاتۆرە بۆ دەستبەرداربونی لە دەسەڵات"[4]. ئەم راگەیاندنە بەرهەڵستکارانی عیراقی سەرلەنوێ ووریا کردەوە، هاوڕێ لەگەڵیدا پەیامێك بوو بۆ وڵاتە هەرێمیو جیهانییەکان کە داهاتوو بە قازانجی سەدام حسێن نییە.

لەبەر رۆشنایی ئەم دۆخە نوێیە ئۆزال لە ١٦/فێبرایەر/١٩٩١ جنگیز چاندار ی ناردە لەندەن بۆ سازکردنی چاوپێکەوتن لەگەڵ تاڵەبانیو موحسین دزەیی، وەك نوێنەری بارزانی، هەمان رۆژ یەکەم نامەی دەوڵەتی تورکیا لەلایەن نوسینگەی سەرەك کۆمارەوە گەیشتە دەستی کورد مەبەست کامەران قەرەداغییە، لە ناوەرۆکیدا پەیامێکی لە خۆ گرتبوو بە مەبەستی رێکخستنی کۆبوونەوەیەك نێوان تورکیاو بزووتنەوەی کورددا[5]، لە سەرویەندی رێکخستنی دانیشتنەکاندا، لە ٢٧ی فێبرایر١٩٩١ دووەمین جەنگی کەنداو راگیرا، لە ٢٨/ فێبرایر راپەڕین لەباشووری عێراق دەستی پێکردو لە ٥/مارت/١٩٩١ لە هەرێمی کوردستان هەڵگیرسا، تا رۆژی ٢٠/مارت/١٩٩١ چوار شاری گەورەی هەرێم، سلێمانیو هەولێرو دهۆكو کەرکووك ئازادکرانو کەوتنە ژێر دەسەڵاتی بەرەی کوردستانی.

1رۆژنامەی کوردستانی نوێ: ژمارە/١٢٥ ، ١/٤/١٩٩٦.

2بڕوانە بەشی دووەم تەوەرەی سێیەم.

3أزاد گرمیانی: القضية الكردية، ل/١٤.

4علي الشمراني: صراع الاضداد المعارضة العراقية بعد حرب الخليج، دار الحكمة ، لندن، ٢٠٠٣، ل/ ١٧٩.

5رۆژنامەی کوردستانی نوێ: ژمارە/١٢٥١ ، ١٠/٤/١٩٩٦.

ڕێکەوتی کۆبونەوەکان ٩-١٠/مارت/١٩٩١ بوو، کە تاڵەبانیو موحسین دزەیی، بەشێوەی نهێنیو دوور لە کەناڵەکانی ڕاگەیاندن، لەگەڵ وەزیری دەرەوەی تورکیا تۆنگان ئۆزگیری باسیان لە ڕاپەڕینی کوردو عیراقییەکانو دروستبونی پەیوەندیی نێوانیانو هاریکاریی تورکیا بۆ ڕاپەڕیوان کردبوو. سەرەڕای ئەوە شاندی کورد داوای ئەوەی کردبوو ئەمریکا گوشار لەسەر دیپلۆماسیەتی بزووتنەوەی کورد هەڵبگرێت [١].

ڕۆژی ١١/مارت/١٩٩١دا تاڵەبانی کۆبونەوەیەکی نهێنی لەگەڵ ئۆزال کرد، دواتر ڕایگەیاند لە تورکیاوە پشتگیریو سۆزی بۆ گەلی کورد دەستکەوتووە، پاش ئاشکرابوونی کۆبوونەوەکانی نێوان تاڵەبانیو سەرۆکایەتی کۆمارو حکومەتی تورکیا، کەناڵی ڕاگەیاندن بەسەرسامییەوە باسیان لەم ڕووداوە کرد، سەرۆکی گەورەترین گرووپی بەرهەڵستکاری پەرلەمانی سلێمان دیمریل، ئەمەی بە "یاریکردن بەئاگر" وەسفکردو تۆمەتی خیانەتی دایە پاڵ ئۆزال، لە بەرامبەردا سەرۆکی حکومەت یلدرم ئاقبلوت ئەوەی خستەڕوو "کوردی عێراق ئارەزووی پێکهێنانی دەوڵەتیان نییە" [٢].

ئەنجامەکانی ئەم کۆبونەوانە وەرچەرخانێکی گرنگ بوو لە پەیوەندییەکانی نێوان بزووتنەوەی نەتەوایەتی کوردی هەرێمی کوردستانو حکومەتی تورکیا، چونکە بۆ یەکەمجار لەسەر دەستی ئۆزالو تاڵەبانی دەرگا لەسەر پەیوەندییەکانی نێوان تورکو کورد کرایەوە وەك دوولایەنی خاوەن بەرژەوەندی هاوبەش، لە کێشەیەکی زۆر ئاڵۆزی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کە کێشەی کورد بوو لە هەرێمی کوردستان. بە دوایدا تاڵەبانی گرێیەکی گەورەی لە ستراتیژیەتی تورکیا بەرامبەر هەرێمی کوردستان کردەوە، ئەویش ئەوەبوو بزووتنەوەی نەتەوایەتیی کوردیی لە هەرێمی کوردستان بە شێوەیەك دەرخست کە ئامانجیان گۆڕینی نەخشەی عێراق نییەو پابەندن بە یەکێتیی خاکی عێراقو سنووری مافەکانیان لەهەرێمی کوردستانەوە بۆ هیچ دەوڵەتێکی ناوچەیی تێپەڕ ناکات، سەرباری هەموو ئەمانە، ئۆزال بناغەیەکی پەیوەندیی بە تینی دارشت لە نێوان هەرێمی کوردستانو تورکیا بە جۆرێك دوای ئەوەی لە ساڵی ١٩٩٣دا مرد، سەرکردە تورکە توندڕەوەکان نەیانتوانی ئەم پەیوەندییە بپچڕن.

ڕاپەڕینی کورد زۆر بە خێرایی پەرەی سەندو کۆتایی هات، ئەمەش لەبەر چەند هۆکارێکی ناوخۆییو دەرەکی، لەگرنگترینیان نەبوونی پلانێك بوو بۆ بەڕێوەبردنو

---

1 جوناثان راندل: أمة فی شقاق، ل/١٠٤ -١٠٥.

2 وقائع تطور العلاقات بين تركيا والأكراد العراقين ، اعداد: محمد نورالدين، مجلة شؤون تركية ، عدد ٢ ، ١٩٩٢، ل/١٣.

بەرگریکردنی لە شوێنە رزگارکراوەکان، هەروەها راپەڕینەکە هاوکات نەبوو لەگەڵ کاتی جەنگی نێوان هاوپەیمانانو عێراق، بە واتایەکی تر ئەگەر راپەڕین بە چەند رۆژێکی لە پێش ٢٧ی فبرایر١٩٩١ بەرپا بوایە، ئەوا بەشێوەیەکی ئۆتۆماتیکی راپەریوان دەبوونە هاوپەیمانی هاوپەیمانەکانو وتارەکەی جۆرج بۆش هەر لەم پێناوەدا ئامانجی خۆی دەپێکا، لەم گریمانەوە شێوەی داواکاری نوێنەری بزووتنەوەی کورد لە بەرامبەر تورکیادا گۆڕانی بەسەردا دەهات، بەجۆرێك تورکیا خۆی لەبەردەم یارمەتیدەرانی هاوپەیمانانی هاوپەیمانەکان دەبینیەوە لە باری سەرکەوتندا نەك یارمەتیدانی ئاوارە دەرکراوەکانی دوای راپەڕین لە باری دۆڕاندا.

عێراق، لە ٢٩-٣٠/مارت/١٩٩١ زۆر بە توندی راپەرینەکەی سەرکوت کرد، رێکخراوی بەرگریکار لە مافی مرۆڤ، جگە لە چەندین کوژراو، کوردە بێسەرو شوێنکراوەکانی بە ٢٠٠ کەس مەزەندە کرد. لە بەرامبەردا تێکڕایی جەماوەری کوردستان لە ترسی بەکارهێنانی گازی کیمیاویو پرۆسەی ئەنفالێکی نوێ، دەستیان کرد بە کۆچڕەوێکی بەرفراوانو ئاوارەی سنوورەکانی تورکیاو ئێران بوونو زیاتر لە ٤٥٠ هەزار کەس رویکردە تورکیا[1] .

لە سەرەتادا هەڵوێستی تورکیاو ئێران لێکچوونی تیادا بوو، هەردوولا لە ٢-٣/ئەپریل/١٩٩١ یاداشتنامەیەکیان گەیاندە نەتەوە یەکگرتووەکان، ئاگاداریان کردەوە کە ئاوارەکان هەڕەشەن بۆ سەر ئاشتیو ئاسایشی ناوچەکە[2]، لەلایەکی تریشەوە ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەیی تورکیا لە ٢ی ئەپریل لە کۆبونەوەیەکدا سەبارەت بەم رووداوە ئەوەی خستە روو، مەبەستی عێراق لە ئاوارەکردنی دانیشتوانەکەی تێکدانی ئاسایشی تورکیایە، ئەنجومەنەکە ئەو بۆچوونەی لاگەلالەبوو کە بەوێنەی ئاوارەکانی فەلەستین*، کە لە لوبنانو ئەردەن نیشتەجێبوون، بەهەمان شێوە کوردە ئاوارەکان لەناو تورکیادا نیشتەجێدەبنو کێشەی کورد لەتورکیا هێندەی تر ئالۆز دەبێت[3] .

تورکیا لێکدانەوەی بۆ رووداوەکان هەرچۆنێك بوو، لە دواجاردا بە سوودی کورد کۆتایی هات، چونکە وەك نەریتێکی نێوان دەوڵەتە ناوچەییەکان بەتایبەتیو جیهان بەگشتی تا پێش ساڵی ١٩٩٠ هەبوونی نەتەوەیەکی وەك کورد کە مافە سروشتییەکانی پارێزراو بێت، بە

1Human rights watch :The 1991 uprising in Iraq and its aftermath ،copyright June 1992 Number: 92-72351 ، www.hrw.org.

2 بڕوانە پاشکۆی ژمارە/٣ .

* لە ساڵی ١٩٤٧ بە دواوە ،فەلەستینیەکان لەژێر فشاری ئیسرائیل، دەستە دەستە ئاوارەی دەوڵەتە هاوسێکان بوونو تیایدا نیشتەجێ بوونو چەندین گرفتیان بۆ ئەو دەوڵەتانە دروست کردووە.

3عبد الرحمن سليمان زيباري: الوضع القانوني لآقليم كردستان العراق، ل/٢٦١.

هەرەشەیەك دادەنرا بۆ سەرئاشتیو ئاسایشی نێودەوڵەتیی، بەڵام ئاوارەبوونی کورد بەو ژمارە زۆرە، هاوکێشەکانی هەڵگەڕاندەوە، تورکیاو ئێرانی هێنایە سەربار بۆ ئەوەی داوای ئەوە بکەن لە نەتەوە یەکگرتووەکان عێراق دەستبەرداری پێشێلکردنی مافی ئەم نەتەوەیە بێت، بە پێچەوانەوە ئەم کارە ئاشتیو ئاسایشی ناوچەکە دەشێوێنێت، لەوە زیاتر ئەو مەرگەساتەی کوردەکان کە رۆژانە ١٠٠-٢٠٠ کەس دەبوونە قوربانیو لە میدیاکانەوە پەخش دەکرا، بۆ ئەستۆپاکی تورکیا لەو رەشەکوژیە، بۆ بەرگرتن لە گواستنەوەی ئەوبارە، تورکیا وا لێدەکات کە بەهاوکاریی فەرەنسا پرۆژە بڕیاری ٦٨٨ گەڵاڵە بکاتو پێشکەش بە ئەنجومەنی ئاسایش بکرێتو لەلایەن ئەم ئەنجومەنە پەسەند بکرێت. بایەخی ئەو بڕیارە لەوەدا بوو، بۆ یەکەم جار کورد وەك نەتەوەیەکی ستەمدیدە ناوی چووە ناو بڕیارێکی نەتەوە یەکگرتووەکان[1]. لەلایەکی دیکەشەوە چونکە تورکیا نەخشەی بڕیارەکەی بە هاوبەشی لەگەڵ فڕەنسا پێشنیار کردبوو، ئەو دەوڵەتە هەستیار بە کێشەی کوردی پابەند کرد کە بەشداربێت لە پاراستنی سیستەمی ئاسایشی گشتی (نظام الامن الجماعی) لە ناوچەکەدا کە ئامانجە سەرەکییەکەی پاراستنی نەتەوەی کورد بوو.

لەم سۆنگەیەوە فەرەنساو پاشان بریتانیاو دواتر ئەمریکا، لەبەر ئەنجامی کۆمەڵێك بۆچوونو پرۆژە بۆ پاراستنی ئاوارەکان لە هەڕەشەی برسیەتیو ئاوارەییو مەترسیی عیراق، لەبەر رۆشنایی بڕیاری ٦٨٨ لەلایەن سەرەك وەزیرانی بریتانیا جۆن مێجەر، پێشنیاری بیرۆکەی ناوچەی پارێزراو-Safe Heven کرا، لەلایەن ئەمریکاوە لەژێر ناوی ناوچەی دژەفڕین-No-fly zoon چووە باری جێبەجێکردن، لە بنکەی ئەنجەرلیك ەوە فڕۆکەکانی ئەمریکا ناوچەکەیان لە فڕۆکە عێراقیەکان گرت، دواتر ئۆپەراسیۆنی بەدیهێنانی خۆشگوزەرانی-Operation Provide Comfort بۆ ئاوارەکان لەلایەن سوپایەکی نێودەوڵەتیی فرەڕەگەز* کە ٩٤٩٣١ سەرباز بوون[2]، دەستپێکرا بۆ فەراهەم هێنانی ناوچەیەکی ئارامو ئاسایش، تا ئاوارەکان بە دڵنیایی لە ژیانیانو دوور لە مەترسی سوپای عێراق بۆ شارو شارۆچکەکانی خۆیان بگەڕێنەوە، ئەم هێزە تامانگی سێپتەمبەری١٩٩١ کاری سەرەکی خۆیان تەواو کرد، کە گەڕانەوەی زۆرینەی ئاوارەکان بوو، لێرەوە پاشەکشەیان کرد بۆ ناو بنکەی ئەنجەرلیك لە ناو خاکی تورکیاو لە قەزای زاخۆ سەر بە پارێزگای دهۆك

1رواء محمد ملا: سیاسة تدخل الآمریکی دراسة الحالة فی شمال العراق، رسالة ماجستیر، غیر منشورة، کلیة العلوم السیاسة، جامعة بغداد ،١٩٩٨، ل/١٢٣ .

* ئەم سوپایە پێکهاتبوو لە سەربازانی :ئەمریکا،بریتانیا،فەرەنسا،ئەڵمانیا،کەنەدا،ئیسپانیا،ئیتالیا.

2 بۆ زانیاری زیارت بڕوانە: عبد الرحمن سلیمان الزیباری :الوضع القانونی لاقلیم کردستان، ل/٢٨٦- ٢٩٦.

به ناوی سەنتەری هەماهانگی سەربازی- Military Co-Ordination Center کە کۆکراوەکەی MCC بوو، ئەم هێزە بە چەکوشی ئامادە- Operation Poised Hammer ناسراو نوسینگەیەکیان کردەوە[1] .

سەرجەم ئەم پێشنیارو بڕیارانە بە ئامادەبییەکی تەواوی تورکیا بوو، ئەوەی ئەم خەسڵەتەی پێدا بوو، پێگە ستراتیجییەکەی بوو[2]، هەروەها تاکە ئەندامی ناتۆ بوو لەناوچەکە دا، هاوکات هاوسنووری ئاوارەی کوردو هەرێمەکەیان بوو، ئەمە وایکرد بوو تورکیا لەگەڵ ئەوەی بوونێکی هەمیشەیی هەبوو، هەمان کات پابەندییەکی تەواوی بەسەردا سەپا لە بەرامبەر سەرجەم بڕیارو ئۆپەراسیۆنەکاندا .

پەرلەمانی تورکیا لەمانگی ئەپریلی١٩٩١، رەزامەندی لەسەر بەکارهێنانی بنکەی ئەنجەرلیك دەربڕی کە بۆ ماوەی شەش مانگ لە لایەن هاوپەیمانان لە میانەی ئۆپەراسیۆنی بەدیهێنانی خۆشگوزەرانی بەکار بهێنرێت، تورکیا بە چوار فڕۆکەی جەنگی بەشداری تیادا کرد، لە ئۆپەراسیۆنی چەکوشی ئامادە لە کۆی ١٤١٦ سەربازی هاوپەیمانان، ٧٤ سەربازی تورکی بوو[*]، هەروەها لە نوسینگەی MCC هەمیشە لە کۆی ١٠ ئەفسەری هاوپەیمانان دوو ئەفسەریان سەر بە سوپای تورکی بوون[3] .

بوونی تورکیا لە سستەمی پارێزگاریکردنی کوردو هەرێمەکە ئەو سەنگەی پێبەخشی بوو، کە نەك لەدەرەوە، بەڵکو لە رووداوە ناوخۆییەکانی هەرێمی کوردستانیشدا ئامادەیی هەبێت لە گرنگترینیان دانوستانەکەی بەرەی کوردستانی و حکومەتی عیراقی بوو.

دانوستاندن المفاوضات، پرۆژەیەك بوو کە لەلایەن حکومەتی عیراقەوە لە کاتی راپەڕینو دوای گرتنی پارێزگای کەرکوك پێشنیار کرابوو، بەڵام لە کاتێکدا جێبەجێ کرا بەرەی کوردستانی شارەکانی لە دەست دەرچوو، تەنها لە شاخو سنوورەکان دەسەڵاتی هەبوو[4] . ئەمە وایکرد بەرەی کوردستانی کەوتە ژێر فشاری رەوشی خراپی ژیانی ئاوارەکانو بەخێرایی

1 رواء محمد ملا: سياسة تدخل الآمريكي، ل/١٢٣.

2جوناثان راندل: أمة فی شقاق، ل/١٠٤ -١٠٥.

*دەوڵەتە بەشداربووەکانی هێزی هاوپەیمانان لەئۆپەراسیۆنەکانی چەکوشی ئامادە ناوچەی دژە فڕین ، بریتی بوون لە ئەمریکا، بریتانیا، فەرەنسا، تورکیا.

3رواو محمد ملا: هەمان سەرچاوە، ل/١٢٣-١٢٤.

4مام جەلال: راپۆرتی سیاسی،چاپی دووەم، ئۆفیسێتی روناکبیری، سلێمانی، ٢٠٠٠، ل/٥٢.

لە سەرەتای مانگی ئەپریلی١٩٩١ چووە بەغدادو تاڵەبانی قۆناغی یەکەمی دانوستانەکانی بەڕێوەبرد[1]. تەوەرەی دانوستانەکان چوار خاڵ بوون:

- ئاسایی کردنەوەی بارودۆخی کوردستان.
- گەشەپێدانی پرۆژەی ئۆتۆنۆمی ساڵی ١٩٧٠.
- دیاریکردنی سنووری ناوچەی ئۆتۆنۆمی کوردستان.
- دیموکراسیەتو فرەحزبی لە عیراقدا[2].

تاڵەبانی، لەم قۆناغەدا درکی کرد، کە سەدام حسێن و سەرکردایەتیی عێراق، تاکرەوانە دەڕواننە دانوستانو مەبەستیان دووبارە بە هێزکردنەوەی عێراقە، بە بێئەوەی کێشەی کورد لە عیراقدا هەنگاوێك بەرەوپێش بڕوات. لەگەڵ ئەوەشدا لە کاتی دانوستانەکان بەرەی کوردستانی ئەوەی بۆ دەرکەوت، بە بێ ئەوەی بارودۆخی ناوخۆو دەرەوەی کورد هەڵسەنگێنێت دانوستانیان پەسەند کردووە، بەتایبەت لە کاتێکدا کێشەی کورد بە هۆی ئاوارەبوونەوە رەهەندێکی نێودەوڵەتیی وەرگرتووە[3]. لەم کاتەدا لە میانەی کۆنگرەی ئینتەرناسیۆنال لە تورکیا کە لە ناوەڕاستی مانگی ئەپریل بەڕێوە چوو، ئۆزال بە ئاشکرا پەیامێکی دایە تاڵەبانی کە، سەدام حسێن کەسێکی دیکتاتۆرەو جێگای متمانە نییە[4]. لێرەوە تاڵەبانی گەیشتە ئەو بڕوایەی پێویستە بەڕێوەچونی دانوستانەکان بە سەرپەرشتیاری نەتەوەیەکگرتوەکانو لەژێر سایەی بڕیاری ٦٨٨ بێت تا عیراق بەجێبەجێکردنی پابەند بکات.

لە بەرامبەردا بارزانی کە لە مانگی مایۆی١٩٩١دا سەرۆکی شاندی بەرەی کوردستانی بوو، هەموو هەوڵەکانی بۆ رێکەوتن لەگەڵ حکومەتی عیراقی خستبووە گەڕ، چونکە گومانی هەبوو لە هەڵوێستی نەتەوە یەکگرتوەکانو هاوپەیمانان بەتایبەتیش ئەمریکا، ئەو لەو کلاورۆژنەوە دەیڕوانی، کە چاوپۆشی کردن لە نسکۆی ١٩٧٥ و جینۆسایدی ١٩٨٨و راپەرینی ١٩٩١، بەڵگەکی بە هێزە کە کۆمەڵی نێودەوڵەتی لە ئاستی بەرپرسیارێتیدا نییە بەرامبەر کێشەی کورد، جگە لەوە پێی وابوو کە چیتر کورد ناتوانێت خۆیگرێت لە بەردەم رەشەکوژیو ئاوارەییدا، هەموو ئەمانە وایان کردبوو کە مەسعود بارزانی باوەڕی بە چارەسەری ناوخۆیی کێشەی کورد لەناو عیراقدا بە باشتر بزانێت لە بەرامبەر چارەسەر

1ازاد گرمیانی: مناورات الجبهة الکردستانیة مع الحکومة لماذا والی أین ؟ مجلة ئالآی ئیسلام ، ژمارە/٥ ، ١٩٩١، ل/٢٣.

2رغدة نضیف جاسم الربیعی: التوجە الآسرائیلی الی شمال العراق ١٩٥٨- ١٩٩٨، کلیة العلوم السیاسیة، جامعة بغداد ٢٠٠٠، ل/٢٠-٢١ .

3 مام جەلال: راپۆرتی سیاسی، ل/٤٩-٥٠.

4رۆژنامەی کوردستانی نوێ: ژمارە/١٢٨٠ ، ١٩٩١/٥/٩ .

کردنی لە دەرەوەی عیراقدا[1] . ئەوەی ئەم گومانەی بە لای راستیدا برد، دیاریکردنی هێڵی ٣٦ بوو بۆ ناوچەی دژەفڕین کە پارێزگاکانی سلێمانیو کەرکوکی نەدەگرتەوە، هەروەها کشانەوەی هێزی هاوپەیمانەکان بوو لە مانگی یۆلیۆی ١٩٩١، دواجار رێگەپێدانی تورکیا بوو بۆ مانەوەی هێزە هاوپەیمانەکان تەنها بۆ ماوەی شەش مانگ. ئەم هۆکارانە وایان کرد لە ٢٢ی ئەپرلی ١٩٩١، لەگەڵ حکومەتی عیراقی بگاتە گەلاڵە کردنی پرۆژە بڕیارێك لە ژێر ناوی "پرۆژەی یاسای ئۆتۆنۆمی لە ناوچەی کوردستان"[2] .

ئەم هەوڵەی بارزانی چەند ئاستەنگێکی هاتە بەردەم، گرنگترینیان وەك سەعد ناجی جواد دەڵێت: "هەولی حکومەتی عیراقی بوو بۆ ئەوەی بڕیاری ٦٨٨ و دەستێوەردانی مرۆیی هێزە فرەڕەگەزەکانی نەتەوە یەکگرتوەکان شکست پێ بهێنێت"[3] .

لە بەرامبەرداو لە میانەی سەردانی تاڵەبانی بۆ ئەورووپاو ئەمریکا ئەوەیان بۆ روونکردەوە، رژێمی عیراقی ئەگەری رووخانی هەیەو نەتەوەی کورد هەڵە دەکات کە لە دیکتاتۆرێکی وەك سەدام حسین دڵنیا بێت، لەلایەکی تریشەوە پەیمانی ئەوەی وەرگرتبوو، کە یارمەتی کورد دەدرێت لەو هەرێمەی کە لە دوای مانگی نۆڤەمبەر١٩٩١ بە تەواوی لە ژێر کۆنترۆڵی بەرەی کوردستانی دا بوو[4] .

عیراق هەستی بە کاریگەری بۆ چوونەکانی ئۆزال بەسەر تاڵەبانی دا دەکرد، لەم پێناوەدا جێگری سەرۆکی حکومەتی عیراقی تاریق عەزیز لە سەرەتای یۆلیۆی ١٩٩١دا سەردانی ئۆزال ی کرد، لەوە ئاگاداری کردەوە ئەگەر تورکیا دەستبەرداری پشتگیریکردنی کورد نەبێت، ئەوا عێراق ئۆتۆنۆمییەکی گەشەسەندوویان دەداتێ. هەروەها پێشنیاری کردبوو، ئەگەر کورد لە دانوستانەکانی بەغدادا لەسەر داواکارییەکان پێداگری بکەن، ئەوا تورکیا هاوکاریی عێراق دەکات لە سەرکوتکردنی کورد. سەدام حسێن لەم کاتەدا ئەوەی لە رۆژنامەی میللییەت ی تورکی بڵاوکردەوە، کورد دەیەوێت دەوڵەتێکی کوردی دابمەزرێنێت کە سنوورەکەی ناوچە نەوتییەکانی کەرکوکیش دەگرێتەوە[5]، ئەمە پەیامێکی ئاگاداریو هەڕەشەکردن بوو بۆ تورکیا لەلایەن رژێمی عیراقەوە، مەبەستی سەرەکیش کێشکردنی تورکیا بوو بۆ ناو رێکەوتننامەیەك لە رواڵەتدا لە رێکەوتننامەکەی جەزائیر١٩٧٥ بچێتو لە

1ادیڤد ماکداول: مێژووی هاوچەرخی کورد، ل/٦١٩ .

2مشروع قانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان، ١٩٩١/٧/٢٢.

3سعد ناجي جواد: اكراد العراق وازمة الهوية، www.aljazeere.net

4کریس کۆچێرا: بوتنەوەی نەتەوایەتییی کورد، ل/١٢٥.

5ازاد گرمیانی: مناورات الجبهة الكردستانية مع الحكومة لماذا والى أين ؟ مجلة ئالای ئیسلام ، ژمارە/٥ ، ١٩٩١، ل/٢٥.

ناوەڕۆکیشدا ڕەشەکوژکردنی کوردو بزووتنەوەکەی بێت، بەڵام لە بەرامبەردا، هەڵوێستی ئۆزال بەهیچ جۆرێك وەڵام دەرەوەی بۆ پێشنیارو هەڕەشەکانی ڕژێمی عیراقی نەبوو، چونکە نەکێشەی کورد لەئاستی ١٩٧٥دا بوو لە رووی هێزو دیپلۆماسیو پشتگیری نێودەوڵەتیی، نەعیراقیش دەوڵەتێکی بەهێزو خاوەن ناوبانگی باشو بەڵێنو پەیمان بوو لە بەرامبەر دراوسێکانی.

پەیوەندییەکانی نێوان تورکیاو هەرێمی کوردستان یەکێك لە گرفتە سیاسییەکانی پ.ك.ك بوو، هەریەك لە ی.ن.ك و پ.د.ك بۆچوونیان جیاواز بوو بەرامبەر پ.ك.ك. ، ئەویش بەم چەشنە بوو:

١-هەڵوێستی پ.د.ك، جوگرافیاو دابو نەریت ڕۆڵی تیادا دەبینی، بە واتایەکی تر سنووری چالاکی پ.ك.ك. لەگەڵ پ.د.ك.دا لەهەرێمی کوردستاندا، لەناوچەی بادینان بەیەك تێکەڵ دەبوون، لە رووی کۆمەڵایەتیو شێوە زمان، زەمینەیەکی لەبار بوو بۆ گەشەکردنو فراوانبوونی پ.ك.ك، لە کاتێکدا کە پ.د.ك سەنگی جەماوەری لەو ناوچەیەدا بوو، کە گەشەکردنی جەماوەری هەرپارتێکی تری بە هەرەشە دەزانی. لەلایەکی ترەوە سنووری جوگرافیای هەرێمی کوردستان لەگەڵ تورکیا، لە سنووری دەسەڵاتی هێزی پێشمەرگەی پ.د.ك بەریەك دەکەوتن، لەم سۆنگەیەوە هاوپەیمانی سەربازی تورکیا بۆ لێدانی پ.ك.ك، زیاتر لەگەڵ پ.د.ك بەسوود تر بوو، وەك لەگەڵ هەر پارتێکی دیکەی هەرێمی کوردستان، بارزانی لەسەر داوای تورکیا لە کۆتایی مانگی فەبرایری١٩٩٢، سەرەتاکانی ئەم هاوپەیمانیەتەی دەرخست، کاتێك ڕایگەیاند پ.د.ك هیچ جۆرە پەیوەندییەکی لەگەڵ پ.ك.ك. نییەو ڕێگە نادات لە خاکی هەرێمەوە هیچ جموجوڵێکی سەربازی دژی تورکیا ئەنجام بدات[1] .

٢- ی.ن.ك هەڵوێستی جیاواز بوو لە پ.د.ك چونکە سەنتەری هێزی جەماوەریو پێشمەرگەی لە ناوچەی سۆران بوو، نە سنووری جوگرافی هەبوو لەگەڵ تورکیاو نە چالاکییەکانی پ.ك.ك لەناوچەیەدا بەهێز بوو، لەم خاڵەوە ی.ن.ك هێندەی پ.د.ك ئامادە نەبوو بۆ نواندنی هەڵوێستی توند لەدژی پ.ك.ك . لەم بارەیەوە تاڵەبانی لەبەرئەنجامی کۆبونەوەو سەردانی یەکەمی بۆ تورکیا ڕایگەیاند پ.ك.ك پارتێکی نیشتمانییە[2]، ی.ن.ك دەیویست هەرێمی کوردستان لە شەڕی نێوان تورکیاو پ.ك.ك بەدوور بگرێت، بۆ ئەم

1ڕۆژنامەی کوردستانی نوێ: ژمارە/٢٥ ، ١٩٩٢/٢/٢٦.

2علی سیدمان: معادلة غامضة جداً، مجلة شؤون ترکیة ، عدد ٢ ، ١٩٩٢، ل/٩.

مەبەستە نوێنەری خۆیان ناردە لای سەرکردایەتیی پ.ك.ك لە دەشتی (البقاع) لە لوبنانو هەردوولا لەسەر ئەوە ڕێکەوتن هەرێمی کوردستان نەبێتە بنکەی هێرشەکانی پ.ك.ك لە دژی تورکیا، بەڵام دوو ڕۆژ دوای ئەم سەردانە عەبدوڵڵا ئۆج ئالان لە ڕاگەیاندنێکدا پ.د.ك و ی.ن.ك ی بە خائن ناو برد[1] .

بەڵام ستراتیجیەتی تورکیا لەم نێوەندەدا بریتی بوو لە هاریکاریکردن لەگەڵ بەرەی کوردستانی بۆ هەڵوێست وەرگرتن لە بەرامبەر پ.ك.ك، لەم بارەیەوە پ.ك.ك بەیاننامەیەکی لە ناوەڕاستی ئۆکتۆبەری ١٩٩١دا بڵاوکردەوە، کە لەکۆبونەوەیەکدا لەگەڵ تورکیا، بەرەی کوردستانی داوایان لێکراوە پ.ك.ك لە ناوچەی دەسەڵاتیاندا وەدەر بنێن، بەرەی کوردستانی ئەم داوایەی پەسەند کردووەو بەڵگەشی ئەوە بوو دوابەدوای ئەو داوایەی تورکیا تەنها لە پارێزگای دهۆك، ٢٦ ئەندامیان دەستگیر کراون[2] .

ئەم شێوە ستراتیژیەی تورکیا گورزوەشاندن بوو لە پ.ك.ك لەناو سنووری هەرێمی کوردستاندا، بەسوود وەرگرتن لەو بۆشایی دەسەڵاتەی لە ئەنجامی کشانەوەی سوپای عێراقی لە هەرێمەکەدا هاتبووە کایەوە، هاوکات بەرەی کوردستانی لە ڕووی دەسەڵاتی کارگێڕیو نیزامییەوە لاواز بوو کە توانای ئەوەی نەبوو ئاسایشی هەرێمی کوردستان لە دژی هەر چالاکییەکی نایاسایی بپارێزێت.

تورکیا لە ئۆگستۆسی١٩٩١دا یەکەم هێرشی زەمینی کردە سەر هەرێمی کوردستان، بە ناوی لێدانی بنکەکانی پ.ك.ك تا ناوچەکە نەبێتە جێگەی حەوانەوەو خۆڕێکخستنی ئەم پارتە لە دژی تورکیا. سەرەك وەزیرانی نوێ مەسعود یەلماز ڕایگەیاند هێڵێکی تەماس بە قووڵایی ٥کم و بە درێژایی سنووری هەرێمی کوردستان پێك دەهێنێت، بۆ هەموو کەسێك قەدەغەیە کە ئەوهێڵە ببەزێنێت. لەم هێرشەدا فڕۆکە جەنگییەکانی تورکیا بەشدار بوون، لەم بارەیەوە پ.د.ك ڕایگەیاند ئەو ناوچانەی سوپای تورکیا پێکاونی، شوێنی ئاوارەکانن‌و بۆتە هۆی کوشتنی ١٨ سڤیل‌و لە نێوانیاندا ژن‌و منداڵ هەن[3] .

پ.ك.ك لە ناوچەی سنووری هەکاری لەگەڵ هەرێمی کوردستان، ١١ سەربازی تورکیای لە ڕێکەوتی ٩/ئۆکتۆبەر/١٩٩١دا کوشت، وەك پەرچەکردارێك تورکیا بە ٣ هەزار سەرباز لە ١٤/ئۆکتۆبەر/١٩٩١ سنووری بەزاند، تاڵەبانی لە ڕاگەیاندنێکدا بە تورکیاو سوریاو ئێرانی ڕاگەیاند، بەهیچ شێوەیەك دژایەتی یان پشتگیری پ.ك.ك لە هەرێمی

1کریس کۆچیرا: بزووتنەوەی نەتەوایەتیی کوردو هیوای سەربەخۆیی، بەرگی دووەم، ل/١٦٧.

Pkk-pak2:یا ابناء شعب کردستانی الوطنی،٢٢\١٠\\١٩٩١، مجلة دەنگی کردستان ، عدد خاص، ١٩٩٢، ل/٧١-٧٢.

3کریس کۆچیرا: بزووتنەوەی نەتەوایەتیی کوردو هیوای سەربەخۆیی، بەرگی دووەم، ل/١٦٧.

کوردستاندا نەکەن، هەر بۆ هەمان مەبەست بارزانی ئامادەیی هێزی پێشمەرگەی کوردستانی دەرخست بۆ بەرگریکردن لە هەرێمی کوردستان لە دژی هێرشی تورکیا، لەم بارەیەوە سەرەك كۆماری لیبیا موعەمەر قەزافی لە نامەیەکدا بۆ تورکیا بە فەرمی نارەزایی خۆی دەربڕی کە لەیەك کاتدا تورکیا خۆی بە پارێزەری هەرێمی کوردستان دەزانێتو لەلایەکی تر هێرشبەرە، وەڵامی تورکیا بە شێوەیەك بوو کە کوردی هەرێمی کوردستان بۆ تورکیاو لە بەرامبەر پ.ك.ك یەکسان نینو هێرشەکان دژی تیرۆرستانە[1] . ئەم وتارە بەڵگەی روانگەو مامەڵەی جیاوازی تورکیا بوو لەگەڵ بزووتنەوەی نەتەوایەتیی کورد، لە باکوورو هەرێمی کوردستان.

ستراتیژیەتی هێرشی تورکیا لە هەرێمی کوردستان سەرکوتکردنو لەناوبردنی پ.ك.ك بوو، بەڵام لەگەڵ هەموو هێرشێکدا تەکتیکێکی لەپشتەوە بوو، بەجۆرێك کاتی ئەم لە شکرکێشیە، رێکەوتی گەرموگوڕی دانوستانەکانی بەرەی کوردستانی بوو بە سەرۆکایەتیی بارزانی بۆ رێکەوتنی تەواوەتی لەسەر پرۆژەی ئۆتۆنۆمی لەگەڵ عێراق، کە تورکیا بە هەڕەشەی دەزانی بۆ سەر ئاسایشی نەتەوەیی خۆیو بە سەرنەکەوتنی ئەو دانوستانە دڵخۆش بوو، هەر بۆیە لەم بارەیەوە سەرەك ئەرکانی تورکیا لە میانەی هێرشە سەربازییەکەدا، رایگەیاند سوپای تورکیا ئامادەیە سزای توندی هەر بەرپرسێك بدات، لە هەر شێوەیەك بێت، ئەگەر کارو پیلان دژی وڵاتەکەمان بگێڕێت[2] .

1مسلسل الآحداث: مجلة ئالآی ئیسلام ، عدد ٦ ، ١٩٩٢، ل/٣٣-٣٤ .

2 جيف سيموند: عراق المستقبل، ل/١٨٠.

تەوەرەی دووەم

پەیوەندییەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و تورکیا لە قۆناغی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ساڵانی ١٩٩٢-١٩٩٤

دوای ئەوەی حکومەتی عێراق دامودەزگا کارگێڕییەکانی لە ٢٦/ئۆکتۆبەر/١٩٩٢دا لە هەرسێ پارێزگای سلێمانیو هەولێرو دهۆك کێشایەوە، ئابڵوقەیەکی ئابووری توندی بەسەر هەرێمی کوردستاندا سەپاند، بەهۆیەوە بەرپرسیارییەکی گەورە کەوتە ئەستۆی بەرەی کوردستانی ئەویش بریتی بوو لە پاراستنی خەڵكو خاکی هەرێمەکەو بەڕێوەبردنیان بە شێوەیەکی سەربەخۆو دوور لە هیچ دەسەڵاتێکی دەوڵەتی عێراقی.

ئەو هۆکارانەی حکومەتی عێراقی هاندا دەست لەهەرێمی کوردستان هەڵبگرێت، سەرنەگرتنی دانوستانەکان بوو، بەتایبەتی دوای ئەوەی رژێمی عێراقی پرۆژەی "ئەرکەکانی بەرەی کوردستانی" خستە روو، بەو پێیە نابێت هیچ جۆرە هاریکاریو پەیوەندییەك لەگەڵ دەوڵەتانی ناوچەکە ئەنجام بدرێت، هەروەها دەبێت بەرەی کوردستانی لەژێر ئاڵای عێراقدا دژی سیاسەتی ئەمریکاو ئیسرائیلو ئێران بوەستێ، سەرەڕای ئەوەی دەزگای ئاسایش لە هەرێمی کوردستان دەبێت سەر بە دەسەڵاتی ناوەندی بەغدا بێتو پێشمەرگە چەکە قورسەکانی بداتەوە دەست سوپای عێراق[1] .

لە ٢٨/ئەپریل/١٩٩٢ بەرەی کوردستانیو لیژنەیەك لە مافناسو دادوەران بڕیاری ژمارە ١ی ساڵی ١٩٩٢یان دەرکرد، تایبەت بە هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نیشتمانی کوردستانی عێراق، لە بڕیارێکی تر، یاسای هەڵبژاردنی ڕابەری بزووتنەوەی رزگاریخوازی کورد دەرچوو، بەم پێیە لە ١٩/مایۆ/١٩٩٢دا دەنگدان بۆ ٧ * پارتی رکابەر لە هەرێمی کوردستان دەستی پێکرد، لە ٢٢/مایۆدا ئەنجامی هەڵبژاردنەکان دەرچوو، کە لە کۆی ١١١٢٠٠٠ کەس ٩٦٧٢٢٩ دەنگ درا، پ.د.ك ڕێژەی ٤٥,٠٥% و ی.ن.ك ڕێژەی ٤٣,٦% ی دەنگەکانی بەدەستهێنا، دواتر دەنگی پارتە سەرنەکەوتووەکانی هەڵبژاردن بەسەر هەریەك لەو دووپارتە دابەش کران، ڕێژەکە بوو بە ٥٠,٨% بۆ پ.د.ك و ٤٩,٢% بۆ ی.ن.ك،

1الاخبار، مجلة الاسبوع العربي ، عدد ١٦٥٥ ، تموز ١٩٩١ .

* ئەو پارتانەی بەشداریان لە هەڵبژاردن کردبریتی بون لە: پ.د.ك، ی.ن.ك، بزووتنەوەی ئیسلامی کوردستانی عێراق، پارتی سۆسیالیستی کوردستان، پارتی کۆمۆنیستی عێراقی، پارتی گەلی دیموکرتی کوردستان، دیموکراتی سەربەخۆ.

هەریەکەیان ٥٠ کورسییان لە پەرلەمان وەرگرت، ئاشورییەکانیش ٥ کورسییان بۆ تەرخان کرا. ئەمەش سەرجەمی کورسیی پەرلەمانی هەرێمی کوردستان بوو کە ١٠٥ کورسی بوو. لە ئەنجامی هەڵبژاردنەکاندا حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ٤/ یۆلیۆ/١٩٩٢ بە سەرۆکایەتی محەمەد فوئاد مەعسوم پێکهات[1].

هەرچەندە هۆشیار زێباری لە کاتی هەڵبژاردنەکاندا، بە ناوی بەرەی کوردستانی بۆ هێورکردنەوەی هەڵوێستی تورکیاو دەوڵەتانی ناوچەکە، ئەوەی روونکردەوە مەبەست لە هەڵبژاردن پێکهێنانی دەوڵەتێکی سەربەخۆ نییەو بەهیچ شێوەیەك نابێتە هەڕەشە بۆ دەسەڵاتی حکومەتی عێراقو تورکیا[2]، بەڵام هەڵوێستی تورکیا پێش هەڵبژاردنەکان کەوت، لە ١٣/مایو/١٩٩٢دا قسەکەرێك بە ناوی حکومەتی تورکیاوە رایگەیاند هەڵبژاردنەکانی کوردستان نەگونجاوە لەگەڵ سیاسەتی تورکیا بەرامبەر، عێراقو ناوچەکە[3]. لە بارەی پێکهێنانی حکومەتی هەرێمەوە لەدوای چوار رۆژ لە پێکهێنانی، تورکیا ئەو حکومەتەی بە ناشرعی دانا[4]، لەلایەکی دیکەشەوە چەند ئەندام پەرلەمانێکی تورکیا لە پارتی DP ئامادەی هەڵبژاردنەکە بوون لەوانە لەیلا زانا، ئەحمەد تورك، سەلیم سادق و چەند کەسایەتییەکی تر[5]، لە ناوخۆی تورکیادا هەڵبژاردنەکان بەو شێوەیە بوو کە گۆڤاری ٢٠٠٠ ی تورکی بەمانشێتێکی گەورە نوسیبووی "لەدوای هەڵبژاردنەکانی باکووری عێراق، دەوڵەتی کوردی دادەمەزرێت"[6].

لەم گۆشە نیگایەوە بوو تورکیا پەیوەندییەکی فەرمی لەگەڵ حکومەتی هەرێمدا نەدەکرد، بەڵکو لەرێگەی نوسینگەی پ.د.ك و ی.ن.ك کە لەساڵی ١٩٩١ وە بەناوی نوسینگەی بەیەکەوەبەستن-مکتب الارتباط ناسرابوو، پەیوەندییەکانی لەگەڵ هەرێمی کوردستان رێکخستبوو[7]، بەڵام هەڵبژاردنەکانی کوردستان وەك توێژەرێك دەڵێت: دانپیانانی

1بۆ زانیاری زیاتر لە سەر ژمارەی دەنگی پارتەکان بڕوانە: مایکل میدو کروفت وزمیلە: أنتخابات البرلمان الکوردي فی العراق وأنتخابات قائد الحرکة التحرریة الکردیة، ترجمة ونشر مکتب الدراسات والبحوث المرکزي، ١٩٩٧، ل/٣٢-٣٣.

2رودهۆفو ئەوانی تر: هەڵبژاردنەکانی کوردستانی عێراق، ل/٤٥.

3فرسەت ئەحمەد عبداڵڵو ئەوانی تر: کوردستان دیموکراتیەت سیاسەت، چاپی سێیەم، چاپخانەی خەبات، هەولێر، ساڵی ٢٦٩٩ی کوردی، ل/٥٦.

4وقائع العلاقات بین ترکیا ولاکراد، اعداد: محمد نورالدین، مجلة شؤن ترکیة ، عدد ٢ ، ل/١٣.

5رۆژنامەی کوردستانی نوێ: ژمارە/٩٥ ، ١٨/٥/ ١٩٩٢ .

6أخبار الکرد وکردستان: مجلة کردستان مجاهدة ، عدد ٢ ١٩٩٢ ل/٣٧.

7رۆژنامەی کوردستانی نوێ: ژمارە/١٣١٢ ، ١٨/ ١٩٩٦/٦ .

نێودەوڵەتیی بۆ خۆی پەیدا کردبوو، خۆی کرد بە بارێکی دیفاکتۆ بۆ ناوچەکە بەگشتیو تورکیا بەتایبەتی[1].

دەسەڵاتی هەرێمی کوردستان بە هۆی هەڵبژاردنەکان خۆی کردە لایەنێکی سەرەکی لە سیاسەتی ناوچەییو نێودەوڵەتیی، بەڵام ئەم دەسەڵاتە لە بارێکی وادا نەبوو بێتە رکابەرو ململانێکاری دەوڵەتی تورکیاو بەهیچ پێوانەیەکی جیوپۆلۆتیکی لە رووی روبەرو پێگەو هێزو دانیشتوانەوە لەگەڵ تورکیادا بەراورد نەدەکرا، لەبەر هەموو ئەم راستیانە، حکومەتی هەرێمی کوردستان جگە لەپێکەوە ژیانو پەیوەندیی بەرامبەریو دوورتر لەوە ستراتیجی، هیچ هەڵبژاردنێکی سیاسیی تری لەبەرامبەر تورکیادا نەبوو.

دوابەدوای هەڵبژاردن تاڵەبانی گەیشتە تورکیاو کۆبونەوەکانی لەگەڵ سەرەك وەزیرانی تورکیا دیمیریل وەزیری دەرەوە حیکمەت چێتین دەستیپێکرد، کە پەیوەندییە دوو لایەنەکانی بردە ئاستێکی تر، چونکە توانی دەرگای کەناڵەکانی کابینەی حکومەتی تورکیا بەڕووی هەرێمی کوردستاندا بکاتەوە، کە تا ئەو کاتە تەنها پەیوەندییەکان لە ئاستی ئاڵوگۆڕکردنی بیرو بۆچوون بوو لە نێوان سەرەك کۆماری تورکیاو سەرکردە کوردەکان. تەوەرەی سەرەکی لەم قۆناغە واتە لە ساڵی ١٩٩٢-١٩٩٤ خۆی لەم چەند خاڵەدا دەبینێتەوە:

١- مانەوەی هێزی هاوپەیمانان لە تورکیا.

٢- کارئاسانکردن بۆ گەیشتنی یارمەتی مرۆییە بە هەرێمی کوردستان.

٣- هەڕەشەی رژێمی عێراق بۆ سەر هەرێمی کوردستان.

٤- کێشەی پ.ك.ك.[2]

تاڵەبانی لەم گەشتەیدا لە روانگەی هەڵبژاردنەکانی کوردستانەوە تەواوی هەوڵەکانی خستەگەڕ بۆ پێکهێنانی پەیوەندییەکی فەرمی لەنێوان هەردوولا[3] کەناڵەکانی راگەیاندن تاڵەبانی یان بە داڕێژەری پرۆژەی "فیدرالی" لەنێوان هەرێمی کوردستانو تورکیا ناوبرد[4] لە بەرامبەردا سەرەك کۆمار ئۆزال، وەك پەیامێك بۆ سەرەك وەزیرانی نوێ بە دیمیریل ی رایگەیاند، تورکیا هەڵەیەکی گەورە دەکات گەر رووداوەکانی هەرێمی کوردستان بەهەند وەرنەگرێت، ترسو پشتگوێخستن لەم بارەیەوە هەڵەیەکی دیاری سەردەمی دەسەڵاتی تاکە

---

1 Ofra Bengio: Iraqi Kurds: Hour of Power?، the middle East quarterly، Summer 2003و htm.

2ڕۆژنامەی کوردستانی نوێ، ژمارە/١١٥ ،١١ / ١٩٩٢/٦.

3أصغر جعفر ولدانی: چشم داشت های ترکیا به شمال عراق، مجلة إطلاعات سیاسی إقتصادی ، شمارة ٩٨-٩٧ ، ل/٥٢-٥٣.

4دیڤد ماکداول: مێژووی هاوچەرخی کورد، ل/١٣١.

پارتیە[1]، وەك ئاماژەیەك بۆ سەردەمی حوكمی پارتی گەلی كۆماری ١٩٢٣-١٩٥٠ لە توركیا. سەرباری هەموو ئەمانە، ستراتیجی سیاسەتی دیمیریل لە پەیوەندییەكانی لە گەڵ هەرێم، مانایەكی مرۆیی‌و بەزەیی لەخۆگرت‌و جەختی لەسەر یارمەتییە مرۆییەكان كردەوە، ئەوەی خستە روو كە جیهان بەگشتی بە كارەساتی كێشەی كورد لە عێراق نیگەرانن‌و توركیا رێگە نادات جارێكی تر كارەساتی هەڵەبجە روویداتەوە[2] . بەڵام سەبارەت بە پەیوەندییە سیاسییەكان سلێمان دیمریل هیچ جۆرە وەڵامێكی نەبوو، سەرەڕای ئەوە، بەشداریكردنی وڵاتەكەی لە ئاوەدانكردنەوەی هەرێمەكە بەوە بەستەوە كە هەركاتێك بارودۆخی هەرێمی كوردستان جێگیر بێت‌و ئاشتی‌و ئاسایش بچەسپێت دوا جاریش مەترسی پ.ك.ك لە هەرێمدا كۆتایی بێت، ئەوكاتە حكومەتی توركیا كۆمەكی پێویست بۆ ئاوەدانكردنەوەی گوندو دێهات‌و شارۆچكەكانی كوردستان پێشكەش دەكات[3] .

ئەم وتارەی دیمریل ئاماژەی بە پێشكەشكردنی پرۆژەی رێكەوتنێكی توركی بۆ سەرمێزی دەسەڵاتی هەرێمی كوردستان كرد، ئەوەبوو لە دوای ماوەیەكی كەم، واتە لە ٦/ ئۆگستۆس/١٩٩٢ بەیاننامەیەك لەلایەن حكومەتی هەرێمی كوردستانەوە بڵاوكرایەوە، چەند خاڵێكی سەبارەت بە پ.ك.ك لەخۆ گرتبوو، گرنگترینیان ئەوەبوو، هێزەكانی پ.ك.ك رێگە لە جووتیارانی سنووری هەرێمی كوردستان لەگەڵ توركیادا دەگرن، هەروەها هەرێمەكەیان كردۆتە پێگەی پەلامار دژی توركیا، دواجار رێگە لەو بارهەڵگرانە دەگرن كە یارمەتی مرۆیی دەگەیەننە حكومەتی هەرێم[4]، لەم سەروبەندەدا بوو پ.ك.ك لەپای دەستگیركردنی ئەندامەكانیان لە دهۆك، لە ئابلۆقەیان شاری سلوپییەوە لەسەر هەرێمەكە دانا[5] .

لە سەرەتای سێپتەمبەری١٩٩٢، دوای گەڕانەوەیان لە گەشتێك بۆ دەوڵەتەكانی ئەوروپاو ئەمریكا، تاڵەبانی و بارزانی لەگەڵ سەرەك كۆمارو سەرەك وەزیران‌و وەزیری دەرەوەی توركیا كۆبوونەوە، پاشان هەردوولایەنی كوردی لە توركیا گەیشتن بە رێكەوتنێك لە حەوت خاڵ پێكهاتبوو، خاڵی چوارەم تایبەت بوو بە پ.ك.ك و تیایدا هاتووە "یەكخستنی هەڵوێست بە وتەو بە كردەوە لە راگەیاندن‌و رەفتارو كردار، بەرامبەر بە پ.ك.ك " لەمبارەیەوە بارزانی ئەوەی لە پەرلەمانی كوردستان باسكرد كە دەسەڵاتی كوردی

---

1 رۆژنامەی كوردستانی نوێ: ژمارە/١٤١ ١٩٩٢/٧/١٧.

2 رۆژنامەی كوردستانی نوێ: ژمارە/١١٥ ، ١٩٩٢/٦/١١ .

3 رۆژنامەی كوردستانی نوێ: ژمارە/١٤٩ ، ١٩٩٢/٧/٢٤.

4 رۆژنامەی كوردستانی نوێ: ژمارە/١٥٨ ، ١٩٩٢/٨/٦ .

5 كریس كۆچێرا: بزووتنەوەی نەتەوایەتیی كورد ل/١٦٧ .

فشارێکی گەورەی لەلایەن ئەمریکاو بریتانیاو فەرەنساوە لەسەرە، بۆ نەهێشتنی کاری چەکداری پ.ک.ك لە هەرێمی کوردستاندا[1]، هەموو ئەمانە ئەو راستیە ئاشکرا دەکەن پ.ک.ك کێشەیەکی سەرەکی بوو بۆ حکومەتی هەرێم. هەوڵەکانی پەرلەمانو بەرەی کوردستانی بۆ پابەندکردنی پ.ک.ك بە هێرش نەبردنە سەر تورکیا لە هەرێمەوە، لەگەڵیاندا، سەرکەوتنی بەدەست نەهێنا[2].

لە ٥/ئۆکتۆبەر/١٩٩٢دا هێزی پێشمەرگەی پارتەکان لە ژێر سایەی بەرەی کوردستانی کەوتنە شەڕەوە لەگەڵ پ.ک.ك و تا ٢٧/ئۆکتۆبەری خایاند، پاشان شەڕ بەتەواوی وەستا، بەرەی کوردستانی رایگەیاند، کە ١٠٠ پێشمەرگەی کوژراوە، پ.ک.ك. دانینا بە ١٥٠ کوژراوو حکومەتی تورکیا، کە سوپاکەی لەسەر سنوور مۆڵ دابوو، هەروەها ٨ فڕۆکەی ئاسمانی پشتیوانی هەوایی بۆ پێشمەرگە دابین دەکرد، دانینا بەوەی ٢٣ سەربازی لێ کوژراوە[3].

رێکەوتنی نێوان بەرەی کوردستانیو پ.ک.ك لەسەر ئاگربەست بەم شێوەیە بوو:

• گەریلاکانی پ.ک.ك بە چەکەکانیانەوە بچنە ئۆردوگای زەڵێ * نزیك سنووری ئێرانو پێویستە لەژێر چاودێری هێزی پێشمەرگەدا بن.

• نابێت بە هیچ جۆرێك پ.ک.ك چالاکی سەربازی بەرامبەر تورکیا لە خاکی هەرێمی کوردستانەوە ئەنجام بدات

• پ.ک.ك شەڕی راگەیاندن لە دژی سەرکردایەتیی هەرێمی کوردستان هەڵبگرێت[4].

ئەم رێکەتنە مایەی رەزامەندی تورکیا نەبوو کە دەیخواست هێزی چەکداری پ.ک.ك بەتەواوی لە هەرێمی کوردستاندا نەمێننو چەکدارەکانیان لەلایەن حکومەتی هەرێمەوە بدرێنەوە دەست تورکیا، بۆ ئەم مەبەستە سوپای تورکیا بە پێنج هەزار سەربازو لە ٢٩/ئۆکتۆبەر/١٩٩٢دا بۆ پێکانی ئامانجەکانیان بەرەو ناو خاکی هەرێم کشا، تا ١٥/نۆڤەمبەر/ ١٩٩٢ لە ناو خاکی هەرێمی کوردستاندا بوون[5]، لەلایەکی ترەوە تورکیا بۆ یەکەمجار دوو نوێنەری دیپلۆماسی نارده کوردستانو نامەی دیمیریل یان گەیاندە بارزانی و

1ئەنجومەنی نیشتمانیی کوردستانی عێراق: پرۆتۆکۆلەکان، بەرگی دووەم، ل/٤٤٥-٤٤٨ .

2 هەمان سەرچاوە، بەرگی سێیەم، ل/٢٣١- ٢٣٤.

3 کریس کۆچێرا :بزووتنەوەی نەتەوایەتیی کورد، ل/١٧٠-١٧١ .

* زەڵێ: گوندێکە سەر بەناحیەی هێرۆ، قەزای پشدەر ، پارێزگای سلێمانی، تەنها ٢کم لە سنووری ئێران دورە.

4 رۆژنامەی کوردستانی نوێ: ژمارە/٢٣١ ١٩٩٢/١١/٢ .

5رۆژنامەی کوردستانی نوێ: ژمارە/٢٤٢ ١٩٩٢/١٠/١٥.

تاڵەبانی، هەروەها لە نزیکەوە ڕەوشی جەنگو ڕێکەوتنی نێوانیان لەگەڵ پ.ك.ك تاوتوێکردو هەردووکیان بانگێشتی تورکیا کران[1] .

لە بەرامبەردا حکومەتی هەرێم لەسەر زاری سەرەك وەزیران محەمەد فوئاد مەعسوم لێدوانێکی دا کە ناوەڕۆکەکەی ئەوەبوو، جەنگ لەگەڵ پ.ك.ك دا لە پێناوی نەهێشتنی بەهانەی هاتنە ناوەوەی سوپای تورکیا بووە بۆ ناو هەرێم، هەروەها ئەندامانی پ.ك.ك لە هەرێمی کوردستاندا پەنابەری سیاسینو بەپێی یاسای نێودەوڵەتی پەنابەری سیاسیی بە دەستەوە نادرێت، ئەمە جگە لەوەی نارەزایی حکومەتو پەرلەمانی لە هاتنە ناوەوەی سوپای تورکیا دەربڕی[2]، هەر لەم بارەیەوە ڕۆژنامەی کوردستانی نوێ هەواڵی کوژرانی ١٤ سڤیلو ٢٤ پێشمەرگەی لەسەر دەستی سوپای تورکیا بڵاوکردەوە[3] .

بارزانی و تاڵەبانی لە ١١/نۆڤەمبەر/١٩٩٢ لە شاری سلوپی کۆبونەوەیەکیان لەگەڵ وەزیری دەرەوەی تورکیا حیکمەت چەتین و جەنەراڵ ئەشرەف بەتلیسی و چەند بەرپرسێکی تر گرێدا، گەیشتنە ڕێکەوتنێك کە ٦٥-٧٠ بازگەی سەربازی بۆ پێشمەرگە لە سنووری هەردوولاو لەسەر بودجەی تورکیا بە درێژایی ٣٠٠ کم دامەزرێنن، هەر بازگەیەك ١٠٠ پێشمەرگەی تیادا بێتو بە ئامێری بێتەل پەیوەندیی لەنێوان بازگەکانو هەردوولایەنی هەرێمو تورکیا هەبێت. دەبێت ئەم ڕێکەوتنە تا کۆتایی ساڵی ١٩٩٣ بەردەوام بێت[4] .

ئەم جەنگە چەند ئامانجێکی لێکەوتەوە کە گرنگترینیان:

أ.تورکیا ڕۆژ دواوی ڕۆژ زیاتر لەو ڕاستییە نزیك دەبووەوە کە هەرێمی کوردستان دەسەڵاتێکی دیفاکتۆیە، کێشە سنوورییە دێرینەکانی نێوان تورکیاو عێراق پێویستە لەگەڵ دەسەڵاتی کوردیدا چارەسەر بکرێن بە شێوازێکی کوردی-تورکی نەك عەرەبی عێراقی-تورکی، هەرچەندە لەم پەیوەندییە سەربازییەدا بۆ تورکەکان ڕاستییەکی تاڵ بوو، بۆ نموونە بوڵنت ئەجەڤیت لە پەرلەمانی تورکیا ڕایگەیاند: "کارەساتێکی گەورەیە، ئەوەی پێشمەرگە لە لێدانی پ.ك.ك پێی دەکرێ، تورکیای مەزن پێی ناکرێ"[5] .

1ڕۆژنامەی کوردستانی نوێ: ژمارە/٢٣٦ ٨/١١/١٩٩٢ .

2ڕۆژنامەی کوردستانی نوێ: ژمارە/٢٣٢ ٣/١١/١٩٩٢ .

3ڕۆژنامەی کوردستانی نوێ: ژمارە/٢٣١ ،٢/١١/ ١٩٩٢ . ڕۆژنامەی کوردستانی نوێ ژمارە/٥٣٦ ،٨/١١/١٩٩٢ .

4 ماذا بعد انتهاء العملية العسكرية فی شمال العراق، اعداد: محمد نورالدين، مجلة الشؤون تركية ، عدد ٤ ، ل/٩.

5 تركيا واعلان الدولة الكردية فی الشمال العراق، النفط مقابل الغذاء، اعداد: محمد نورالدين، مجلة الشؤون تركية ، عدد ٢ ، ل/٤

ب. بایەخی ئەم ڕێکەوتنە بۆ تورکیا لەوەدابوو، زامنی ئەوەیکرد، دەسەلاتی هەرێمی کوردستان، خاوەنی ئاسایشی نەتەوەیی تایبەت بە خۆیەتیو خواستی پاراستنی هەیە لە دژی هەر هێزێك، ئەگەر چی ئەو هێزە کوردی بێت، هەروەها یارمەتیی کوردی باکوور نادات لەناو خاکی هەرێمەوە گورز لەتورکیا بدەن، بۆیە بوونەتە ڕێگر لەبەردەم هەر پێگەیەکی چەکداری پ.ك.ك، هەروەها بۆچوونێکی خراپی دانیشتوانی هەرێم لەسەر پ.ك.ك پەیدا بوو.

ت. دیپلۆماسیەتو دەسەلاتی کوردی سەرکەوت، کە لەلایەك توانی تورکیا بخاتە ژێر باری ڕێکەوتنی دوو لایەنەی بەرامبەری، لەلایەکی تریشەوە توانی دەروازەی مانەوەو بەردەوامبوونی ژیانی ئابووریو سیاسیی هەرێمی کوردستان دابین بکات، لێرەوەو ساڵ بەدوای ساڵ بزووتنەوەی بازرگانی لە نێوانیاندا گەشەکردنی بەخۆوە بینی.

پ. هەروەها تورکیا لە ئۆگستۆسی١٩٩٣دا بڕی ١٣,٥ ملیۆن دۆلاری پێشکەش بە حکومەتی هەرێم کرد[1] .

ج. لەگەڵ ئەوەی جەنگی پ.ك.ك لەگەڵ هەرێمی کوردستان بە هاوکاریی دوژمنێکی دێرینی وەك تورکیا، دەنگدانەوەیەکی نێگەتیفی ڕای جیهانی لەسەر دەسەلاتی کوردی هەبوو[2]، چونکە لەو کاتەدا پ.ك.ك و کێشەی کورد لە تورکیا، شەقامی ڕۆژئاوای بۆ خۆی کێشکردبوو.

زنجیرە ڕووداوەکانی هەرێمی کوردستان، یەك لەدوای یەك مایەی شۆك بوون بۆ تورکیا، چونکە لەکاتێکدا هێزی پێشمەرگە لە خۆئامادەکردندا بوو بۆ جەنگ لە دژی پ.ك.ك، هاوکات ٢٣٤ کەسایەتی عێراقی لە هاوینەهەواری سەلاحەدین ی پارێزگای هەولێر، دوای کۆبونەوەیەکی دوو ڕۆژی سەبارەت بە ئایندەی عێراق، لە ٢٧ی سێپتەمبەر١٩٩٢دا کۆنگرەی نیشتمانی عێراق INCیان پێکهێنا[3]، دواتر لە ٤/ئۆکتۆبەر/١٩٩٢ پەرلەمانی کوردستان جاڕنامەی فیدڕاڵی وەك سیستەمێك بۆ داڕشتنی پەیوەندیی نێوان هەرێمی کوردستانو دەسەلاتی ناوەندی عێراق ڕاگەیاند[4] .

هەڵوێستی تورکیا لەم بارەیەوە لە ٨/ئۆکتۆبەردا بریتی بوو لە:

- بڕیاری ڕاگەیاندنی فیدڕاڵی لەلایەن کوردەوە یەك لایەنەیە.

---

1 الموقف العربي من تطورات المسألة الكردية في العراق، الموقف التركي www ALMqAtl.com

2Kevin kuswa: the Kurds a Way: Kurdistan and the Discourse of the Nation-State. www.tamilnation.org/index.htm

3علي الشمراني: صراع الاضداد، ل/٢٥٨– ٢٦٣.

4ئەنجومەنی نیشتمانیی کوردستانی عێراق: پرۆتۆکۆڵەکان، بەرگی سێیەم، ل/٢٠٢.

- ئەم بڕیارە پێدەچێت عێراق دابەش بکات.
- بڕیارەکە گونجاو نییە، کاریگەریی هەیە لەسەر ئاشتیو ئاسایشی ناوچەیەك کە بەرەورووی کێشەیەکی گەورە بۆتەوە.
- ئەم پرۆژەیە لە بەرژەوەندی کورد نییە لە عێراقدا.
- پارێزەرو زامنی یەکەمی ئاسایشی هەرێمی کوردستان بە کوردو عەرەبو تورکمانو ئاشوورییەکان، دەوڵەتی تورکیایە.

لەم بارەیەوە ئۆزال هیچ ڕاگەیاندنێکی فەرمی نەبوو، دیمیریل لەم ڕێکەوتەدا ئەوەی خستە روو کە "کوردی عێراق تا ئێستا بەشێکن لە عێراقو عێراقیش دراوسێی تورکیایە"، بولێنت ئەجەڤیت مەترسییەکی گەورەی هەبوو، وتی: "ئەمە هەنگاوێکە بۆ دابەشبوونی عێراق بۆ سێپارچە، بە دوایدا دابەشبوونی تورکیا دێت"، ئەربەکان فیدراڵی بە زیانی بەرژەوەندییەکانی تورکیا ناساند، بە سیاسەتی ئەمریکی دژ بە تورکیا ناوی برد[1] .

لە کۆی ئەم هەڵوێستو وتارە سیاسیانەدا دەرکەوت فیدراڵیەتی هەرێمی کوردستان لە گۆشەنیگایەوە لێکدراوەتەوە کە بەدەستهێنانی هەر مافێکی سیاسیی کورد لە دوارۆژدا دەبێتە دابەشبوونی تورکیا، لەم بارەیەوە سلێمان دیمریل لە ٢٦/ئۆکتۆبەر/١٩٩٢ سەردانی ئێرانی کرد بۆ کۆبوونەوەو ڕێکەوتن لەسەر شێوازی گونجاو سەبارەت بە ڕێگرتن لە سەربەخۆبوونی کوردو پاشان دۆزینەوەی ڕێگە چارەیەك بۆ چۆنیەتی مامەڵەکردن لەگەڵ دەسەڵاتی کوردیدا، بۆ ئەم مەبەستە دوور لەهەموو ئەو جیاوازیو ناکۆکیانەی نێوانیان لە ١٤و١٥/نۆڤەمبەر/١٩٩٢دا کۆبونەوەی وەزیرانی دەرەوەی تورکیاو ئێرانو سوریا لە ژێر ناوی کۆبونەوەی سێ لایەنە بەستراو لەسەر چەند خاڵێك ڕێکەوتن:

أ.بەرهەڵستیکردنی دابەشبونی عێراقو پاراستنی یەکێتییو سەروەری ئەو دەوڵەتەو ڕەتکردنەوەی فیدراڵی.

ب. هەر هەوڵێك لەپێناو دابەشبونی عێراقدا ئەنجامی ترسناکی لەسەر ئاشتیو سەقامگیربوونی ناوچەکە دەبێت.

ت. داهاتووی عێراق، گەلی عێراق بڕیاری لەسەر ئەداتو INC نوێنەری تەواوی گەلی عێراق نییە[2] .

1تركيا واعلان الدولة الكردية فى شمال العراق، النفط مقابل الغذاء، اعداد:محمد نورالدين، مجلة الشؤون تركية ، عدد ٢ ، ل/٣-٤.

2تطورات المسألة الكردية فى العراق والتركيا، مجلة شؤون تركية ، اعداد: محمد نورالدين، عدد ٣ ، ١٩٩٢، ل/٢٣.

ئامانجی کۆبونەوەی سێ لایەنە بەشێوەیەکی سەرەکی هەرێمی کوردستان بوو لە عێراق، بەڵام بە پشتگوێخستنی مافی چارەنوسی دانیشتوانی هەرێم، هەروەها بانگهێشت نەکردنی نوێنەری عێراق، وایکرد بڕیارەکانی لەسەر هەریەك لەم دوو لایەنە، وەك پەیوەندیداری سەرەکی لە پرسەکەدا، هێزی جێبەجێکردنی لەسەر ئەم دوولایەنە نەبێت. لەلای خۆیانەوە هەرسێ دەوڵەت لەسەر ئەوە ڕێکەوتن، شەش مانگ جارێك کۆبونەوە ئەنجام بدەنو پرسو راوێژ بە یەکتر بکەن، لەم بارەیەوە لەسەر ئەوە کۆك بوون، مامەڵەو پەیوەندیی بە شێوەیەکی لەگەڵ حکومەتی هەرێمی کوردستان لە هیچ بوارێکی سیاسییو ئابووریو لایەنەکانی تر، نەکەن[1] .

پەرلەمانی کوردستان لە ئەنجامی ئەم کۆبونەوەیەدا نامەیەکی بۆ وڵاتانی تورکیاو ئێرانو سوریا نارد، ناوەڕۆکەکەی ئەم خاڵانەی لەخۆ گرتبوو:

- هەڵبژاردنی پەرلەمان، لە ئەنجامی کشانەوەی دەزگا کارگێڕییەکانی رژێمی عێراق بوو.
- حکومەتی کوردستان دەست ناخاتە کاروباری وڵاتانی دراوسێ، پێی باشە کێشەکانی لەگەڵ ئەو دەوڵەتانەدا بە ڕێگای ئاشتی چارەسەر بکات.
- فیدراڵی کوردستان، عێراق پارچەپارچە ناکات بەڵکو پاراستنی یەکێتیی عێراق دەپارێزێت[2] .

ڕێگوزەری رووداوە ناوخۆییو ناوچەییەکان لەم ماوەیەدا لە بەرژەوەندی هەرێمی کوردستان بوو، تاڵەبانی بۆ دۆزینەوەی ڕێگە چارەیەك بە شێوەیەکی گشتی لە نێوان کوردو تورکدا، پەیوەندیی کەسایەتی خۆی لەگەڵ ئۆزال لەلایەكو ئۆج ئالان لەلایەکی تر بەکارهێنا، هەردوولای لە ژێر کاریگەری زەرەرو زیانی جەنگی نێوان کوردو تورك، بۆ گفتوگۆ ئامادە کرد، تاڵەبانی لە نامەیەکدا بۆ ئۆزال لە ٥/مارت/١٩٩٣ رایگەیاند، کە ئۆج ئالان ئامادەیی خۆی بۆ دانوستان بەم شێوەیەی لای خوارەوە دەربڕیوە:

أ.ئیدانەکردنی تیرۆر بە هەموو جۆرەکانیەوە.

ب. چارەسەرکردنی کێشەکانی نێوان هەردوو گەلی برا، کوردو تورك بە شێوازێکی سیاسیانە، نەك بە ڕێگەی پەنابردنە بەر شەڕو توندوتیژی.

ت. ئامادەبوون بۆ گفتوگۆکردنی ئاشتییانەو وەستاندنی چالاکیی سەربازی.

1الموقف العربي من التطورات المسألة الكردية www. Almqatl.com 1 .

2ئەنجومەنی نیشتمانیی کوردستان: پرۆتۆکۆڵەکان، بەرگی پێنجەم، ل/١٧٢.

پ. عەبدوڵڵا ئۆج ئالان داوای ئەنجامدانی دانوستان ناکات لە نێوان حکومەت پارتەکەی، بەڵکو پێی باشە حکومەتی تورکیا لەگەڵ ئەندامە کوردەکانی پەرلەمانی تورکیا گفتوگۆ بکات.

ج. پاراستنی یەکێتیی خاکی تورکیاو بایەخ دان بە پتەوکردنی برایەتیی نێوان هەردوو گەلی کوردو تورک.

ح. رەتکردنەوەی دروشمی جیابوونەوەو پەسەند کردنی دروشمی دیموکراسی کە لە سایەیدا مافی مرۆڤو رۆشنبیریو کارگێڕی بۆ کورد پارێزراو بێت.

خ. داوای پیادەکردنی چالاکیی سیاسییو حزبایەتی دەکات لە سنووری دیموکراسیو یاسادا[1] .

تاڵەبانی لە نامەکەیدا ئامادەیی خۆی بۆ نێوانکاری دەربڕی، بۆ هەمان مەبەست سەردانی تورکیای کردو چاوی بە سەرەك کۆمارو سەرۆکی حوکمەتو سەرۆك پەرلەمان کەوت، بە شێوەیەکی گشتی رەزامەندییان لەسەر پرۆژەکەی دەربڕی، هەروەها ئەمریکاو فەرەنساش پشتگیری خۆیان بۆ پیشان دا[2] .

لە ١٧/مارت/١٩٩٣دا ئۆج ئالان لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەنووسیدا لە ناوچەی البقاع لە لوبنان، ئاگربڕی بۆ ماوەی ٢٥ رۆژ راگەیاندو جگە لەو خاڵانەی کە لە پرۆژەکەی تاڵەبانیدا هاتبوو داوای مافی نەتەوەی کوردی کرد لە چوارچێوەی دەوڵەتێکی فیدراڵی لە تورکیادا. جاری دووەم ئەم ئاگر بەستە لە ١٦/ئەپریل/١٩٩٣ بە ئامادەبوونی تاڵەبانیو چەند سەرەك پارتێکی کوردستانی باکوورو ئەحمەد تورك وەك ئەندام پەرلەمانی تورکیا، ئاگر بەستەکە درێژکرایەوە[3] .

هەرچەندە حکومەتی تورکیا بە ئاشکرا رایگەیاند گفتوگۆ لەگەڵ تیرۆرستدا ناکەن، بەڵام ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەیی تورکیا لە ١/ئەپریل/١٩٩٣ بە ئامادەبوونی ئۆزالو دیمیریل و سەرەك ئەرکانی سوپا، چەند بڕیارێکیان بە ناوی پیلانی کوردی حکومەت دەرکرد، تیایدا ئاماژە بە چەند خاڵێکی گرنگ کرابوو لەوانە: راستکردنەوەی یاسای لێبوردن بە شێوەیەك ئەندامانی پ.ك.ك بگرێتەوەو رەتکردنەوەی باری نائاسایی لە چەند پارێزگایەكو زیادکردنی

1رۆژنامەی کوردستانی نوێ: ژمارە/٣٣٧ ، ٢١/ ٣ / ١٩٩٣.

2 مام جلال: شەڕی پارتیو پەکەکە شەڕی پارتییە لەگەل کوردستانا باکوور، گوڤاری سەرهەڵدان ، ژمارە/١٥ ، ل/١٦-١٧.

3 pkk عشرون عاما، مجلة شؤون ترکیة ، اعداد: محمد نورالدين، عدد ٨ ، ١٩٩٣، ل/٤٠ .

دەسەڵاتی پارێزگاکانو بەهێزکردنی وەبەرهێنان لە باشووری ڕۆژهەڵاتی تورکیاو چەند بڕیارێکی تر[1].

ئەمە کاردانەوەیەکی باشی دەوڵەتی تورکیا بوو لەژێر کاریگەری پرۆژەی دانوستاندا، کە کاریگەری لەسەر باکووری کوردستانیش هەبوو، لە ناوخۆی تورکیاشدا بۆ یەکەم جار لە ئەنقەرە، ١٥٠ کەسایەتیو چەند کەسایەتییەکی تورك لە ١٢/ئەپریل/١٩٩٣دا بە ئامادەبوونی تاڵەبانی کۆبونەوەیەکیان کردو ئاشتی نێوان دەوڵەتو پ.ك.ك تاوتوێ کراو پشتگیری خۆیان بۆ دەربڕی[2]. هەروەها لە دەرەوەی تورکیا پارتە کوردییەکانی کوردستانی باکوور، بەرەیەکی کوردستانییان پێکهێنا، پ.ك.ك و پارتی سۆسیالستی کوردستان و هەڤگرتن و پارتی رزگاریخوازی کورد تیایدا بەشدار بوون، بە هەمان شێوە لە نێوان پ.ك.ك و ی.ن.ك لە سەر نوسراوێکی لێك تێگەیشتن ڕێکەوتن[3].

ئاگر بڕی نێوان پ.ك.ك و حکومەت لە ٨/یولیۆ/١٩٩٣ کۆتایی پێهات، ئۆج ئالان جەنگی سەرتاسەری دژی دەوڵەتی تورکیا ڕاگەیاند، لە ئەنجامی چەند هۆکارێك لەوانە مردنی ئۆزال لە ١٧/ئەپریل/١٩٩٣، کە پشتیوانی سەرەکی پرۆژەی ئاشتی بوو لەناو دەوڵەتی تورکیا، لەجێگەیدا دیمیریل لە ١٦/مایۆ/١٩٩٣دا بوو بە سەرەك کۆماری تورکیاو لەگەڵ خۆیدا چەندین کەسایەتی کۆنەپارێز لە ناوەندی دەسەڵاتدا بڕیاری دەوڵەتیان کەوتەدەست، کە لایەنگری پرۆژەی ئاشتی نەبوون. دیارترین هۆکاری دەست پێکردنەوەی توندوتیژی، کوشتنی ٣٣ سەربازی بێ چەك بوو لەلایەن شەمدین ساکیك ی سەرکردەی پ.ك.ك، لە ٢٥/ مایۆ/١٩٩٣دا. ئەم ڕووداوە سەرکردە سەربازییەکانی تورکیای هاندا زنجیرەیەك کاری سەربازی لە دژی سەنگەرەکانی پ.ك.ك و ئەندامەکانیان دەست پێبکەن[4]، کە کۆتاییان بە ماوەی ئاشتی نێوان هەردوولا هێنا.

لەگەڵ ئەوەی پرۆژەی ئاشتی تاڵەبانی سەری نەگرت، بەڵام ئەو باوەڕەی سەلماند کە گەشەکردنو بەرەو پێشەوە چوونی دۆسیەی کورد لە هەر پارچەیەك، کاریگەری دەبێت بۆ پارچەکانی تری کوردستان، هەروەها ئەم پرۆژەیە گشتاندنی بیری فیدرالی باشوور بوو بۆ باکووری کوردستان کەوەك ڕێگە چارەیەکی کێشەی کورد دەکرێت تورکیا سوودی لێ وەربگرێت. لێرەدا ئەو گریمانەیە دێتە پێش، لە بارێکدا پرۆژەکە سەرکەوتنی بەدەست

1المسألة الكردية فى تركيا امل وخيبات : مجلة شؤون تركية ، اعداد:محمد نورالدين، عدد ٨، ١٩٩٣، ل/٣١ .

2 ڕۆژنامەی کوردستانی نوێ، ژمارە/٣٦٣ ، ١٣ / ٤ / ١٩٩٣.

3المسألة الكردية فى تركيا امل وخيبات، ل/٣٣.

4المسألة الكردية فى تركيا امل وخيبات، ل/٣٢-٣٣ .

بهێنایە، ئەوا بیری فیدراڵی ئۆزال و تاڵەبانی نەخشەی پێکهاتەی سیاسیی ناوچەکەی دەگۆڕی.

هۆکارێکی کاریگەری دیکەی پەیوەندییەکان، مانەوەی هێزی هاوپەیمانان بوو لە تورکیا، کە هەمیشە تورکیا وەك فشار لە بەرامبەر هەرێمی کوردستان، بەکاری دەهێناو بەردەوام لەگەڵ نزیك بوونەوەی ماوەی کۆتایی هاتنی مانەوەی هێزەکە، چارەنووسی هەرێمی کوردستانی دەخستە بەر هەڕەشەی ئەگەری دەنگدانی پەرلەمانی تورکی سەبارەت بە مانەوە یان ڕۆیشتنی ئەو هێزە لەسەر خاکی تورکیا کە سەرەکیترین کۆڵەکەی دەسەڵاتی هەرێمی کوردستان بوو بە شێوەیەکی گشتی لەم ماوەیەدا ١٩٩٢-١٩٩٤ پەرلەمانی تورکی بەسەر دوو رای جیاواز دابەش بوو، یەکەمیان لەلایەن پارتە بەرهەڵستکارەکانی حکومەت کە ئەربەکان و ئەجەڤیت سەرۆکایەتیان دەکرد، لەو باوەڕەدا بوون، ئەو هێزە گەلێك پاشماوەی سلبی هەیە لەوانە، سەروەریی خاکی تورکیا پێشێل دەکات، بەهۆی ئەو هێزەوە بۆشاییەکی دەسەلات لە هەرێمی کوردستاندا پەیدا بووەو پ.ك.ك بۆ دژایەتیکردنی تورکیا سوودی لێ وەرگرتووە، هەروەها ئەو هێزە بووە بە لەمپەر لەبەردەم پەیوەندییەکانی نێوان تورکیاو عێراق، دواجار ڕێگە بۆ دروستبوونی دەوڵەتی کوردی خۆش دەکات[1] .

ڕوانگەیەکی تر گوزارشتی لە رای پارتە بەشداربووەکانی حکومەت دەکرد بۆ مانەوەی هێزی هاوپەیمانان، وەزیری دەرەوەی تورکیا لە ١٤/دیسەمبەر/١٩٩٢ لە پەرلەماندا سوودەکانی ئەوهێزەی لە چەند خاڵێکدا خستە روو لەوانە: ئەو هێزە ڕێگرە لە بەردەم دووبارە ئاوارەبوونێکی بە کۆمەڵ بۆ ناو تورکیا، بە هۆی ناوچەی پارێزراو لەلایەن هاوپەیمانانەوە، سوپای تورکیا لەگەڵ سوپای عێراق بەرامبەر یەکتر ناوەستنەوە، هاوکات یارمەتیی سوپای تورکیا دەدەن لە جەنگی دژی پ.ك.ك و لە کۆتاییدا مەترسی تورکیا زۆر گەورەتر دەبێت، ئەگەر ئەو هێزە لە دەوڵەتێکی دیکە نیشتەجێ بێت. ئەم پێشنیارانە لە کۆی ٣٩١ ئەندامی ئامادەبوو لە پەرلەمان، ٢٤٣ دەنگی بەدەست هێناو ١٥٧ دەنگ لە دژی پێشنیارەکە بوون، بەمەش ئەو هێزە مانەوەی خۆی درێژکردەوە[2] . ئەم دووڕا جیاوازە لە هەموو شەش مانگ جارێکدا سەری هەڵدەدایەوە، هەمیشە زۆرینەی ئەندام پەرلەمانەکان لەگەڵ رای دووەمدا بوون و هێزەکە مانەوەی خۆی مسۆگەرکرد.

---

1 قوة المطرقة تهديد وهواجس: مجلة شؤون تركية ، اعداد: محمد نورالدين، عدد ٥ ، ١٩٩٣، ل/٩ .

2 هەمان سەرچاوە، ل/١٢ .

تەوەرەی سێیەم
پەیوەندییەکانی نێوان هەرێمی کوردستانو تورکیا
لە قۆناغی یەکەمی شەڕی ناوخۆ
١٩٩٤-١٩٩٦

پەیوەندییە دەرەکییەکانی هەر دەوڵەتێك لەژێر کاریگەری گۆڕانکارییەکانی ناوخۆدایە، لێرەوە هەرێمی کوردستانو تورکیا دوولایەنە لە ناوخۆدا بەرەوڕووی چەندین گرفت بوونەوە، کە کاریگەرییان لەسەر روخساری دەرەکی پەیاکردو رەنگدانەوەییان لەسەر جۆری پەیوەندییە دوو لایەنەکان بەجێهێشت.

تورکیا دوای مردنی ئۆزال تووشی قەیرانی هەڵبژاردنی سەرەك کۆمارو سەرەك وەزیران بوو، دیمریل لە ئەپریلی/١٩٩٣ بۆ ماوەی حەوت ساڵ پۆستی سەرەك کۆماری وەرگرت، جیاواز لە ئۆزال لە بەرامبەر کێشەکانی دەوڵەت چارەسەری نوێی پێنەبوو، بەڵکو هەموو هەوڵێکی لە پێناو راگرتنی بارودۆخەکە بوو، نەك دۆزینەوەی رێگەچارە بۆ گرفتەکان[١]، تانسۆ چیلەر ئەو ئافرەتە بوو لە دوای دیمریل سەرکردایەتیی پارتی رێگای راست ی گرتەدەستو لە پەرلەماندا وەك سەرەك وەزیران لە بەرواری٢٠/یۆنیۆ/١٩٩٣ هەڵبژێردرا، گەورەترین گرفتێك کە لە ناوخۆدا بەرەوڕووی بووەوە کێشەی بێکاریو هەڵاوسان بوو، ئەوە بوو لە ئەنجامدا هاوپەیمانانی حکومەت، پارتی گەلی کۆماری پاشەکشەی کردو لە دوای ئەوە حکومەت لە ٢٠/سێپتەمبەر/١٩٩٥ هەڵوەشایەوە، لەم رێکەوتەوە تا ٢٩/ئۆکتۆبەر/١٩٩٦، حکومەتەکانی تورکیا تەمەنیان چەند مانگی بوو[٢] .

ئەم گۆڕانە سیاسییانە کاریگەری تەواویان لەسەر هەرێمی کوردستان هەبوو، چونکە چەند کەسایەتیەکی بە رەگەز کوردو هاوسۆز لەگەڵ کوردا، لە دەسەڵات دورکەوتنەوە دیارترینیان ئۆزال بوو، کە وەك تاڵەبانی دەڵێت "بە مردنی، کورد دۆستێكو پشتیوانێکی گەورەی لە دەستدا"[٣]، هەروەها لە ١٧/فبرایەر/١٩٩٣دا جەنەڕاڵ ئەشرەف بەدلیسی، ئەندازیاری رێکەوتنی سەربازی سنووری نێوان هەرێمی کوردستانو تورکیا، لە رووداوی کەوتنەخوارەوەی

1الأمن القومی الترکی فی منظور الاوزالی، ترکیا بین عامین، تقویم سایمان دیمیریل، مجلة شؤون ترکیة ، اعداد: محمد نورالدین، عدد ٥ ، ١٩٩٣، ل/٣٠-٣٥.

2 جلال عبداللة معوض: صناعة القرار فی ترکیا، ل/ ٥٠ .

3 رۆژنامەی کوردستانی نوێ: ژمارە/٥٣٣ ،١١/١١/١٩٩٣ .

فرۆكە گیانی لەدەست دا، ئەو ڕێكەوتنەی بۆ ماوەی زیاتر لە ساڵێك هەرێمی كوردستانی لە دەستیۆەردانی سەربازی توركیا پاراست[1]، دواجار دەستكێشانەوەی حیكمەت چەتین لە پۆستی وەزارەتی دەرەوە لە مانگی یولیۆ/١٩٩٤دا كاریگەری خۆی هەبوو، كە لەلایەن سوپای توركیاوە بە سینەفراوان لە بەرامبەر كێشەی كورد وەسف دەكرا[2].

لەگەڵ ئەو گۆڕانە كارگێڕییانەدا سیاسەتی حكومەتەكانی توركیا بەرامبەر هەرێمی كوردستان ناجێگیریو وەرچەرخانی پێوە دیاربوو لە كۆتایی حكومەتی دیمیریل دا، لە ١٣/ ئەبریل/١٩٩٣ شاندێك بە سەرۆكایەتیی تۆغای تولوچیك، یاریدەدەری كاروباری سیاسیی وەزیری دەرەوەی توركیاو ١٧ ئەندامی وەزارەتە جۆراوجۆرەكان رویانكردە هەرێمی كوردستان، لە كۆتایی گەشتەكەیاندا راپۆرتێكیان دایە دەست حكومەت، بۆ پێكهێنانی تەواوی هاریكاری سیاسییو ئابووری لەگەڵ هەرێمی كوردستان، رۆژنامەی میللییەت ی توركی بە سیاسەتی "چوونە ناوەوەی تەواو" لەبری "گریانو بەزەیی" لە قەڵەم دابوو[3]، بەڵام لە سەردەمی حكومەتی نوێی چیلەر، وەك چارەسەرێك بۆ تەنگژە ئابوورییەكان*، دەستیكرد بە بانگەشەكردن بۆ ڕێكخستنەوەی پەیوەندی لەگەڵ عێراقدا، لە ١٤/ ئەبریل/١٩٩٤، بریكاری وەزارەتی دەرەوە ئوزدەم سنجرال لە بەغداد، بە فەرمی دانوستانی لەم بارەیەوە لەگەڵ بەغداد بۆ پێكهێنانەوەی پەیوەندیی بازرگانیو پیشەسازیو بەگەڕخستنەوەی بۆرییە نەوتییەكان دەست پێكرد[4]، توركیا لای خۆیەوە یەكلایەنە هەوڵەكانی خۆی لە پێناوی لابردنی گوشاری ئابووری لەسەر عێراق خستەگەڕ[5].

لەلایەكی تریشەوە دیپلۆماسییەتی حكومەتی عێراق لە پێناوی راكێشانی توركیا بەلای خۆیدا هەوڵەكانی خۆی بۆ لابردنی گەمارۆی ئابووری لەسەر عێراق چڕكردەوە، هەر لەم پێناوەدا نوێنەری عێراق لە توركیا رافع دحام پەیوەندی لەگەڵ ئەربەكان و ئەجەڤیت پتەو كرد، وەك دوو بەرهەڵستكاری سەرەكی لە پەرلەماندا، بۆ فشار خستنەسەر حكومەتی

1لماذا لايمكن حل قضية أشراف بتليس؟ مجلة شؤون تركية ، مركز كردستان للدراسات الأستراتيجية، عدد ١ ، ١٩٩، ل/١٥.

2روبرت اولسن: المسأله الكرديه، ل/٦٦.

3رۆژنامەی كوردستانی نوێ ژمارە/٣٦٣ ، ١٩٩٤/٤/١٤" سياسة تركية جديدة فى شمال العراق، مجلة شؤون تركية ، اعداد: محمد نورالدين، عدد ٨ ، ل/٤١-٤٢.

* ریژەی بێكاری لەسایەی سیاسەتی تانسۆ چیلەر ، بۆ ساڵی ١٩٩٤دا گەیشتە ١٩,٦٪ ،هەروەها بەرهەمی نەتەوەیی بەرێژەی ١٣,٤٪ لەگەڵ ساڵی پێشتر ١٩٩٣ بەرەودوا پاشەكشەی كرد.

4 جريدة الثورة : عدد ٨٥٤١ ١٩٩٤/٤/١٥ .

5 الوقائع السياسة، مجلة شؤون تركية ؛ اعداد: محمد نورالدين، عدد ٩ ، ١٩٩٣.

چیلەر، نەك تەنها بۆ لابردنی گەمارۆی ئابووری، بەڵكو بۆ دەركردنی هێزی هاوپەیمانان لە توركیاو گەڕانەوەی دەسەڵاتی ناوەندی بەغداد بۆ هەرێمی كوردستان[1] .

هەڵوێستی نوێی توركیا بەرامبەر عێراق لەگەڵ كۆتایی هاتنی رێكەوتنی سەربازی نێوان هەرێمی كوردستانو توركیا لە ساڵی ١٩٩٤ هاوكات بوو، توركیا رایگەیاند چیتر بۆ پارێزگاریی سنوور پێویستیان بە هێزی پێشمەرگەی كوردستان نییە، لە بەرامبەردا هێزی پێشمەرگە سنوورەكانی چۆڵ كرد، هەر لێرەوە بۆشاییەك دروست بوو كە پ.ك.ك. تیایدا چالاكییەكانی نوێ كردەوە[2] .

لەم بارودۆخەدا توركیا كە لە دەستپێكی پیادەكردنی سیاسەتێكی نوێدا بوو لە بەرامبەر هەرێمی كوردستان، خودی هەرێم لە ١/مایۆ/١٩٩٤ كەوتە شەڕێكی ناوخۆوە، لەم بارەیەوە نوری تاڵەبانی، پسپۆر لە بواری یاسادا، روودانی شەڕی ناوخۆی گێڕایەوە بۆ چەند هۆكارێك، لەوانە: مێژووی ملململانێی نێوان ئەندامانی ی.ن.ك و پ.د.ك لە ساڵانی ١٩٥٨-١٩٨٨، هەروەها نەبوونی دەستوورێك بۆ هەرێمی كوردستان كە دەسەڵاتەكان دیاری بكاتو چارەسەرێك بێت بۆ كێشەكان[3] . هاوڕێ لەگەڵیدا رۆشنبیری كورد، مەریوان وریا قانع، پێكهاتەی كەسێتیو كۆمەڵگای كوردی بە كارای سەرەكی شەڕەكە دادەنێت، هەریەك لەم دوانە وادەكات كە ناتوانن لەبەردەم جیاوازیو فرەبۆچوونی كۆمەڵگەدا خۆڕابگرن[4] .

هەڵسەنگاندنی ئێمە بۆ ئەو بارودۆخەی شەڕی بەرپا كرد، هەڵبژاردنەكانی ساڵی ١٩٩٢ بوو، ئەگەر چی پێكهێنانی حكومەتێكی كوردی لێكەوتەوە، بەڵام خاكی هەرێمی كوردستانی لە نێوان ی.ن.ك.و پ.د.ك. دابەشكرد، بەدیوێكی تردا بەهۆی خەباتی پێش ساڵی١٩٩٠ كە لە نێوان خۆیاندا ناوچە شاخاویو دێهاتەكانی خۆیان جیا كردبووە، بەڵام دوای ساڵی١٩٩٢ بەهۆی هەڵبژاردنو رێژەی دەنگەكان، شارە گەورەكانی هەرێمی كوردستانیان بەشكردو پارێزگای دهۆكو ناوچەی بادینان لەلایەن پ.د.ك. بەڕێوە دەچوو، هەرچی پارێزگای سلێمانیو ناوچە رزگاركراوەكانی سەر بەپارێزگای كەركووكیشە وەك قەزای چەمچەماڵو كەلار، ی.ن.ك بەڕێوەی دەبردن*، لەم نێوانەدا پارێزگای هەولێر بەهۆی نزیكی

1جريدة القادسية : عدد ٤٢٩٤ ، ١٩٩٣/٩/١٩.

2رۆژنامەی كوردستانی نوێ: ژمارەی ١٢٧٥ ، ١٩٩٦/٥/٣ .

3نوری طالباني: الصراع الحزبي في كردستان، أسبابه وسبل حله سلمياً، جريدة راية الحرية ، عدد ١١٥ ، ١٩٩٧، ل/٦-٧.

4مەریوان وریا قانع: دەستەڵاتو جیاوازی، ل/٣٩-٧٤ .

*بزووتنەوەی ئیسلامی كوردستانی عێراق بە وێنەی ی . ن . ك و پ . د . ك بە پشت بەستن بە رێژەی دەنگەكان، قەزای هەڵەبجەی خستبووە ژێر دەسەڵاتی خۆیەوە .

ڕێژەی دەنگەکان لە یەکدیەوە، حکومەتی هەرێمی کوردستانی تێدا دەسەڵاتدار بوو[1] لێرەوە کێشەی دارایی لە نێوان ی.ن.ك و پ.د.ك پەیدا بوو، ی.ن.ك بەرامبەرەکەی بەوە تۆمەتبار دەکرد، گومرگی ئیبراهیم خەلیل دەخاتە خەزێنەی پارتەکەی، هەروەها خودی ی.ن.ك بەوە لەلایەن پ.د.ك تۆمەتبار بوو، وەك بەرپرس لە سەرۆکایەتیکردنی حکومەت، خەزێنەی حکومەت بۆ کاروباری دارایی حزبەکەی بەکار دەهێنێت[2] .

دەکرێت دوو ساڵی یەکەمی شەڕی ناوخۆ لە ناوەڕاستی ساڵی ١٩٩٤ تا ناوەڕاستی ١٩٩٦ بە قۆناغی یەکەمی شەڕی ناوخۆ دابنرێت، چونکە تایبەتە بەوەی هەریەك لەلایەنە شەڕکەرەکان هێزی خۆیان بەکاردەهێنا، ڕۆڵی وڵاتە ناوچەییەکانیش بە شێوەیەکی ناڕاستەوخۆ بریتی بوو لە پشتگیریکردنی لایەنێك بە شێوەی سیاسیی نەك سەربازی.

تورکیا ڕۆڵی لەم شەڕەدا دووبارە لە پێگەی جوگرافییەوە سەرچاوەی گرتبوو کاتێك تاڵەبانی لە دەرەوەی هەرێم پەنای بردە بەر تورکیا تا لەڕێگەی کۆپتەری سەربازییەوە لە ٣/ یۆلیۆ/١٩٩٤ بۆ ناوچەی ئارامی ژێر دەسەڵاتی پارتەکەی بگەڕێتەوە، چونکە بەهۆی شەڕەوە ئەو متمانەیەی نەبوو لە ناوچەی دەسەڵاتداری پارتیەوە بگەڕێتەوە ناو هەرێمی کوردستان[3] لەبەر ئەوەی پێشتر دوو ئەندامی سەرکردایەتیی ی ن ك بە ناوی ڕێباز و حەسەن کوێستانی لە یەکەم مانگی شەڕی ناوخۆ لەلایەن پ.د.ك غافڵکوژ کرابوون[4] .

تورکیا بە پشتبەستن بەو مافەی کە سەرپەرشتیاری هەرێمی کوردستان لەڕێگەی خاکەکەیەوە دەکرێت، خۆی کردە گەورەی دانوستانو ڕووداوەکان، شارۆچکەی سلوپی لە ١٢/یۆنیۆ/١٩٩٤ یەکەم خاڵی کۆکردنەوەی تاڵەبانیو بارزانی بوو بۆ دانوستانو ڕێکەوتن، لەم ڕوانگەیەوە حیکمەت چەتین لە میانەی ڕێکەوتنەکەدا ئەوەی خستەڕوو تورکیا لەم شەڕەدا بێلایەنە، هەمان کات ڕووداوە هەنوکەییەکانی هەرێمی کوردستان بە گرنگ ناولێناو هەروەها جەختی لەسەرئەوە کردەوە، نابێت پ.ك.ك سوود لەو بارودۆخە وەربگرێت[5] .

1بۆ زانیاری زیاتر بڕوانە، مایکل میدو کروفت و زمیلە: أنتخابات البرلمان الکوردی فی العراق، ل/٣٢-٣٣.

2بۆ زانیاری زیاتر بڕوانە: ڕۆژنامەی کوردستانی نوێ: ژمارە/١١٩٠، ١٩٩٦/١/١٥ . لێزان: پەرلەمانی شەهید، چاپخانەی برایەتی، بێ شوێنی چاپ، ١٩٩٥، ل/١١٣-١١٤ .

3 نەوشیروان مستەفا ئەمین: لەپەراوێزی دوا ڕێکەوتنامەی ستراتیجیی ی ن ك و پ دك دا، ڕۆژنامەی کوردستانی نوێ: ژمارەی ٨٧١ ، ١٩٩٤/١٢/٢٥ .

4 -هاوڕێ باخەوان: هاوڕێنامە بۆ کوردو کوردستان، دەزگای چاپو پەخشی سەردەم، سلێمانی١٩٩٩، ل/٣٦٦-٣٣٦٧.

5ڕۆژنامەی کوردستانی نوێ، ژمارەی ٦٩٦ ، ١٩٩٤/٥/٣١.

به مەبەستی راگرتنی شەری ناوخۆ، فەرەنسا وەك دەوڵەتێكی زلهێزی جیهانو لەژێر كاریگەری ئەو گرووپو كەسایەتییە كوردییانەی رۆڵیان لەسەر ناوەندی دەسەڵات هەبوو، لە ٢٣/یۆلیۆ/١٩٩٤ دا لە كۆشكی كۆماری ئەلیزا لە پاریس زنجیرەیەك دانوستانی رێكخست كە دەقەكەی بە ناوی رێكەوتننامەی پاریس راگەیەنرا، بڕیار بوو تاڵەبانیو بارزانی بە ئامادەبوونی سەرەك كۆماری فەرەنسا فەرانسوا میتران واژۆی بكەن[1].

توركیا بۆ هەڵوەشاندنەوەی رێكەوتنەكە هەوڵێكی بێوچانی دا، دیمیرل رایگەیاند: "ئەگەر ئەم پرۆژەیە بڕیاری لەسەر بدرێت كەواتە هەموو شتێ كۆتایی هات"[2]، دواتر وەزیری نوێی وەزارەتی دەرەوە مومتاز سویسال بە گەشتێك چووە پاریسو بە پاڵپشتی ئەمریكاو بریتانیا، فەرەنسای رازی كرد دەستبەرداری پرۆژەكە بێت، هاوكات رێی لە تاڵەبانیو بارزانی گرتو رازی نەبوو لە توركیاوە بەرەو پاریس بڕۆن بۆ واژۆكردنی رێكەوتنەكە، مومتاز سویسال لە لێدوانێكدا وتی "با كوردی باكووری عێراق، دەسبەرداری خەونەكانیان بنو بە ئارامی لە شوێنی خۆیان دابنیشن، توركیا ئامادەنییە لە پێناو بەرژەوەندی ئەمریكا، بەرژەوەندی گەلی توركیا ژێر پێ بخات، رێگە بە هیچ كەسو رێكخراوێك نادرێت بچێتە ناو هەرێمی كوردستان، تا لەئامانجی سەردانەكەی ئاگادار نەبینو رەزامەندی ئێمە وەرنەگرێت[3].

ی.ن.ك. و پ.د.ك. لەسەر ئەوە كۆك بوون توركیا لایەنی سەرەكی بوو بۆ هەڵوەشاندنەوەی ئەم رێكەوتنە، چونكە ئەم رێكەوتنە چارەسەری كێشەكانی دەكرد لە هەرێمی كوردستان لە چوارچێوەی تایبەتمەندی دەسەڵاتی دەوڵەتدا، بۆیە بە پێی رێكەوتنەكە دەبوو بە خاوەنی سەرۆكو حكومەتو دەستوورو یاساو ژیانی دیموكراسیو رێكخستنی تایبەت لە پەیوەندییەكانی دەرەوەدا، هاوكات هەوڵێكی فەرەنسا بوو بۆ گۆڕینی هێڵی ٣٦ بۆ هێڵی ٣٤ و لابەردنی گەمارۆی كوردستان بەمەترسیەك دادەنا[4] بە نێودەوڵەتیكردنی كێشەی كورد، توركیا ئاگاداری رۆڵی سەرەكی كەندال نەزان بوو لەم رێكەوتنەدا وەك كەسایەتیی باكووری كوردستانو سەرۆكی ئینستیتیوی كورد لە پاریس، بە ئاشكراش بە

---

1 الاقتتال الداخلي في كوردستان العراق، كيف اندلع ومن المسؤل عنه، الجزء الاول، مكتب الدراسات والبحوث المركزي، هەولێر، ١٩٩٧، ل/٤١٩ .

2 جلال عبد الله معوض: صناعة القرار في تركيا، ل/٤٢ .

3 رۆژنامەی ئاڵای ئازادی : ژمار٢٧، ١٢٧، ١\١\١٩٩٦.

4 نەوشیروان مستەفا ئەمین:لە پاریسەوە بۆ دبلن بۆ دواوە چونێكی خەمناك: رۆژنامەی كوردستانی نوێ،ژمارە/.١١٧، ٢٠\١٢\١٩٩٥. هوشيار زيباري:من الذي افشل اتفاقية باريس، وەرگیراوە لە: الاقتتال الداخلي في كوردستان العراق، ل/٤١٥-٤١٦.

چالاکی دژە بەرژەوەندیەکانی تورکیای ناوبرد، دواجار هەوڵی فەرەنسا بۆ گۆڕینی هێڵی ٣٦ بۆ هێڵی ٣٤ و لابەردنی گەمارۆی کوردستان بەمەترسیەك دادەنا[1]

چونکە لەلایەك هێڵی ٣٤ هەردوو پارێزگای دەوڵەمەند بە نەوت مووسڵ‌و کەرکوك ی دەگرتەوە، لەلایەکی تریشەوە لابردنی گەمارۆی ئابووری هەرێمی کوردستان، دەبووە هۆی بەهێزکردنی ژێرخانی ئابووری هەرێم‌و پایەیەکی سەرەکی لە بنەمای دەوڵەتی کوردی دەچەسپاند.

ڕێکەوتننامەی پاریس، تورکیای هاندا تاوەکو چاو بە سیاسەتی خۆیدا بخشێنێتەوە، لەبەر ئەوە سیاسەتی متمانە، بۆ سیاسەتی گومان گۆڕا کە بەم شێوەیە بەرجەستەی کرد:

•ئامادەبوونی تەواو لە سەرجەم ڕێکەوتنەکانی نێوان ی ن ك و پ د ك دا.

لە ساڵانی ١٩٩٤، ١٩٩٥، ١٩٩٦ چەندین دانوستان‌و ڕێکەوتنی دەرەکی لە نێوان لایەنە سەرەکیەکاندا لەوانە، درۆهیدا، دبلن، تاران و پرۆژەی ئاشتی (مستەر دویچ) ساز کرا.

تورکیا تەنها لە ڕێکەوتننامەی تاران دا ئامادەیی نەبوو، لەوانی دیکەدا هەندێك واتاو تێگەیشتنی تایبەتی خۆی لە ناواخنی ئەو پرۆژەی ڕێکەوتنانەی سەرەوە چەسپاند، گرنگترینیان چەمکی حکومەتی هەرێمی کوردستان بوو، کە گۆڕی بە بنکەی کارگێڕی پارێزگاکانی باکووری عیراق، لە سەرجەمیاندا خاڵێك جێگیر کرا بریتی بوو لە "هەموو خاڵی ڕێکەوتنەکە پێویستە بەرژەوەندییە ئاسایشییە مەشروعەکانی تورکیا لە بەرچاو بگیرێت". لێرەدا مەبەستی سەرەکی پ.ك.ك بوو، کە گرووپێکی تیرۆرستییەو هۆکاری سەرەکی نائارامی ناوچەکەیەو هەڕەشەیە بۆ سەر ئاسایشی تورکیا، ئەرکی سەرشانی هەموو لایەکە لە پێناو لەناوبردنی، هاریکاری تەواو بکەن. ئەمەش ئەو خاڵەبوو ی.ن.ك بەهیچ جۆرێك پەسەندی نەدەکردو پ.د.ك داکۆکی لێ دەکرد[2].

لەم سۆنگەیەوە تێڕوانینی هەردوولا بۆ ئاسایشی نەتەوەیی هەرێمی کوردستان دەردەکەوێت، تاڵەبانی دەڵێت: "ئاسایشی نەتەوەیی پاراستنی سنوورەکانە نەك ئیدانەکردنی پ.ك.ك، گرنگ ئەوەیە سنوورەکان بپارێزین لە بەرامبەر تورکیاداو ئەوەی دەمێنێتەوە

1 نەوشیروان مستەفا ئەمین:لە پاریسەوە بۆ دبلن بۆ دواوە چونێکی خەمناك: ڕۆژنامەی کوردستانی نوێ،ژمارە/.١١٧، ١٩٩٥\١٢\٢٠. هوشیار زیباری:من الذی افشل اتفاقیة باریس، وەرگیراوە لە: الاقتتال الداخلی فی کوردستان العراق، ل/٤١٥-٤١٦.

2فەرەیدون عەبدولقادر: کێ پرۆسەی ئاشتی زیندە بەچاڵکرد، ڕۆژنامەی کوردستانی نوێ ژمارە/١١٩٢ ، ١٩٩٦\١\١٧.

خۆمان دەتوانین بە شێوەی سیاسیی نەك چەكداری لەگەڵ پ.ك.ك چارەسەری بكەین[1]، بەڵام بارزانی دەیووت: "تاكە خاڵێك وا دەكات هاریكاری لە نێوان ئێمەو توركیادا بێتە كایەوە، بوونی چەكدارانی عەبدوڵلا ئۆجەلانە لە كوردستانی عێراقداو، لەوە زیاتر هیچ خاڵێكی دیكە لە ئارادانییە لەگەڵ توركەكان كۆمان بكاتەوە"[2]، لەم وتارانە ئەوە گەلاڵە دەبێت كە گەڕانەوەی سیاسیی (المرجعیە السیاسیە) لە هەرێمی كوردستان لە ناواخنی بیرۆكەی سەركردەكانەوە هەڵقوڵا بوو نەك پەرلەمان یان یاساو دەستورێك كە كۆ دەنگیەكی گشتی سیاسی لەسەر بێت، هەریەك لەو دوو كەسایەتیە بەپێی تێڕوانینی خۆیو پارتەكەی ئاسایشی نەتەوەیی دیاری دەكرد، لەم نێوانەدا توركیا تەواوی هەوڵی خۆی خستبووە كار تا لەرێگەی رێكەوتنو ململانێی سیاسیی ئەو دوو لایەنەوە، رەوایەتیی خۆی لە كوردستان بسەلمێنێت.

- **بەشداریكردنی ناڕاستەوخۆ لە شەڕی ناوخۆدا:**

هەرچەندە توركیا رایگەیاندبوو لە رووداوەكانی هەرێمی كوردستاندا بێلایەن دەبێت، بەڵام لە رێكەوتننامەی پاریسەوە ئەوەی لا گەلاڵە بوو، كە پارتەكانی هەرێمی كوردستان لە باری ئاشتیو یەككەوتندا پرۆژەی دەسەڵاتی كوردی بەرەوپێش دەبەن، بۆ ئەم مەبەستە لەروانگەی ئەو پەندەی تورك دەڵێت "كورد لەبەرامبەر كورد دەبێتە گورگ- Kudos Kurdini Lupus"، پشتگیری لایەنێكی دژی لایەنەكەی تر كرد، لەم بارەدا پ.د.ك هەڵبژاردەی توركیا بوو، چونكە هاوسنووری سیاسییو هاوهەڵوێستی لەبەرامبەر پ.ك.ك، كە بە ئاشكراو روونی پ.ك.ك بە پارتێكی تیرۆرست ناو دەبردو بە گەورەترین هەڕەشەی دادەنا بۆ سەر هەرێمی كوردستان[3]، بەڵام ی.ن.ك و تاڵەبانی لە ناو بازنەی سیاسەتی توركیادا نەبوون، چونكە: توركیا سنووری جوگرافی لەگەڵ دەسەڵاتی ی.ن.ك دا نەبوو، لەگەڵ ئەوەشدا توركیا نیشانەیەكی پرسیاری لەبەرامبەر دانا بوو، لەبەر چەند هەڵوێستێك كە لەڕووداوە سیاسییەكاندا نواندبووی، لەوانە:

  - تاڵەبانی بۆ یەكەم جار توركیای كۆماری لە ساڵی ١٩٩٣ خستە سەربار كە وتووێژێكی سیاسی لەگەڵ پ.ك.ك وەك رێكخراوێكی كوردستانی دەست پێبكات، باسی پێكەوە ژیانێكی ئارەزوومەندانەی سیاسی لە نێوان كوردو تورك هێنایە گۆڕێ، بەڵام كاتێك پرۆژەكە سەری نەگرت، توركیا ویستی بۆ راوەدونانی پ.ك.ك،

1رۆژنامەی كوردستانی نوێ ژمارە/١٢٧٤، ٢٨/٤/١٩٩٤ .

2دیمانەی سەرۆك بارزانی لەگەڵ العرب الیوم دا،مەكتەبی ناوەندی رێكخستن، زنجیرەی ٨ ساڵی ١٩٩٨، ل/١٤.

3رۆژنامەی كوردستانی نوێ : ژمارە/٦٠٠، ٣٠/١٠/١٩٩٤.

به پشتبەستن بەو پەیوەندییەی لەگەڵ سەرکردایەتیی کورد هەیەتی، سوپا بهێنێتە هەرێمی کوردستان، تاڵەبانی لەو کاتەدا رایگەیاند، بەهیچ جۆرێك ئامادەنییە هاریکاریی سوپای تورکیا بکات[1] .

- تاڵەبانی لە لێدوانەکانی جەختی لەسەرئەوە کردەوە، پ.ك.ك تیرۆرست نییە، بەڵکو کاری تیرۆری ئەنجام دەدەن[2]، کەواتە بە بڕوای ی.ن.ك. بنەبڕکردنی پ.ك.ك. لە کوردستاندا بە پێویست نەدەزانرا، لێرەوە جیاوازیی لەگەڵ تورکیا پەیدا بوو.
- راگەیاندنو حکومەتی تورکیا بەرامبەر ی.ن.ك زۆرباش نەبوون، چونکە لە کاتێکدا لە ساڵی ١٩٩٢ سەرۆکایەتیی حکومەتی هەرێمی دەکرد لە جەنگ دژی پ.ك.ك، گەریلاکانی نەخستنە بەردەستی تورکیا کە ژمارەیان لەنێوان ١٥٠٠-٢٠٠٠ بوو، بەڵکو وەك پەنابەری سیاسی مامەڵەی لەگەڵ کردن. نوێنەرێکی ئەنجومەنی نیشتمانیی تورکیا ئەمەی بەخراپترین کاری قێزەون پێناسە کرد[3]، تورکیا ئەوەی خستەڕوو کە ی.ن.ك یارمەتیو پەنادەریان بووە[4].

- **هەڵقۆستنەوە لە شەڕی ناوخۆ بۆ هێرش کرنە سەر پ.ك.ك :**

پ.ك.ك. تا سەرەتای ساڵی ١٩٩٤ چالاکیی بەڕووی تورکیا لەلایەن دەسەڵاتی حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە سنووردار کرابوو، دوابەدوای ئەم مێژووە تورکیا رێکەوتنە سەربازیەکەی هەڵوەشاندەوە، چونکە گومانی لە شەڕی ساڵی ١٩٩٢ی حکومەتی هەرێمو پ.ك.ك هەبوو، ئەمەی بە چاوبەستێکی سیاسەتی کوردی دانا، کە هەرێم لە بری راگەیاندنی فیدراڵی، لە تورکیای کرد. بەواتایەکی دیکە رۆژی ٤/ئۆکتۆبەر/١٩٩٢ رۆژی راگەیاندنی فیدراڵییەتی هەرێمی کوردستان بوو، دروست لە ٥/ئۆکتۆبەر شەڕی نێوان پێشمەرگەو گەریلا دەستی پێکرد، لێرەوە وەك رۆژنامەنووسێکی تورکی دەڵێت "ئایا بەڕاستی پێشمەرگە شەڕی پ.ك.ك یان کرد، یان تەنها فێڵێکی کورد بوو بۆ هێورکردنەوەی دژە کرداری تورکیا بەرامبەر راگەیاندنی فیدراڵی"[5] .

---

1 المسالة الكردية، تركيا تنتقد طالباني، مجلة شؤون تركية ، اعداد: محمد نورالدين، عدد ٩ ، ١٩٩٣، ل/٥٥.

2 رۆژنامەی کوردستانی نوێ ، ژمارە/١٣٠٦ ، ١٢\ ٦\ ١٩٩٦ .

3 جون شكون قيرجا: لماذا دخلنا الى العراق؟ لماذا نخرج، مجلة شؤون تركية ، اعداد: محمد نورالدين، عدد ٤ ، ١٩٩٢، ل/١٤.

4 رۆژنامەی کوردستانی نوێ ، ژمارە/١٣٠٧ ، ١٢ /٦/١٩٩١.

5 علي سيرمان: معادلة غامضة جدا، مجلة شؤون تركية ، اعداد:محمد نورالدين، عدد ٢ ، ١٩٩٢ ، ل/٩.

ئۆج ئالان سەرەتای ساڵی١٩٩٤ لە ئەنجامی پرۆژەی ڕێکەوتنەکانی درۆهیدا و دبلن دەستیکردە دژایەتیی هەرێم، ڕایگەیاند پ.د.ك و بارزانی، بوونەتە گەمەی دەستی تورکیاو ئەمریکا[1]، ئەمە وەك هەڵوێستێکی پ.ك.ك بوو لە دژی ئەو خاڵەی، کە دەبوو مەشروعییەتی ئاسایشی تورکیا لەو پرۆژانەدا لەبەرچاو بگیرێت، لە بەرامبەردا پ.د.ك داکۆکی جێبەجێکردنی دەکرد، بۆ ئەم مەبەستە جارێکی دیکە ئۆج ئالان ئەوەی خستەڕوو، هەموو هەوڵێك دەخاتە گەڕ بۆ ئەوەی ڕێکەوتنەکان هەڵوەشێنێتەوە، بە ئاشکرا ئەوەی ڕاگەیاند کە پێویستە (ی.ن.ك و پ.د.ك) ڕێکەوتنەکە بدڕێنن[2].

بۆ ی.ن.ك، ئەم هەڵوێستەی پ.ك.ك لە دژی تورکیاو پ.د.ك لە کاتی شەڕی ناوخۆدا، بووە پشتگیریو خاڵی بەرچاوی نزیکبوونەوەی ڕاوبۆچوونەکانی نێوان ی.ن.ك و پ.ك.ك، چونکە ی.ن.ك لەو باوەڕەدا بوو بەهیچ جۆرێك دانپیانانی بۆ ئاسایشی تورکیا نییە، بەو شێوەیەی تورکیا دەخوازێت، لە بەرامبەردا پ.د.ك هەردوو لایەنی ڕکابەری بە هاریکاریکردن لە دژی خۆی وەسف کرد[3].

پ.ك.ك لە ٢٦/یەنایر/١٩٩٤ نزیك شاری جەزیرەی سەر بە پارێزگای دیاربەکر، بە دوری ٤٢ کم لە خاکی هەرێمەوە، هێرشیان کردە سەر بۆرییە نەوتییەکانی کەرکوك - یومورتالیك[4]، ئەمە بۆ تورکیا هێڵی سور بوو نەدەبوو پ.ك.ك بیبەزێنێت. لەلایەکی تر بەرپابوونی شەڕی ناوخۆ سوودی زۆری بۆ پ.ك.ك هەبوو، چونکە هێزەکانی پ.د.ك بە شێوەیەکی سەرەکی بەرەوڕووی هێزەکانی ی.ن.ك بوونەوەو دەستبەرداری سنوورەکانی نێوان هەرێمی کوردستانو تورکیا بوو بوون، کە لە ئەنجامدا ناوچەیەکی بەرفراوان بۆ پ.ك.ك پەیدا بوو، نەك تەنها چالاکی بەڵکو دەسەڵات بە ناوی "دەسەڵاتی گەل" و "ئەیالەتی بۆتان-بادینان" پەیڕەو بکەن. ئۆج ئالان ئاماژەی بەوەدا هەوڵەکانمان بۆ شکستهێنانی ڕێکەوتنو دانوستانەکانی نێوان ی.ن.ك و پ.د.ك و ڕاکێشانی سوپای تورکیایە بۆ ناو هەرێمی کوردستان دەخەینە گەڕ[5]. لە ٢٥/ئۆگستۆس/١٩٩٥، پ.ك.ك هێرشیان کردە سەر بارەگاکانی پ.د.ك، ڕۆژنامەکەیان بەناوی وڵات ڕایگەیاند: "ئامانجمان بنەبڕکردنی خیانەتە،

---

1 روبرت اولسن: المسألة الكردية، ل/٦٩.

2 ليزان: ث . ك .ك جسم غريب فى الحركة الكردية، مطبعة برايەتى، بدون مكان الطبع، ١٩٩٥، ل/٣٢-٣٥.

3حزب العمال الكردستانى p.k.k ودوره فى حركة التحرر القومى الكوردستانى، مكتب الدراسات والبحوث المركزى، هەولێر، ١٩٩٦، ل/٥٤-٥٦ .

4ڕۆژنامەی کوردستانی نوێ ، ژمارە/٥٩٨١ ، ٢٧/١/١٩٩٤.

5لێزان: ب .ك .ك جسم غريب فى الحركه الكرديه، ل/٣٢.

تا ئەوکاتەی یەکێتیی دیموکراتی لە باشووری کوردستان دیتەدی، بەردەوام دەبین"[1] . هەمان رۆژنامە لە ٣/ئۆگستۆس/١٩٩٥ هەواڵی دەست بەسەراگرتنی دهۆك‌و ئاكرێ‌و سەرسەنگ‌و زاخۆو ئیبراهیم خەلیلی بڵاوکردەوە[2] .

ئەم رووداوە کاتێك بوو پ.د.ك لەگەڵ ی.ن.ك لە سەروبەندی ئاگربەستدا بوو، کە یەکلاییبوونەوەی (پ.د.ك)ی رەخساند بۆ بەرەنگاری‌و پاشان شکاندنی هێرشی پ.ك.ك . لە ٢٣/ئۆکتۆبەر/١٩٩٥، بارزانی بروسکەی سەرکەوتنی راگەیاند، ئۆج ئالان لە ١١/ نۆڤەمبەر/١٩٩٥، بانگەشەی ئاگربڕی بێ مەرجی کرد، رۆژی دوات پ.د.ك. پەسەندی کرد[3] .

بارودۆخی چالاکبوونی پ.ك.ك تورکیای هەراسان کردبوو، لە ٢٩ی یەنایری١٩٩٤ بە فڕۆکە بۆردومانی ئۆردوگای زەڵێ ی کرد[4]، هەروەها لە دەسپێکی شەڕی ناوخۆ لە ١٧/مایۆ/١٩٩٤دا جارێکی تر بۆردومانی هەمان شوێنی کردو ٥٨ کەسی لێکوشتن[5] دواتر لە مانگەکانی نۆڤەمبەرو دیسەمبەری ١٩٩٤دا، هێرشێکی بەربڵاوی بۆ سەر گوندەکانی باکووری کوردستان دەست پێکرد، سەرئەنجامی توندوتیژی سوپا دوو هەزار خێزان‌و خەڵکی سڤیل بەرەو سنووری هەرێمی کوردستان هەڵهاتن[6] . سەرباری ئەوە ژمارەیەکی زۆر گەریلای ناوچە سنووریەکانی تورکیا، هاتنە ناو هەرێمی کوردستان، ئەمە هۆکاری سەرەکی ئەنجامدانی گەورەترین لەشکرکێشیی تورکیا بوو، بە ژمارەی ٣٥ هەزار سەربازی پڕ چەك بە هەموو پێداویستییەکی ئاسمانی‌و زەمینی، لە قووڵایی ٤٠کم و بە درێژی ٢٤٠کم سنووریان بەزاند، لە ماوەی مانەوەیان ٢١/مارت-٤/مایو/١٩٩٥دا تەواوی تواناکانیان بۆ پێکانی بنکەکانی پ.ك.ك، لە ناو خاکی هەرێمی کوردستان بەکارهێنا[7] .

چیلەر بە شێوەیەك ناوی ئەم ئۆپەراسیۆنەی برد" بەدواداچوونێکی خێرایە لە دژی دوژمنکاریی هەڵهاتووەکان"، ئەفسەرێکی سوپا رونیکردەوە"
ئامانجمان گەورەترین وێرانکارییە لە ناوچەکەدا"، لێکۆڵەرەوەیەکی سیاسیی وا هێمای کرد

1رۆژنامەی ولات ژمارە/٨٦، ٢٧/٨/١٩٩٥.

2رۆژنامەی ولات ژمارە/٨٧ ، ٣١/٨/١٩٩٥.

3حزب العمال الکردستانی p.k.k و دوره في حرکة التحرر القومي الکوردستاني، ل/٥٨ . لێزان: ب .ك .ك جسم غريب في الحرکة الکردية، ل/٧٤-٧٦.

4رۆژنامەی کوردستانی نوێ ، ژمارە/٦٠٠ ، ٣٠/ ١/ ١٩٩٤.

5 هاورێ باخەوان: هاورێنامە، ل/٣٦٧.

6Nivisingeha Peywendiyan u Ragehandine li Parezgeha Duhuk: Kampa Etrus، Rastiyaen Pirse U Kiryaren P .K .K E ، Kolica Seria، Duhuk ،1999،29.

7جلال عبد الله معوض: صناعة القرار ترکيا، ل/٤٥-٤٦ .

*دورگەی قوبرس لە ساڵی ١٩٧٤دا بەشی باکووری لەلایەن سوپای تورکیاوە لەهێرشێکی کتوپڕدا دەستی بەسەرداگیرا، ئەوەی هەلە کە لەسەردەمی دەسەڵاتی عوسمانیەکاندا بەشێك بووە لەدەوڵەتی عوسمانی.

"هەستکردن بە بەرز ڕاگرتنی گیانی نیشتمان پەروەری، زۆر گەورەترە لەو کاتانەی هێرشمان کردە سەر قوبرس لە ساڵی١٩٧٤"[١] .

بەهۆی شەڕی ناوخۆوە تورکیاو پ.ك.ك توانییان ململانیی سەربازیی نێوانیان بۆ ناو هەرێمی کوردستان بگوازنەوە، ئەوەی بە شێوەیەکی سەرەکی لەم نێوانە زیانی بەرکەوت دانیشتوانی سەر سنوورەکان بوون، چونکە سوپای تورکیا لە کاتی بەدوادا چوونی پ.ك.ك، چەندین کەسی ناوچە داگیرکراوەکانی دەسگیرکردو وەك ئەندامی پ.ك.ك مامەڵەی لەگەڵ کردن. هەروەها زیاتر لە ١٥ هەزار سڤیل، لە ئەنجامی بەکارهێنانی سیاسەتی زەویی سوتاو و بۆردومانی هەڕەمەکی، چاندنی ژمارەیەکی زۆری مین، ئاوارەی شارو شارۆچکەکان[٢] تورکیا ڕاگەیاند[٣] ، ڕێکخراوی مافی مرۆڤ لە کوردستان Kurdistan watch لە ڕاپۆرتێکدا، سەبارەت بە پێشێلکردنی مافی مرۆڤ، ئەوەی خستە برچاو، ٧١ گوند لە بادینان خاپوور بوون، ٢٠ کەس لەسڤیلی ناوچەکە کوژراون، ئەمە جگە لە تۆمارکردنێکی ٢٠ خاڵی، کە سووتانو کوشتنو گرتنو ئاوارەبوونیان لەخۆ گرتبوو[٤] .

لە سەروبەندی دوا ڕۆژەکانی لەشکرکێشییەکە دیمیریل بابەتێکی گرنگی مێژووی وروژاندو بە ئاشکراو بە جیاواز لەهەموو سەرۆکەکانی پێشوو ڕایگەیاند "ئەم هێڵە لێرەدا هەڵەیە، پێویستە سنوور بە لای شاخەکانی عێراقدا گوزەر بکات بۆ ئەوەی لەبەردەم تێپەڕبوونی تیرۆریستەکان ڕێگر بێت، با لێگەڕێین سنوورەکان ڕاست بکەینەوە، بە شێوەیەك لەسەر چیاکانەوە بۆ دەشتەکان بێنە خوارەوە"[٥]هەروەها بەڕاشکاوی دانینا بەوەدا " تا ئێستا ویلایەتی موسل سەر بە تورکیایە" [٦] .

ئەم وتارە لەگەڵ لەشکرکێشییە بەرفراوانەکەو مامەڵەی توندوتیژی سوپا لە میانەی هێرشەکەدا، ناڕەزاییەکی هەرێمیو نێودەوڵەتییو ڕێکخراوە مرۆییەکانی لێکەوتەوە، کە لە سەرەکیترین هۆکاری پاشەکشەی سەربازی سوپاکە بوو، بەڵام خراپترین ئەنجام کە لێی کەوتەوە، دەستبەربوونی وڵاتانی ناوچەیی بوو بۆ ئەنجامدانی لەشکرکێشیی لە هەرێمی کوردستان.

1جيف سيموند: عراق المستقبل، ل/١٨٧—١٨٨.

2 جلال عبدالله معوض: صناعة القرار تركيا، ل/٤٦"

3جيف سيموند: عراق المستقبل، ل/١٨٨ .

4منظمة حقوق الانسان فى كردستان: ١/حزيران/ ١٩٩٥، أربيل، ل/١٤-١٥.

5 جيف سيموند: عراق المستقبل، ل/١٨٨-١٨٩.

6 محمد نورالدين: تركيا فى الزمن المتحول، ل/٢٤٨.

تەوەرەی چوارەم

پەیوەندییەکانی نێوان هەرێمی کوردستانو تورکیا لە قۆناغی دووەمی شەڕی ناوخۆدا

١٩٩٦-١٩٩٨

ساڵی ١٩٩٦ بۆ تورکیاو هەرێمی کوردستان ساڵی هەڵاوسانی کێشەو گرفتەکان بوو، تورکیا کەوتە بەردەم دوو کێشەوە، بە شێوەیەك لە دوای دروستبوونی تورکیا هیچ کاتو لە یەك کاتدا یەکانگیر نەبوون، ئەویش کێشەی کوردو ئیسلامی بوو کە بە کێشەی یەکپارچەیی خاكو سیستەمی عەلمانیەت لە تورکیا ناسرا بوو، لەم ساڵەدا بوونە گرێیەکی ئاڵۆزو رەنگدانەوەی هەبوو لە سیاسەتی دەرەوەی تورکیا. کێشەی کورد بەتایبەت لە ساڵی١٩٩٠ بەدواوە چ لە ناوخۆی تورکیاو چ لە هەرێمی کوردستاندا، رۆژ بەرۆژ لە برەودا بوو، لەلایەکی تریشەوە هەڵبژاردنی پەرلەمانی تورکیا پێشکەوتنی ئیسلامییەکانی پێوەدیار بوو کە لە دیسەمبەری١٩٩٥، زۆرینەی کورسیی پەرلەمان لەلایەن پارتی رەفاه بەدەست هاتبوو، کە رێژەی لە ٢٦٪ ی کورسییەکانی مسۆگەر کردو بوو بە مەترسییەکی گەورە لەسەر سیستەمی عەلمانیەت. هەرچەندە دوای حەوت مانگ لە هەڵبژاردن واتە لە ٢٩/یونیۆ/ ١٩٩٦دا حکومەتی ئیئتیلافی لە نێوان پارتی رەفاه و پارتی رێگای راست وەك رێکەوتنێك لە نێوان رەوتی ئیسلامی و عەلمانی پێکهاتو ئەربەکان بوو بە سەرۆکی حکومەتو چیلەر پۆستی جێگری سەرۆکی حکومەتو وەزیری دەرەوەی وەرگرت[1]، بەڵام ئەربەکان نەیتوانی لە سەرۆکایەتی حکومەت سەرکەوتن بەدەست بهێنێتو دوای یەك ساڵ، لە ١٨/یونیۆ/١٩٩٧، دەستی لە کار کێشایەوەو لە ١٢/ یۆلیۆدا مەسعود یەلماز و ئەجەڤیت حکومەتی ئیئتیلافیان پێکهێناو تا ماوەی دیاریکراوی خۆی، لە دەسەڵاتدا بوون[2].

لەگەڵ کێشە ناوخۆییەکانو حکومەتە تەمەن کورتەکانی تورکیا، هاوکات هەرێمی کوردستان لەبەردەم چەند گرفتێکی گەورەدا بوو، گرنگترینیان چارەنووسی هەرێمەکە بوو لەبەردەم سەربەخۆیی یان لکان بە عێراقەوە، هەروەها رووخان یان مانەوەی رژێمی عێراقی، کە بەهیچ جۆرێك ئاسۆیەکی روونی لە بەرچاو نەبوو، سەرەرای ئەمانە، شەڕی ناوخۆ لە دوای

1رەزا هیلال: تورکیاو ململانێی عەلمانیەت-ئیسلام-کورد، و: دلێر عباس، ئوفسێتی ژین، سلێمانی، ١٩٩٩، ل/٢٣-٢٤.

2محمد نورالدين: تركيا ألجمهورية الحائرة، ل/١٠٨.

سەرنەگرتنی چەندین ڕێکەوتنی ناوخۆییو دەرەکی، دانشتوانی لە سەقامگیریو ئارامی سیاسیی بێ ئومێد کردبوو.

ی.ن.ك لە سەرەتای یەنایری١٩٩٥ دەستیگرت بەسەر تەواوی شاری سلێمانیو ناوچە ڕزگارکراوەکانی کەرکوكو سەنتەری شاری هەولێرو قەزای کۆیە، کە ئەمەش زۆرینەی هەرێمی کوردستان بوو لە ڕووی دانیشتوانو زەمینەوە، بەڵام لە ڕووی جوگرافیای سیاسییەوە پێگەی دەسەڵاتی لاواز بوو، چونکە هیچ دەروازەیەکی فەرمی نەبوو بەڕووی دەوڵەتە دراوسیکاندا، سنوورەکەی لە باکوورو ڕۆژئاوای باکوور لەدەست پ.د.ك دا بوو، لە ڕۆژئاواو باشوور ڕژێمی عێراقی بوو کە پەیوەندیی لەگەڵ هەریەك لەو دووانە ناڕێك بوو، تەنها دروازەیەك کە بۆی مابوەوە، سنووری ڕۆژهەڵات بوو بەڕووی دەوڵەتی ئێراندا، ئەمەش بەهۆی داخراوی دوو سنوورەکەی تر بایەخێکی ئەوتۆی نەبوو، لێرەوە ی.ن.ك خۆی لەبەردەم کەنارگیریەکی سیاسیی، ئابووری ی توندو شەڕێکی درێژخایەندا بینیەوە، کە بوو بەهۆی ئەوەی لەلایەك بکەوێتە ژێر فشاری دەوڵەتی ئێرانو لەلایەکی دیکەشەوە بۆ شکاندنی گەمارۆی ئابووری بڕیاری چارەنوسساز بدات.

ئێران لە ٢٧/یۆلیۆ/١٩٩٦دا لەلایەن ی.ن.ك ەوە ڕێگەی پێدرا بۆ هێرشکردنە سەر پارتی دیمکراتی کوردستانی ئێران لە شارۆچکەی کۆیە [1] کشانی سوپای ئێرانی بۆ ناو کوردستان لە کاتێکدا بوو شەڕی ناخۆ سەرلەنوێ دەستی پێ کردبوو، لەم ڕوانگەیەوە لەلایەن پ.د.ك بە پشتگیریکردنی ی.ن.ك و سەروەری شکاندنی هەرێمەکەی لە قەڵەم درا [2].

پ.د.ك لە قۆناغی یەکەمی شەڕی ناخۆدا دەسەڵاتی بەسەر کەمینەی خەڵكو خاکی کوردستاندا هەبوو، بنکەی دەسەڵاتەکەشی بایەخێکی زۆری هەبوو لە ڕووی جوگرافیای سیاسییەوە، چونکە جگە لەوەی لە ڕۆژهەڵاتو باشوورەوە سنووری هاوبەشی لەگەڵ ی.ن.ك و ڕژێمی عێراقی هەبوو، لەلایەکی ترەوە لە باکوورو ڕۆژئاوا سنووری لەگەڵ تورکیا هەبوو، کە ڕێگایەکی فەرمی نێودەوڵەتیی هەرێمی کوردستانی لەسەر بوو کە بە خاڵی گومرگی ئیبراهیم خەلیل دا گوزەری دەکرد، دواجار بۆرییە نەوتییەکانی نێوان تورکیاو عیراق سنووری دەسەڵاتی پ.د.ك دا تێدەپەڕی، هەموو ئەمانە وایان کرد ئەم ناوچەیە بایەخێکی سیاسییو ئابووری زۆری هەبێت، بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا پ.د.ك لەژێر چەندین فشاری ناوخۆییو دەرەکیدا بوو لەوانە:

---

1 ڕۆژنامەی کوردستانی نوێ: ژمارە/١٣٤٧ ، ١٩٩٦/٧/٣١.

2الاقتتال الداخلی فی کوردستان العراق، ل/١٧٧-١٧٨.

أ. سەرکەوتنی هێزەکانی ی.ن.ك لە بەرەکانی جەنگدا[1]، بەتایبەت لە ١٧/ ئۆگستۆس/١٩٩٦، کە پ. د.ك مەترسی نەمانی تەواوەتی کەوتە سەر.

ب- ی.ن.ك بەو پێیەی پایتەختو پەرلەمانو حکومەتی هەرێمی بەدەستەوە بوو لە سەروبەندی جێبەجێکردنی بڕیاری ٩٨٦ رایگەیاند، سەرپەرشتی ١٠٠ کم لە بۆرییە نەوتییەکان لە خاکی کوردستان دەکات [2]، پ.د.ك ئەوەی لاڕوون بوو کە ئەگەر ئەم بڕیارە جێبەجێ بکرێت، ئەوا ئەرکی پاراستنی بۆرییە نەوتییەکانو داهاتی نەوتەکە بە رژێمی بەغداد یان ی.ن.ك دەسپێردرێت، لە هەردوو بارەکەدا ناوچەی ژێردەسەلاتی لە رووی سیاسییو ئابووری یەوە قەتیس دەبێتو دەکەوێتە بەر مەترسی لە دەستدانی دەسەلات لە هەرێمی کوردستاندا[3] .

ج-حکومەتی نوێی تورکیا بە سەرۆکایەتی ئەربەکان، سیاسەتی دەرەوەی بریتی بوو لە کرانەوەی بەڕووی دەوڵەتانی جیهانی ئیسلامیو عێراق بەتایبەتی، بۆ ئەم مەبەستەش بۆ یەکەمین جار لە دوای یەکەم جەنگی کەنداو، دوو وەزیری حکومەتەکەی بۆ تاوتوێکردنی هەناردەی نەوتی عێراقی بەرەو تورکیا، رەوانەی بەغداد کرد[4] ئەمە وەك هەنگاوێك بۆ هەڵگرتنی گەمارۆی ئابووری عێراقو قەرەبوکردنەوەی زیانە ئابوریەکانی تورکیا لەم رێگەیەوە. هاوکات سەرۆکایەتیی حکومەت هاوڕای ئەو پرۆژەیەی ئەجەڤیت بوو لە ئەپریلی١٩٩٦ پێشکەشی پەرلەمانی کردبوو، شەش خاڵی لەخۆ گرتبوو، لە گرنگترینیان: پێویستە کورد لە هەرێمی کوردستان لەگەڵ رژێمی بەغداد ریکەوتن ساز بکەن، کارو ئەرکی هێزی هاوپەیمانان لە بنکەی ئەنجەرلیك دووبارە رێکبخرێتەوە، هێزی تورکیا بەقووڵایی ٢- ١٥کم لە خاکی کوردستاندا پشتێنەی ئاسایشی پێکبهێنێت[5]، بەشداربوونی عێراق بۆ یەکەمجار پرۆژەیەکی نوێی تورکیا بوو بۆ قۆرخکردنی هەرێمی کوردستان لە چوارچێوەیەکی ناوچەییداو، خودی ئەربەکان لەو باوەڕەدابوو کێشەی کورد بە چوار دەوڵەتە ناوچەییەکەوە بەندەو پێویستە چارەسەرکردنیشی لە چوارچیوەی دەوڵەتە ناوچەییەکان دەرنەچێت[6] .

1رۆژنامەی کوردستانی نوێ، ژمارە/١٣٦٥، ١٩٩٨/٨/٢١.

2جلال عبدالله معوض: صناعة القرار فی ترکیا، ل/١٦٠.

3روبرت اولسن، المسألة الكردية، ل/٧٩.

4رۆژنامەی کوردستانی نوێ، ژمارە/١٣٥٦، ١٩٩٦/٨/١١.

5رۆژنامەی کوردستانی نوێ، ژمارە/١٢٦٣ ، ١٩٩٦/٤/١٥.

6روبرت اولسن: المسألة الكردية، ل/٧٥.

پ.د.ك له بەرامبەر هەڕەشەكانی نەمانو فشاری توركیادا له ٢٥/یۆلیۆ/١٩٩٦دا لەگەڵ بەغداد، لەسەر چەند خاڵێك ڕێكەوتن گرنگترینیان بریتی بوو له: ئاڵوگۆڕكردنی زانیاری سەربازی، هەماهەنگی بیرو بۆچوونی سیاسیی، خۆ ئامادەكردنی پ.د.ك له رووی سەربازییەوە[1]، لێرە بەدواوە قۆناغی نوێی شەڕی ناوخۆ ئەو خەسڵەتە پەیدا دەكات كە هێزە شەڕكەرەكان بۆ بەردەوام بوون له جەنگدا پشت بە هێزی دەرەكی دەبەستنو هەریەك لەو هێزانە ململانێی خۆیان بۆ ناو هەرێمی كوردستان دەگوازنەوە، لەم ئاڵوگۆڕو ڕێكەوتنە سیاسییانەوە، ئۆپەراسیۆنی بەدیهێنانی خۆشگوزەرانی له هەرێمی كوردستان وەك ناوچەی خۆشگوزەرانی لێ هات بۆ دەوڵەتە دراوسێكانو باجەكەشی لەڕوی گیانیو ماڵیەوە دانیشتوانی هەرێمی كوردستان بەبێ جیاوازی دەیانبەخشی، بارزانی لەم پێودانگەدا ئەوەی لاگەلاڵە بوو كە "ئەگەر كێشەی كورد ئەوەی بەسەردا سەپێنرا لەگەڵ هێزە هەرێمیەكان مامەڵە بكات، ئەوا لەم بارەدا مامەڵەكردن لەگەڵ عێراقدا باشترە"[2].

ئەم ڕێكەوتنە سەرەتایەك بو بۆ هاوپەیمانی نێوان عێراقو پ.د.ك، كە بەدوایدا بارزانی له نامەیەكدا بۆ سەرۆك كۆماری عێراق سەدام حسین، داوای یارمەتیكردو بانگێشتی سوپای عێراقی كرد، له وەڵامدا ٣٠-٤٠ هەزار سەربازی عێراقیو ٣٥٠ تانكو ٣٠٠ تۆپ له ٣١/ئۆگستۆس/١٩٩٦ له باشوورەوە هێرشیان كردە ناو پارێزگای هەولێر، له ئەنجامدا پایتەختی هەرێمی كوردستان داگیر كرا[3]، ئەم كردارە هەڵەیەكی گەورەی مێژوویی پ.د.ك بوو، كە هەرێمی كوردستانی خستە بەردەم گەورەترین ئەگەری لەناوچوون، چونكە هاتنی سوپای ئێران یان توركیا بۆ ناو هەرێم، بەپێی یاسای نێودەوڵەتیی، پێشێلكردنی سەروەری دەوڵەتو بەزاندنی سنووری نێودەوڵەتیی بوو هەر بۆیە مانەوەیان كاتی بوو، بەڵام لەشكركێشیی عێراق جیاواز لەو دوو دەوڵەتە هیچ جۆرە سەرپێچییەكی لەسەر ئەژمار نەكرا، عێراق بۆ مانەوەی هەمیشەیی له هەرێم هێزی یاسایی هەبوو، ئەگەر كاردانەوەی توندی ئەمریكا نەبوایە.

هێزەكانی ی.ن.ك بەرامبەر داگیركردنی هەولێر لەلایەن ڕژێمی عێراقیەوە له باری شۆكیدا بوون، هاوكێشەی ڕێكەوتنی نێوان پ.د.ك و بەغدادیان بۆ ڕاڤە نەدەكرا، ئەمە

1وثيقة التضامن: وزارة دفاع، مديرية الاستخبارات العسكرية، العدد: ٨٤/ف/ص، التاريخ: ١/٨/١٩٩٦.

2بيوار هريري: تحليل الاحداث الاخيرة التي شهدتها كردستان العراقية من ٣١/اب – ١٥/ايلول /١٩٩٦ مجلة ئالای ئیسلام ، السنة العاشرة، عددان الثالث والرابع، ١٩٩٦، ل/٨ .

3جوناثان راندل: أمة في شقاق، ل/٣٨٨.

وایکرد بەردەوام لە پاشەکشەدا بوون، تا ١٠/سێپتەمبەر/١٩٩٦ تەواوی دەسەڵاتیان لە هەرێمی کوردستاندا لەدەست داو لەسەر سنووری ئێران گیرسانەوە[١] .

هەڵوێستی تورکیا لەمەڕ ئەم رووداوە جێگای گومان بوو، بۆ تەواوی جیهانو ئەمریکا بەتایبەتی، دوای ئەوەی راپۆرتە هەواڵەکان ئەوەی لەسەرزاری وەزیری دەرەوەی تورکیا چیلەر ئاشکرا کرد، وڵاتەکەی پشتگیری بەغداد دەکات بۆ گێڕانەوەی دەسەڵاتی ناوەندی لە هەرێمی کوردستان، بە مەرجێك ئەگەر بتوانێت رێگە لە بەردەم هێرشەکانی پ.ك.ك بگرێت[٢] هەرچەندە دواتر چیلەر ئەم هەواڵەی رەت کردەوە، بەڵام هەڵوێستی ئاشکرای ئەربەکان بە جۆرێك بوو رێگری ئەمریکای کرد، خاکی تورکیا بۆ هێرش کردنە سەر عێراق بەکاربهێنێت. بە ئاشکرا ئەوەی خستەڕوو، ئەمریکا پرۆژەیەکی دیاریکراوی نییە لە هەرێمی کوردستانو عێراق، حکومەتی تورکیا کار بۆ گەشەسەندنی پەیوەندییە ناوچەیەکانی دەکات[٣] .

ئەمریکا، بارزانیی بانگێشتی تورکیا کردو سەرزەنشتی کرد لەسەر هاوپەیمانی کردنی لەگەڵ عێراق[٤] دواتر لە ٢٠/ئۆکتۆبەر/١٩٩٦، تالەبانی بانگێشتی ئەنقەرە کردو لە ئەنجامی دانوستانێکی چەند رۆژیو لە ٣١/ئۆکتۆبەر/١٩٩٦، رێکەوتننامەی ئەنقەرە لە نێوان ی.ن.ك و پ.د.ك واژۆ کرا[٥] . ئەمە لە کاتێکدا بوو ی.ن.ك لە بەرئەنجامەکانی دژە هێرشێکی لە سنووری ئێرانەوە، پارێزگای سلێمانیو کەلارو چەمچەماڵو کۆیەی لە دەستی پ.د.ك دەرهێنا[٦] .

رێکەوتننامەی ئەنقەرە، ٢٢ خاڵی گرنگی لەخۆ گرتبوو، زۆرینەی داڕشتنی تورکیای پێوە دیار بوو، لەوانە خاڵی/١ پێویستە یەکێتیی خاکی عێراق بپارێزرێت، خاڵی/٣ بەرژەوەندی ئاسایشی مەشروعی تورکیاو وڵاتانی دیکە لەم هەرێمەدا لەبەرچاو بگیرێت، خاڵی/٤ نابێت هیچ لایەنێك داوای دەستێوەردانی وڵاتانی دیکە بکات، خاڵی/٥، سنووری نێوان ی.ن.ك و پ.د.ك ی بە فەرمی دیاری کردو لە لایەن هێزی چاودێری ئاشتی ناسراو بە PMF چاودێری دەکرا. ئەم هێزە لە ناوخۆی کوردستاندا بنکەی سەرەکی لە شاری هەولێرو لەدەرەوە بنکەکی لەئەنقەرە بوو. هەردوو خاڵی/٢١،٢٢ پێناسەی ئاسایشی مەشروعی

---

1 Jonathan Crandal: Iraqi opposition Describes mass Excution near Irbil. Septembri, 1996 www.barm.ucsd.edu

2 EU aid ban highlights shaky Turk rights record 08:04 Sep 22، 1996. www.kurdistanobserver.com.

3 جلال عبدالله معوض: صناعة القرار في تركيا، ل/١٥٣-١٥٤ .

4 EU aid ban highlights shaky Turk rights record 08:04 Sep 22، 1996. www.kurdistanobserver.com.

5 بڕوانە دەقی ریکەوتننامەکە، پاشکۆی ژمارە/٤ .

6 کریس کۆچیرا:بزووتنەوەی نەتەوایەتیی کورد، ل/١٦٣-١٦٤ .

تورکیایان کردبوو، کە دژایەتی کردنی پ.ك.ك و کارکردن بوو بۆ گێڕانەوەی ئاوارەکانی کەمپی ئەتروش بوو.

بە شیکارکردنی ڕێکەوتنەکە بە ڕوونی دیارە تورکیا بە پاڵپشتی ئەمریکاو بەهۆی PMF خۆی کردۆتە بەشێك لە ڕێکەوتنی کوردی-کوردی، بەپێی خاڵی/٤ دەستێوەردانی ئێران‌و عێراق بەدوور دەخات‌و هەردوو لایەنی خستە سەربار بۆ دژایەتیکردنی پ.ك.ك . هەروەها چەمکە سیاسییەکانی وەك "باکووری عێراق" لەبری هەرێمی کوردستان‌و "کارگێڕی ناوخۆیی کاتی" لەبری حکومەتی هەرێمی کوردستان ی خستە ناواخنی ڕێکەوتننامەکە. دواجار ڕێکەوتنەکە بۆ یەکەم جار تورکمانی لە ڕێگەی PMF لە هەرێمی کوردستان کردە هێزێکی سەربازی‌و سەنگێکی سیاسیی پێدا، کە بریتی بوو لە ناوەندو چاودێریی دووهێزی بە قەبارەو ژمارە گەورە لەسنوورێکی بەرفراوان، پێبەخشی، ئەم هێزە بڕیار بوو لە پێکهاتەیدا جگە لەتورکمان، کوردو ئاشووریش بەشدار بن، بەلام دانانی ئەفسەرێکی تورك بە سەرپەرشتیاری هێزەکە بەناوی حەسەن کەپلان[1]، هەروەها نەبوونی هیچ ڕەگەزێکی کورد یان ئاشوری، ئەوەی سەلماند هێزەکە تورکی-تورکمانی یەو ئامانجی گەورەکردنی دەسەڵاتی تورکیاو تورك نەژادە لە ناو هەرێمی کوردستان.

کۆی گشتی ڕێکەوتنەکە بە بەراوردکردن لەگەڵ ڕێکەوتننامەی پاریس، پاشەکشە بوو لە ستراتیجیی نەتەوەیی کورد، کە هەرێمی کوردستانی بە شێوەیەکی فەرمی یاسایی لە نێوان کورد-کورد دابەشکرد[2]. هەروەها ڕێکەوتنەکە تەنها ئاگربەستێك بوو، تورکیا مەشروعیەتی بەرژەوەندی سەربازی‌و سیاسیی خۆی سەلماند، ئەوەبوو لە ٢٩/ ئەپریل/١٩٩٧ سەرەك ئەرکانی تورکیا ئەوەی خستەڕوو، ٤٠٠ سەرباز بە تانکەوە چونەتە هێلی ڕووبەڕوو بوونەوەی نێوان لایەنە شەڕکەرەکان[3]، هەردوو لایەنی شەڕکەر لە دوای ڕاگەیاندنی ڕێکەوتننامەکە چوار جار بۆ جێبەجێکردنی بەندەکان کۆبوونەوە، بەلام لە بری چارەسەرکردن، گرفتی نوێ سەری هەڵدا، لەوانە تورکیا ی.ن.ك ی بە پشتیوانی پ.ك.ك تۆمەتبار کرد، هەروەها پ.د.ك لە دەستگیرکردنی ئەندامان‌و بنەبڕکردنی شانەی ڕێکخستنەکانی پ.ك.ك وە، دەستی بەجێبەجێکردنی بەندەکان کرد، کە نوێنەری پ.د.ك لە

1ڕۆژنامەی کوردستانی نوێ، ژمارە/١٣٩٩، ١٩٩٧/٣/٣١ .

2 بروانە نەخشەی ژمارە/٢ .

3جلال عبد لله معوض: صناعة القرار فی ترکیا، ل/١٧٢.

ئەنقەرە سەفین دزەیی بە ٣ هەزار ئەندام‌و لایەنگر، مەزەندەی کردبوو[1]، هەروەها گرفتێکی دیکە ئەوە بوو پ.د.ك ئاستی نوێنەرایەتیکردنی لە دانوستانەکاندا لە بالاوە بۆ نزمتر دابەزاند، کەمایەی نیگەرانی‌و پاشەکشەکردنی شاندی ی.ن.ك بوو لە ئەنقەرە[2].

تاڵەبانی لە مانگی ئەپریلی١٩٩٧ بەرەو ئەمریکا کەوتە ڕێ، بۆئەوەی بە شێوەیەکی ڕاستەخۆو بەبێ بەکارهێنانی ناوەندی تورکی، لە گۆڕانکارییەکانی هەرێمی کوردستان ئاگاداریان بکات. تاڵەبانی گومانی هەبوو لە نیەت‌و ئامانجی تورکیا لە هەرێم، هەروەها خواستی ئەوەبوو تورکیا لە نێوانکاری کورد- کورد بەدور بخات، هەربۆیە لە کۆبونەوەکانی لەگەڵ ڕاوێژکاری نەتەوەیی ئەمریکا ساموێل بیرکەر و چەند بەرپرسێکی بالای کۆشکی سپی، پێشنیاری کرد کۆبوونەوەکان لە ئەنقەرەوە بۆ واشنتن بگوازرێنەوە[3]. ئەم گومانە بەرەو ڕاستی ڕۆیشت کاتێك تورکیا ٥٠ هەزار سەربازی بە تەواوی چەکی ئاسمانی‌و زەمینی لەژێر ناوی ئۆپەراسیونی فولاز ڕژاندە ناو هەرێمی کوردستان کە لە ١٤/مایۆ-٢١/ یونیۆ/١٩٩٧ بەردەوام بوو. تورکیا ئامانجی بنەبڕکردنی تەواوی بنکەکانی پ.ك.ك ی دەستنیشان کردبوو، بەپێی ڕاگەیاندنی سوپای تورکیا لەم ماوەیەدا، ٢٦٠١ کەسیان لێ کوشتن، لە ڕیزی سوپای تورکیا ٩٩ کوژراو ٣١٣ بریندارو کەوتنە خوارەوەی دوو کۆپتەر زیانەکان بوون[4].

مامەڵەی تورکیا لەگەڵ هەرێمی کوردستان شێوەی لاسەنگکردنی دەسەڵات‌و پشتگیریکردنی پ.د.ك و فشارخستنەسەر ی.ن.ك ی وەرگرت. وەزیری بەرگریی تورکیا ڕایگەیاند هێرشەکە لەسەر داوای بارزانی بووەو بە مەبەستی دەسەڵات گرتنی بەسەر ناوچەکەدا بووە[5]، لایەنی دووەم ی.ن.ك پێی پەسەند نەکراو بوو بەهۆی هەڵگیرسانەوەی شەڕی ناوخۆ لە ١٤/ئۆکتۆبەر/١٩٩٧، ئەمە لە کاتێکدا بوو ١٦ هەزار سەربازی تورکیا بە مەبەستی لێدانی هێزێکی هەزارکەسیی لە گەریلای پ.ك.ك، لە ٢٤/ سێپتەمبەر/١٩٩٧ هاتبوونە ناو قوڵایی هەرێمەوە[6]، نوێنەری پ.د.ك لە ئەنقەرە سەفین دزەیی تەواوی هەماهەنگی لە نێوان پ.د.ك و تورکیا لەم هێرشە سەربازییە ئاشکرا کرد[7].

1Michel verrier: A trump card for ، turkey- Kurdish guerrillas.1997-2006 Le Monde diplomatique. http://mondediplo.com

2پەخشنامە: یەکیتی نیشتمانیی کوردستان، مەلبەندی ڕیکخستن، ژمارە/٢٦، ١٩٩٧/٩/٢٠ .

3ڕۆژنامەی کوردستانی نوێ، ژمارە/١٤٤٣، ١٩٩٧/٧/٢٩ .

4رسالة مام جلال: تركيا تباشر اقامة حزامها العدواني، التواجد التركي والحزام الامني، ١٩٩٧/١١/٦ .

5Turkey invasion of iraq، 1997، www.fas.org\asmp\poofiles\turkey،

6 Ankara bombs northern Iraq from the militant. Vol 61.no-35-13 coctobe.1997 Www. Har ford, Hwp.com:

7 www.kurdistanobserver.com EU aid ban highlights shaky Turk rights record 08:04 Sep 22، 1996

ئامـانجی ئـەم لەشکرکێـشییە تـەواوکردنی کارەکـانی ئۆپراسـیۆنی فـولاز بـوو بـۆ جێبەجێکردنی پشتێنەی ئاسایش لە قوولایی ٥-١٥ کم بـە درێـژی سـنووری نێـوان تورکیـاو هـەرێمی کوردسـتان، بـە بـەکارهێنانی تـازەترین ئـامێری چاودێریو بـە هاریکـاری پ.د.ك سوپای تورکیا لە خاکی هەرێمی کوردستاندا و بەسوود وەرگـرتن لـە رێکەوتننامـەی ئەنقـەرە لە ٢٢-٢٤/ئۆکتۆبەر/١٩٩٧، ١٠٠ تانکی تورکیو هەشت هەزار سەرباز بـە یـەکجاری لـە هەرێمی کوردستان نیشتەجێ بوون[1]، لەلایەکی دیکەشەوە لەمیانەی دەستپێکردنەوەی شـەڕی ناوخۆ، پ.د.ك و تورکیا جـەختیان لەسـەر هاوپـەیمانی ی.ن.ك و پ.ك.ك کـردەوە، بـارزانی رایگەیاند ئاشتی لەگەڵ تاڵەبانی ناکات تاکۆتایی بە هاوپەیمانی لەگـەڵ پ.ك.ك نـەهێنێت[2]، فڕۆکەکانی تورکیا بە بەهانەی بەزاندنی سنووری دیاریکراوی خۆی، هێرشێکی چەند رۆژییـان لە هێڵی رووبەڕووبوونەوەی شەڕ، بۆ سەر هێزەکانی ی.ن.ك ئەنجام دا. سەرچاوە تورکیەکانیش ئەو راستیەیان دوپات کردەوە کە هێزی پیـادەی تـورکی یارمـەتی بـارزانی لـەدژی تاڵـەبانی داوە[3]،بەم جۆرە تورکیا راستەوخۆ بەشداری شەڕی ناوخۆی هەرێمی کوردستانی کرد.

تاڵەبانی نامەیەکی ئاڕاستەی وەزیری دەرەوەی تورکیا ئیسماعیل جەم کرد، کـە تیایـدا هـاتبوو فڕۆکـەو سـەربازی تورکیـا ١٢ چـەکداری (ی.ن.ك) و ٨ سـیڤیلیان کوشـتووە[4]، لەلایەکی دیکەشەوە ی.ن.ك لەناوەنـدی نێودەوڵەتیـداو لـە رێگـەی نوێنەرەکانـەوە، هـەواڵی بەشداریکردنی سوپای تورکیای لە شەڕی ناوخۆی هەرێمی کوردستاندا بڵاوکردەوە[5].

ئەمریکا دوای ئەوەی لە ئاڵۆزکردنی کێشەی هەرێم لەلایـەن تورکیـاوە دڵنیـا بـوەوە، لـە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا جێگری یاریدەدەری وەزیری دەرەوەی ئەمریکا دیڤید وێلش لەگـەڵ هەریەك لە بارزانی و تاڵەبانی ئەوەی خستەڕوو کـە واشـنتۆن راسـتەخۆ دەبێتـە ناوبـژیوانو سەرپەرشـتیاری ئاشـتیی لـە نێـوان هـەردولا[6]، بـۆ ئـەم مەبەسـتەش لـە ناوەڕاسـتی مـانگی یۆلیۆ١٩٩٨ گەیشتە هـەرێمی کوردسـتانو بـەبێ بەشـداریکردنی تورکیـا لـە دانیـشتنەکانی

1Alain Gresh: from the golf to Kurdistan، winds of war ruffle the middle east1997-2006 Le Monde diplomatique.www.mondediplo.com

2 Salahuddin:Iraq northern، dateline iraq،kurds،1/12/1998،at voiced،www.fas.org

3القتـال العنيـف بـين الفئـات الكرديـة مـن جهـود تركيـة وبريطانيـة وامريكيـة، العـراق، الجيش، ١٦\١٠\١٩٩٧ www.arabicnews.com.

4 رسالة جلال طالباني: السيد وزير الخارجية التركية الاستاذ اسماعيل جم المحترم،١٧\١٠\١٩٩٧ .

5 رسالة جلال طالباني: تركيا تباشر اقامة حزامها العدواني، التواجد التركي والحزام الامني،٦/١١/١٩٩٧ .

6 کوردستانی نوێ ژمارە/ ١٥١٤ ، ١٩/١٢/١٩٩٧ .

هەردوولا، وتوێژەکان بۆ گەڵاڵەکردنی ڕێکەوتننامەیەك دەستی پێکرد[1] . سەرئەنجام بارزانی و تاڵەبانی لە ١٧/سێپتەمبەر/١٩٩٨ بانگهێشتی واشنتۆن کرانو بە ئامادەبونی وەزیری دەرەوەی ئەمریکا مادلین ئۆڵبرایت سەرکردەی هەردوو پارتەکە ڕێکەوتننامەی واشنتۆن یان لە ئەمریکا ڕاگەیاند.

ڕێکەوتنەکە هەشت بابەتی لەخۆ گرتبوو، یەکەمیان جەختکردنەوە لەسەر دەستکەوتەکانی پێشوو کە هەردوو پارتەکە پابەندی خۆیان بە عێراقێکی یەکگرتوو دوپاتکردەوە، ڕۆڵی تورکیایان لە پێناوی پرۆسەی ئاشتیدا بەرز نرخاند، لە بابەتی دووەمدا بە ناوی قۆناغی گواستنەوە ڕێکەوتن لەسەرئەوە کرا کە بەهیچ جۆرێك پەنای پ.ك.ك لە هەرێمی کوردستاندا نەدرێت، ئەمە وەك گرەنتییەك بۆ تورکیا. بۆ ئەم مەبەستە ئەنقەرە دیاری کرابوو بۆ شوێنی کۆبوونەوەکان سەبارەت بە لەناوبردنی تیرۆر مەبەست پ.ك.ك بوو، هەروەها بۆ تۆکمە کردنی سنوورەکانی هەرێمی کوردستان.

هەرچی بابەتەکانی تریش بوو، بریتی بوون لە"ئیدارەی یەکگرتوو"، "هاوبەشی لە داهات"، "بارودۆخی هەولێرو دهۆكو سلێمانی"، "هەڵبژاردن"، "بارودۆخی هەرێمی کوردستانی عێراق" کە جێگای نارەزایی تورکیا بوون، چونکە بە رونی باس لە چەند بابەتێك کرابوو، وەك هەرێمی کوردستانی عێراق، فەرماندەی پێشمەرگە، هاریکاری نێوان ئەنجومەنی هەڵبژێدراو پەرلەمان و کۆمەڵەی نێودەوڵەتیی[2]. سەرەڕای ئەوە تورکیا بە گومانەوە لە کۆبونەوەکانی نێوان کوردو رۆژئاوای روانی، بەتایبەت لەم ڕێکەوتنە کە جیاواز لەڕێکەوتنەکانی پێشوو، بەبێ بەشداری تورکیا بەڕێوە چوو، جێگری سەرەك وەزیران ئەجەڤیت وەك هەڵوێستێکی تورکیا ئەوەی خستەڕوو کە پێویستە ڕێکەوتنەکە لەلایەن تورکیاوە تاوتۆێ بکرێت[3]، بارزانی دەوڵەتانی ناوچەی دڵنیاکردەوە کە ڕێکەوتنی واشنتۆن نابێتە هەڕەشە بۆسەر هیچ دەوڵەتێك[4]، بۆ ئەم مەبەستە هەریەك لە بارزانی و تاڵەبانی لە ٩/نۆڤەمبەر/١٩٩٨ لەگەڵ سەرەك وەزیرانو جێگرەکەیو وەزیری دەرەوە بۆ تاوتۆێکردنی رەواندنەوەی مەترسییەکانی تورکیا لە ڕێکەوتنەکە کۆبونەوە[5] .

---

1 کوردستانی نوێ ژمارە/ ١٦٥٦، ١٨/٧/١٩٩٨ .

2 بڕوانە دەقی ڕێکەوتنامەکە،پاشکۆی ژمارە/٥ .

3 رۆژنامەی کوردستانی نوێ، ژمارە/١٧٠٦، ٢٧/٩/١٩٩٨.

4 www.vsi washingtonfile.com: transcript: Albright‹talabani‹barzani‹remarks‹ 27-9-1998.

5 رۆژنامەی کوردستانی نوێ، ژمارە/٥٧١١ ، ١٠/١٠/١٩٩٩.

لە کۆتایی ئەم باسەدا ماوە بڵێین پەیوەندییەکانی نێوان هەرێمی کوردستان‌و تورکیا لە ماوەی ١٩٩٦-١٩٩٨، چەند دیاردەیەکی بەخۆوە بینی لەوانە:

١- دیاردەی کۆچکردن: شەڕی ناوخۆ لەهەرێمی کوردستان، کاریگەریی سلبی لەسەر کۆمەڵگای کوردی لەڕوی سیاسیی‌و ئابووری‌و کۆمەڵایەتی بەجێهێشت، لە ناویاندا سەرهەڵدانی دیاردەی کۆچکردنی دەرەکی بوو. بەواتا کۆچی دانیشتوانی کوردستان بەرەو رۆژئاوا، کەرێگای سەرەکییان تێپەڕبوون بوو بەناو خاکی تورکیادا، کۆچ لەگەڵ درێژبونەوەی شەڕی ناوخۆ ساڵ بەساڵ زیاتر دەبوو، بەجۆرێك ساڵی ١٩٩٧، ١٧٧٢٩ کەس لە رێگای ئیبراهیم خەلیلەوە هەرێمی کوردستانیان بەجێهێشت، شێوەی رۆیشتنەکەیان لە رێگای ئەو ڤیزانەوە بوو کە تورکیا رۆژانە بە رێژەیەکی دیاریکراو بە پ.د.ك و بەرەی تورکمان ی بەخشیبوو، ئەم کۆچکەرانە بۆیان هەبوو تەنیا ١٥ رۆژ لە ناو تورکیا بمێننەوە، دواتر ئەبوو بگەڕێنەوە هەرێمی کوردستان، یان تورکیا بەجێ بهێڵن[1]، جگە لەم شێوەیە زۆرینەی کۆچکەران ئەو کەسانە بوون، بە شێوەی نایاسایی بەناو خاکی تورکیادا تێدەپەڕین، لە کاتی دەسگیرکردنیاندا تورکیا لە رێگای ئیبراهیم خەلیلەوە ئەمدیوی سنووری هەرێمی کوردستانی دەکردنەوە، بۆ نموونە بەپێی راپۆرتی ساڵانەی خاڵی سنووری ئیبراهیم خەلیل لە ساڵی ١٩٩٧، ژمارە کۆچکەرانی ٢٦٣٣ کەس بوون[2].

٢- پێشێلکاری مافی مرۆڤ: ئۆپەراسیۆنی سەربازی بەرفراوانی سوپای تورکیا لە هەرێمی کوردستان، لە ئەنجامی بەکارهێنانی سیاسەتی سەربازی "زەوی سوتاو"، چەندین پێشێلکاری مافی مرۆڤی لەخۆ گرتبوو، ئامانجی ئەم شێوازە کارکردنەی سوپا، هەڵکەندنی بنکەی مانەوەی پ.ك.ك بوو، ئەویش بەتێکدان‌و رووخاندنی ئەو دێهاتانەی پ.ك.ك بۆ مانەوە پشتی پێدەبەستن. لەلایەکی تریشەوە پ.ك.ك بەهۆی شەڕەکانی لەگەڵ تورکیاو پ.د.ك، ئەو گوندانەی دەسوتاند کەئەندام‌و لایەنگری پ.د.ك یان تیادابوو. لە راپۆرتی پارێزگای دهۆك، تەنها لەئەنجامی لەشکرکێشیی ساڵی١٩٩٧، تورکیا لە ٨٢١ گوندی سنووری قەزاکانی دهۆك، زاخۆ، سمێل، ئامێدی، شێخان‌و ئاکرێ، ٢٧٠ گوند بە

1 سەلاح صدیق سعیدو هاوڕێکانی: دیاردەی کۆچکردن بۆ دەرەوەی ولات لە کوردستانی باشوور١٩٩٧-١٩٩٨، توێژینەوەی دەرچوون، بلاونەکراوەتەوە، بەشی کۆمەلناسی، زانکۆی سەلاحەدین، هەولێر، ١٩٩٨، ل/٧٦-٧٧.

2 سەلاح صدیق سعیدو هاوڕێکانی: دیاردەی کۆچکردن بۆ دەرەوەی ولات لە کوردستانی باشوور، ل/٧٨.

رووخانو سوتان لەناوچوونو ژمارەی ئەو کەسانەش کە زەرەرمەند بوون ١٠٨٧٢٧ کەس بوون، واتە ١٥,٥٪ ی پارێزگای دهۆك[١] .

٣- پێشێلکردنی یاسای پەنابەرێتی نێودەوڵەتیی: لە ئەنجامی شەڕی نێوان پ.ك.ك و سوپای تورکیا، باکووری کوردستان لە ساڵی ١٩٩٤ توندوتیژیەکی توندی بەخۆوە بینی، دوو هەزار خێزان لە سنووری هەرێمی کوردستان پەڕینەوەو بە هاوکاریی لەنێوان حکومەتی هەرێمی کوردستانو ڕێکخراوی UNHCR ی نێودەوڵەتیی، لە کەمپی ئەتروش، نیشتەجێکران. ئەو پەنابەرانە لەلایەك بوونە فشار لە رووی پێشێلکارییە بەرچاوەکانی مافی مرۆڤ[٢]، لەلایەکی تریشەوە تورکیا ئەوەی لەبەرچاو بوو کە ئاوارەکانی ساڵی ١٩٨٨و ١٩٩١ی هەرێمی کوردستان رایەکی مەزنی جیهانیان بەدەستهێناو بوونە سەرەکیترین هۆکاری دابڕینی هەرێمی کوردستان لە دەوڵەتی عێراق، لەم روانگەیەوە بە مەبەستی گەڕانەوە بەردەوام بڕیاری لێخۆشبونی بۆ دەرکردن، بەڵام ئەوەی تورکیای نیگەران کرد، دزەکردنی پ.ك.ك بوو بۆ ڕێکخستنی کاری چەکداری لە ناو ئاوارەکاندا[٣] . ئەمە هۆکاری سەرەکی بوو تورکیا لە ڕێکەوتننامەی ئەنقەرە لە ساڵی ١٩٩٦ لە بەندی ٢٢ ئەوە جێبکاتەوە کە ئەتروش لە بری کەمپی پەنابەری بە سەربازگە ناوببرێت، بەپێی ڕێکەوتننامەکە، بڕیاری داخستنی درا[٤]، ئەنجام لە ئۆپەراسیۆنی ١٩٩٧، سوپای تورکیا رووی کردە کەمپەکەو کردیە سەربازگەی خۆی[٥]، ئاوارەکان هەندێکیان گەڕانەوە تورکیاو زۆرینەیان رویانکردە سنووری دەسەڵاتی حکومەتی عێراقی لە سنووری شارۆچکەی مەخمور نیشتەجێ بوون[٦]

٤- لەقبوونی هاوپەیمانیی نێوان پ.د.ك و تورکیا:

تورکیاو پ.د.ك چەندین بەرژەوەندی هاوبەش کۆی کردبوونەوە، لەوانە دژایەتیکردنی پ.ك.ك، بەرگرتن لە دەسەڵاتی ئێران لە هەرێمەکە، پەیوەندیکردن لەگەڵ عێراقدا بەتایبەت

1مكتب العلاقات والاعلام بمحافظة دهوك، الاضرار الناجمة عن تواجد عناصر پ.ك.ك في محافظة دهوك ، مجلة متين ، ١٩٩٧، ل/٦٤-٦٥.

2 LEE H. HAMILTON: PROPOSED SALE OF ARMY TACTICAL MISSILE SYSTEM TO TURKEY، Page: E2333] MONDAY، DECEMBER *11، 1995*

3Nivisingeha peywendiyan u ragehandine li parezgeha duhuk، 28-32

4 بڕوانە دەقی ڕێکەوتننامەکە،پاشکۆی ژمارە/ چوار.

5 هاوڕی باخەوان: هاوڕێنامە، ل/٤١٨.

6 Nivisingeha peywendiyan u ragehandine li parezgeha duhuk، 106-107

لە رووی بازرگانییەوە، هەڵوێست وەرگرتن لە بەرامبەر ی.ن.ك دا. بەڵام سەرەڕای ئەوە خاڵی جیاوازی نێوانیان تورکمان بوو، تورکیا خواستی ئەوەبوو لە ڕێگەی ڕێکەوتننامەی ئەنقەرە شێوەی هێزی PMF سەنگێکی سیاسیی بداتە تورکمان، کە لە دوارۆژی هەرێمی کوردستانو عێراقدا سوودیان لێ وەربگرێت، تورکمان لای خۆیانەوە ئەم پاڵپشتییەی تورکیایان بەکاردەهێنا لە پیادەکردنی جۆرە دەسەڵاتێکی ناوخۆیی لەناو هەولێر، ئەمە لەلایەن پ.د.ك ەوە، وەك خاوەن دەسەڵات بەسەر پایتەختو پەرلەمانو حکومەت، پەسەند نەبوو، هەر بۆیە هۆکاری سەرەکی بوو لە ١٠/ئۆگستوس/١٩٩٨دا تەواوی بارەگای لەلایەن هێزی پ.د.ك دەستی بەسەرداگیراو[1]، ئەمەش بووە مایەی نارەزایی تورکیاو رای گشتی ئەو دەوڵەتەو تورکیا داوای قەرەبووی زیانەکانی لە پ.د.ك کرد، لە راگەیاندنەکان بە دژایەتیکردنی رەگەزی ناوبرا[2]، ئەمە خاڵی سەرەتابوو بۆ ئاڵۆزبوونی پەیوەندییەکانی نێوان تورکیاو پ.د.ك .

1جريدة الشرق الاوسط، عدد ٧٠٨٨ ، ١٩٩٨/٤/٢٥. یوسف گوران: بەرەی تورکمانیو لێکولینەوەیەك لەبارەی بیری ناسیۆنالزمی تورکییەوە، گۆفاری سەنتەری لێکولینەوەی ستراتیژی، سالی سیانزەهەم، ژمارە/٢ ، ٢٠٠٣، ل/١٥٥.

2 یوسف گوران: بەرەی تورکمانیو لێکۆلینەوەیەك لە بارەی بیری ناسیۆنالیزمی تورکییەوە، ل/١٥٥.

بەشی چوارەم
کاریگەریی نێو دەوڵەتیی لەسەر پەیوەندیی نێوان هەرێمی کوردستان و تورکیا

تەوەرەی یەکەم

عێراق:

دوای سەرنەکەوتنی دانوستانەکانی عێراق لەگەڵ بەرەی کوردستانی لە سەرەتای ساڵی١٩٩٢دا عێراق دەستبەرداری هەرێم بوو، ستراتیژی بریتی بوو لە هەڵپەساردنی کێشەی کورد تائەو کاتەی عێراق لە تەنگەژە نێودەوڵەتیەکان قوتار دەبێتو پاشان بە بەکارهێنانی یاسای ئۆتۆنۆمی ساڵی ١٩٧٤و پرۆژەی ڕێکەوتنی ساڵی١٩٩١، دەسەڵاتی ناوەندی خۆی دەسەپێنێت[1].

گرفتی سەرەکی عێراق لە بەرامبەر تورکیا لەوەدا بوو، کە هەرێمی کوردستان بەربەستێکی جوگرافی بوو لەبەردەم بەریەککەوتنی سنوورو پەیوەندییە ڕاستەوخۆکانی لەگەڵ تورکیا، هەروەها گرفتی لەگەڵ هەرێمی کوردستان بریتی بوو لەوەی کە بەپێی بڕیاری ٦٨٨ پاریزراوییەکی نێودەوڵەتیی بۆ پەیدابوو، کە ڕێگربوو لەبەردەم گەڕانەوەی دەسەڵاتی حکومەتی ناوەندی بەغداد بۆ هەرێمی کوردستان.

لە بەرامبەردا ستراتیجی تورکیا بریتی بوو لەوەی کاتێك دەتوانێت هەرێمی کوردستان پشتگوێ بخات، کە پەیوەندییەکانی لەگەڵ عێراق ئاسایی بێتەوەو سوپای

عێراق سنوورەکان بگرێتەوە دەست[2]، لەم ڕوانگەیەوە پەیوەندییەکانی نێوان عێراقو تورکیا لە ساڵانی نەوەدەکاندا دوو قۆناغی بەخۆوەبینی:

- **قۆناغی ئۆزال ١٩٩٠- ١٩٩٣**

ئەم قۆناغە تایبەت بوو بە نەبوونی سەرجەم پەیوەندییەکانی نێوان عێراقو تورکیا کە بە هەڵوێستی تورکیا دەست پێدەکات، ئۆزال بە ئاشکرا لە کاتی دووەمین جەنگی کەنداو داوای رووخانی ڕژێمی عێراقی کردو لەگەڵ لێدانی سەربازیو دژی بەکارهێنانی چارەسەری دیپلۆماسی بوو، سەرۆك کۆماری تورکیا بڕوای وابوو، ئەستەمە بتوانێت باوەڕ بە مانەوەی

1الموقف العرب من تطورات المسألة الكردية فى العراق، www.Almqatl.com .

2ارسين كلاسي أوغلو، السياسة الخارجية التركية أزاء الامن الاقليمى التعاون فى الشرق الاوسط العلاقات العربية التركية الى أين، من كتاب مجموعة باحثين: العرب وحوارهم ... الى أين، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ٢٠٠٠، ل/٢٤٠.

سەرۆکێك بکات لە ماوەی ١٢ ساڵدا، واتە ١٩٧٩-١٩٩١، نۆ ساڵ گەلەکەی خستبێتە جەنگەوە[1] .

لەم روانگەیەوە ئۆزال متمانەی بەرژێمی عێراق نەمابوو، کە سەرچاوەی کێشەو نائارامی بوو، بەڵکو کاری لەپێناوی لاوازکردنو رووخانی ئەو رژێمە دەکرد کە لە سەرەمەرگدایە، بۆ ئەم مەبەستەش بازنەی کارکردنی هەرێمی کوردستان بوو.

● قۆناغی دوای ئۆزال ١٩٩٣-١٩٩٨

ئەم قۆناغە لە دوای مردنی ئۆزال دەست پێدەکات دوای ئەوەی تەمەنی رژێمی عێراقی لەسەر کورسی دەسەڵات درێژەی کێشا، سیاسەتی تورکیا بە تێپەڕبوونی کات لەگەڵ عێراق نزیك دەبووەوە لە روانگەی ئەم خاڵانەی خوارەوە:

- پچڕاندنی پەیوەندییە دوو قۆڵیەکان گەورەترین گرفتی ئابووری بۆ هەردوولا پەیدا کردووە.
- کێشەی کورد لە هەریەك لەو دوو دەوڵەتە، پەیوەندیی بە دەوڵەتەکەی ترەوە هەیە.
- پێویستە هەرێمی کوردستان دوور بخرێتەوە لە هاوکێشە نێودەوڵەتیەکانو لە سنوورێکی ناوچەییدا چارەسەر بکرێت.

لە فەبرایەری١٩٩٥، وەزیری دەرەوەی عێراق محەمەد سەعید سەحاف سەردانی ئەنقەرەی کرد، داوای لە تورکیا کرد مۆڵەتی مانەوەی هێزی نێودەوڵەتیی ناوچەی دژەفڕین درێژ نەکەنەوە، هەروەها کێشەی کورد وەك کێشەیەکی ناوخۆیی لە هەردوولادا سەیر بکرێتو هیچ لایەنێکی نێودەوڵەتیی دەستی تێوەرنەدات[2] .

لەم قۆناغەدا سەردانە فەرمییەکان لە ئاستی وەزیراندا لە نێوان هەردوولا دەستی پێکردەوە، بەڵام لە ساڵی ١٩٩٦-١٩٩٧ هەرێمی کوردستان دوو رووداوی گرنگی بەخۆوە بینی کە کاریگەرییان لەسەر پەیوەندییەکانی نێوانیان پەیدا کرد.

١) رووداوی ٣١/ئۆگستۆس /١٩٩٦

پایتەختی هەرێمی کوردستان لەسەر بانگێشتی بارزانی لەلایەن سوپای عراقییەوە داگیر کرا، هەرچەندە لەشکرکێشیی سوپای عێراق کاتی بوو، بەڵام ئەم رووداوە بە هێڵی گەیاندنی تورکیا- پ.د.ك- عێراق دادەنرێت، چونکە بەرژەوەندی ئاسایی بوونەوەی پەیوەندییەکانی

1 Amikam nachmani: turkey in the wake of the gulf ware،1999.www.faind articles .com.

2 عومەر نورالدین : سیستەمی نوێی جیهانیو دۆزی کورد، ل/٣١٢.

نێوان عێراق‌و تورکیا لەگەڵ بەرژەوەندییەکانی پ.د.ك یەکانگیر بوون. پ.د.ك سوودێکی زۆری لەو ڕووداوە وەرگرت کە تەرازووی هێز بە قازانجی ئەو لە هەرێمی کوردستان لاسەنگ بوو، بەڵام عێراق بەهەمان شێوە لە میانەی ئەو لەشکرکێشییە توانی پیلانێکی دەزگای هەواڵگری ئەمریکا CIA پوچەڵ بکاتەوە، کە لەگەڵ کۆنگرەی نیشتمانی عیراق INC، بە مەبەستی ڕووخاندنی ڕژێمی عێراق دایڕێژا بوو[1]، ئەم هاوپەیمانییەی نێوان پ.د.ك و عێراق لە کاتێکدا بوو ٤-٥ هەزار هێزی بەدر ی ئەنجومەنی باڵای شۆڕشی ئیسلامی عیراق لە سنووری دەسەڵاتی ی.ن.ك مۆڵیان دابوو بۆ پیلانێکی هەماهەنگ لەگەڵ هێزە بەرهەڵستکارەکانی عیراق بە مەبەستی ڕووخاندنی ڕژێمی عیراق[2]. پ.د.ك ئەمەی بە هەڕەشە وەرگرت‌و داوای یارمەتی لە عیراق کرد بۆ دژایەتیکردنی ئێران‌و هاوپەیمانەکەی ی.ن.ك، ئەوە بوو ٣١/ئۆگستۆس/١٩٩٦ گاردی کۆماری عیراق هەولێری داگیر کرد[3]، سەرجەم ئەم هاوکێشانە بوونە هۆی لاوازبوونی سەروەریی‌و ئاسایشی نیشتمانیی هەرێمی کوردستان هەروەها بەهێزبوونی ئەم هێڵە لە بەرامبەر هێڵی ی.ن.ك و ئێران، ئەوەی ئەم هاوپەیمانییەی بەهێز کرد هەڵگرتنی فشاری ئابووری بەغداد بوو لەسەر سنووری دەسەڵاتی پ.د.ك لە ٩/سێپتەمبەر/١٩٩٦. هەروەها بەرزبوونەوەی دەنگۆی دانوستان بوو لە نێوان پ.د.ك و عێراق کە لەسەر زاری تەها یاسین ڕەمەزان، جێگری سەرۆکی عێراق، دووپات کرایەوە[4].

٢) ڕووداوی لەشکرکێشیی ساڵی ١٩٩٧و دروستکردنی پشتێنەی ئاسایش:

لەشکرکێشیی ساڵی ١٩٩٧ جگە لەوەی گەورەترین ئۆپەراسیۆنی سەربازی تورکیا بوو لە خاکی هەرێمی کوردستان، هاوڕێ لەگەڵیدا پیلانی پشتێنەی ئاسایشی بەدوای خۆیدا کێشکرد کە ئەمە بۆ عێراق جێگای مەترسی بوو، چونکە سوپای تورکیا جیاواز لە پێشوو،

---

1. ٣١٨-٣٠١/اندرو كوكبورنو زميله: صدام الخارج من تحت الرماد، ل How is it possible that Saddam Hussein is still in power in Baghdad? An interview with, Dr. Ahmad Chalabi www.pbs.org.

2 رويرت اولسن: المسألة الكردية، ل/٦٨.

3 تقرير من الاستخبارات من الشمال الرقم/١، للفترة من ك ١٩٩٧ ولغاية ١/شباط/ ١٩٩٧، الملحق/١، بامر الحركات الرقم/ ١ .

4 عايدةعلى سري الدين: دول المثلث بين فكى الكماشة التركية الاسرائيلية، دار الفكر العربى، بيروت، ١٩٩٧، ل/٢١. جلال عبد لله معوض: صناعة القرار فى تركيا، ل/١٦١.

Turkey Has 1،357 Military Personnel In North Turkey Has 1،357 Military Personnel In North Of Iraq Of Iraq Published: 3/3/2005،www.turkishpress.com

بۆ ماوەیەکی نادیار لە هەرێمەکەدا خۆی چەسپاند*، عیراق ئەم لەشکرکێشییانەی بە پێشێلکردنی سەروەریی خاکی عێراق لەقەڵەم دا.

لەلایەکی تریشەوە ئەگەری ئەوە هەبوو تورکیا چۆن ئەسکەندەرۆنەی لە سوریا داگیر کردووە، بەهەمان شێوە بەناوی پشتێنەی ئەمنی ناوچەکە داگیر بکات، پاش ئەوەی بە ئاشکرا ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەیی تورکیا بە سەرۆکایەتی دیمریل ی سەرۆك کۆمار لە سێپتەمبەری١٩٩٦ بریاری لەسەر پێکهێنانی ئەو پشتێنەیە دابوو بە قوڵایی ٥/کم و بە درێژایی سنووری هەرێمی کوردستان – تورکیا[١] .

ڕژێمی عێراق هەرچەندە بە ئاشکرا ناڕەزایی خۆی لەم لە شکرکێشییانە دەردەبڕی بەڵام بە شێوەیەکی نافەرمی مامەڵەیەکی هێورکردنەوەی لەگەڵ تورکیادا بەکاردەهێنا، چونکە خواستی ئەوەی نەبوو کە بەتەواوی پەتی پەیوەندیی نێوان تورکیاو عێراق بپچڕێنێت، هەروەها توانای سەربازی لەگەڵ تورکیادا زۆر نایەکسان بوو، لەگەڵ ئەوەشدا ئۆپەراسیۆنەکان بە هاریکاری پ.د.ك، دەبووە هۆی لاوازبوونی ئێران، دواجار هێزی کوردیش لە هەرێمی کوردستان بە شێوەیەکی گشتی بەرەو لاواز بوون دەچوو[٢] .

ڕووداوەکانی هەرێمی کوردستان کاریان کردە سەر سەنگی سیاسیی عێراق. بەتایبەت دوای ئەوەی ڕێکەوتننامەی ئەنقەرە هاریکاریی سیاسیی لایەنە شەڕکەرەکانی قەدەغە کرد، هەروەها ڕێکەوتننامەی واشنتۆن لەم بارەیەوە ڕۆڵی هەبوو، دیڤد وێلش بەئاشکرا ڕایگەیاند کە یەکێك لەئامانجی ڕێکەوتنەکە ئەوەیە هێزە کوردییەکان پەنا نەبەنە بەر هێزە ڕکابەرەکانی واشنتۆن لە ناوچەکەدا[٣]، بەڵام ئەوەی کاریگەی لەسەر پەیوەندییەکانی نێوان هێڵی هاوپەیمانی تورکیا- پ.د.ك- عێراق کرد، ئاوارەکانی کەمپی ئەتروش بوو، کە چوونە سنووری دەسەڵاتی عیراق، لە کەمپی مەخمور نیشتەجێکران، و تورکیا وەك هەڕەشەیەکی گەورە لێیڕوانی[٤] .

---

* سوپای تورکی تاساڵی ٢٠٠٥، ١٣٥٧ سەربازی لەناو هەرێمی کوردستاندا هەبووە.

1 جلال عبد لله معوض: صناعة القرار فی ترکیا، ل/١٦٢-١٦٣.

2 الموقف الأقليمی والعالمی اثناء العمليات العسكرية التركية فی شمال العراق، منطق الاكراد، كردستان، موضوعات سياسية .

3 ڕۆژنامەی کوردستانی نوێ، زمارە ١٦٥٦، ١٩٩٨/٧/١٩ .

4 *Human Rights Watch:* Turkey and War in Iraq: Avoiding Past Patterns of Violation. ، *March 2003*. ، *March 2003*،www.hrw.com.

تەوەرەی دووەم

سوریا:

پەیوەندییەکانی نێوان تورکیاو سوریا لە نەوەدەکان وەك پەیوەندییەکی ئاسایی نێوان دوو دەوڵەتی دراوسێ بەڕێوە نەچوو، چونکە هەردوولا چەند کێشەیەکی مێژوویی لەنێوانیاندا هەبوو کە ئەمانە بوون:

- داگیرکردنی لیوای ئەسکەندەرونە هاتای سوریا لەلایەن تورکیاوە لە ١٩٣٧.
- لە جەنگی ساردی١٩٤٥-١٩٩٠، تورکیا هاوپەیمانی بلۆکی سەرمایەداری بوو بە سەرکردایەتیی ئەمریکا، لە کاتێکدا سوریا لە ناو بازنەی سیاسەتی بلۆکی سۆسیالستی بوو بە سەرۆکایەتی یەکێتیی سۆڤیەت.
- تورکیا کێشەی ئاسایشی هەبوو لەگەڵ سوریا کە بە پشگیری سەرەکی پ.ك.ك، تۆمەتباری دەکرد.
- سوریا کێشەی ئاوی لەگەڵ تورکیا هەبوو، چونکە پرۆژەی گاپ (GAP)ی تورکیا کۆنترۆڵی ئاوی فوراتی بۆ ناو سوریا کردبوو، کە لە ٨٥٪ ئاوی شیرینی بۆ سوریا دابین دەکرد[١].

سەرەڕای هەموو ئەو کێشانە سوریا لە پاڵ تورکیاو ئێران چالاکانە بەشداری کۆبوونەوە سێ لایەنەکانی کرد، لەم بارەیەوە ئەوەی بایەخی سوریای کەم کردەوە، ئەو سنوورە چەند کیلۆمەترییە بوو لەگەڵ هەرێمدا کە ڕێگەی نەدەدا بە سوریا وەك ئێران‌و تورکیاو عیراق دەست بخاتە کاروباری هەرێمی کوردستان. لەگەڵ ئەوەشدا بەشێوەیەکی ناڕاستەوخۆ سوریاو تورکیا لە نەوەدەکان ململانێی ئاسایش‌و ئاویان گواستبۆوە بۆ ناو هەرێمی کوردستان، بەجۆرێك سوریاو پ.ك.ك ی لەخاك‌و سەربازگەو چەك بەهرەمەند دەکردو لە خاکی هەرێمی کوردستانەوە لە دژی تورکیا بەکاری دەهێنا، سوریا بێباك بوو لە یارمەتیدانی ئەو ڕێکخراوە، چونکە پ.ك.ك. بەراشکاوی باوەڕی بەکوردستانی سوریا نەبوو، پ.ك.ك. پێی وابوو، ئەوەی کوردی سوریایە ئاوارەو کۆچکردوون بە درێژایی مێژووی نوێ‌و هاوچەرخی تورکیا بەرەو ئەو وڵاتە وەدەرنراون[٢]، هاوکات سوریا لەبارەی بەدەستهێنانی مافی کورد لەتورکیا کێشەی نەبوو، چونکە لەوە دڵنیابوو تورکیا بە هیچ شێوەیەك لەم بارەیەوە سازش

---

1 محمد نور الدين : تركيا في زمن التحول، ل/٢٥٩-٢٦٠.

2 يوسف الجمهاني: اوج الان، ل/٦٦-٦٧.

ناکات، هەموو ئەمانە وایان کرد پشتیوانی ئەم پارتە کوردییە بکاتو وەك کارتێکی فشار بەکاری بهێنێت لەبەرامبەر تورکیا بۆ سازشکردن لەکێشەی ئاو[1]، لەلایەکی تریشەوە بەهۆی پ.ك.ك هێڵێکی باریکی پەیوەندیی ئێران- سوریا ی لە بەرامبەر هێڵی گەمارۆی ناتۆ- تورکیا-ئیسرائیل دارشتبوو، کە وەك دەروازەیەکی دەرەکیو هاوپەیمانی نافەرمی بەکاری دەهێنا.

پەیوەندییەکانی نێوان تورکیاو سوریا لەسەروبەندی شەری ناوخۆی هەرێمی کوردستان ئالۆزی بەخۆوە بینی، لەبەرئەنجامی هێرشی سوپای تورکیا لەدژی پ.ك.ك، لەناو خاکی سوریادا، ٣١ هاولاتی سوری، لەسالی١٩٩٤ کوژران[2] . لەلایەکی دیکەشەوە لەشکرکێیشی تورکیا، بێگوێدانە رێکەوتنەکانی کۆبونەوەی سێلایەنە، هۆکاری یەك هەلۆیستی نارەزایی سوریاو ئێران بوو لە بەرامبەر سیاسەتی تاکلایەنەی تورکیا لە هەرێمەکە، بە تایبەتی لە دوای لەشکرکێشکەی سالی١٩٩٥، کە هۆکاری ئامادەنەبوونی ئێرانو سوریابوو لە کۆنگرەی خولی شەشەمی کۆبونەوی سێلایەنە لە ئەنقەرە[3] .

تورکیا بۆ رێگرتن لە سیاسەتی ناوچەیی سوریاو ئێران، پەیوەندییەکانی خۆی لەگەل دەولەتی ئیسرائیل بەتین کردو هاوپەیمانییەتی سەربازی لە ٢٣/ فەبرایر/١٩٩٦ لەگەل واژۆ کرد، کە یەکێك لە ئامانجەکانی، پچراندنی هێلی سوریا– ئێران بوو، کە لە سنووری هەرێمی کوردستانەوە تورکیای پێ گەمارۆ درابوو، بەلام بەم رێکەوتنە سوریای خستە داوی هاوپەیمانیەتی تورکیا– ئیسرائیل و لەباری جێبەجێکردندا، لە ئۆپەراسیۆنی سالی ١٩٩٧ بەروونی دەرکەوت، لە رۆژهەلاتی تورکیاوە بۆ باکوورو پاشان بۆ رۆژئاوا تاگەیشتە دەریای سپی، گەمارۆیەکی سەربازی بەشێوەی نیوەبازنەیەك لەسەر سنووری سوریا پەیدا بوو[4] .

مەترسیی تورکیا لە هێلی ئێران-پ.ك.ك-سوریا لەوەدابوو، تورکیا زانیاریی تەواوی لەبەردەستا بوو کە ئێران موشەکی سکۆت ی دەسکردی دەولەتی روسیای گەیاندۆتە سوریا، ئەگەری ئەوە هەبوو ئەو مووشەکانە بکەونە دەستی پ.ك.ك، هاوکات ئیسرائیل ئاگادار بووەوە، ئەم موشەکانە بەدەستی سوریاوە هەرەشەن بۆ سەر ئاسایشی نیشتمانی، لەم خالەوە

1 خليل على مراد: العلاقات السورية التركية فى ضوء أزمة أوج ألان، تشرين الاول، أوكتوبر، ١٩٨٩٨، مجلة أوراق تركية معاصرة، مركز الدراسات التركية — جامعة الموصل، عدد ١٦، ٢٠٠١، ل/٧٢.

2 هەمان سەرچاوە: ل/٧٣-٧٤.

3 روبرت اولسن : المسألة الكردية، ل/٦٦.

4 عونى عبد الرحمن سبعاوى: أنعكاسات التحالف التركى الصهيونى ومحاولة التأثير فى الامن القومى العربى، مجلة دراسات السياسية، العدد الثانى السنة الاولى ١٩٩٩، ل/٤٢.

هاوپەیمانیی تورکیا-ئیسرائیل بەتینتر بوو، وەزیری بەرگری تورکیا لەسەردانی بۆ ئیسرائیل ئەوەی نەشاردەوە، ئامانجی ئەم هاوپەیمانییە دژایەتیکردنی تیرۆرە کە سوریا سەنتەرەکەیەتیو ئێران پشتگیری لێدەکات، تورکیا رێگا نادات هەرێمی کوردستان ببێتە زۆنگاوی ئەو تیرۆرە[1].

لەبەرئەنجامی ئەم رێکەوتنە، تورکیا توانی بە سوود وەرگرتن لە تەکنۆلۆجیای سەربازیو ئەزموونی ئیسرائیل، هەروەها بە هاوکاریی لەگەڵ هێزەکانی پ.د.ك ودواجار بەکارهێنانی هێزی قروچی-واتە لادێ نشینەکان، پشتێنەی ئاسایش لەگەڵ هەرێمی کوردستان لە ساڵی ١٩٩٧ پێك بهێنێت، هێڵی ئێران-پ.ك.ك-سوریا بپچڕێنێتو ناوچەکە بکاتە بەربەستێك لەبەردەم چالاکییەکانی پ.ك.ك[2]. لەم پیلانەدا فڕۆکەکانی ئیسرائیل بە بەکارهێنانی ئاسمانی تورکیا، چاودێری وردی سوریا-عێراق-ئێران یان دەکرد[3].

لە چوارچێوەی هێرشی بەربڵاوی تورکیا لە هەرێمی کوردستان، سوپا، ٩ گەریلای پ.ك.ك. ی خستە بەرچاوی راگەیاندن کە هەڵگری ناسنامەی سوری بوون[4]، هەر لەم بارەیەوە تورکیا پێوانەی باشبونی پەیوەندییەکانی لەگەڵ سوریا بە رێژەی دەسبەرداربونی سوریا لە هاریکاری پ.ك.ك دەستنیشان کرد[5].

لە ئۆکتۆبەری١٩٩٨ تورکیا سوریای تۆمەتبار کرد بە پشتگیریکردنی تیرۆر دژی تورکیاو داڵدەدانی ئۆج ئالان و فەراهەمهێنانی سەربازگەی مەشق بۆ پ.ك.ك، لەم بارەیەوە تەنگژەیەکی سیاسیی ئاڵۆز لە نێوانیان پەیدا بوو، پاش ئەوەی دیمریل رایگەیاند کە تۆڵە لە سوریا دەکاتەوە، هەروەها سەرەك ئەرکانی سوپا بە ئاشکرا وتی: تورکیا لە باری شەڕێکی رانەگەیەندراو دایە لەگەڵ سوریا. مۆڵەتی ٤٥ رۆژی بە سوریادا بۆ بەدەستەوەدانی ئۆج ئالان، لێرەوە سوپا کەوتە ئەوپەڕی ئامادەباشیو لەسەر سنووری سوریا مۆڵ بوو، لە بەرامبەردا سوریا درکی بە بەهێزی سوپای تورکیاو هاوپەیمانەکانی کرد، سەرئەنجام رێکەوتننامەی ئەدەنە ی لە ٢١/ئۆکتۆبەر/١٩٩٨ لەگەڵ تورکیا واژۆ کرد، بەو پێیە سوریا بەڵێنی دا تەواوی سەربازگەی پ.ك.ك لە خاکەکەی دابخاتو رێگەی نەدات خاکەکەی

1 روبرت نولسن : المسألة الكردية، ل/٨٦ .

2 رسالة جلال طالباني: تركيا تباشر اقامة حزامها العدواني، التواجد التركي والحزام الامني، ١٩٩٧/١١/٦ .

3 خليل علي مراد: دوافع التحالف التركي — الصهيوني، مجلة دراسات سياسية، العدد الثاني السنة الاولى، ١٩٩٩، ل/٢١.

4 عايدة علي سرالدين: دول المثلث بين فكي كماشة، ل/٢٦٥ .

5Alain Gresh: from the golf to Kurdistan، winds of war ruffle the middle east1997-2006 Le Monde diplomatique. .www.mondediplo.com.com

بەکاربهێنرێت بۆ هێرشکردنە سەر تورکیا، زیاتر لەوە سەرکردەکانی دەربکات، لەم بارەوە هاریکاری ئاسایشی لەگەڵ تورکیا دەکات، تورکیا لای خۆیەوە جەختی لەسەرئەوە کردەوە رێگا بەهیچ چالاکیەك دژی سوریا لە ناوخۆی دەوڵەتەکەی نەدات[1]، هەر لەم رێکەوتنە سوریا پ.ك.ك ی وەك رێکخراوێکی تیرۆریستی ناشەرعی سەلماند[2]، لەکۆتاییدا ئەم رێکەوتنە گەورەترین کاریگەریی لەسەر هەرێمی کوردستانو، لاوازبوونو کپبوونی چالاکیەکانی پ.ك.ك بوو هەروەها نزیك بوونەوەی وادەی دەستگیر کردنی عەبدوڵلا ئۆج ئالان هەبوو، کە دوای ئەوە لەسوریا دەسبەرداری بوو، پەنای بردە چەند ولاتێکی دیکە، لەوانە روسیاو ئیتالیا، یۆنان، دواجار لە ١٥/ فەبرایر/١٩٩٩ لەکینیا دەسگیرکراو درایە دەست تورکیا[3].

تەوەرەی سێیەم

ئێران:

دووەمین جەنگی کەنداو بۆ ئێران نزیکبونەوەی ئەمریکا بوو بە شێوەیەکی راستەوخۆ لە کەنداوی فارسی، هەروەها بە ناڕاستەوخۆیی لە هەرێمی کوردستان. هەرچەندە ئێران بێلایەنی خۆی لەو جەنگەدا راگەیاند[4] و بەشێوەیەکی باش ئەم سیاسەتەی لە دەریای فارسیدا پەیڕەوکرد، بەڵام لەهەرێمی کوردستان ستراتیجی ئێران سێ روانگەی جیاوازی بەرامبەر عێراقو هەرێمی کوردستانو تورکیا هەبوو:

- **دەوڵەتی عیراق:**

عیراقێکی یەکپارچە زامنی سەقامگیری ئێران بوو، چونکە لەڕووی پێکهاتەی ئاینیو نەتەوەیی وەك عیراق مەزهەبی شیعەو سونیە، نەتەوەی فارسو ئازەرو کوردو بەلوجو عەرەبی لەخۆ گرتبوو، کە بەدابەشبوونی دەوڵەتە هاوسێکەی، کاریگەری سلبی لەسەر ئێران

1 خليل علي مراد: دوافع التحالف التركي — الصهيوني، مجلة دراسات سياسية، العدد الثاني، السنة الاولى، ١٩٩٩، ل/٧١.

2 هدى درويش: العلاقات التركية اليهودية وأثرها على البلاد العربية، الجزء الثاني، دار القلم، دمشق، ل/٢٠٤.

3 يوسف الجهماني :اوج الان، ل/٨٣-٩٠ .

4 جیهانگیر کەرەمی: سیاسەتی ئێران بەرامبەر بە کوردی عێراق، گۆڤاری سەنتەری لێکۆڵینەوەی ستراتیژی، ژمارە/٣ ، ساڵی هەشتەم، ٢٠٠٠، ل/١٧٢.

پەیدا ئەکرد، لێرەدا ستراتیجی ئێران بەرامبەر عیراق پابەندبوون بوو بە یەکپارچەیی خاکی عیراق‌و لەسەر ئەم بنەمایە بەشداری لە کۆبونەوەی سێلایەنە ی ساڵی١٩٩٢دا کرد[١].

ئێران سیاسەتێکی دوولایەنەی لەبەرامبەر عیراق پەیرەوکرد، یەکەمیان بریتی بوو لە هەڵکردن لەگەڵ رژێمی عیراق، هەرچەندە لەدووەمین جەنگی کەنداو بەدۆڕاوی دەرچوو، لەگەڵ ئەوەشدا رژێمەکە خۆی راگرتبوو، هەروەها زۆرترین سنووری لەگەڵ هاوسێکانیدا بەدەستەوە مابوو بەتایبەت لەگەڵ ئێران، لەم روانگەوە ئێران پەیوەندییەکی واقیعیی لەگەڵ عیراقدا هێشتبۆوە[٢]، دووەمیان سیاسەتی دالدەی هێزە بەرهەڵستکارەکانی عیراق بوو، کە سیاسەتی دوورخایەن بوو بەرامبەر عیراقێك کە ئەگەر لە داهاتوودا پێکهاتەی سیاسیی نوێی بەخۆوە گرت، ئەوا ئەو هێزانە لە عیراقی نوێدا نەخشێکی گرنگیان دەبێت‌و لە ناو بازنەی ئێراندا بن بۆ دژایەتیکردنی ئەمریکا[٣]. بۆ ئەم مەبەستەش ئێران بنکەی چەند هێزێکی بەرهەڵستکاران بوو بەتایبەت شیعە مەزهەبەکان لەوانە پارتی بانگەوازی ئیسلامی عیراق و ئەنجومەنی باڵای شۆڕشی ئیسلامی عیراق کە خاوەنی زیاتر لە ١٠ هەزار چەکدار بوو.

○ هەرێمی کوردستان:

ئێران بە پەیدابوونی هەرێمی کوردستان لە ساڵی ١٩٩١ چەند مەترسییەکی بۆ پەیدا بوو، لەوانە پەرەسەندنی دەسەڵاتی ئەمریکاو تورکیا لە هەرێم، کاریگەریی نائارامی ناجێگیری هەرێم لەسەر ئێران، جێگیربوونی بەرهەڵستکارانی ئێرانی‌و دزەکردنیان بۆ ناو خاکەکەی[٤]، بۆ ئەم مەبەستە سیاسەتی بەرامبەر هەرێمی کوردستان بەم شێوەیە بوو:

• پەیرەو کردنی سیاسەتی مرۆیی:

ئێران بە پێچەوانەی تورکیاوە، سنووری بە رووی زیاتر ١,٥ ملیۆن ئاوارەی کورد لە ساڵی ١٩٩١ ئاوەڵاکرد[٥]، هەر رۆژێك ١٠ ملیۆن دۆلاری لە بۆدجەی دەوڵەت لەم پێناوەدا بەخشی.

---

1 ذبیح الله مهدی پور: کوردستان عراق و سیاستهای اسلامی أیران، ترشیدیة راقه ، شمارة سوم، ١٣٨١، ل/٥٨- ٥٧.

2امیر در بابان علی شمخانی: استعداد بحران أفرینی دولت عراق وسیاستهای ایران، مجلة سیاست دفاعیٓ٩، شمارة ٢٦-٢٧، ١٣٧٨، ل/١٧-١٨.

3 جیهانگیر کەرمی: سیاسەتی ئێران بەرامبەر کوردی عێراق، ل/١٧٤.

4 هەمان سەرچاوەی پێشوو: ل/١٧٣-١٧٤.

5Human rights watch :The 1991 uprising in Iraq and its aftermath ،copyright June 1992 Number: 92-72351،www.hrw.org.

- **بەشداریکردن لە پیلانی ناوچەیی:**

ئیران بە چاوی گومانەوە لە مامەڵەی مرۆیی هێزە هاوپەیمانەکانی دەروانی لە هەرێمی کوردستان، وەك دابەشبوونی عیراقو دروستکردنی ئیسرائیلی دووەم راڤەی بۆ دەکرد[1] لەبەرئەمە زۆر بەخێرایی وەڵامی پێشنیاری تورکیای دایەوە لە پێناو بەناوچەییکردنی کێشەی کورد لە سنووری سیاسەتی تورکی-ئێرانی-سوریی، سەرەك کۆماری ئێران عەلی هاشمی رەفسنجانی لە میانەی کۆبوونەوەی لەگەڵ سەرەك کۆماری تورکیا بەراشکاوی رایگەیاند ئەستەمە دەوڵەتی کوردی پێکبێت[2] .

- **کۆکردنەوەی زانیاری:**

لەدوای راپەرینی ساڵی ۱۹۹۱ ئێران یەکەم بارەگای خۆی لە قەزای سۆران سەر بە پارێزگای هەولێر بە ناوی قەرارگاه دیانا کردەوە، کاری فەرمی نوێنەرایەتیکردنی ئێران بوو، هەروەها رێکخستنو هەمەهانگی بوو لەگەڵ پارتەکانی هەرێمی کوردستان، بەڵام لە راستیدا چەند کارێکی تری دەکرد لەوانە زانیاری کۆکردنەوەو سیخوڕی لەبارەی رێکخراوەکانی رۆژئاواو بەرهەڵسکارانی کوردی رۆژهەڵاتی کوردستان، کاری بازرگانی نایاسایی وەك کڕینی ئامێرە گرنگەکانی ژێرخانی ئابووری کوردستان، ئەم بارەگایە لەدوای دامەزراندنی حوکمەتی هەرێمی کوردستان گواسترایەوە هەولێرو بەناوی نوسینگەی ئەربیل بۆ پەیوەندییەکانی ئێران کەوتە گەر، پاشان نوسینگەی ئێرانی بەناوی قەرارگاه لەشارەکانی دهۆكو هەولێرو سلێمانیو سەلاحەدینو دەربەندیخان کرانەوە کە نوێنەرانی رابەری ئیسلامی ئێرانیو گاردی شۆڕشی پاسداران و وزارەی هەواڵگری اطلاعات و وزارەتەکانی دەرەوەو ئابووری تیایدا دەستبەکار بوون[3] .

- **گورزوەشاندن لەبەرهەڵستکارانی ئێرانی:**

ئێرانییەکان لەهەرێمی کوردستان بەووردی چاودێری پێگەی بەرهەڵسکارانی کوردی رۆژهەڵاتیان دەکرد، بەڵام ئازادیی بەکارهێنانی هێزیان نەبوو لەبەرامبەریان تاکاتێك تورکیا سنوور بەزاندنی کردە پیشەی هەمیشەیی، ئەوە بوو لە ۲۸/ئۆکتۆبەر/۱۹۹۲ سوپاکەی رژاندە ناو هەرێمی کوردستانو کۆمەڵی نێودەوڵەتیی لەئاستی رێگرنەبوون، ئێران وەك چاولێکەرییەکی تورکیا، لە ۳۱/ ئۆکتۆبەر/۱۹۹۲ فڕۆکەکانی لەسنووری پارێزگای سلێمانی

---

1 نادر ئینتسار: ئیتنۆنەتەوایەتیی کورد، ل/۳۳۲.

2 روبرت اولسن: المسألة الكردية، ل/٦٥.

3 نبذة مختصرة عن التواجد الايراني في كردستان العراق بعد الانتفاضة، ۱۹۹٥.

بۆردومـانی بەرهەڵسكارانی كـوردی ڕۆژهـەڵاتی كوردسـتانی لـە ناوچـەی زرگـوێزی سـەر بەپارێزگای سلێمانی، كرد[1] .

ئـەم پێـشێلكاريانە، بـەردەوام جێگـای نـاڕەزايی دەسـەڵاتی هـەرێمی كوردسـتان بـوون، تائەوكاتەی شەڕی ناوخۆ هەڵگیرسا، كە لەلايەن دەوڵەتانی ناوچەكە قۆستراپەوە، دەسـەڵاتی هەرێمی كوردستان لەبەردەم سوپا گەورەكان دەسەوسان وەستا، سوپای توركيا بـە ٣٥ هـەزار سەرباز لە ساڵی ١٩٩٥ بۆ لێدانی مۆڵگەكانی پ.ك.ك سـنووری بەزانـد، ئێـران هاوشـێوەی دراوسـێكەی لـە ٢٦/يۆليـۆ/١٩٩٦ هـەمان كـاری كـرد، ی.ن.ك ڕێگـەی بـە ٣-٤ هـەزار سەربازی ئێران دا، بەتەواوی چەكی زەمينیو بەقوڵايی ٢٥٠/كم بـۆ لێـدانی حزبـی ديمـوكراتی كوردستانی ئێران هاتە ناو هەرێمەكەو لەقەزای كۆيـە سـەر بـەپارێزگای هـەولێر[2]. بـەم كـارە تەرازووی هێزو هاوپەيمانيەتيی ی.ن.ك- ئێران بەرامبەر پ.د.ك- توركيا وەستا.

- **گواستنەوەی ململانێی ناوچەيی بۆناو هەرێمی كوردستان:**

شـەڕی نـاوخۆی هـەرێمی كوردسـتان بـۆ مـاوەی دوو سـاڵ لەلايـەن ی.ن.ك و پ.د.ك بـەڕێوەبرا، ڕاسـتی شـەڕ ئـەوەی سـەلماند بـۆ بـەردەوامبوون لەشـەرو بـەرگريكردن لەبـەزين، هاوپـەيمانی دەرەكـی خـۆی دەسـەپێنێت، لايەنـە سـەرەكييەكانی شـەڕ، شـەرعييەتيان بـە دەستێوەردانی ناوچەيی بەخشی. ئەوە بوو توركيا لەسنووری خۆيدا بوو بەهاوپەيمانی پ.د.ك، لەبەرامبەردا ئێران هـەموو نزيكبوونەوەيـەكی كـوردی-تـوركی بەكەمكردنـەوەی دەسـەڵاتی ناوچەيی خۆی دەزانی. لەبەر ئەوە بەهۆی سنووری پـانو بـەرينی، بـوو بـەهاوكاريی ی.ن.ك، بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا سياسەتێكی دووڕووی پەيڕەوكرد، بـەجۆرێك لەلايـەك پـشتگيری ی.ن.ك دەكرد، بەتايبەت لەڕووی ئابووریو سياسييەوە[3]، هاوكات پاڵپـشتو پـەنادەری بزووتنـەوەی ئيـسلامیی كوردسـتانی عـێراق * بـوو كـە بەكاريـدەهێنان بـۆ بـەهێزكردنی بنكـەی ڕەوتـی ئيسلامی سياسی لە دژی هێزە عەلمانيەكان كە لە لايەن ڕۆژئاواوە پشگيری دەكران[4] .

---

1 ڕۆژنامەی كوردستانی نوێ : ژمارە/٢٣٣ ، ١٩٩٢٥/١١/٤.

2 كريس كۆچێرا، بزووتنەوەی نەتەوايەتييی كورد هيوای سەربەخۆيی، بەرگی دووەم، ل/١١٨-١١٩.

3 كوردستانی نوێ، ژمارە/١٣٥٢، ١٩٩٦/٨/٦.

* ئەم پارتە لەساڵی ١٩٨٦ دامەزراوەو مەلا عوثمان عبد العزيز رابەرايەتی كردوون و لەبەرەی كوردستانيدا بەشدار نەبوون لەهەڵبژاردنی ساڵی ١٩٩٢ دا هەرچەندە دەنگێكی زۆريان بەدەستهێنا، بەڵام كەمترين ڕێژەی ٧٪ يان بەدەستهێناو كورسييان لەپەرلەماندا بەدەستنەهێنا، ئەم پارتە لە ساڵی ١٩٩٣-١٩٩٧ بەردەوام لەگەڵ ی . ن . ك لە جەنگدا بووە .

4 وثائق الادانة، منشورات الاتحاد الوطني الكردستاني، دمشق، ١٩٩٤، ل/٧٩-٨٤.

ی.ن.ك لەساڵی ١٩٩٦ بۆ دەسبەرداربوونی ئێران لەسیاسەتی دوور لەشەڕی ناوخۆ، ڕێگەی بەگاردی شۆڕشگێڕی ئێراندا سپاه پاسداران، خاکی ژێردەسەڵاتی ی.ن.ك بەکاربهێنن بۆ هێرشکردنە سەر حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران. لەبەرامبەردا ئێران نەك هەر ئەوەی بزووتنەوەی ئیسلامی بێلایەن کرد، بەڵکو لە ١٧/یۆلیۆ/١٩٩٦ ی.ن.ك ی لەپشتیوانی تۆپخانەی ئێرانی بۆ سەر پ.د.ك بەهرەمەند کرد[1] .

دەستێوەردانی ئێرانی وەڵامێکی توندی لەلایەن عێراقەوە پێگەیشت، کە ڕووداوی ٣١/ئۆگستۆس/١٩٩٦ بوو، دوابەدوای ئەم هاوپەیمانێتیە تورکیا بڕیاری پێکهێنانی پشتێنەی ئەمنیدا، ئەمە ئەو باوەڕەی لای ئێران پەیداکرد کە شکستی ی.ن.ك بە پیلانی پ.د.ك-بەغداد-ئەنقەرە بوو، هەر بۆیە ئێران لە ٩/سێپتەمبەر/١٩٩٦ بڕیارەکەی بە پێشێلکردنی یەکێتیی خاکی عیراق داناو بە زیاتر شڵەژانی ناوچەکەی لەقەڵەم دا[2] .

ئێران ئەندام‌و چەکدارەکانی ی.ن.ك ی لە ١/یۆلیۆ/١٩٩٦ بەدواوە تایەك مانگ لەسەر سنووری خۆی وەك ئاوارە مامەڵەی لەگەڵ کردن، یارمەتییەکانی هاوکات بوون لەگەڵ خۆڕێکخستنەوەی هێزی ی.ن.ك، کە لە ٩-١٣/ئۆکتۆبەر/١٩٩٦، تەواوی شوێنەکانی پێشووتر، جگە لەشاری هەولێر لەدەست پ.د.ك سەندەوە، بەم سەرکەوتنە جارێکی تر تەرازووی هێز لە هەرێمی کوردستان‌و ناوچەکەدا پارسەنگ بوو. بەڵام ئەوەی ئێرانی لە گۆڕەپانی هەرێمی کوردستان دوور خستەوە ڕێکەوتننامەی ئەنقەرە بوو، بەپێی بەندی/٤ هەردوو لایەنی شەڕکەر ڕێکەوتن داوای دەستێوەردانی دەوڵەتی دراوسێ نەکرێت، ئەم مافە تەنها تورکیا بەپێی خاڵەکانی تر مسۆگەری کردبوو[3]، لەم خاڵەوە ئێران ڕێکەوتنەکەی بە پیلانێکی ئەمریکایی ئیسرائیلی ناوبرد، بۆ پێکهێنانی ئیسرائیلی دیکە لەناو هەرێمی کوردستان[4] .

○ تورکیا:

کێشەی کورد لەنێوان تورکیاو ئێران لەنەوەدەکان، لەدوو بازنەدا بەم شێوەیە سوڕی خوارد:

1کریس کۆچێرا، بزووتنەوەی نەتەوایەتیی کورد هیوای سەربەخۆیی، بەرگی یەکەم، ل/١٥٧-١٥٨.

2 جلال عبدالله معوض: صناعة القرار فی ترکیا، ل/١٦٩.

3 بڕوانە دەقی ڕێکەوتنامەکە ،پاشکۆی ژمارە/٤ .

4 Michael M. Gunter: Turkey and Iran Face off in Kurdistan. MARCH 1998 • VOLUME V: NUMBER *Middle East Quarterly*/ www.mefervm.org.

یەکەم: بازنەی هەرێمی کوردستان:

لەدوای ساڵی ١٩٩١ هەر لایەك لە تورکیاو ئێران بەجۆرێکی تایبەت مامەڵەی لەگەڵ هەرێم دەکرد. هاوکات وەك سڵەمینەوە لەڕەوشی سیاسی هەرێمی کوردستانو شکستهێنان بە ئەزموونی کوردی، هاریکاری هەمەلایەنەیان دەست پێکرد، کۆبونەوەی سێلایەنە، هاوڕێ لەگەڵیدا ڕێکەوتنی دوو قۆڵیی نێوانیان، لەم چوارچێوەیەدا بەرجەستەبوو، ئەوەبوو لەساڵی ١٩٩٤ لەسەرئەوە ڕێکەوتن ڕێگە بەهیچ گروپو کۆمەڵێك نەدەن خاکی خۆی دژی ئەوی دیکە بەکار بهێنێتو زیان بە ئاسایشی نەتەوەیی هەردوولا بگەیەنێت [١].

ئەگەرچی تائێرە جیاوازیی لەبیرو بۆچوونی نێوانیان نەبوو، بەڵام ناکۆکی لەو خاڵەوە دەستیپێکرد، هەرلایەك لەهەرێمی کوردستانەوە یاریدەی کوردە بەرهەڵستکارەکانی ئەوی دیکەیدا [٢] حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران لەڕێگەی تورکیا پاڵپشتی نێودەوڵەتیی بۆ لێدانی ئێران پەیدا کرد [٣]، لەبەرامبەردا پ.ك.ك لەساڵی ١٩٩٤ بەدواوە لەلایەن ئێران هاوکاریی کرا، ئەوەی ئەو کارەی ئاسان کرد، ئۆردوگای زەڵێ ی نزیك سنووری ئێران بوو، جوگرافیای هەرێم، حکومەتی هەرێمی کوردستانی ناچارکرد بۆ بەرگرتن لەدەستێوەردانی تورکیاو عێراق تەنها لایەنی ئێران دەمێنێتەوە کە ئۆردوگای پ.ك.ك ی لێدابنێت، بەڵام ئێران شەڕی ناوخۆی قۆستەوە بۆ پاڵپشتیکردنی پ.ك.ك، کە لەشکرکێشی تورکیای فراوانو بەهێزترکرد بۆ ناو هەرێمی کوردستانو بارودۆخی هەرێمەکەی ئاڵۆزتر کرد، هاوکات پەیوەندییە دوو قۆڵییەکانی نێوان تورکیاو ئێرانی ئاڵۆز کرد.

ڕووداوەکانی هەرێمی کوردستانو چالاکبوونی پارتە بەرهەڵسکارەکانی کورد، وایکردکە ماوەی لێك دابڕانی نێوان تورکیاو ئێران هێندە درێژە نەکێشێت، ئەوەبوو ٨/سێپتەمبەر/ ١٩٩٥ لە تاران سووڕێکی تری کۆبونەوەی سێلایەنە دەستی پێکردو وەزیری دەرەوەی تورکیاو ئێرانو سوریا لەسەر سێ خاڵ ڕێکەوتن کەبریتی بوون لە:

- ڕەتکردنەوەی دابەشبوونی عێراق .
- ڕەتکردنەوەی تیرۆر بەبێ دیاریکردنی لایەنێك .
- نیگەرانی دەربرین لە شەری ناوخۆی هەرێمی کوردستان [٤] .

1روبرت اولسن: المسألة الكردية، ل/٦٤-٦٥.

2 Michael M. Gunter: Turkey and Iran Face off in Kurdistan. MARCH 1998 • VOLUME V: NUMBER *Middle East Quarterly*/ www.mcfervm.org .

3 روبرت اولسن: المسألة الكردية، ل/٦٢. كمال مجيد: النفط والاكراد دراسةفي العلاقات العراقية-الايرانية-الكويتية.دار الحكمة، لندن، ١٩٩٧ ، ل١٥٢ .

4 روبرت اولسن : المسألة الكردية : ل/٦٧.

دووەم: بازنەی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست:

بازنەی کێشەی کورد لە نێوان ئێران و تورکیا فراوانی بەخۆوە بینی لەدوای حوکم گرتنەدەستی پارتی رەفاه لە تورکیاو توند بوونی شەڕی هەرێمی کوردستان و دەست تێوەردانی سەربازی ئێران لە هەرێمی کوردستان.

بەگرتنەدەستی کورسی حوکم لەلایەن پارتی رەفاه لەناوەراستی ۱۹۹٦، تەوژمی ئیسلام گەری لەرۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەگشتیو لەتورکیا بەتایبەتی پەرەیسەند، کە جێگای خۆشحاڵیی کۆماری ئیسلامی ئێران بوو، نوێنەری ئێران لە تورکیا، لە بۆنەیەکی ئیسلامی لە شاری سنجان رایگەیاند، "پێویستە کۆمەڵگە شوێنکەوتەی شەریعەتی ئیسلام بێتو لەتۆمەتی توندڕەوی نەترسێت"، ئەمە لەلایەن سوپای تورکیا بە هێرشکردنە سەر عەلمانیەت لەقەڵم درا، بوو بەهۆکاری سەرەکیی دەرکردنی نوێنەری ئێران لە ئەنقەرەوە، هەروەها یەکێك بوو لە پاڵنەرەکانی دوورخستنەوەی پارتی رەفاه لە دەسەڵات[1]. ئەم پچڕانە لە پەیوەندییەکان بە هاتنی باڵی چاکخوازی لە ئێران بە سەرۆکایەتیی محەمەد خاتەمیی کۆتایی هات، دیمریل بانگێشتی تاران کرا بۆ بەشداریکردن لە کۆنگرەی جیهانی ئیسلامی، بەڵام لەبەر ئەو رەخنانەی لە ئەنجامی لە شکرکێشیی تورکیا بۆ ناو هەرێمی کوردستانو هاریکاریی سەربازی لەگەڵ ئیسرائیل بەرەو رووی بوونەوە، بەشداری کردنەکەی هەڵپەساردو گەڕایەوە ئەنقەرە[2] .

بەڵام لەناو هەرێمی کوردستان پارتی رەفاە جڵەوی رەوتی ئیسلامی لەدەست ئێران وەرگرت بەدروستکردنی پەیوەندیی لەگەڵ بزووتنەوەی ئیسلامی لە کوردستانی عێراق[3]، بەتایبەت کاتێك ئەم پارتە پەیوەندیی لەگەڵ ئێران لەباری متبووندا بوو.

لەرووی ناوچەییەوە لە شکرکێشیی تورکیا لە هەرێمی کوردستان، نزیکبونەوەی مەترسیەکانی ئیسرائیل بوو وەك هاوپەیمانێکی سەربازی تورکیا لە سنورەکانی لە ئێران، هاوکات فراوانبوونی شریتی نەتەوەی تورکی، بەدرێژایی سنووری ئێران لەڕووی باکوورو رۆژئاوای ئێران، کە نیشینگەی ئازەری تورك نەژادەو زیاتر لە ۲۹٪ ی دانیشتوانی ئێرانەو

1هەمان سەرچاوە، ل/٦٦-٦٨.

2Michael M. Gunter: Turkey and Iran Face off in Kurdistan. MARCH 1998 • VOLUME V: NUMBER *Middle East Quarterly*/ www.mefervm.org

3 رابەری بزووتنەوەی ئیسلامی مەلا عوسمان عەبدولعەزیز لە ملنگی ئۆگستۆسی ۱۹۹٦ سەردانی ئەنقەرەی کردبوو،کە لەئەنجامدا پشگیری مادی بەدەست هێنا بوو بۆ دژایەتی کردنی پ.ك.ك .بۆ زانیاری زیاتر بڕوانە: ڕۆژنامەی کوردستانی نوێ : ژمارە/۱۳٤۷، ۱۹۹٦/۸/۱، رویرت اولسن : المسأله الكرديه، ل/۷۷.

کەلتووری رۆشنبیریی دەوڵەتی تورکی کاریگەری بەسەریانەوە هەیە، ئەمە وایکرد ئێران بەتەواوی لەچالاکیی سەربازی لەهەرێمی کوردستان نیگەران بێت[1] .

تەوەرەی چوارەم

ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا:

تێڕوانینی ئەمریکا لە دوای دووەمین جەنگی کەنداو بۆ تورکیاو پەیوەندییەکانی لەگەڵ هەرێمی کوردستان، لەچوارچێوەی پڕۆژەی بەرنامەی کارکردنی بوو لە بەرامبەر عێراق، هەرچی وڵاتە هاوپەیمانەکان بوون بەتایبەت ئەو دەوڵەتە ئەوروپییانەی لەو پرۆژەیەدا بەشداربوون، گەرچی راو بۆچوونی جیاوازیان هەبوو، بەڵام بەهێزی ئەمریکا لەسایەی سیستەمی نوێی جیهانیو نەبوونی رکابەرێکی هاوتا لە دوای کۆتایی هاتنی جەنگی سارد، ئەو هێزەی پێدا بوو، ئەگەر هەر دەوڵەتێك لەگەڵ بەرنامەی کاریدا نەبێت ئەوا باشترە بێلایەن بێت نەك لەدژی بوەستێت. لەم روانگەیەوە هێڵە سەرەکییەکانی سیاسەتی ئەمریکا بەرامبەر هەریەك لە عێراقو هەرێمی کوردستانو تورکیا، تایبەتمەندیی خۆی هەبوو، کە سەرجەمیان لە تەوەرەی دوارۆژی عێراقدا دەسووڕانەوە بەم شێوەیەی لای خوارەوە بوو:

١- عێراق:

لە ٢٧/ فەبرایر/١٩٩١ دووەمین جەنگی کەنداو بە فەرمی راگیراو عێراق لە کوەیت دەرکرا بەدور لەوەی ئەمریکاو هاوپەیمانەکان هەوڵی رووخاندنی رژێمی عێراقی بدەن، لەم بارەیەوە سەرۆکی ئەمریکا جۆرج بۆش ىباوك ،لەو باوەڕەوە هەنگاوی نا، بە رووخاندنی سەدام حسین و رژێمەکەی، ئەمریکا هاوپەیمانە عەرەبیەکانی لەدەست دەدات، دواجار ئەمریکاو ئەو دەوڵەتانەی لەگەڵیدا بوون وەك داگیرکەر لە ناوچەکە سەیر دەکرێن[2]، لەلایەکی تر بەنەمانی سەدام حسین و رژێمەکەی، ئایندەی نادیاری عێراق دەکەوێتە بەردەم ئەو پرسیارەی، ئایە داهاتووی ئەو دەوڵەتە دەکەوێتە دەستی چ هێزو لایەنێك، خودی ئەمریکا

1 بهار بدری حسين: سكان ايران، جامعه المستنصريه، معهد الدراسات الاسيويه والافريقيه، سلسله الدراسات الايرانيه، غير منشوره، بغداد، ١٩٨٦، ل/٦٩-٧٣. روبرت اولسن : المسأله الكورديه، ل/٥١ .

2Jermy Campbell: evening standard ،17 February1998،لماذا تخليت عن فكرة الاطاحة بصدام

بەگومان بوو لە ڕێژەی دڵسۆزیو هاریکاریی هێزە بەرهەڵستکارە عێراقییەکان بۆ خۆی یان نەیارەکانی لەناوچەکە، بەتایبەت ئێران[1] .

دوابەدوای کۆتایی هاتنی جەنگ، سەدام حسین بەردەوام بوو لە سەرۆکایەتی کردنی عێراقو سوپاکەی بە تایبەتی کە گاردی کۆماری لێهاتوویی تەواویان نواند، لەسەرکوتکردنی ڕاپەڕینی باشووری عێراقو ڕاپەڕینی هەرێمی کوردستان، لەگەڵ ئەمەدا ڕژێمی عێراقی بەپێی بڕیاری ٦٨٧، پابەند کرا بە داماڵینی چەکی کۆکوژ بە سەرپەرشتی لیژنەی تایبەتی سەر بە نەتەوە یەکگرتوەکان، بۆ هەموو ئەمانەو بۆبەرگرتن لە سەرکێشی عێراق، هێزی هاوپەیمانان بەسەرکردایەتیی ئەمریکا لە سعودیەو کوەیتو قەتەرو بەحرەینو عومان بۆ کاتێکی نادیار دامەزران[2] .

دەکرێت لەمیانەی مانەوەی ئەمریکا لە دورگەی عەرەبیدا ستراتیجی کارکردنی بەسەر سێ قۆناغ دابەشبکەین:

قۆناغی یەکەم :پێکهێنانی ناوچەی دژە فڕین

بریتی بوو لەو ناوچەیەی کە عێراقی بەسەردا دابەشکرا بوو بەسەر هێڵەکانی پانی بە جۆرێك تەنها لە نێوان هێڵی ٣٦-٣٢ فڕۆکە عێراقیەکان بۆیان هەبوو هەڵفڕن*، هۆکاری سەرەکیی ئەم پلانە، ئەو توندوتیژیەی گاردی کۆماری عێراق بوو کە پیادەیکرد لە کپکردنەوەی ڕاپەڕینی ١٩٩١ کە بەدوایدا، ئەنجومەنی ئاسایش بڕیاری ٦٨٨ی دەرکردو لەبەر ڕۆشنایی ئەو بڕیارە ناوچەی دژەفڕین پەیدا بوو[3] .

قۆناغی دووەم: سیاسەتی الاحتواء المزدوج

ئەم سیاسەتە بەڕۆشتنی جۆرج بۆشی باوكو هاتنی بیڵ کلینتن بۆ کۆشکی سپی ئەمریکا دەست پێدەکات ١٩٩٢-١٩٩٨، مەبەست تیایدا بەرگرتن بوو لە ڕۆڵی ناوچەیی ئێرانو عێراق، بەجۆرێك تەواوی کاریگەرییان بۆ دروستکردنی تەنگژەو باری ناجێگیر لە ناوچەکەدا پەك بخات[4] .

1علی الشمرانی: صراع الاضداد، ل/١٨٩-١٩٠.

2 ریتشارد کلارك : فی مواجهة جمیع الاعداء، ل/١٠١-١٠٢.

* بڕوانە نەخشەی ژمارە/٣ .

3 دانیل بایمن ء بردرهاه: سیاسة أمریکا در قبال عراق، برس ضهار سناریو، مترجم : ملایك ملا نظر، مجلة سیاسة دفاعی ، شمارة، ٢٦-٢٧، ١٣٧٨ ، ل//٥٦ .

4 ولیم کوانت: ماالذی تعنیه سیاسة الاحتواء المزدوج ، مجلة ئالای ئیسلام ، عدد ٣ سنة السادسة، ١٩٩٣ل ٩.

قۆناغی سێیەم: بڕیاری ئازاد کردنی عێراق

کۆنگرێسی ئەمەریکا لە مانگی ئۆکتۆبەری١٩٩٨ بڕیاری "ئازادکردنی عێراق"ی دەرکرد، وەك سیاسەتێکی روون‌و ئاشکرا بەرامبەر دیاریکردنی دوارۆژی رژێمی عێراق، کە چارەنووسی لەناوچوونە، بۆئەم مەبەستەش وەك یەکەمین هەنگاو بڕی ٩٧ ملیۆن دۆلار لەلایەن ئیدارەی ئەمریکاوە درا بە بەرهەڵستکارانی عێراق بۆ کارکردن لەپێناو رووخاندنی ئەو رژێمە[1]، دوا بەدوای ئەم بڕیارە جیهان بەگشتی ولاّتانی ناوچەیی‌و هەرێمی کوردستان بە تایبەتی پشتڕاست بوونەوە لە ئایندەی عێراق.

٢-تورکیا:

پەیوەندیی نێوان ئەمریکاو تورکیا بەشێوەیەکی سەرەکی دەگەڕێتەوە بۆ دوای کۆتایی هاتنی دووەمین جەنگی جیهانی، بەپێی باوەڕی "ترومان "و "مارشال"*، ئەمریکا خۆی پابەند کرد بە پاراستن‌و یارمەتیدانی تورکیا لە بەردەم مەترسییەکانی یەکێتیی سۆڤیەت بۆ ئەو دەوڵەتە، بۆ ئەم مەبەستە چەند رێکەوتنێك کەوتە نێوانیان کە گرنگترینیان رێکەوتننامەی ساڵی١٩٦٩ بوو کە بەرێکەوتنی هاریکاریی بەرگری ناسرا بوو، بەو پێیە ئەمریکا ٢٦ بنکەی سەربازی بۆ چاودێریکردنی یەکێتیی سۆڤیەت لە تورکیا دامەزراند بە مەبەستی هەواڵگری هێماکان، هەواڵگری پەیوەندییەکان، هەواڵگری ئەلکترۆنی. لە ساڵی١٩٨٠ رێکەوتنی هاریکاریی ئابووری لە نێوانیان بەسترا، کە تورکیای کردە سێیەم دەوڵەت لە دوای ئیسرائیل‌و کۆریای باشوور لە رووی وەرگرتنی یارمەتی هەمەجۆری ئەمریکا[2].

تورکیا بۆ ئەمریکا جێگای بایەخێکی گەورە بوو، چونکە سەرەڕای ئەوەی خاوەنی دانیشتوانێکی زۆرو هێڵی پەیوەندیی بوو بە جیهانی ئیسلامی، هاوکات خاوەنی سستەمێکی عەلمانی شێوە دیموکراسیی‌و سوپایەکی گەورەو گرنگتر لەوانە پێگەی جوگرافی ئەو دەوڵەتە بوو لە جەنگی سارد، هەروەها هێڵی پێشەوەی روبەڕوبوونەوە بوو لە بەرامبەر سۆڤیەت لە ناوچەکە، هەروەها لە دووەمین جەنگی کەنداو هاوسنووری دەوڵەتی عێراقی بوو کە خاڵی سەنتەری پرۆژەی ئەمەریکی بوو لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست[3].

---

1 دانیل بایمن ء بردرهات: سیاسة أمریکا در قبال عراق، ل/٥٦.

* بۆ زانیاریی زیاتر لەسەر پرۆژەی مارشال و ترومان و پەیوەندیی بە تورکیاوە بروانە:احمد نوری النعیمی: ترکیا وحلف شمال الاطلسی،المطبعة الوطنیة، عمان، ل/١٤٥-١٥٨.

2Micheal .m Gunter: the Turkish –us alliance in disarrays ‹2005‹ www.faind Articles.com.

3 کمال حسین عمر: ترکیا فی الاستراتیجیة الامریکیة، مجلة متین ،ژمارە/٩١ ،١٩٩٩، ل/٧٤-٧٥ .

تورکیا لەدوای دووەمین جەنگی کەنداو تەواوی پشتگیری بۆ ئەمریکا دەربڕی، لە پاداشتی ئەوەدا ئەمریکا ئەو کەنارە ئارامە بوو کە تورکیای لەشەپۆلی کێشەو گرفتەکانی وەك: ئابووری، ناوخۆیی، ئاسایش، سیاسیی، دەپاراست. لەڕووی ئابورییەوە دووەمین جەنگی کەنداو سالآنە زیانی گەورەی بە ئابووری تورکیا گەیاند، سەرەڕای ئەمە جەنگی تورکیا لەگەڵ پ.ك.ك سالآنە کورتی بە بودجەی تورکیا ئەهێنا، ئەمە یەکێك لە هۆکارەکانی وابەستەیی تورکیا بوو بە ئەمریکاوە، چونکە یەکەم دەوڵەت بوو، هەمیشە قەرزی بە پەلەو درێژخایەنی بە تورکیا دەبەخشی[1]، ئەم قەرزانە شێوەی نەختینەو کەلوپەلو دابینکاری سەربازی گرتبۆوە، لە ماوەی سالآنی ١٩٩٣-١٩٩٧ ئەمریکا بڕی ٨،٣ ملیار دۆلار قەرزی سەربازی دا بە تورکیا کە بریتی بوو لە ١٠٠٠ تانکی پێشکەوتوو، ٤٠ فڕۆکەی شەڕکەر، ٧٠٠ گوێزەرەوەی سەربازیو هەروەها نۆژەنکردنەوەی ٤٦ فڕۆکەی جۆری F16[2].

جۆرێکی تری هاریکاریی ئەمریکا، بەشێوەیەکی ناڕاستەوخۆ، لە ڕێگەی هاوپەیمانی سەربازی ئیسرائیل-تورکیا بوو، کە ئەمریکا بە هاوپەیمانیی دوو دەوڵەتە دیموکراتییەکەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستی وەسف کرد[3]، بۆ نموونەلە ساڵی١٩٩٥، ٥٠ پسپۆڕی سەربازی ئیسرائیلی خاوەن ئەزموون لە شەڕی لوبنان، بەشداری لەشکرکێشیی ساڵی ١٩٩٥ بۆ هەرێمی کوردستان کردو پلانی نیوە بازنە یان بەکار هێنا بۆ گەمارۆدانی پ.ك.ك لە هەرێمی کوردستان[4]، هەروەها لەشکرکێشیی ساڵی١٩٩٧، بە هاوکاریی پسپۆڕانی ئیسرائیلی – ئەمەریکی، پلانی دێهاتی ستراتیجی بەکارهێنرا لە دژی پ.ك.ك، کە ئەمریکا لەجەنگی ڤێتنام بەکاریهێنا بوو، بەمەبەستی پێکهێنانی بەرگری ناوخۆو بۆ دژایەتی کردنی شەڕی پارتیزانی[5]، ئەمە جگە لەوەی ئەمریکا وەك دیمیریل وتی: ڕۆڵی گرنگی لە دەستگیرکردنی ئۆج ئالان گێڕا[6].

لەلایەکی تریشەوە ئەمریکا پەیوەندیی بە چەند کێشەیەکی ناوخۆی تورکیاوە هەبوو، وەك بەرهەڵستی کردنی ڕەوتی ئیسلامی کە سەرۆکی پێشوی ئەمریکا جیمی کارتەر دەڵێت:

---

1 James Badcock: Turkey، Kurds and the European Union. 2002. www.nthposition،com

2 Amikam Nachmani :turkey in the wake of the Gulf war ،www.faind Articles.com:

3 Alain Gresh: from the golf to Kurdistan، winds of war ruffle the middle east1997-2006 Le Monde diplomatique.www.mondediplo.com.com

4 رغدة نصيف جاسم الربيعي: التوجه الآسرائيلي، ل/٨٩.

5 Alain Gresh: from the golf to Kurdistan، winds of war ruffle the middle east1997-2006 Le Monde diplomatique. .www.mondediplo.com.com

6 Micheal .m Gunter : the Turkish –us alliance in disarrays ،2005، www.faind Articles.com:

"ئەم کێشەیە وەك بۆمبێکی کاتی وایە لە تورکیا"، هەروەها گەورەترین پشتیوانی تورکیایە بۆ چوونە ناو یەکێتیی ئەورووپاوە[1]، هەموو ئەمانە وایان کرد تورکیا پاشکۆی سیاسەتی ئەمریکا بێت.

سەرەرای هاوپەیمانیەتیی نێوان ئەمریکاو تورکیا، چەند خالێکی ناکۆك لە نێوانیان هەبوو، یەکێك لەو خالانە پێشێلکردنی مافی مرۆڤ بوو لە تورکیا، بە تایبەت لە کوردستانی باکوور ئەوە بوو لە سالی١٩٩٤، یاریدەدەری وەزیری دەرەوەی ئەمریکا بۆ دیموکراتیو مافی مرۆڤ هارۆلد کوه، لە سەردانێکی بۆ ئەنقەرە رایگەیاند تورکیا مافی خۆیەتی رێگە لە تیرۆر بگرێت، بەلام نابێت مافی مرۆڤ پێشێل بکات[2]، هەروەها کۆنگرێسی ئەمریکا سەبارەت بەمافی مرۆڤ ئەوەی خستەروو لە سالی ١٩٩٥ چەکی سەربازی ئەمریکا لە بەرامبەر خەلکی سڤیل بەکار دێتو دەولەتی تورکیا بۆتە هۆی رووخانی ٣٠٠٠ گوندی کوردو ناچارکردنی دوو ملیۆن کەس بۆ بەجێهێشتنی زێدی خۆیان[3].

تەوەرەیەکی تری ناکۆکی نێوانیان هەرێمی کوردستان بوو، بە تایبەت لەوکاتانەی سەرکردایەتیی کورد سەردانی ئەمریکای دەکرد، یان دەنگوباسە جیهانییەکان بایەخیان بە کێشەی کورد دەدا، ئەمە تورکیای راراو بەد گومان دەکرد لە ئامانجی ئەمریکا، لەم بارەیەوە قسەکەری وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا ریچارد باوچەر لە ٨/ئۆکتۆبەر/١٩٩٢، سیاسەتی ئەمریکای سەبارەت بەپەیوەندیی کوردو ئەمریکا بەم شێوەیەی خوارەوە خستەروو:

- پ.ك.ك رێکخراوێکی تیرۆریستییە .
- ئەمریکا بەردەوام ئیدانەی پ.ك.ك دەکات .
- ئەمریکا پشتگیریی هەولەکانی تورکیا دەکات لە پێناوی پاراستنی مافی رۆشنبیریو سیاسیی هاوولاتی بە رەگەز کوردی تورکیا.
- ئەمریکا پشتگیری شەری تورکیا لە دژی تیرۆردەکات.
- ئەمریکا بە توندی پشتگیری یەکێتیی خاکی عێراقو تورکیا دەکات [4] .
- هەرێمی کوردستان.

پەیوەندییەکانی کورد لەگەل ئەمریکا لە مێژووی هاوچەرخدا چەند ئەزموونێکی تالیان بە خۆوە بینیوە کە ئەمریکا هانی کوردی داوەو پاشان دەسبەرداری بووە، یەکەمیان سالی

1کمال حسین عمر: ترکیا فی الاستراتیجیة الامریکیة، مجلة متین ،ژمارە/٩١، ١٩٩٩، ل/٧٥.

2Micheal .m Gunter: the Kurdish question in perspective.www.find Articls.com. LEE H.

3 LEE H. hAMILTON: PROPOSED SALE OF ARMY TACTICAL MISSILE SYSTEM TO TURKEY، Page: E2333] *MONDAY، DECEMBER 11، 1995* thomas.loc.gov\hower\rlo2query.htm

4 ترکیا واعلان الدولة الکردیة فی الشمال العراق، ل/٥.

١٩١٨ بوو له دوای جەنگی جیهانی یەکەم له بەر رۆشنایی پرۆژەی ١٤ بەندەکانی ویلسنی سەرۆکی مەریکا، کوردی گەرموگوڕ کرد لە خەباتکردن لە پێناو بەدەستهێنانی مافی نەتەوەیی، بەڵام لە ئەنجامدا کەوتە بەردەستی سیاسەتی چەوساندنەوەو توندوتیژی کۆماری تورکیا، جاری دووەم ساڵی١٩٧٥ بووە کە دوای چەند ساڵێك لە پشتگیری کردنی، چارەنووسی بزووتنەوە رزگاریخوازی کوردی بە شێوەیەکی خەمناك بۆ ئێرانو عێراق بەجێهێشت، دواجار ساڵی ١٩٩١ بوو کە جەماوەری کورد لەلایەن جۆرج بۆش ی باوك هاندرا بۆ راپەڕین، پاشان خۆی لە سەرکوتکردنی بێدەنگ کرد[١] .

ئەم هۆکارگەلەی سەرەوە جۆرێك لە لێڵیو گومانی لە پەیوەندیی کوردو ئەمریکا پەیدا کردبوو، بە تایبەت لە ماوەی نێوان ساڵی ١٩٧٥ تا کۆتایی راپەڕین لە ساڵی ١٩٩١، کە یاسای یاساغیی پەیوەندییەکان (حضر الاتصالات) لەلایەن ئەمریکاوە بەرامبەر سەرکردایەتیی کورد پەیڕەوی دەکرا، بەڵام دوای کۆتایی هاتنی راپەڕین، وەرچەرخانێکی گرنگ لە پەیوەندیی نێوان کوردو ئەمریکا روی دا، لە ژێر کاریگەری گۆڕانکاریە ناوخۆییو ناوچەییو نێودەوڵەتییەکان، لە رووی ناوخۆییەوە ئاوارەبوونی زیاتر لەدوو ملیۆن کوردی هەرێمەکەو پەخشکردنی رووداوەکە لە لایەن میدیا جیهانییەکان فشارێکی گەورە بوو لەسەر ئەمریکا[٢]، عێراق ئەو شریتی تۆمارەی وەبیر جیهان هێنایەوە کە لە جینۆسایدی ١٩٨٨ بەرامبەر کورد پەیڕەوی کردبوو، ئەمەش ئەو گریمانەیەی سەلماند کە ئەگەرچی رژێمی عێراق لە دووەمین جەنگی کەنداو شکستی هێناوە، بەڵام ئەمە رێگر نییە لەبەردەم پیادەکردنی رەشەکوژی بەرامبەر کوردو گەلی عێراق.

لەڕووی ناوچەییەوە تورکیاو ئێران وەك دوو دەوڵەتی دراوسێ ئاگاهی ئەوەیان بە جیهان گەیاند، ئاوارەکانی کورد ئەگەر چارەسەرێکی گونجاویان بۆ نەدۆزرێتەوە، ئەوا هەڕەشە بۆ سەر ئاسایشی ناوچەکە پەیدا دەکەن، لەلایەکی تریشەوە لە ئیسرائیل لە میانەی کۆبونەوەی وەزیری دەرەوەی ئەمریکا جیمس بیکر لەگەڵ سەرۆکایەتیی ئەنجومەنی وەزیرانی ئەو دەوڵەتە، نزیکەی ١٠٠ هەزار کەس لە تەلئەبیب خۆپیشاندانیان لە بەردەم کۆشکی ئەنجومەنی وەزیران سازدا بۆ هەڵوێست وەرگرتنی خێراو بە پەلەی ئەمریکا لە بەرامبەر ئاوارەبووان[٣]، هەروەها هافی شیمون سەرۆك کۆمەڵەی کوردی لە ئیسرائیل لەگەڵ وەزیری

1Micheal .m Gunter: the Turkish –us alliance in disarrays , 2005, www.faind Articles.com.

2أندرو كوكبورن وزميله: صدام من تحت الرماد، ل/٧٦.

3 رغد نصيف جاسم الربيعي: التوجه الاسرائلي، ل/٧٧.

دەرەوەی ئەو وڵاتە کۆبوونەوەیەکی گرێدا لە پێناوی خستنەگەڕی لوبی جولەکەی ئەمریکا لە بەرژەوەندی ئاوارەکانی کورد[1] .

لەئاستی نێودەوڵەتییەوە ئەمریکا چەند فشارێکی کەوتە سەر لەوانە، پرۆژە بڕیاری فەرەنسی– تورکی کە وەك بڕیاری ٦٨٨ لە ئەنجومەنی ئاسایش پەسەندکرا، بەدوایدا داهێنانی بیرۆکەی ناوچەی پارێزراو ی بریتانیا بۆ ئاوارەبووانی کورد[2]، ئەمە سەرەڕای ئەو راپۆرتە بەردەوامانەی نوێنەری ئەمریکا لەتورکیا مۆرسۆن ئەبروموفیتز لە ئەنقەرەوە رەوانەی کۆشکی سپی دەکرد، لەمەڕ کارەساتی ئاوارەکان[3]، سەرەڕای ئەمە ئەمریکا لە دوای کۆتایی هاتنی جەنگی سارد ئەو مەترسییەی نەما کە یەکێتیی سۆڤیەت بزووتنەوەی کوردی بەرژەوەندی خۆی لەرۆژمەلاتی ناوەڕاست بەکار بهێنێت، سەرجەم ئەو هۆکارانە کاری سەرەکی بوون لە هەڵگرتنی یاسای حضر الاتصالات و کرانەوەی دەرگای پەیوەندیی ئەمریکا بە رووی کورد.

یەك رۆژ دوای دەرچوونی بڕیاری ٦٨٨، واتە لە ٦/ئەپریل/١٩٩١، نوێنەری ئەمریکا لە نەتەوەیەکگرتووەکان یاداشتێکی فەرمی بەدەست نوێنەری عێراق گەیاند تیایدا هاتبوو فڕۆکەکانی ئەمریکا بەئاسمانی سەرو هێڵی پانی ٣٦ هەڵدەفڕن بۆ دابینکردنی یارمەتی مرۆیی، کە فڕینی فڕۆکەی باڵ جێگیری عێراقی لەسەرو ئەم هێڵە قەدەغە دەکات[4]، لەم سۆنگەیەوە باوەڕی دەستێوەردانی مرۆیی لە نەتەوە یەکگرتووەکان هاتەکایەوە، دژی ئەو دەوڵەتە دیکتاتۆریانەی کە رەشەکوژی بەرامبەر گەلەکەیات پیادە دەکەن ئەگەرچی ئەو دەستێوەردانە سەروەری ئەو دەوڵەتە پێشێل بکات[5] .

قۆناغی یەکەمی سیاسەتی ئەمەریکا بەرامبەر عێراق لەسەر دەستی ئاوارەکان لەهەرێمی کوردستانەوە دەست پێیکرد، کە بریتی بوو لە بەدیهێنانی ناوچەی دژە فڕین، لە ٧/ئەبریل/١٩٩١، جیمس بیکر وەزیری دەرەوەی ئەمریکا بەسەردانێکی ١٢ خولەکی گەیشتە سنووری هەرێمی کوردستان– تورکیا و لەنزیکەوە چاوی بەرەوشی ژیانی ئاوارەکان کەوت، وەك ئەبراموفیتز دەڵێت: "گرنگترین ١٢ خولەکە لەمێژووی یارمەتییە

1هەمان سەرچاوەی پێشوو، ل/١٠٢.

2 بۆ زانیاریی زیاتر بڕوانە بەشی دووەم تەوەرەی یەکەم .

3جوناثان راندل: أمة في شقاق، ل/٩١ .

4 رواء محمد ملا، سياسة التدخل الآمريكي، ل/١٢٦-١٢٧.

5 الامم المتحدة:تقرير عن الحالة الحقوق الانسان في العراق، لجنة الحقوق الانسان، الدورة التاسعة والاربعون، 19 february 1993 arabic‹e\cn\.4\1993\45

مرۆییەکان"[1] بەدیوێکی تر یەکەمین هەنگاوی بایەخداری نێوان کوردو ئەمریکا بوو، ئەوە بوو لە ١٠/ئەپریل/١٩٩١ جێگری وەزیری دەرەوەی ئەمریکا دیڤد ماك یاداشتێکی دیکەی دایە دەست حکومەتی عێراقی سەبارەت بەکارە سەربازییەکانی ئەمریکا، کەئەم خاڵانەی لەخۆگرتبوو:

- شەپۆلی گەورەی ئاوارەکان هەڕەشەیە بۆ سەر ئاشتیو سەقامگیری نێودەوڵەتییو نێوچەیی.
- لەبەر رۆشنایی گەشتەکەی جیمس بیکر وا پێویست دەکات کاری پێویست لەپێناو کێشەی ئاوارەکانو سەقامگیری بارودۆخەکە دەست پێبکرێت.
- ئەم کارە پێویستی بەهەڵفڕینی فڕۆکەوانی جەنگی دەبێت بەشێوەیەکی بەردەوام تا ئەو کاتەی ئەنجومەنی ئاسایش بڕیاری راگرتنی دەدات.
- بۆ بەرگرتن لە هەر تێگەیشتنێکی هەڵە لە نێوان هێزی ئەمەریکاو عێراق، وا پێویست دەکات بە هیچ جۆرێك فڕۆکەی جەنگی خاوەن باڵی جێگیرو کۆپتەر لە سەرەوەی هێڵی ٣٦ هەڵنەفڕن[2].

لەمیانەی ئۆپەراسیۆنی بەدیهێنانی خۆشگوزەرانی لە کۆی ١٤٥٦٨ سەربازی نێودەوڵەتیی ٩٥٦٤ سەرباز سەر بەهێزی ئەمەریکا بوون، هەروەها لە هێزی چەکوشی ئامادە لە کۆی ١٩١٢، بەردەوام ١٤١٦ سەرباز ئەمەریکایی بوون[3].

تورکیا هەرچەندە رێگەی بە هێزی هاوپەیمانان دابوو کەخاکەکەی بەکاربهێنن، لەگەڵ ئەوەشدا متمانەی بە سیاسەتی ئەمەریکا نەبوو لە بەرامبەر کورد، لەم بارەیەوە گروپی پارتی رەفاه و پارتی چەپی دیموکراتی، هەمیشە مانەوەی ئەو هێزەیان بە هەڕەشەیەك دەزانی لەسەر ئاسایشی نەتەوەیی تورکیا. بۆ دیاریکردنی ستراتیجی کاری ئەمریکا لەبەرامبەر هەرێم، کۆنگرێس یاسای ژمارە ٢٩٩ ی لە ٢٠/مایۆ/١٩٩٢ دەرکرد بریتی بوو لە:

١-مانەوەی سوپای ئەمریکا لەخاکی تورکیا درێژبکرێتەوە لە دوای ماوەی تەواوبوونیان کە مانگی یۆنیۆ ١٩٩٢ بە مەبەستی ئۆپەراسیۆنی بەدیهێنانی خۆشگوزەرانی .

٢- کاری نەتەوەیەکگرتووەکان لە هەرێمی کوردستان "باکووری عێراق"، بەردوامی پێبدرێت.

٣- یارمەتی مرۆیی بۆ "کوردی عێراق" دابین بکرێت .

---

1 جوناثان راندل: أمة في شقاق، ل/٩٢

2 رواو محمد ملا : سیاسە التدخل الامریکی، ل/١٢٨

3 سەرچاوەی پێشوو، ل/١٢١٣-١٢٤.

٤-ئەمریکا پێویستە تەواوی هەوڵی خۆی بخاتە گەڕ لە پێناوی هەڵگرتنی گەمارۆی ئابووری عێراق لە سەر هەرێمی کوردستان.

ئەم بڕیارە تەنها یەك ڕۆژ دوای هەڵبژاردنەکانی کوردستان بوو، مەبەستی سەرەکی پابەندی ئەمریکا بوو بە سەلامەتی زەویی ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستو وتارێك بوو بۆ تورکیا لە ڕووی ڕەواندنەوەی مەترسیەکانی سەبارەت بە هەوڵی بەدەوڵەت بوونی کورد[1] دواجار پەیمانێك بوو بۆ کورد بە شێوەیەکی فەرمی لەلایەن ئەمریکاوە، کە هەرێمی کوردستان لە هێرشی ڕژێمی عێراقی پارێزراوە، بەڵام لایەنی سلبی ئەم بڕیارە ئەوە بوو تورکیا هێزی جێبەجێکردنی پێ بەخشی، بە واتایەکی تر ڕێژەی پەیوەندیی نێوان کوردو ئەمریکا بەند بوو بە توانای تورکیا وەك پردێك، لە بەیەکگەیاندنی هەردوولایەنی پەیوەندییدار. ئەمە هەرێمی کوردستانی خستە نێوان بەرداشی هەڕەشەی ڕژێمی عێراق لە باشوورو ئارەزوی سیاسیی تورکیا لە باکوور.

ئەمریکا بە بڕیاری ٢٩٩ کوردی لە ڕووی سیاسییو ئابوورییەوە بە عێراق بەستەوە، بەپێی ووتەی ڕونالد نیومان "هاوکاریی مرۆیی ئەمریکا نابێت گەمارۆی ئابووری سەر عێراق لاواز بکات، یارمەتیەکانی کورد نابیت وا راقە بۆ بکرێت کەپشتگیریی بەش بەشکردنی عێراقو خاکی ناوچەییە، بەڵکو ئەم کارە تەنها مرۆییە نەك سیاسیی"[2]، هەروەها تورکیا وەك هاوپەیمانێکی ئەمریکاو بەشدار لەبڕیارەکە، بوو بە فلتەرێك کە ڕێگربوو لەهەر هەوڵێکی نێودەوڵەتیی بۆ بوژانەوەی هەرێمەکە بە تایبەت لە ڕووی سیاسییو ژێرخانی ئابوورییەوە، بۆ نموونەکاتێك بریتانیا پشتگیری سەرکردایەتیی کوردی کرد کە پاڵاوگەیەکی دیاریکراوی نەوت بۆ هەرێمەکە دابین بکرێت، بۆ چارەسەرکردنی کێشەی سوتەمەنی، تورکیاو پاشان ئەمریکا ڕێگری سەرەکی ئەو هەوڵە بوون[3]، هەر لەم خاڵەوە تورکیا لە گەورەترین بەرهەڵستکارانی هەوڵی کورد بوو بۆ گۆڕینی هێڵی پانی ٣٦ بۆ ٣٤، مەترسی ئەوەی هەبوو کە سەرچاوە نەوتیەکانی شاری کەرکوكو مووسڵ بکەونە ژێر دەستەڵاتی کورد .

ئەمریکا ئەگەرچی لەقۆناغی یەکەمی سیاسەتەکەی بەرامبەر عێراق توانی هەرێمێکی سیاسیی بۆ کورد مسۆگەر بکات، بەڵام بەهۆی سیاسەتی ئاراستە جیاوازی لە بەرامبەر عێراقو تورکیاو هەرێمی کوردستان، لە قۆناغی دووەم تووشی گرفتێکی گەورە بوو، ئەویش

1EXPRESSING SENSE OF CONGRESS REGARDING KURDS IN NORTHERN IRAQ House of Representatives - June 02,1992. thomas.loc.gov\hower\rlo2query.htm

2 رونالد نیومان: سیاسة الولایاة المتحدة تجاه العراق،مرکز میردیان الدولي ،واشنطن دی سی، ١٩٩٤.

3Katherine A. Wilkins: Howe lose the Kurdish game , the Washington post September 15 1996, .www .Kurdistan.org\ Washington\ lostkurd. Htm

خنکاندنی هەرێمی کوردستان بوو لەڕووی ئابووری لە ناوخۆی عێراق، بەپێی سیاسەتی الاحتواو المزدوج، لە دەرەوەش بەگەورەکردنی تورکیا بوو بەبڕیاری ٢٩٩، کە تورکیا بەکاریدەهێنا بۆ بەشەرعیکردنی دەستێوەردانی لەهەرێمی کوردستان، سەرۆکی ئەمریکا کلینتۆن لەنامیەکدا ئەم سیاسەتە ڕووندەکاتەوە: "ئێمە پشت لەکورد ناکەین، پشتگیریی سەلامەتی خاکی ناوچەکەو یەکێتیی خاکی عێراق دەکەین، تەنها پەرلەمانی تورکیا بە پشگیریی تەواوی ئێمە بۆ پاراستنی کورد درێژە بەمانەوەی فڕۆکەی هاوپەیمانان دەدات "[1].

هەڵوێستی ئەمریکا لە لەشکرکێشییەکانی ساڵی ١٩٩١ بە دواوە بەشێوەیەك بووە، کە تورکیا مافی خۆیەتی دژایەتی ڕێکخراوێکی تیرۆریستی وەك پ.ك.ك بکات، ئەمریکا متمانەی هەیە تورکیا ئۆپەراسیۆنەکانی لە باکووری عێراق هەرێمی کوردستان کاتیەو پاش پێکانی ئامانجەکانی دەکشێتەوە[2]، ئەم هەڵوێستەی ئەمریکا ئەوە دەردەخات لەفەرهەنگی سیاسەتیدا، دوو جۆر بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی کورد هەیە، یەکەمیان کوردی باش، واتە کوردی هەرێمی کوردستان دووەمیان کوردی خراپ، کوردی باکووری کوردستانە[3].

کاریگەری ئەمریکا لەسەر پەیوەندیی نێوان هەرێمی کوردستانو تورکیا بەتەواوی لە رووداوی ٣١/ئۆگستۆس/١٩٩٦ دەرکەوت، لەمیانەی ئەم ڕووداوەدا باڵی بەرهەڵستکارانی سیاسەتی ئەمریکا لە ناو تورکیا بە سەرۆکایەتیی ئەربەکان بە تەواوی ئاشکرابوو کە بە شێوەیەك گوزارشتی لێکرد، لەپێناوی ئاسایی کردنەوەی پەیوەندییەکانی لەگەڵ عێراقدا دەستبەرداری هاوپەیمانی دەبێت لەگەڵ ئەمریکاو لەم نێوەندەشدا کورد دەکاتە قوربانی، بەڵام هاوپەیمانەکانی ئەربەکان لەناو حکومەتدا بە سەرۆکایەتی چیلەر، باوەڕی تەواوی هەبوو کە تورکیا لە ناوچەکەدا ناتوانێت سیاسەتی پێچەوانەی ئاراستەی سیاسەتی ئەمریکا بێت، ئەمەش خاڵێکی لاوازی بنەرەتیی ئەم حکومەتەی تورکیا بوو. ئەوەبوو دوای کۆبونەوەی لەگەڵ وەزیری دەرەوەی ئەمریکا وارن کریستۆفر، لەسەرئەوە ڕێکەوتن بەپێی سیاسەتی الاحتواو المزدوج دەسەڵاتی بەغداد لە هەرێمی کوردستان تا دوا پلە کەم بکەنەوە. هەروەها چیلەر وەك نکۆڵییەك لە لێدوانەکەی پێشوو، جەختی لەسەر ئەوە کردەوە هاریکاری بارزانی دەکات ئەگەر بتوانێت دژی پ.ك.ك بوەستێتەوە[4].

1ACCESSION NUMBER:297931FILE ID:NEA211.TITLE:U.S. "WILL NOT TURN ITS BACK" ON REPRESSED COMMUNITIES IN IRAQ 08/03/93 .www USIA News Report.htm

2 جلال عبد الله معوض: صناعه القرار فی ترکیا، ل/١٨٣ .

3Michael. M. Gunter :the Kurdish question in perspective.2004 www.find Articles.com

4EU aid ban highlights shaky Turk rights record 08:04 Sep 22، 1996. www.kurdistanobserver.com.

ئەمریکا بۆ ڕێگرتن لە بەردەم دەست پێوەردانی عێراق، ئێرانو بۆ دووبارە گێڕانەوەی ڕۆڵی تورکیا لە هەرێمی کوردستان، هەوڵی بۆ ڕێکخستنەوەو ئاسایی کردنەوەی پەیوەندیی نێوان کوردو تورکیا خستەگەر، یاریدەدەری وەزیری دەرەوەی ئەمریکا بۆ کاروباری ڕۆژهەڵاتی نزیك ڕۆبرت پیلیترۆ ی نارده تورکیاو توانی هەردولایەنی شەڕکەر لەسەر مێزی دانوستاندن کۆ بکاتەوەو ڕێکەوتننامەی ئەنقەرە واژۆ بکەن[1].

لەقۆناغی سێیەم سیاسەتی ئەمریکا بەرامبەر هەرێمی کوردستان لە میانەی یاسای ڕزگارکردنی عێراق بوو، بە ڕێکەوتننامەی واشنتۆن دەست پێدەکات کە سیاسەتی لە بەرامبەر کورد لەشێوازێکی مرۆیی بۆ سیاسیی گۆڕی، بەشێوەیەك ئەو ڕێکەوتنە بەسەرپەرشتی ئەمریکا دانپیانانی فەرمی تیادا بوو، لەوانە بە هەرێمی کوردستان وەك هەرێمێکی سیاسیی لەعێراق، هەروەها بایەخێکی دیکەی ڕێکەوتنەکە کەنارخستنی ڕۆڵی تورکیا بوو لە چارەسەرکردنی کێشە ناوخۆییەکانی هەرێمو مامەڵەی ئەمریکا بوو لەگەڵ هەرێمەکە وەك کێشەیەکی عێراقی تەواو نەك وەك کێشەیەك لە نێوان عێراقو تورکیا، ئەمەش چەند پێشینەیەکی هەبوو کەئەمانە بوون:

١-گومانی ئەمریکا لە هەبوونی ڕۆڵی تورکیا لە ڕێکخستنی پەیوەندیی نێوان پ.د.ك-عێراق .

٢-ڕێگەنەدانی تورکیا بە ئەمریکا، خاکی تورکیا بۆ سزادانی سەرکێشی عێراق لە پرۆسەی سەربازی ٣١ی ئۆگستۆسی ١٩٩٦ بەکار بهێنێت[2].

٣-ئەمریکا لە سەرزاری وەزیری بەرگری ولیم بیر ڕایگەیاند ئەمریکا بێلایەنە لەشەڕی ناوخۆی کورد[3]، تا کۆتایی شەڕ بەرگری لە هەڵوێستی خۆی کردو مامەڵەی یەکسانی لەگەڵ هەردوولایەنی شەڕکەر کرد، لەبەرامبەردا هەمان هەڵوێستی لە تورکیا چاوەروان دەکرد، بەڵام تورکیا شکستی لە بێلایەنی شەڕی ناوخۆی هەرێمی کوردستاندا هێناو بوو بەهۆکاری سەرەکی ململانێی ناوچەیی لە هەرێمو لەئەنجامدا ڕۆڵی سەرپەرشتیاریو گەورەیی لەدەست دا.

---

1 عايدة علي سرالدين: دول مثلث بين فكي كماشة ، ل/١٠٩.

2 أندرو كوكبورن وزميله:صدام من تحت الرماد، ل/٤٠٢.

3 كمال مجيد: النفط والاكراد، ل/١٦٨.

ئەنجام

لە كۆتایی ئەم بابەتەدا چەند ئەنجامێكمان دەستگیر دەبێت كە ئەمانەن:

- پەیوەندیی دوولایەنەی هەرێمی كوردستانو توركیا، پەیوەندییەكی ساناو یەك لایەنیو یەك شێوە نەبووە، بەڵكو بەكۆمەڵێك رایەڵی گرنگ پێكەوە گرێ درابوو، ئەگەر لەڕوویی یاساییەوە جیاوازی هەبووبێ لەگەڵ پەیوەندیی نێوان دوو دەوڵەت، بەڵام لەڕوی پراكتیكەوە سەرجەم بنەماكانی تیادا بەرجەستە بوو بە تایبەت لە رووی پەیوەندیی سیاسییو سەربازیو ئابووری.
- لە درێژەی پەیوەندییەكانی نێوان عێراقو توركیا لە ١٩٢٦-١٩٥٨، كێشەی كورد پلانێكی تۆكمەی ریكخراوی لە لایەن ئەو دوو دەولەتەوە بۆ دارێژرا، كە بەشێوەیەكی كاریگەر رەنگدانەوەی سلبی لەسەر كوردستان بە گشتیو باشووری بەتایبەتی بەجێهێشت، لە رێكەوتنی ١٩٢٦ ی نێوانیان كێشەیەكەیان خستە خانەی ئاژاوەگێڕیو چەتەیی، لە ١٩٣٧ دا لەسعد ئاباد كردیان بەو كێشەیەی ئامانجی هەڵگێڕانەوەی دامودەزگاو رژێمی حوكمە لەناوچەكەدا، لە پاكتی بەغداد لە ١٩٥٥ كێشەی كوردیان كردە كارێكی تێكدەرانەو عێراقو توركیا بازنەی دژایەتیكردنی ئەم تێكدەرانەیان لە ناوچەییەوە فراوان كرد بۆ بازنەیەكی نێودەوڵەتیی، لەم پێناوەشدا هاریكاریی بەرەی رۆژئاوایان بۆ خۆیان بەدەستدەهێنا، لە هەمووی گرنگتر بەهۆی خواستنی دەقێكی نەتەوە یەككگرتووەكان شەرعیەتێكی نێودەوڵەتیان پی داو كۆی هەموو هەوڵەكانی پێشوویان خزاندە ناو ئەم پاكتەوە.
- پەیوەندییەكانی نێوان توركیاو عێراق لەماوەی ١٩٥٨-١٩٧٥ نەگەیشتۆتە رێكەوتنێكی درێژ خایەن كەخاڵە نەگۆڕەكانی سیاسەتی دەرەوەی لەسەر دابرێژرێت بەتایبەت بەرامبەر باشووری كوردستانو شۆڕشی ئەیلول، ئەمەش لەبەر هۆكاری ناوخۆییو بابەتیەكانی هەریەك لەو دوو دەوڵەتە.
- سەرەڕای ئەوەی باشووری كوردستان لە پەیوەندییەكانی نێوان عێراقو توركیادا لە ١٩٧٥-١٩٨٨ بەدوور لە بۆماوە سیاسییەكان، ئاوێتەی بەرژەوەندییە ئابوریەكان دەبێتو هەردوو دەوڵەت لە پێناوی پاراستنی ئەو بەرژەوەندیەدا بە هەموو شێوەیەك كار لەپێناوی سەركوتكردنی جوڵانەوەی كورد دەكەن، بەڵام لە ١٩٨٨ بەدواوە پیادەكردنی رەشەكوژی رژێمی عێراقی دژ بە دانیشتوانی باشووری

کوردستان، تورکیا والێدەکات کە خۆی نەکاتە هاوبەشی ئەو تاوانەو کێشەی کورد لە ماوەیەکی کەمدا واتە تاساڵی١٩٩١، خۆی لەگەڵ تاوانی دژی مرۆڤایەتی دەبەستێتەوە، کە شکست بە هەموو پلانەکانی تورکیا-عێراق لە ماوەی ١٩٢٦-١٩٩٠ دەهێنێت .

- قوناغی دامەزراندنی دەسەڵاتی شەرعی هەرێمی کوردستان ١٩٩٢-١٩٩٤ قۆناغێکی زێرینە لە مێژووی پەیوەندی دیپلۆماسیەتیی کوردیدا، چونکە لەم ماوەیەدا سەرکردایەتیی کورد بە هۆی هەڵبژاردنەکانەوە، ئەو مافەی بەدەستهێنا لە ناوەندی ناوچەییو نێودەوڵەتیی پەیوەنی سیاسیی رێکبخات، بە تایبەت لەگەڵ تورکیا، کە کەوتە باری گرێدانی رێکەوتننامە.
- گەورەترین کاریگەری هەرێمی کوردستان لە ناوچەکەدا، گشتاندنی پرۆژەی فیدرالی کورد بوو، بۆ کوردی پارچەکانی کوردستانو ئەو دەوڵەتانەی کوردستانیان بەسەردا دابەش بووە.
- شەڕی ناوخۆ ١٩٩٤-١٩٩٨ هەرێمی کوردستانی لەسەر بنەمای هێزی شەڕکەران دابەش کرد، رۆڵی تورکیا لەم بارەیەوە لەوەدا بوو پەیوەندییەکانی لەگەڵ سەرکردایەتیی کورد لەسەر ئاستی دەسەڵاتی شەرعی هەرێمی کوردستان بۆ ئاستی پەیوەندیی حزبی دابەزاند، هەروەها دابەشکردنەکەی بەپێی رێکەوتننامەی ئەنقەرە کرد بە فەرمی، کە کاریگەریی بۆ ماوەی دەساڵ دواتر مایەوە، واتە تا ساڵی ٢٠٠٦، کە یەکگرتنەوەی دوو ئیدارەی کوردی بوو .
- کۆبونەوەی سێلایەنە ، لەنێوان تورکیاو سوریاو ئێران بۆ شکست پێهێنانی دەسەڵاتی کوردی بەرهەمی نەبوو تا شەڕی ناوخۆ سەری هەڵدا، لە رووداوی ٣١/ ئۆگستۆس/١٩٩٦ بە بەشداربونی عێراق گەیشتە قۆناغی باڵا، بەڵام ئەنجامەکەی لەبری زامنکردنی ئاشتیو ئاسایش، بوو بەهۆی ئاڵۆزبوونی ناوچەکە.
- ئەزمونی هەرێمی کوردستان ئەوە دەسەلمێنێت لە کاتی دروستبوونی دەوڵەتی کوردی ئەگەر پاڵپشتێکی نێودەوڵەتیی هەبێت ئەوا دەوڵەتە ناوچەییەکان ناچار دەبن هەڵسوکەوت لەگەڵ ئەوبارە نوێیەدا بکەن.
- پێگەی هەرێمی کوردستان لە ناوەندی چوار دەوڵەتی دژ بەیەکی ناوچەیی، سەرکردایەتیی کوردی لەشەڕی ناوخۆدا خستە قەیرانێك کە خاونی دیپلۆماسییەتێکی روونو ئاشکرا نەبێت لە پەیوەندییەکانیداو ململانێی ناوچەیی

بۆ ناو كوردستان گواستەوە. ئەم شێوازە لە دیپلۆماسییەتی كوردی، وایكرد هەرێمی كوردستان لەبری چارەسەر ببێتە گەورەترین كارای سەرەكی ئالۆزبوونی ناوچەكە.

- پارتە كوردییەكان لە عەقلییەتی سنووری دەسەلاتو چالاكیی پارتایەتی روانیویانەتە بەرژەوەندییە بالاكانی دەسەلاتی كوردی، ئەم شێوازی بیركردنەوەیە وایكردووە ئەگەر پێشێلكاریەكی ناوچەیی رووبدات، ئەوا لەسوودو زیانی پارتایەتیو ناوچەگەرێتی هەڵدەسەنگێنرێت، نەك لە سنووری سەرتاسەری هەرێمی كوردستان.
- عەقڵییەتی سیاسیی سەركردایەتیی كورد لە هەرێمی كوردستان توانی مامەڵە لەگەڵ سیستەمی نوێی جیهانیو بەجیهانی بوونی ئەمەریكا بكاتو كێشەی كوردی لەگەڵ پرۆژەی ئەمریكا لە ناوچەكەدا ئاوێتە كرد، بەلام پ.ك.ك نەیتوانی ئەو قۆناغە تێپەر بكاتو بەشێوەیەكی باوی جەنگی سارد خەباتی كرد، سەرئەنجامەكەی لاوازبوونو پوكانەوە بوو.
- ستراتیجی سیاسەتی توركیا لەشەڕی ناوخۆدا لەبەرامبەر هەرێمی كوردستان بەشێوەیەك بوو، بەهیچ جۆرێك مامەڵەی لەگەڵ هەرێمەكەدا پابەند نەبوو بەرێژەی هاریكاری كردن یان نەكردنی دەسەلاتی كوردی، بەڵكو تاك لایەنە مامەڵە لەگەڵ سەرجەم رووداوەكاندا دەكرد. پ.ك.ك هەڵوێستی لەمەڕ ئەم سیاسەتە بەهەمان شێوە بوو، بەلام بەئاڕاستەی پێچەوانە، بەواتایەكی تر گرفتی هەرێمی كوردستان لەوەدا بوو لەلایەن توركیا وەك دەوڵەت، لەلایەن پ.ك.ك وەك گەورەترین هێزی كوردی بەرهەڵستكاری ئەو دەوڵەتە، باوەڕپێكراو نەبوو.

سەرچاوەکان

یەکەم- بەڵگەنامە بڵاونەکراوەکان:

١. ألكسندر بيلونوغوف: الكرملن وحرب الخليج الثانية، واشنطن تأخذ على موسكو محاولة إنقاذ الزبون القديم، تقرير بدون مكان وسنة الطبع.

٢. تقرير من الاستخبارات من الشمال، الرقم/١، للفترة من ك ١٩٩٧ ولغاية ا/ شباط/ ١٩٩٧، الملحق /١ ، بامر الحركات الرقم/ ١ .

٣. رسالة جلال طالباني: السيد الاول للجمهورية الفرنسية. السيد ليونيل جوسثان المحترم، ١٩٩٧/١١/٢٠.

٤. رسالة جلال طالباني: السيد وزير الخارجية التركية الاستاذ اسماعيل جم المحترم،١٧/١٠/١٩٩٧ .

٥. رسالة جلال طالباني: تركيا تباشر اقامة حزامها العدواني، التواجد التركي والحزام الامني،١٩٩٧/١١/٦ .

٦. مشروع قانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان، ١٩٩١/٧/٢٢.

٧. وثيقة التضامن: وزارة دفاع، مديرية الاستخبارات العسكرية، العدد: ٨٤/ف/ص، التاريخ: ١٩٩٦/٨/١.

٨. مشروع قانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان، ١٩٩١/٧/٢٢.

٩. نبذة مختصر عن التواجد الايراني في كردستان العراق بعد الانتفاضة، ١٩٩٥.

دووەم- بەڵگەنامە بڵاوکراوەکان:

أ-بە زمانی کوردی:

١٠. ئەنجومەنی نیشتمانی کوردستانی عێراق: پرۆتۆکۆڵەکان، بەرگی دووەم، چاپخانەی وەزارەتی پەروەردە، هەولێر، ١٩٩٢.

١١. ئەنجومەنی نیشتمانی کوردستان: پرۆتۆکۆڵەکان، بەرگی پێنجەم، ل١٧٢.

١٢. ئەنجومەنی نیشتمانی کوردستانی عێراق، پرۆتۆکۆڵەکان، بەرگی شەشەم، ل٣٢٣.

١٣. پەخشنامە: یەکیتی نیشتمانی کوردستان، مەلبەندی ریکخستن، ژمارە٢٦، ١٩٩٧/٩/٢٠

ب- بە زمانی عەرەبی:

١٤. الامم المتحدة:تقرير عن حالة حقوق الانسان في العراق، لجنة الحقوق الانسان، الدورة التاسعة والاربعون، 19 February 1993 Arabic،e\cn\.4\1993\45

١٥. التدخلات الأمريكية في البلدان الإسلامية تركيا، منشورات الوكالة العالمية، بيروت، ١٩٩١.

١٦. رونالد نيومان: سياسة الولايات المتحدة تجاه العراق،مركز ميرديان الدولي،واشنطن دي سي، ١٩٩٤
١٧. وثائق الإدانة، منشورات الاتحاد الوطني الكردستاني، دمشق، ١٩٩٤، ل ٧٩-٨٤.
١٨. SGPS...43...711...250...1-9-25{تقرير عن ولاية موصل}.
١٩. منظمة حقوق الإنسان في كردستان: ١ حزيران ١٩٩٥، أربيل.
٢٠. مكتب العلاقات والإعلام بمحافظة دهوك، الإضرار الناجمة عن تواجد عناصر ث ك ك في محافظة دهوك، مجلة متين، ١٩٩٧.

ج- به زمانى ئينگليزى:

21. ACCESSION NUMBER:297931FILE ID:NEA211.TITLE:U.S. "WILL NOT TURN ITS BACK" ON REPRESSED COMMUNITIES IN IRAQ 08/03/93 .www USIA News Report.htm
22. EXPRESSING SENSE OF CONGRESS REGARDING KURDS IN NORTHERN IRAQ House of Representatives - June 02، 1992. Thomas. loc.gov\ hower\ rlo2query.htm
23. *Human Rights Watch:* Turkey and War in Iraq: Avoiding Past Patterns of Violation ،. *March 2003., March 2003*،www.hrw.com
24. *Human Rights Watch Whatever Happened To The Iraqi Kurds? March 11, 1991. www.hrw.org.*
25. Human rights watch :The 1991 uprising in Iraq and its aftermath ،copyright June 1992 Number: 92-72351 ،www.hrw.org.
26. . Habitat IDP survey, rehabilitation in northern Iraq program: idp site and family survey final report, January,2006.www.unhabitat.org\iraq\decuments.\idp surveys report.doc.
27. UNICEF: northern Iraq. ARBIL. 10 APRAL 97.
28. www.middle Eats Directory- country statistics. Turkey.

سێیەم- نامەو تێزە زانكۆییەكان:

٢٩. رواء محمد ملا: سياسة التدخل الامريكي، دراسة الحالة في شمال العراق، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، ١٩٩٨.
٣٠. رغدة نصيف جاسم الربيعي: التوجه الآسرائيلى إلى شمال العراق ١٩٥٨- ١٩٩٨، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد ٢٠٠٠.
٣١. سيامند كريم محمد: تركيا والقضايا العربية ١٩٤٥ -١٩٦٧، معهد تأريخ العربي والتراث العلمي رسالة ماجستير غير منشورة، بغداد، ٢٠٠٤.
٣٢. سەلاح صديق سعيد وهاورێكانى: دياردەى كۆچكردن بۆ دەرەوەى وڵات لەكوردستانى باشوور١٩٩٧-١٩٩٨، توێژينەوەى دەرچوون، بڵاونەكراوەتەوە، بەشى كۆمەڵناسى، زانكۆى سەلاحەدين، هەولێر١٩٩٨.
٣٣. صباح صابر محمد خوشناو: دور الضرائب الطمرطية في تنشيط حركة التجارة في أقليم كردستان، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم الإقتصاد، كلية علوم الاقتصاد، جامعة دهوك، ١٩٩٩.

٣٤. گولدان عبد الرحيم عزيز: واقع النشاط التجاري في إقليم كردستان-عراق، ١٩٩٣-١٩٩٨، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة دهوك، ١٩٩٩.
٣٥. نصيف جاسم المطلبي: موقع تركيا الجيوستراتيجي وأهميته للعراق، رسالة دكتوراه غير منشورة، قسم الجغرافيا، كلية الآداب، جامعة بغداد، ١٩٨٦.

چوارەم- سەرچاوە کوردییەکان:

٣٦. ئازاد محمد أمين نەقشبەندیو ئەوانی تر: جوگرافیای هەرێمی کردستان، چاپخانەی وەزارەتی پەروەردە، هەولێر، ١٩٩٨.
٣٧. ئازاد محمد ئەمین نەقشبەندی: پرۆژەی طاب و کاریگەری لەسەر دەوڵەتانی ناوچەکەو کردستان، چاپخانەی زانکۆی سەلاحەدین، هەوولێر، ٢٠٠٣.
٣٨. جەلال تالەبانی، راپۆرتی سیاسیی،چاپی دووەم،ئۆفسێتی روناکبیری،سلێمانی،٢٠٠٠.
٣٩. دیڤد ماکداول: مێژوی هاوچەرخی کورد، وەرگێرانی، ئەبوبەکر خۆشناو، چاپی دووەم،چاپخانەی وەزارەتی پەروەردە، هەولێر، ٢٠٠٥.
٤٠. دیمانەی سەرۆك بارزانی لەگەڵ العرب الیوم دا، مەکتەبی ناوەندی رێکخستن، زنجیرەی ٨ ساڵی ١٩٩٨،ل١٤.
٤١. رەزا هیلال: تورکیاو ململانێی عیلمانیەت-ئیسلام-کورد، و: دلێر عباس، ئوفسێتی ژین، سلیمانی، ١٩٩٩
٤٢. رێباز: قەندیل بەغدای هەژاند ١٩٨٠-١٩٨٨، بەشی دووەم، چاپخانەی وەزارەتی رۆشنبیری، هەولێر، ١٩٩٣.
٤٣. رودهۆفو ئەوانی تر : هەڵبژاردنەکانی کوردستانی عێراق ١٩/مایس/١٩٩٢ ئەزموونێکی دیموکراتییانە، و:صفوت رشید صدقی، بلاوکردنەوەی لیژنەی سلیمانی رێکخراوی مافی مرۆڤ لەکوردستان دا، سلیمانی ١٩٩٥.
٤٤. سەرۆك بارزانی: شەهید ئەو کەسەیە مەرگی خۆی هەڵبژارد بۆ ئەوەی ژیان بەخەڵکێکی تر بدات، پارتی دیموکراتی کوردستان، مەکتەبی ناوەندی رێکخستن، زنجیرەی ٥١، ٢٠٠٣.
٤٥. شەوکەت حاجی مشیر: چیۆەرۆ دەروازەیەك بەرەو کوردستان، ئەوەی دیومە لەراپەرینی ١٩٩١ دا، خانەی چاپو بلاوکردنەوەی قانع، سلیمانی ٢٠٠٣، ل٨-١٠.
٤٦. سەروەر عبدولرحمان: یەکێتیی نیشتمانی کوردستان ١٩٧٥-١٩٧٦ دامەزراوەو دروستکردنەوەی شۆرش، سەنتەری چاپو پەخشی نما.٢٠٠٢.
٤٧. عەبدوڵلا ئۆج ئالان: لەدەوڵەتی راهیبی سۆمەرەوە بەرەو شارستانی دیموکراسییانە، وەرگێرانی: لوقمان عبدالله، بەرگی دووەم، چاپی دووەم، چاپخانەی رەنج، سلیمانی، ٢٠٠٤.
٤٨. عومەر نورالدین: سیستەمی نوێی جیهانیو دۆزی کورد- کوردستانی عیراق وەکو نموونە، چاپخانەی حاجی هاشم، هەولێر، ٢٠٠٣.

٤٩. عەبدولعەزیز یامولکی: کوردستانو راپەرینەکانی کورد، وەرگێڕانی: شێرزاد کەریم، دەزگای چاپو پەخشی سەردەم، سلێمانی، ١٩٩٩.
٥٠. فرسەت ئەحمەد عبداللە و ئەوانی تر: کوردستان دیموکراتییەت سیاسەت، چاپی سێیەم، چاپخانەی خەبات، هەولێر، ساڵی ٢٦٩٩ی کوردی.
٥١. فاضل حسین: کیشەی ویلایەتی مووسڵ، و: محەمەد شاکەلی، چاپخانەی خاك، سلەیمانی، ١٩٩٩.
٥٢. کریس کۆچیرا: کورد لەسەدەی نۆزدەو بیستدا، وەرگێڕانی حەمەکەریم عارف، چاپخانەو ئۆفسێتی شڤان، ٢٠٠٣.
٥٣. کریس کۆچێرا: بزووتنەوەی نەتەوەی کوردو هیوای سەربەخۆیی، بەرگی یەکەم، بەرگی دووەم، وەرگێرانی لەفارسییەوە: ئەکرەمی مهیرداد، سەنتەری چاپو پەخشی نما، ٢٠٠٢.
٥٤. کەندالو ئەوانی تر: گەلێکی پەژموردەو نیشتمانێکی پەرت کوردو کوردستان،وەرگێڕانی: ا.حەوێزی و هاورێکەی، سوید، ١٩٩٨.
٥٥. لازاریڤ و ئەوانی تر: کوردستانی هاوچەرخ، وەرگێڕانی: گوشاد حەمە ئەمین، چاپخانەی ئاراس، هەولێر، ٢٠٠٥.
٥٦. مارف عومەر گوڵ: کێشەی کەسایەتیی یاسایی نێو نەتەوەیی کورد، دەزگای چاپو پەخشی سەردەم، سلێمانی، ١٩٩٩.
٥٧. مەریوان وریا قانع : دەستەڵاتو جیاوازی، چاپو ئۆفسێتی دەزگای چاپو پەخشی سەردەم، سلیمانی، ٢٠٠٠.
٥٨. مەحمودی مەلا عزەت: بازنەکانی ململانێو ستراتیژی ئاسایشی نەتەوەی کورد، چاپی دووەم، ١٩٩٩.
٥٩. نادر ئینتسار: ئیتنۆ نەتەوایەتی کورد، وەرگێڕانی: عەتا قەرەداغی،چاپخانەی تیشك،سلێمانی، ٢٠٠٤.
٦٠. هاورێ باخەوان: هاورێنامە بۆ کوردو کوردستان، دەزگای چاپو پەخشی سەردەم، سلێمانی١٩٩٩.

پێنجەم سەرچاوە عەرەبیەکان:

٦١. ابراهیم الالداقوقی: اکراد ترکیا، دار المدی، دیمشق، ٢٠٠٣.
٦٢. إبراهیم خلیل أحمد وأخرون: ترکیا المعاصرة، دار الکتب للطباعة والنشر، موصل، ١٩٨٥.
٦٣. ادمون غریب: الحرکة القومیة الکردیة
٦٤. احمد نوری النعیمی: السیاسة الخارجیة الترکیة بعد الحرب العالمیة الثانیة، دار الحریة، بغداد، ١٩٧٥.
٦٥. احمد نوری النعیمی، ترکیا وحلف شمال الاطلسی،المطبعة الوطنیة،عمان ،١٩٨١.
٦٦. أندرو فنکل وأخرون: ترکیا المجتمع والدولة، ترجمة: حمدی حمد وزمیله، بیت الحکمة، بغداد ٢٠٠٠.
٦٧. الاقتتال الداخلی فی کوردستان العراق، کیف اندلع ومن المسؤل عنه، الجزء الاول، مکتب الدراسات والبحوث المرکزی، هتولیَر، ١٩٩٧.

٦٨. أندرو كوكبورن وزميله:صدام من تحت الرماد، ولادة صدام حسين من جديد، ترجمة :على عباس، دار المنظر، بيروت،٢٠٠٠.

٦٩. بيار سالينجر وزميله: حرب الخليج ملف سرى، بدون إسم المترجم، دار الزال، بيروت، ١٩٩١.
بيار مصطفى سيف الدين: السياسة البريطانية تجاه تركيا واثرها في كوردستان ١٩٢٣-١٩٢٦، مطبعة وزارة التربية، اربيل، ٢٠٠٤.

٧٠. بهاء بدرى حسين: سكان ايران، جامعة المستنصرية، معهد الدراسات الاسيوية والافريقية، سلسلة الدراسات الايرانية، غير منشورة، بغداد، ١٩٨٦.

٧١. تيم نبلوك: العقوبات والمنبوذون فى الشرق الاوسط، العراق، ليبيا،السوودان، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،٢٠٠١.

٧٢. جرجيس حسن: تركيا في استراتيجية الامريكية بعد سقوط الشاه، بدون مطبعة، ايران،١٩٩٠.

٧٣. جزا توفيق طالب : المقومات الجيوبولتيكية للامن القومى في أقليم كردستان، مركز دراسات الاستراتيجية كردستان، للدراسات الاستراتيجية، السليمانية، ٢٠٠٥.

٧٤. جلال عبدالله معوض: صناعة القرار فى تركيا والعلاقات العربية التركية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ١٩٩٨.

٧٥. جليلي جليل واخرون: الحركة الكردية فى العصر الحديث، دار الرازى، بيروت، ١٩٩٠.

٧٦. جيف سيموند: عراق المستقبل، السياسة الامريكية فى إعادة تشكيل الشرق الاوسط، دار الصافى، بيروت، ٢٠٠٤.

٧٧. جوناثان راندل: أمة فى شقاق، دروب كردستان كما سلكتها، ترجمة: فادى حمود، دار النهار، بيروت ١٩٩٧.

٧٨. حزب العمال الكردستانى p.k.k ودوره فى حركة التحرر القومى الكوردستانى، مكتب الدراسات والبحوث المركزى، هەولێر، ١٩٩٦.

٧٩. خليل إسماعيل محمد: أقليم كوردستان العراق، دراسات فى التكوين القومى للسكان، مطبعة أوفسيت كريستالَ، أربيل ١٩٩٨.

٨٠. خليل ابراهيم الناصرى: التطورات المعاصرة فى العلاقات العربية-التركية، مطبعة الراية، بغداد.١٩٩٠.

٨١. رويرت اولسن: المسالة الكردية فى العلاقات التركية-الايرانية، ترجمة، محمد احسان، دار ئاراس للطباعة والنشر. اربيل، ٢٠٠١.

٨٢. ريتشارد كلارك، فى مواجهة جميع الاعداء من الداخل، حرب أمريكا على الإرهاب، ترجمة وليد سعادة، دار الحوار الثقافى، لبنان، ٢٠٠٤.

٨٣. سعد حقى توفيق: مبادى العلاقات الدولية، دار وائل، عمان ،٢٠٠٠.

٨٤. صلاح سعد الله: المسألة الكرية فى تركيا، مرحلة جديدة، مطبعة شفق، بغداد، ١٩٩١.

٨٥. عايدةعلى سري الدين: دول المثلث بين فكى الكماشة التركية الاسرائيلية، دار الفكر العربى، بيروت، ١٩٩٧.

٨٦. عبدالرحمن سليمان الزيباري: الوضع القانوني لأقليم كوردستان العراق في ظل قواعد القانون الدولي، مؤسسة موكرياني للطباعة والنشر، ٢٠٠٠.
٨٧. عبد الزهرة شلش العتابي: توجهات توركيا نحو اقطار الخليج العربي، دار الشؤون الثقافة العامة، بغداد ٢٠٠٢.
٨٨. عبدالوهاب حميد رشيد، العراق المعاصر، دار المدنى، دمشق، ٢٠٠٣.
٨٩. عثمان على: دراسات في الحركة الكردية المعاصرة ١٨٣٣-١٩٤٦، مكتب التفسير، اربيل٢٠٠٣.
٩٠. عزيز قادر الصامانجي: التأريخ السياسيي لتركمان العراق، دار الساقي، ١٩٩٩.
٩١. على كريم سعيد: عراق ٨/شباط/١٩٦٣- من حوار المفاهيم الى حوار الدم، مراجعات في ذاكرة طالب شبيب، دمشق، ١٩٩٩.
٩٢. على الشمراني: صراع الاضداد المعارضة العراقية بعد حرب الخليج، دار الحكمة ،لندن، ٢٠٠٣.
٩٣. عونى البزاز: مجموعة القوانين الصادرة عن المجلس الوطنى الكوردستانى لاقليم كوردستان العراق، اربيل، ٢٠٠٢.
٩٤. فليب روبنس: تركيا والشرق الاوسط، ترجمة: ميخائيل نجم خوري، مكتبة مدبولى، قاهرة، ١٩٩٣.
٩٥. فيروز أحمد: صنع تركيا الحديثة، ترجمة: سليمان داود الواسطي وزميله، بيت الحكمة، بغداد، ٢٠٠٠.
٩٦. فضائيتا mbc، ANN تحاوران مام جلال: الإتحاد الوطنى الكردستانى، مكتب الإعلام المركزى، سليمانية، ١٩٩٩.
٩٧. كمال مجيد: النفط والاكراد دراسةفي العلاقات العراقية-الايرانية-الكويتية.دار الحكمة، لندن، ١٩٩٧.
٩٨. كوردستان نبذة تأريخية جغرافية اقتصادية، مكتب الدراسات والبحوث المركزى، مطبعة وزارة التربية، أربيل، ١٩٩٨.
٩٩. ليزان: ث . ك .ك جسم غريب في الحركة الكردية، مطبعة برايةتي، بدون مكان الطبع، ١٩٩٥.
١٠٠. ماريون فاروق سلوغنت وزميله: من الثورة الى الديكتاتورية، العراق منذ ١٩٥٨، ترجمة مالك النبراسى، منشورات الجمل، ألمانيا، ٢٠٠٣.
١٠١. مايكل َميدو كروفت وزميله: أنتخابات البرلمان الكوردي في العراق وأنتخابات قائد الحركة التحررية الكردية، ترجمة ونشر مكتب الدراسات والبحوث المركزى، ١٩٩٧.
١٠٢. محمد وهيب السيد: ازمة الاحتلال العراق للكويت، دار النهضة العربية، ١٩٩٨.
١٠٣. محمد نور الدين: تركيا في زمن المتحول قلق الهوية وصراع الخيارات، رياض الريس للكتب والنشر، لندن ١٩٩٧.
١٠٤. مجموعة الباحثين: الاقتصاد العراقي ومتغيرات البيئة العربية والدولية، بيت الحكمة، بغداد، ٢٠٠٢.
١٠٥. مجموعة باحثين: العرب وحوارهم ... الى أين، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ٢٠٠٠
١٠٦. ميشال نوفل واخرون: العرب والاتراك في العالم المتغير،الجزء الاول، مركز الدراسات الأستراتيجية والبحوث والتوثيق، بيروت، ١٩٩٣.

١٠٧. هدى درويش: العلاقات التركية اليهودية وأثرها على البلاد العربية، الجزء الثاني، دار القلم، دمشق،٢٠٠٢.

١٠٨. يوسف إبراهيم الجهماني: أوج ألآن، تركيا والأكراد، دار حوران، دمشق،بدون سنة الطبع.

شەشەم - سەرچاوە لاتینیو ئینگلیزییەکان:

109. Nivisingeha peywendiyan u ragehandine li parezgeha duhuk:KAMPa ETRUS، RASTIYAEN PIRSE U KIRYAREN P .K .K E ،kolica seria، duhuk ،1999،29

110. Henri J. Barkey and Graham E. Fuller. Turkeys Kurdish Question Rowman and Lihlefield Publishers. New York. 1998. 23

حەوتەم- سەرچاوە ئەلکترۆنیەکان:

أ-عەرەبی:

١١١. سعد ناجى جواد: اكراد العراق وازمة الهوية، www.aljazeere.net .

١١٢. الصراع الكردى-الكردى، منطقة الاكراد "كردستان"، موضوعات سياسية .www.Almqatl.com.

١١٣. العراق: من الخوف إلى الحرية. تسلسل زمني للأحداث: الأمم المتحدة — العراق التحالف: www.uninfo.state.gov\arabic\iraq\freedom\index.htm. O Freedom 1991 - 2002.

١١٤. القتال العنيف بين الفئات الكردية من جهود تركية وبريطانية وامريكية، العراق، الجيش، www.arabicnews.com. ١٩٩٧\١٠\١٦

١١٥. المسألة الكردية فى تركية، مأزق حزب العمال الكردستانى، منطقة الاكراد "كردستان" موضوعات سياسية، www.Almqatl.com.

١١٦. .المسألة الكردية فى تركيا بعد أنقلاب ١٩٨٠، منطقة الاكراد "كردستان" موضوعات سياسية . www.Almqatl.com.

١١٧. المسألة الكردية فى تركية بعد إنقلاب١٩٨٠، منطقة الاكراد "كردستان" موضوعات سياسية: .www.Almqatl.com.

١١٨. المسألة الكردية فى تركية بعد إنقلاب١٩٨٠، منطقة الاكراد "كردستان" موضوعات سياسية: .www.Almqatl.com.

١١٩. الموقف العربى من تطورات المسألة الكردية فى العراق، الموقف التركى www.Almqatl.com.

١٢٠. الموقف الأقليمى والعالمى اثناء العمليات العسكرية التركية فى شمال العراق، منطق الاكراد، كردستان، موضوعات سياسية . www.Almqatl.com .

ب- ئینگلیزی:

121. Amikam Nachmani: Turkey in the wake of the Gulf war Recent History and its implication, 1999.faind articles.com.

122. Alain Gresh: from the golf to Kurdistan، winds of war ruffle the middle east1997-2006 Le Monde diplomatique.www.mondediplo.com.

123. Ankara bombs northern Iraq from the militant. Vol 61.no-35-13 coctobe.1997. Www. Har ford. Hwp.com

124. Carole A. O'Leary: THE KURDS OF IRAQ: RECENT HISTORY, FUTURE PROSPECTS. *Middle east Review of International Affairs*. Volume 6, No. 4 - December 2002 ..www.meria.idc.icil

125. Chris Kutschera: The Kurds' Secret Scenarios. Middle East Report, www .MERIP. Org/mer. Htm.

126. Dogu perincek: the northern Iraq operation: turkey entered u.s –supervised territory .Turkish daily news. April.1995.www.hartford-hmp.com.

127. EU aid ban highlights shaky Turk rights record 08:04 Sep 22، 1996. www.kurdistanobserver.com.

128. How is it possible that Saddam Hussein is still in power in Baghdad?an interview with Dr. Ahmad Chalabi www.pbs.org

129. James Badcock: Turkey, Kurds and the European Union. 2002. www.nthposition،com

130. Jonathan Randal: Iraqi opposition describes mass excution near Irbil. Septembri.1996 www.barm.ucsd.edu.

131. Katherine A. Wilkins: Howe loses the Kurdish game, the Washington post September 15 1996, .www .Kurdistan.org\ Washington\ lostkurd. Htm.

132. Kevin kuswa: the Kurds a Way: Kurdistan and the discourse of the nation-state. http://www.tamilnation.org/index.htm

133. LEE H. HAMILTON: PROPOSED SALE OF ARMY TACTICAL MISSILE SYSTEM TO TURKEY, Page: E2333] *MONDAY, DECEMBER 11, 1995*

134. Michael M. Gunter: Turkey and Iran Face off in Kurdistan. MARCH 1998 • VOLUME V: NUMBER □ *Middle East Quarterly*/ www.mefervm.org

135. Micheal .m Gunter: the Turkish –us allianee in disarrays ،2005، www.faind Articles.com.

136. Micheal .m Gunter: the Kurdish question in perspective.www.find Articls.comMichael M. Gunter: The Kurdish question in perspective FindArticles > World Affairs > Spring, 2004 > Article www.find articles. Com

137. Nihat aOzcan: excerpt: the kurdis in Iraq, 2003, www.mepc.org\ pubic_asp\ journal\ indx. Asp

138. Ofra Bengio: Iraqi Kurds: Hour of Power?, the middle east quarterly، SUMMER 2003 ,htm

139. Salahuddin: Iraq northern, dateline Iraq, kurds،1/12/1998،at voiced،www.fas.org Saadet orus: Act like apolitical party [in Iraq, Turkish Daily News 12 may 2001.

140. Vmichel verrier: A trvmp card for s Turkey kurish guerrillas: .1997-2006 Le Monde diplomatique www.mondediplo.com.

141. The Workers' Party of Kurdistan PKK .Ministry of Foreign Affairs - Turkey .C:\MFA - IV_ Targets and Activities.htm.

142. Turkey Has 1،357 Military Personnel in North Turkey Has 1,357 Military Personnel in North of IraqOf Iraq Published: 3/3/2005، www. Turkishpress. Com.

143. Turkey invasion of iraq,1997,www.fas.org\asmp\poofiles\turkey,
www.vsi washingtonfile.com: transcript: Albright, talabanibarzani, remarks, 27-9-

هەشتەم-گۆڤارەکان:

أ- عەرەبی:

١٤٤. احمد خليل الضبع: الأقتصاد التركى مسيرة محفوفة بالمخاطر، مجلة السياسة الدولية، القاهرة، عدد ١٣١، ١٩٩٨.

١٤٥. أخبار كرد وكردستان: مجلة كردستان مجاهدة، عدد ٢ ١٩٩٢.

١٤٦. أزاد گرمياني: القضية الكردية ومؤشرات حرب الخليج، مجلة ئالأى ئيسلام ،عدد ٥، ١٩٩١ .

١٤٧. ازاد گرمياني: مناورات الجبهة الكردستانية مع الحكومة لماذا والى أين ؟ مجلة ئالأى ئيسلام، ژماره ٥، ١٩٩١.

١٤٨. اسماعيل مصطفى عبدالرحمن: واقع البطالة فى اقليم كوردستان، مع تركيز خاص على محافظة السليمانية ١٩٩٠-٢٠٠١، گۆڤارى سەنتەرى ستراتيجى كوردستان، ژماره/٣، ساڵى سيانزەهەم، ٢٠٠٥.

١٤٩. أريك رولو: التحديات التى تواجه تركيا، مجلة ڕوانگەى جيهان، عدد/٤، ١٩٩٥.

١٥٠. الاستقلال التدريجى لاكراد العراق فى التقرير الامريكى، مجلة شؤون التركية ،مركز الدراسات الاستراتيجية للبحوث والتوثيق، عدد/٤، ١٩٩٢.

١٥١. الاخبار، مجلة الاسبوع العربى ، عدد/١٦٥٥، تموز ١٩٩١ .

١٥٢. الواردات حسب البلدان، اعداد: محمد نورالدين، مجلة شؤون تركية، مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق،عدد/٨ ،١٩٩٣ .

١٥٣. الوقائع السياسة، مجلة شؤون التركية، اعداد: محمد نورالدين، عدد/٩، ١٩٩٣.

١٥٤. الأمن القومى التركى فى منظور الاوزالى، تركيا بين عامين، تقويم سليمان ديميريل، مجلة شؤون التركية، اعداد: محمد نورالدين، عدد/٥، ١٩٩٣.

١٥٥. المسالة الكردية، تركيا تنتقد طالبانى، مجلة شؤون التركية، اعداد: محمد نورالدين، عدد ٩، ١٩٩٣.

١٥٦. المسألة الكردية فى تركيا الامل والخبيات، مجلة شؤون تركية مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق، عدد/٣٠، ١٩٩٢.

١٥٧. بيوار هريرى: تحليل الاحداث الاخيرة التى شهدتها كردستان العراقية من ٣١اب الى١٥/ايلول /١٩٩٦ مجلة ئالأى ئيسلام، سنة العاشرة، عددان الثالثة والرابع، ١٩٩٦ .

١٥٨. تطورات المسألة الكردية فى العراق والتركية، مجلة شؤون التركية، اعداد: محمد نورالدين، عدد/٣، ١٩٩٢.

١٥٩. تركياالتسعينات- الصراع بين"سيفر"و"لوزان"، اعداد: محمد نورالدين، مجلة شؤون تركية، عدد/٩، ١٩٩٣.

١٦٠. تركيا وإعلان الدولة الكردية فى شمال العراق، النفط مقابل الاعتراف، مجلة شؤون تركية ، مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق عدد/٢، ١٩٩٢.

١٦١. PKK عشرون عاماً، اعداد، محمد نورالدين، مجلة شؤون تركية، عدد ٨، ١٩٩٣.

١٦٢. Pkk-pak: يا ابناء شعب كردستانى الوطنى،٢٢\١٠\١٩٩١، مجلة دەنگى كردستان، عدد خاص، ١٩٩٢.

١٦٣. ثيترو كالبريت: الحرب الاهلية فى العراق: تقدير قدم فى عام ١٩٩١ للجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ الامريكى، مركز دارستان الكردية، عدد/١، اربيل، ١٩٩٢.

١٦٤. خليل على مراد: دوافع التحالف التركى – الصهيونى، مجلة دراسات سياسية، العدد الثانى السنة الاولى، ١٩٩٩

١٦٥. خليل على مراد : العلاقات السورية التركية فى ضوء أزمة أوج ألان، تشرين الاول ،أوكتوبر، ١٩٩٨، مجلة أوراق تركية معاصرة ، مركز دراسات التركية – جامعة موصل، عدد ١٦، ٢٠٠١، ل ٧٢.

١٦٦. حزب الحرية الكردستانى: ضرورة موضوعية تأريخية، مجلة دەنگى كوردستان، عدد خاص، ١٩٩١.

١٦٧. جون شكون قيرجا: لماذا دخلنا الى العراق؟ لماذا نخرج، مجلة شؤون التركية، اعداد: محمد نورالدين، عدد/٤، ١٩٩٢.

١٦٨. د.رزگار: pkk تواصل الحرب بحق كورد العراق، مجلة متين ،ژماره/٨٩، ١٩٩٩.

١٦٩. رياض السندى: قراءة فى قرارات مجلس الأمن، الحلقة الاولى، مجلة متين، عدد/٧٠، ١٩٩٧.

١٧٠. سياسة تركية جديدة فى شمال العراق، مجلة شؤون التركية، اعداد: محمد نورالدين، عدد/ ٨ .

١٧١. عبدالله عسكرى: مستقبل العراق بعد أزمة الخليج، مجلة ئالاى ئيسلام، عدد/٥، سنة ١٩٩١.

١٧٢. على سيرمان: معادلة غامضة جدا، مجلة شؤون التركية، اعداد:محمد نورالدين، عدد/٢، ١٩٩٢.

١٧٣. عونى عبد الرحمن سبعاوى: أنعكاسات التحالف التركى الصهيؤنى ومحاولة التأثير فى الامن القومى العربى، مجلة دراسات السياسية، العدد الثانى السنة الاولى ١٩٩٩.

١٧٤. عبد الوهاب القصاب، دور الموسسة العسكرية التركية في صياغة مدركات الامن القومى التركى، مجلة الدراسات سياسية، عدد/، ١٩٩٩.

١٧٥. فتريد أسسرد: رهان خاسر على التركمان، مجلة شؤون تركية، مركز أربيل للدراسات الاستراتيجية، سليمانية، عدد/١، ١٩٩٨.

١٧٦. قوة المطرقة بين التمديد والهواجس، اعداد: محمد نورالدين، مجلة شؤون تركية، عدد/٥، ١٩٩٣، ل١٣-١٤.

١٧٧. كمال حسين عمر: تركيا فى الاستراتيجية الامريكية، مجلة متين ژماره/٩١، ١٩٩٩.

١٧٨. لماذا لايمكن حل قضية أشراف بتليس؟ مجلة شؤون التركية، مركز كردستان الدراسات الأستراتيجية، عدد/١، ١٩٩٨

١٧٩. مسلسل الآحداث: مجلة ئالاى ئيسلام، عدد/٦، ١٩٩٢.

١٨٠. ماذا بعد انتهاء العملية العسكرية فى شمال العراق، اعداد: محمد نورالدين، مجلة الشؤون التركية، عدد/٤، ١٩٩٢.

١٨١. ميخايل م.جونتر: تقاليد السلطة المطلقة فى تركيا، مجلة شؤون التركية، مركز كردستان للدراسات الاستراتيجية، ٢٠٠٤.

١٨٢. وليم كوانت: مالذى تعنيه سياسة الاحتواء المزدوج، مجلة ئـالاى ئيسلام، عـدد/٣، سـنة الـسادسة، ١٩٩٣.
١٨٣. وقائع تطور العلاقات بين تركيا والاكراد العراقيين، اعداد: محمد نورالدين، مجلة شؤون تركية، عدد/٢، ١٩٩٢.

كوردييەكان:

١٨٤. جيهانگیر کەرەمی: سیاسەتی ئێران بەرامبەر بەکوردی عێراق، گۆڤاری سەنتەری لێکۆڵینەوەی ستراتیژی، ژمارە/٣، ساڵی هەشتەم، ٢٠٠٠.
١٨٥. سەعدی عوسمان: کوردستانو چوونە ناو قەڵەمڕەوی عوسمانییەکانەوە، گۆڤاری سەنتەری برایەتی ژمارە/١٢، ١٩٩٢
١٨٦. کۆنتر بیرنر: بزافا نەتەوایەتییا باکووری ل تورکیا وەرگێڕان لەئەڵمانیەوە حازمی جاسم، گۆڤاری هەڤیبون، ژمارە/٢-٣، ١٩٩٨.
١٨٧. یوسف گۆران: سیاسەتی تورکیا لەکوردستانی عیراقدا ١٩٩٠-٢٠٠٠، گۆڤاری سەنتەری لێکۆڵینەوەی ستراتیژی کوردستان، ژ/٣، ساڵی نۆیەم، ٢٠٠١.
١٨٨. یوسف گوران: بەرەی تورکمانیو لێکولینەوەیەك لەبارەی بیری ناسیۆنالزمی تورکییەوە، گۆڤاری سەنتەری لێکولینەوەی ستراتیژی، ساڵی سیانزەهەم، ژمارە/٢، ٢٠٠٣.
١٨٩. مام جلال: شەڕی پارتیو پەکەکە شەڕی پارتیە لەگەل کوردستانا باکوور، گۆڤاری سەرهەڵدان، ژمارە/١٥، ١٩٩٥.
١٩٠. محەمەد هەمەوەندی: ڕەوایی ڕاگەیاندنی فیدرالیزم لەکوردستان، گۆڤاری سیاسەتی دەولی، ژمارە/١٠، ١٩٩٤.

ب- فارسیەکان:

١٩١. أصغر جعفر ولدانی :جشم داشتهای ترکیه بەشمال عراق، مجله اطلاعات سیاسیی اقتصادی شماره/ ٩٨-٩٧.
١٩٢. امیر در بابان علی شمخانی: استعداد بحران أفرینی دولت عراق وسیاسەتهای ایران، مجله سیاست دفاعی٩، شماره/ ٢٦-٢٧، ١٣٧٨.
١٩٣. جیهانگیر کرمی: گزارش از تحولات شمال عراق در دهه١٩٩٠ ٧٦-١٣٦٩، مجله سیاست دفاعی، شماره/ ٢١-٢٠، ١٣٧٦.
١٩٤. دانیل بایمن و برادرها: سیاسه أمریکا در قبال عراق، برس چهار سناریو، مترجم : ملایك ملا نفر، مجله سیاسه دفاعی، شماره، ٢٦-٢٧، ١٣٧٨.
١٩٥. ذبیح الله مهدی پور: کوردستان عراق و سیاسەتهای اسلامی أیران، ترشیدیه راقه، شماره/سوم، ١٣٨١.

نۆیەم- رۆژنامەکان:

أ- کوردی:

١٩٦. رۆژنامەی ئاڵای ئازادی : ژمارە/٢٧، ١٢٧، ١\١\١٩٩٦.

١٩٧. رۆژنامەی وولآت :ژمارە/٨٦، ١٩٩٥/٨/٢٧.

١٩٨. رۆژنامەی وولآت :ژمارە/٨٧، ١٩٩٥/٨/٣١.

١٩٩. فەرەیدون عەبدولقادر: کێ پرۆسەی ئاشتی زیندە بەچاڵکرد، رۆژنامەی کوردستانی نوێ ژمارە/ ١١٩٢ ، ١٧\١\١٩٩٦.

٢٠٠. نەوشیروان مستەفا ئەمین: لەپەراوێزی دوا رێکەوتننامەی ستراتیجی ی ن ک و پ دک دا، رۆژنامەی کوردستانی نوێ: ژمارەی/ ٨٧١، ٢٥\١٢\١٩٩٤ .

٢٠١. نەوشیروان مستەفا ئەمین:لە پاریسەوە بۆ دبلن بۆ دواوە چونێکی خەمناک: رۆژنامەی کوردستانی نوی،ژمارە /.١١٧، ٢٠\١٢\١٩٩٥

٢٠٢. رۆژنامەی کوردستانی نوێ: ژمارە/ ١٥٥ ، ١٩٩٢/٨/٢ .

٢٠٣. رۆژنامەی کوردستانی نوێ، ژمارە/ ١٤٩٧ ،١٦/١٠/١٩٩٧ .

٢٠٤. رۆژنامەی کوردستانی نوێ: ژمارە/ ١٢٥ ، ١٩٩٦/٤/١.

٢٠٥. رۆژنامەی کوردستانی نوێ: ژمارە /١٢٨٠، ١٩٩١/٥/٩.

٢٠٦. رۆژنامەی کوردستانی نوێ: ژمارە/ ٢٥، ١٩٩٢/٢/٢٦.

٢٠٧. رۆژنامەی کوردستانی نوێ: ژمارە/ ٩٥ ، ١٨/٥/ ١٩٩٢ .

٢٠٨. رۆژنامەی کوردستانی نو ێ: ژمارە/ ١٣١٢ ، ١٨/ ١٩٩٦/٦ .

٢٠٩. رۆژنامەی کوردستانی نوێ، ژمارە/ ١١٥ ،١١ / ١٩٩٢/٦.

٢١٠. رۆژنامەی کوردستانی نوێ: ژمارە/ ١٤١ ١٩٩٢/٧/١٧.

٢١١. رۆژنامەی کوردستانی نوێ: ژمارە/ ١١٥ ، ١٩٩٢/٦/١١ .

٢١٢. رۆژنامەی کوردستانی نوێ: ژمارە/ ١٤٩ ، ١٩٩٢/٧/٢٤.

٢١٣. رۆژنامەی کوردستانی نوێ: ژمارە / ١٥٨ ، ١٩٩٢/٨/٦ .

٢١٤. رۆژنامەی کوردستانی نوێ: ژمارە/ ٢٣١ ١٩٩٢/١١/٢ .

٢١٥. رۆژنامەی کوردستانی نوێ: ژمارە /٢٤٢ ١٩٩٢/١٠/١٥.

٢١٦. رۆژنامەی کوردستانی نوێ: ژمارە/ ٢٣٦ ١٩٩٢/١١/٨ .

٢١٧. رۆژنامەی کوردستانی نوێ: ژمارە/٢٣٢ ١٩٩٢/١١/٣ .

٢١٨. رۆژنامەی کوردستانی نوێ: ژمارە/ ٢٣١ ،١١/٢ /١٩٩٢ .

٢١٩. رۆژنامەی کوردستانی نوێ ژمارە/ ٥٣٦ ،١٩٩٢/١١/٨ .

٢٢٠. رۆژنامەی کوردستانی نوێ: ژمارە/ ٣٣٧، ٢١/ ٣ / ١٩٩٣.

٢٢١. رۆژنامەی کوردستانی نوێ، ژمارە/ ٣٦٣ ، ١٣ / ٤ / ١٩٩٣.

٢٢٢. رۆژنامەی کوردستانی نوێ: ژمارە/ ٥٣٣ ،١١\١١\١٩٩٣ .

٢٢٣. رۆژنامەی کوردستانی نوێ: ژمارە/ ١٢٧٥، ١٩٩٦/٥/٣ .

٢٢٤. رۆژنامەی کوردستانی نوێ ژمارە/ ٣٦٣، ١٤/٤/١٩٩٤.
٢٢٥. رۆژنامەی کوردستانی نوێ: ژمارە/ ١١٩٠، ١٥\١\١٩٩٦ .
٢٢٦. رۆژنامەی کوردستانی نوێ، ژمارە/ ٦٩٦، ٣١/٥/١٩٩٤..
٢٢٧. رۆژنامەی کوردستانی نوێ: ژمارە/ ١٢٧٤، ٢٨/٤/١٩٩٤ .
٢٢٨. رۆژنامەی کوردستانی نوێ : ژمارە/٦٠٠، ٣٠/١٠/١٩٩٤.
٢٢٩. رۆژنامەی کوردستانی نوێ، ژمارە/ ١٣٠٦، ١٢\ ٦\ ١٩٩٦ .
٢٣٠. رۆژنامەی کوردستانی نوێ، ژمارە/ ١٣٠٧، ١٢ /٦/١٩٩١.
٢٣١. رۆژنامەی کوردستانی نوێ، ژمارە/ ٥٩٨١، ٢٧/١/١٩٩٤.
٢٣٢. رۆژنامەی کوردستانی نوێ، ژمارە /٦٠٠ ، ٣٠/ ١/ ١٩٩٤.
٢٣٣. ڕۆژنامەی کوردستانی نوێ: ژمارە/ ١٣٤٧ ، ٣١/٧/١٩٩٦.
٢٣٤. رۆژنامەی کوردستانی نووێ، ژمارە/ ١٣٦٥، ٢١/٨/١٩٩٨.
٢٣٥. رۆژنامەی کوردستانی نوێ، ژمارە/ ١٣٥٦، ١١/٨/١٩٩٦.
٢٣٦. رۆژنامەی کوردستانی نوێ، ژمارە/ ١٢٦٣، ١٥/٤/١٩٩٦.
٢٣٧. رۆژنامەی کوردستانی نوێ، ژمارە/ ١٣٩٩، ٣١/٣/١٩٩٧ .
٢٣٨. رۆژنامەی کوردستانی نوێ، ژمارە/ ١٤٤٣، ٢٩/٧/١٩٩٧ .
٢٣٩. رۆژنامەی کوردستانی نوێ ژمارە/ ١٥١٤ ، ١٩/١٢/١٩٩٧ .
٢٤٠. رۆژنامەی کوردستانی نوێ ژمارە/ ١٦٥٦، ١٨/٧/١٩٩٨ .
٢٤١. ڕۆژنامەی کوردستانی نوێ، ژمارە/ ١٧٠٦، ٢٧/٩/١٩٩٨.
٢٤٢. ڕۆژنامەی کوردستانی نوێ، ژمارە/ ٥٧١١، ١٠/١٠/١٩٩٩.
٢٤٣. رۆژنامەی کوردستانی نوێ، زمارە/ ١٦٥٦، ١٩\ ٧\١٩٩٨ .
٢٤٤. ڕۆژنامەی کوردستانی نوێ : ژمارە/ ٢٣٣ ، ٤/١١/١٩٩٢٥.
٢٤٥. ڕۆژنامەی کوردستانی نوێ، ژمارە/ ١٣٥٢، ٦/٨/١٩٩٦.
٢٤٦. ڕۆژنامەی کوردستانی نوێ : ژمارە/ ١٣٤٧، ١\٨\١٩٩٦.
٢٤٧. رۆژنامەی کوردستانی نوێ: ژمارە/ ١٢٥١ ، ١٠/٤/١٩٩٦.

ب- عەرەبی:

٢٤٨. جريدة الشرق الاوسط، عدد/ ٧٠٨٨، ٢٥/٤/١٩٩٨.
٢٤٩. جريده الثورة : عدد/ ٨٥٤١ ١٥\٤\١٩٩٤ .
٢٥٠. جريده القادسيه : عدد/٤٢٩٤، ١٩/٩/١٩٩٣.
٢٥١. نوری طالبانی: الصراع الحزبی فی كردستان، أسبابه وسبل حله سلمياً، جريده رايه الحريه، عدد/ ١١٥، ١٩٩٧.
٢٥٢. خطاب صدام حسين بمناسبه بيان ازار، جريده الجمهوريه ، عدد/٨١٤٠، ١٢\١٠\١٩٩٢.

ج- ئینگلیزی:

253. Ankara first: we don't know Kurdistan region. Then correction Sabah Newspaper, 05 September. 2005

254. Jermy Campbell: why I abandoned the plan of the setdown of saddam, evening standard ،17 February1998.

255. MURAT Yetkin: OZKOK: we have to accept new different situation In Iraq Radikal News 31 October 2005.

ملخص البحث

لأحداث عام ١٩٩١ أهمية كبيرة في تاريخ الانسانية، لانها حملت معها تغيرين كبيرين كانت لهما إنعكاسات على الخارطة السياسية في العالم عامة، وعلى الشرق الاوسط خاصة.

أولهما: إنتهاء الحرب العالمية الطويلة الامد وخروج الاتحاد السوفيتي منها كطرف خاسر في الحرب، هو انتهاء لسياسة التقسيم وسياسة القطب والقطب الاخر .

ثانيهما: إحتلال الكويت من جانب القوات العراقية ،والذي جاء تزامناً مع انتهاء مايعرف بالحرب الباردة، مما اتاح للولايات المتحدة الامريكية كقوة منتصرة في الحرب ان تبسط سلطتهاكقوة وحيدة معلنة رؤية جديدة في مجال السياسة العالمية عرفت عندئذ بسياسة القطب الواحد.

وهذه الاحداث قد غيرت خارطة العالم السياسية عامة والشرق الاوسط كمنطقة استراتجية كان لها نصيب من هذا التغير، ولاسيما منطقة جنوب كوردستان وتركيا، كقوميتين الكورد والترك رئيسيتين تشكلان معظم التركيبة السكانية في المنطقة.

هذا، ولاول مرة وبعد إنتظار دام اكثر من ١٤٠سنة، وتماشياً مع المتغيرات التي طرات بعد الحرب الباردة على العالم ، تلك الاجواء كلها خلقت ظروف ملائمة للكورد بان يؤسسوا سلطة كوردية مستقلة عن العراق، ولاسيما عندما لاقى هذا المشروع دعماً دولياً عرف باسم اقليم كوردستان كسلطة فعالة في المنطقة .

ومع ان التعايش الكوردي التركي هو تعايش تاريخي طويل يرجع الى اكثر من خمسة قرون الا انه افرز مشاكل عدة بين القوميتين الكوردية التركية خاصة رؤية الاخير وتخوفه من الكورد باعتبارهم سببا رئيسا وعائقاً امام تشكيل دولة تركية قوية.

ولسوء الحظ فان السلطة الكوردية المتمثلة بـ اقليم كوردستان العراق تهدف الى إرساء دولة كوردية، وتسعى تركيا كدولة الى تعزيز سلطتها في المنطقة، حيث تمخضت من هذا التضارب في المصالح بين السلطتين مشاكل عديدة .

أهمية البحث الموسوم العلاقة السياسية بين اقليم كوردستان وتركيا من فترة مابين ١٩٩١-١٩٩٨ يكمن في عرضه للمرحلة التاريخية لتجربة السلطة الكوردية وعلاقتها بتركيا، وقد وجدت هذه العلاقة نفسها تحت ضغوط دولية وتغيرات شهدتها المنطقة بعيداً عن تراكمات الماضي من معتقدات قومية وتاريخية عقيمة .

الدافع الرئيس للبحث هو عرض المقومات السلطة الكوردية في جنوب كوردستان وعلاقتها مع تركيا حتى سقوط النظام العراقي السابق عام ٢٠٠٣، ومنذ هذا التاريخ طرأت

تغيرات عديدة على العلاقة الكوردية التركية ،اذ اصبحت تركيا في غنى عن اي التزامات وتعهدات ازاء اقليم كوردستان .

لذا فان السبب في اختيار الباحث لفترة مابين ١٩٩١-١٩٩٨ من تاريخ العلاقة يرجع الى ان هذه الفترة شهدت نشاطاً سياسياً في العلاقة وصلت فى بعض الاحيان ذروتها في حين نجدها بعد فترة اصيبت بتشنجات وفي فترة اخرى نحو الانفراج والتهدئة .

اما منهج الباحث في كتابته للموضوع فهو منهج تاريخي من خلال إلمامه بالمصادر والمراجع التاريخية ذات الصلة وتقييمها و اجراء المقارنة بينها، فضلاً عن استخدامه مواضع اخرى لمنهج الجغرافية السياسية وفي بعض الاحيان للمنهج القانوني لضرورات استوجبها البحث .

اما البحث فيتالف من اربعة فصول :

الفصل الاول- يستعرض مقومات العلاقة بين اقليم كوردستان وتركيا من منظور الجغرافية السياسية من خلال عرضه التركيبة السكانية والسياسية والعسكرية والاقتصادية والمشكلات التاريخية للطرفين.

الفصل الثاني- يتحدث عن تاريخ العلاقات بين العراق ء تركيا وتاثير هذه العلاقة على جنوب كوردستان من فترة مابين ١٩٢٦-١٩٩٠ .

الفصل الثالث- يتحدث عن تاريخ الاتفاقيات والخلافات والتعاون بين الطرفين كالاتي:

- فترة مابين ١٩٩١-١٩٩٢ بداية نشوء العلاقة بين الحكومة التركية واقليم كوردستان العراق.
- فترة مابين ١٩٩٢-١٩٩٤ تعد فترة تعاون مشترك بين تركيا واقليم كوردستان قائماً على اساس المصالح المشتركة.
- وفترة مابين ١٩٩٤-١٩٩٦ فترة شهدت تشنجاً سياسياً في العلاقة.
- وفترة مابين ١٩٩٦-١٩٩٨ وهي تلك الفترة التي شهدت اضطراباً في العلاقات وصلت في بعض الاحيان ذروتها، واتجهت احيانا اخرى نحو التهدئة والانفراج.

الفصل الرابع: يستعرض الباحث التاثيرات الدولية على العلاقة بين الاقليم وتركيا، حيث أُخذ كل من العراق وسوريا وايران كدول جارة والولايات المتحدة الامريكية كقوة عظمى وصاحبة المشروع التعاوني بين الطرفين كمثال لتلك التاثيرات .

وبذل الباحث هنا كامل جهده بغية اخراج الموضوع بصورة واضحة وجلية لنوعية العلاقة التاريخية للفترة المحددة اعلاه بين الاقليم وتركيا، والذي لاريب في ان عمل لايخلو من ان اي عمل لايخلو من النواقص، ومن لايخطأ لايتعلم .



نەخشەی ژمارە یەک .

نەخشەی ژمارە دوو

ناوچەکانی ژێر دەسەڵاتی (ی ن ک) و (پ د ک) دوای ٣١ ی ئۆگستۆسی ١٩٩٦

www.kurdistanobserver.com

نەخشەی ژمارە سێ

ناوچەی دژە فڕین لە عێراق



www. Find article.com

پاشکۆکان

پاشکۆی ژماره (١)

المعاهدة

العراقية ـ الانكليزية ـ التركية

المنعقدة

في انقرة في ٥ حزيران سنة ١٩٢٦

مطبعة الحكومة — بغداد
١٩٤١

صاحب الجلالة ملك العراق

وصاحب الجلالة ملك المملكة المتحدة
بريطانيا العظمى وارلندا والممتلكات البريطانية
فيما وراء البحار وامبراطور الهند

وصاحب الفخامة رئيس الجمهورية التركية

من جهة اخرى

لما كانوا قد اخذوا بعين الاعتبار ما يختص بتعيين الحدود ما بين تركيا والعراق من مواد المعاهدة المنعقدة في لوزان في ٢٤ تموز ١٩٢٣ .

ولما كانوا قد اعترفوا بالعراق دولة مستقلة وبالصلات الخصوصية الناشئة عن المعاهدات ما بين العراق وبريطانيا العظمى المعقودة في ١٠ تشرين الاول ١٩٢٢ وفي ١٢ كانون الثاني ١٩٢٦ .

ولما كانوا راغبين في اجتناب كل حادث في منطقة الحدود يخشى منه تكدير صفو الوفاق وتحسين التفاهم ما بينهم .

قرروا عقد معاهدة لاجل هذا الغرض وعينوا مفوضين عنهم :

صاحب الجلالة ملك العراق

الزعيم نوري السعيد بي . ام . جي . دي . اس . او . وكيل وزير الدفاع الوطني في العراق .

صاحب الجلالة ملك المملكة المتحدة بريطانيا العظمى وايرلاندا والممتلكات البريطانية فيما وراء البحار وامبراطور الهند .

الرايت اونورابل السير رونالد تشارلس لندسي كه . سي . ام . جي ، سي . بي . اي ، سفير صاحب الجلالة ملك بريطانيا العظمى فوق العادة ومفوضه لدى الجمهورية التركية .

وصاحب الفخامة رئيس الجمهورية التركية :

صاحب المعالي الدكتور توفيق رشدي بك وزير الامور الخارجية في الجمهورية التركية ونائب ازمير .

وهؤلاء بعد ان اطلع كل منهم على اوراق اعتماد الاخرين ووجدها طبق الاصول الصحيحة المرعية اتفقوا على المواد الاتية : —

الفصل الاول

الحدود ما بين تركيا والعراق

المادة الاولى : ان خط الحدود ما بين تركيا والعراق يعين نهائياً حسب الخط الذي اقره مجلس جمعية الامم في جلسته في ٢٩ تشرين الاول ١٩٢٤ والمبين فيما يلي : —

(وصف خط بروكسل ملحق بهذا)

ومع ذلك فالخط المشار اليه فيما تقدم قد عدل جنوبي علامون واشوشا بحيث يدخل ذلك القسم من الطريق المخترق الارض العراقية بين هذين المكانين، داخلا ضمن الاراضي التركية .

الثانية : ان خط الحدود المبين في المادة المذكورة مع مراعاة الفقرة الاخيرة من المادة الاولى هو الحد ما بين تركيا والعراق - حسبما هو مرسوم على الخريطة الملحقة بهذه المعاهدة بمقياس ١/٢٥٠٠٠٠ م واذا وقع اختلاف بين النص والخريطة يعول على النص .

ثالثة : ان الحدود المبينة في المادة الاولى يعهد برسمها على الارض الى لجنة تخطيط وهذه اللجنة تؤلف من ممثلين اثنين تعينهما الحكومة التركية ومن ممثلين آخرين تعينهما الحكومتان البريطانية والعراقية بالاشتراك معا ومن رئيس يعينه رئيس الاتحاد السويسري اذا تفضل بقبول ذلك من الرعايا السويسريين .

تجتمع هذه اللجنة في اقرب ما يمكن من الزمن على ان يكون ذلك مهما كانت الاحوال في خلال الاشهر الستة التي تلي وضع هذه المعاهدة موضع التنفيذ .

تتخذ قرارات هذه اللجنة باكثرية الآراء ويتحتم امتثالها على جميع المتعاقدين الساميين وتبذل لجنة التخطيط جهدها في كل الاحوال في اتباع التعاريف الواردة في هذه المعاهدة بكل دقة .

تقسم نفقات اللجنة بالسوية ما بين تركيا والعراق .

تتعهد الدول ذوات المصلحة بتقديم المساعدة للجنة التخطيط اما مباشرة او بواسطة السلطات المحلية في كل ما يختص باقامتهم وما يحتاجون اليه من الايدي العاملة والمواد (من اعلام وانصاب) اللازمة للقيام بمهمتها . ويتعهدون علاوة على ذلك بالمحافظة على علامات المساحة والاعلام او انصاب الحدود التي تقيمها اللجنة .

تنصب الاعلام على ابعاد تمكن رؤية الواحد من الآخر وترقم وتثبت مواقعها وارقامها في خريطة رسمية

بحرر محضر التخطيط النهائي والخرائط والوثائق الملحقة عن ثلاث نسخ اصلية ترسل اثنتان منها الى الدول المتابعة والثالثة الى الحكومة الجمهورية الافرنسية لاجل تسليم نسخ صحيحة منها الى الدول الموقعة في معاهدة لوزان .

المادة الرابعة : ان جنسية سكان الاراضي المتروكة للعراق بموجب احكام المادة الاولى تعين بالمواد ٣٠ـ٣٦ من معاهدة لوزان ويوافق المتعاقدون الساميون على استمرار حق الخيار الوارد في المواد ٣١ و٣٢ و٣٤ من المعاهدة المذكورة مدة اثني عشر شهرا ابتداء من دخول هذه المعاهدة في حيز التنفيذ ومع ذلك تحتفظ تركيا بحرية العمل في الاعتراف بخيار من يختار الجنسية التركية من الاهالي المشار اليهم اعلاه .

المادة الخامسة : يقبل كل من المتعاقدين الساميين خط الحدود المعين في المادة الاولى خطا نهائيا للحدود مصونا من كل تعرض ويتعهد باجتناب كل محاولة لتبديله .

الفصل الثاني

حسن الجوار

المادة السادسة : يتعهد المتعاقدون الساميون تعهدا متبادلا بان يقاوموا بكل ما في استطاعتهم من الوسائل استعدادات شخص مسلح او اشخاص مسلحين يقصدون بها ارتكاب اعمال النهب والشقاوة (قطع الطرق) في المنطقة المجاورة للحدود وبان يمنعوهم من اجتياز الحدود .

المادة السابعة : عندما يبلغ السلطات ذوات الاختصاص المعينة في المادة الحادية عشرة ان هنالك استعدادات يقوم بها شخص مسلح او اشخاص مسلحون بقصد ارتكاب اعمال النهب والشقاوة في المنطقة المجاورة للحدود يجب ان تنذر تلك السلطات بعضها بعضا بدون تأخير .

دة الثامنة : تتبادل السلطات ذوات الاختصاص المذكورة في المادة ١١ إخبار جميع ما يحدث من أعمال النهب والشقاوة في اراضيها باسرع ما يمكن وعلى السلطات المحلية أن تسعى بكل ما لديها من الوسائل في منع مرتكبي تلك الاعمال من اجتياز الحدود .

دة التاسعة : اذا تمكن شخص مسلح او اشخاص مسلحون وجدوا ارتكبوا جناية او جنحة في منطقة الحدود المجاورة من الالتجاء الى منطقة الحدود الاخرى فعلى سلطات هذه المنطقة الاخيرة توقيف هؤلاء الاشخاص لمحاكمتهم وفقا لقانونهم وتسليمهم واسلحتهم تحت تصرف سلطات الطرف الآخر الذين هم من رعاياه .

ادة العاشرة : ان منطقة الحدود التي يمتد فيها هذا الملحق من المعاهدة هي كل الحدود الفاصلة ما بين تركيا والعراق . كذلك منطقة تمتد من جانبي الحدود الى مسافة ٧٥ كيلو مترا داخلا .

المادة الحادية عشرة : ان السلطات ذوات الاختصاص المكلفة بتطبيق هذا الملحق من المعاهدة هي : —

لتنظيم التعاون التام ومسؤولية القيام بالتدابير الواجب اتخاذها :

من الجانب التركي — آمر الحدود العسكري

ومن الجانب العراقي — متصرفا الموصل واربيل

ولتبادل المعلومات المحلية والتبليغات المستعجلة :

من الجانب التركي — السلطات المحلية بواسطة امر الولاية

ومن الجانب العراقي — قائمقاما زاخو والعمادية والزيبار وراوندوز

وللحكومتين التركية والعراقية لاسباب ادارية تعديل قائمة السلطات ذوات الاختصاص على ان يبين ذلك اما بواسطة لجنة الحدود الدائمة المنصوص عليها في المادة ١٣ او بالطريقة الدبلوماسية .

المادة الثانية عشرة : على السلطات التركية والسلطات العراقية ان تمنع من كل مخابرة ذات صفة رسمية او سياسية مع رؤساء العشائر او شيوخها او غيرهم من افرادها من رعايا الدولة الاخرى الموجودين فعلا في اراضيها وعليها ان لاتجيز في منطقة الحدود تشكيلات للدعاية ولا اجتماعات موجهة ضد اي الدولتين .

المادة الثالثة عشرة : تسهيلا لتنفيذ احكام هذا الفصل من هذه المعاهدة وبوجه عام حفظاً لصلات حسن الجوار على الحدود تؤلف لجنة حدود دائمة من عدد متساو من موظفين يعينون من وقت الى آخر لهذه الغاية من قبل الحكومتين التركية والعراقية وتجتمع هذه اللجنة على الاقل في كل ستة اشهر مرة واحدة او اكثر اذا اقتضت الحاجة، ومن واجب هذه اللجنة التي ستجتمع مناوبة في تركيا والعراق ان تبذل جهدها في تسوية كل المسائل المتعلقة بتنفيذ احكام هذا الفصل من المعاهدة تسوية ودية وكل مسائل الحدود الاخرى التي لا يمكن التوصل الى الاتفاق على حلها بين موظفي مناطق الحدود المختصين بها .

تجتمع اللجنة للمرة الاولى في زاخو خلال شهرين بعد دخول هذه المعاهدة في حيز التنفيذ .

الفصل الثالث

احكام عامة

المادة الرابعة عشرة : بقصد توسيع نطاق المصالح المشتركة بين البلادين تدفع الحكومة العراقية الى الحكومة التركية مدة ٢٥ سنة ابتداء من دخول هذه المعاهدة في حيز التنفيذ عشرة من المئة من كل عائداتها من :

(أ) شركة النفط التركية عملا بالمادة العاشرة من امتياز ١٤ آذار ١٩٢٥ .

(ب) الشركات او الاشخاص الذين قد يتناولون النفط عملا بأحكام المادة السادسة من الامتياز المتقدم ذكره .

(ج) الشركات الفرعية التي تؤلف عملا بأحكام المادة ٣٣ من الامتياز المتقدم ذكره .

المادة الخامسة عشرة : توافق حكومة تركيا وحكومة العراق على الدخول في المفاوضات باسرع ما يمكن لعقد معاهدة تسليم المجرمين وفقا للعادات المألوفة بين الدول المتحابة .

المادة السادسة عشرة : تتعهد حكومة العراق بعدم ازعاج او ايذاء الاشخاص الذين في اراضيها بسبب ارائهم ومسالكهم السياسية في مصلحة تركيا حتى تاريخ التوقيع في هذه المعاهدة وتمنحهم عفوا تاما شاملا .

تلغى جميع الاحكام الصادرة من هذا القبيل وتوقف جميع التعقيبات الجارية .

المادة السابعة عشرة : تدخل هذه المعاهدة في حيز التنفيذ عند تبادل وثائق الابرام .

يبقى الفصل الثاني من هذه المعاهدة معمولا به لمدة عشرة سنوات ابتداء من وضع هذه المعاهدة موضع التنفيذ .

لكل من المتعاقدين الحق بعد مرور سنتين على وضع هذه المعاهدة موضع التنفيذ في فسخ هذا الفصل في كل ما يختص به منه ولا يصبح الفسخ نافذا الا بعد مرور سنة على الاعلام بذلك .

المادة الثامنة عشرة: يجب ابرام هذه المعاهدة من قبل كل من المتعاقدين السامين وتبادل وثائق الابرام في انقره باسرع ما يمكن

يرسل نسخ من هذه المعاهدة الى كل من الدول الموقعة في معاهدة لوزان. وشهادة على ذلك وقع المفوضون المذكورون اعلاه في هذه المعاهدة وأثبتوا اختامهم فيها

وكتب في انقره في ٥ حزيران ١٩٢٦ من ثلاث نسخ

توقيع	توقيع	توقيع
(ت. رشدي)	(آر. سي. لندسي)	(نوري سعيد)

المواد ٣٠ و ٣١ و ٣٢ و ٣٣ و ٣٤ و ٣٥ و ٣٦

من معاهدة لوزان

التابعية

المادة ٣٠ : ان تبعة الترك الساكنين في البلاد التي انفصلت عن تركية يكونون بمقتضى احكام هذه المعاهدة من تبعة الدولة التي انتقلت اليها تلك البلاد وفق الشروط الموضوعة لذلك في القوانين المحلية .

المادة ٣١ : كل من تجاوز الثامنة عشر من العمر من الذين فقدوا التابعية التركية واكتسبوا تابعية جديدة بمقتضى المادة الثلاثين فانه يكون له الخيار في اختيار التابعية التركية لمدة سنتين اعتباراً من وضع هذه المعاهدة في موضع العمل .

المادة ٣٢ : ان الاشخاص المتجاوزين الثامنة عشر في العمر من الذين هم ساكنون في قسم من البلاد المنفصلة عن تركية وفقا لهذه المعاهدة والذين هم يمتازون في الجنسية عن اكثرية الاهالي الساكنين في البلاد المذكورة لهم ان يختاروا تابعية دولة من الدول التي تكون اكثرية اهاليها من جنسيتهم بشرط موافقة الدولة المذكورة على ذلك ويكون هذا الخيار لهم مدة سنتين اعتبارا من وضع هذه المعاهدة موضع العمل .

المادة ٣٣ : ان الاشخاص الذين استعملوا ما لهم من حق الخيار المنصوص عليه في المادتين الواحدة والثلاثين والثانية والثلاثين يتحتم عليهم بعد ذلك في مدة اثنى عشر شهرا ان ينقلوا محل اقامتهم الى بلاد الدولة التي اختاروا تابعيتها

غير ان هؤلاء يكونون احرارا في محافظة ما يملكون من اموالهم غير المنقولة الكائنة في بلاد الدولة التي كانوا مقيمين فيها قبل استعمالهم حق الخيار المذكور .

ان لهؤلاء الاشخاص ان ينقلوا معهم جميع ما لهم من الاموال المنقولة ولا يؤخذ منهم عند نقلها شيء من الرسوم لا عند اخراجها ولا عند ادخالها .

٣٤ : ان من كان قد تجاوز الثامنة عشر من عمره من تبعة الترك وهو في الاصل من اهل بلد من البلاد التي انفصلت عن تركية وكان عند وضع هذه المعاهدة موضع الاجراء متوطناً في احدى الممالك الاجنبية يكون مخيراً في اكتساب التابعية الرعية في البلاد التي هو في الاصل من اهلها لكنه في هذا الخيار يكون مقيداً بالقيد لاحترازي الذي يتكون مما يقع من الائتلافات التي تنعقد بين حكومات البلاد المنفصلة عن تركية وبين حكومات البلاد التي تقيم فيها ولا يشترط في خياره هذا لا ان تكون جنسيته موافقة لجنسية الاكثرية من اهالي البلاد التي يختارها و لا ان توافق على ذلك حكومة تلك البلاد ايضا . ان حق هذا الخيار يجب استعماله في خلال سنتين اعتبارا من تاريخ وضع هذه المعاهدة موضع العمل .

٣٥ : ان الدول المتعاقدة تتعهد بانها لا تمنع بوجه من الوجوه استعمال حق الخيار الذي يمنح اصحابه احراز تابعية اخرى ممكن لهم والذي جاء بيانه في هذه المعاهدة او في معاهدات الصلح المنعقدة مع المانيا واوستريا والبلغار او المجر او في المعاهدات المنعقدة بين الدول المتعاقدة المذكورة من غير تركية او بين احداها وبين روسية .

٣٦ : ان النساء ذوات الازواج تابعات لازواجهن والاولاد الذين هم دون الثامنة عشر تابعون لآبائهم في جميع الامور المتعلقة بتطبيق الاحكام الكائنة في هذا الفصل .

وصف خط بروكسل

من ملتقى دجلة والخابور متبعاً وسط مجرى الخابور الى ملتقاه مع الهيزل ثم يتبع وسط مجرى الهيزل الى نقطة واقعة على بعد ثلاثة كيلو مترات فوق ملتقى ذلك النهر بالجدول الجانبي الذي يمر من (سيرز). ومن هناك يسير الى خط مستقيم نحو الشرق الى القمة الشمالية لحوض الجدول الجانبي الذي يمر من (سيرز) ثم تتبع قمة هذا الحوض الشمالية الى جبل (بلاكيش) ومن هناك يسير على خط مستقيم الى منبع رافد (يجو) في (اوزاق). ومن هناك يتبع هذا الرافد الى ملتقاه في جنوب (رايزاق) مع نهر آت من نقطة ٦٨٣٤ في شرق جنوب شرقي (رايزاق). ثم يتبع خطاً مستقيماً الى التل الواقع الى شمال شمال شرقي نقطة ٦٨٣٤ ثم من وسط مجرى نهر صغير آت من الجهة الشرقية لهذا التل الى ملتقاه بالخابور. ومن هناك يسير مع الخابور نازلاً مسافة نحو كيلو متر ونصف الى ملتقاه بنهر قادم من منطقة (آروش) و (حراموس). وعلى طول هذا النهر (تاركاً الى الشمال النهر القادم من قاشورا) الى ملتقى الرافدين الكبيرين الآتيين الاول من (حراموس) والثاني من (آروش) ومن هذا الملتقى يسير على طول قمر الوادي الفاصل من جهة الشرق لنقطة ٦٥٧١ على خط تقسيم المياه الواقع بين الرافدين المذكورين. ثم يتبع خط تقسيم المياه الانف الذكر الى نقطة ٩٠٦٣ شرقي نقطة ٦٥٧١ ومن هناك يسير على قمة حوض الرافد الذي يمر من (حراموس) الى النقطة ملتقاه بالقمة التي على الجانب الجنوبي من نهر (ليزان). ومن هذه القمة الاخيرة يسير على القمة الواقعة الى شمال حوض رافد نهر الزاب الآتي من (اورا) ثم الى نقطة في غربي شمال غربي (دوسكية) وعلى بعد كيلو متر ونصف من ذلك المكان. ثم على خط مستقيم من تلك النقطة الى منبع رافد الزاب في شمال شرقي (دوسكية) والقريب منها ومن هناك يتبع مجرى هذا الرافد الى نهر الزاب. ثم يسير مع الزاب الى اسفل الى نقطة على بعد كيلو متر واحد في جنوب (بيشوكة). وعلى خط مستقيم نحو الشرق الى شمال قمة واقعة جنوب حوض النهر الذي يمر من جنوب (بيبو) وشمال (شال). ومن هناك على طول القمة الجنوبية لوادي رافد الزاب الذي يمر من (بهريمان) الى اقرب نقطة من منبع (انه ملرمك) في غرب جنوب غربي (شيلوك). ثم يتجه الى هذا المنبع

خط مستقيم . ومنه على طول الفرع الغربي لـ (انه مارهك) ابتداء من هذا المنبع الى
ناهبهر صغير آت من التل الواقع بين (قاره زبك) و (نرويك) . ثم على طول هذا
الصغير الى منبعه . ويتبع خطا مستقيما من هذا المنبع الى رافد الفرع الشرقي لـ (نهمارهك)
ى يصب في شمال (نرويك) . ثم على طول هذا الرافد الى منبعه . ومن هنا على خط
قيم الى خط تقسيم مياه (انه مارهك) و (زدبريشين) . ويسير على خط تقسيم المياه
كور الى اقرب نقطة من منبع رافد (زد ريشين) الذي يصب في ذلك النهر في شمال
بخ مومار) تماما ثم على خط مستقيم الى منبع ذلك النهر (ن الرافد المتقدم ذكره
ريشين الذي يسير نازلا الى مصب النهر في جنوب دوقيلا) . ثم على طول هذا النهر الى منبعه
لى خط مستقيم من منبع ذلك النهر الى خط تقسيم مياه (زد بريشين) ورافد
شمدينان صو) الذي يمر من شرق (حركي) تمام ومن هنالك على خط مستقيم الى اقرب
رل جانبي من هذا الرافد . وعلى طول الجدول الجانبي ثم على طول الرافد المذكورين الى
مدينان صو) . ومن ملتقى هذين الجدولين يسير على خط مستقيم الى القمة الجنوبية
ن (شمدينان صو) ويسير على طول هذه القمة الى نقطة ملتقاها بخط تقسيم
الواقع بين حوضي نهر (حاجى بك) ورافده الذي يمر من شرق (اوبا) تماما وبعد
يتبع خط تقسيم المياه المذكور ويسير رأسا الى نهر (حاجى بك) ثم يسير مع مجرى
اجى بك) مماسا لمجريات الى الحدود الايرانية

ياحضرة المفوض

اتشرف باعلامكم تسلمي كتابكم المؤرخ اليوم واحاطتي بما فيه وباشارتكم الى المادة الرابعة عشرة من المعاهدة الموقع عليها اليوم فيما بيننا وبما تفضلتم به من اعلامي انه اذا رغبت الحكومة التركية في خلال الاثني عشر شهراً التي تلي وضع هذه المعاهدة موضع التنفيذ في تحويل حصتها من العائدات التي نصت عليها المادة المذكورة آنفا الى مبلغ معين تمارس الحكومة العراقية برغبتها والحكومة العراقية تدفع الى الحكومة التركية في خلال ثلاثين يوما من تلقيها ذلك الاعلان مبلغ خمسمائة الف ليرة استرلينية بمثابة تصفية تامة نهائية لمقتضى هذه المادة .

ومن الجهة الاخرى فقد تم الاتفاق على ان الحكومة التركية تتعهد بان لا تتخلى عن منافعها من العائدات المذكورة من دون اعطائها الحكومة العراقية مقدما فرصة لاحرازها هذه المنافع لنفسها بقيمة لا تزيد على ما يكون فريق ثالث مستعدا لتأديتها ثمنا لتلك المنافع .

وقد تم الاتفاق على ان تعتبر كتبنا هذه التي تبادلناها جزءاً متمما للمعاهدة الموقع عليها اليوم .

وتفضلوا ياحضرة المفوض بقبول احترامي الجزيل

توقيع

(ت . رشدي)

الى حضرة المفوض الزعيم نوري سعيد
مفوض صاحب الجلالة ملك العراق

دەقی بڕیاری (٦٨٨)ی ئەنجوومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتی کە لە ٤ی نیسانی ١٩٩١ دەرچووە

بەڵگەنامە

دەقی بڕیاری ئەنجوومەنی ئاسایش ژمارە ٦٨٨ کە لە ٥ی نیسان (ئیپریل)ی ١٩٩١ دەرچووە.

ئەنجوومەنی ئاسایش کە ئەرکەکان و بەرپرسییەکانی خۆی ڕەچاو دەکات، بەپێی پەیمانی نەتەوە یەکگرتووەکان سەبارەت بە پاراستنی ئاشتی و ئاسایشی نێودەوڵەتییەوە، کە ئاماژە بە بڕگەی ٧ی ماددەی ٢ی پەیمانی نەتەوە یەکگرتووەکان دەکات و زۆر نیگەرانە لەئاستی ئەو سەرکوتییەی تووشی خەڵکی مەدەنی عێراق دەبێ، لەچەند بەشێکی زۆری عێراقدا کە بەو دواییە ناوچە کوردنشینەکانی گرتەوە، بووە هۆی دەربەرپێنی پەنابەران بەشێوەیەکی فراوان لەرێگەی سنوورەوە کەوا هەڕەشە لەئاشتی و ئاسایشی نێودەوڵەتی لەناوچەکە دەکات، کە هەست بەنارەحەتییەکی هێجگار زۆری لەو ئازارە بەردەوامەی کە مرۆڤ لەوێدا دووچاری دەبن دەکات، کە لەو سەرکوتکردنە دابەو، کە ئاگاداری ئەو دوو نامەیە کە هەردوو نوێنەری هەمیشەیی تورکیاو فەرەنسا لەنەتەوە یەکگرتووەکاندا ناردوویانە بەمێژووی (٢و٤)ی نیسان/ ١٩٩١ یەک لەدوای یەک (S, ٢٢٤٣٥ ـS, ٢٢٤٤٢)و کە دیسانەوە ئاگاداری ئەو دوو نامەیە کە نوێنەری هەمیشەیی کۆماری ئێران لەنەتەوە یەکگرتووەکاندا بەمێژووی ٣و ٤ی نیسانی/ ئیپریلی ١٩٩١ یەک لەدوای یەک بەمێژووی (S, ٢٢٤٣٦ ـS, ٢٢٤٤٧) ناردوویەتی، کە پابەند بوونی هەموو دەوڵەتانی ئەندام بەرامبەر سەروەری پاسای عێراق و هەموو دەوڵەتانی ناوچەکەو، سەلامەتی هەرێمایەتی و سەربەخۆیی سیاسییان دووپات دەکاتەوە.

کە راپۆرتی ئەمینداری گشتی بەمێژووی ٢٠ی ئادار/ مارسی ١٩٩١ (S, ٢٢٤٣٦) لەبەر چاو دەگرێ.

١. ئەو سەرکوتکردنەی دانیشتوانی مەدەنی عێراقی کە لەزۆر شوێندا لەعێراق و کە بەو دواییە ناوچە کوردنشینەکانی گرتەوەو ئەنجامەکانی هەڕەشە لە ئاشتی و ئاسایشی نێودەوڵەتی لەناوچەکەدا دەکەن، مەحکوم دەکات.

٢. داوا دەکات کە عێراق هەر دەستبەجێ، وەک بەشدارێکردنی لەنەهێشتنی ئەو مەترسییەی کە هەڕەشە لەئاشتی و ئاسایشی ناوچەکە دەکات نەهێڵێ، ئەم سەرکوتکردنە بوەستێنێ و، هیوادارە، لەخودی رەوتەکەدا، دایەلۆگەکی کراوە بۆ رێزلێنانی مافی مرۆڤ و مافی سیاسی هەموو هاووڵاتیانی عێراق بەرەخسێنێ.

٣. سوورە لەسەر ئەوەی کە عێراق دەستبەجێ رێگە بەگەیشتنی رێکخراوی نێودەوڵەتی مرۆڤایەتی بدات. بۆ هەموو ئەوانەی پێویستیان بە یارمەتی هەیە لەهەموو لایەکی عێراقداو، هەموو ئاسانکاریی پێویست بۆ پرۆسەکانی دابینبکات.

٤- داوا لەئەمینداری گشتی دەکات کە لەتەقەلا مرۆییەکانی لە عێراقدا بەردەوام بێ‌و ئەگەر مەسەلەکە پێویستی کرد، لەسەر ئەوەی شاندێکی دی بۆ ناوچەکە بنێرێ راپۆرتێک دەربارەی ئەحامەتی دانیشتوانی مەدەنی عێراق پێشکەش بکات بەتایبەتی دانیشتووانی کورد، ئەوانەی دووچاری هەموو شێوەکانی سەرکوتکردن بوون کە دەسەلاتدارانی عێراق رەفتاری دەکەن.

٥- هەروەها داوا لەئەمینداری گشتی دەکات کە هەموو ئەو دەرامەتەی لەژێر دەسەلاتیدایە بەکاریان بێنێ، بەو دەرامەتانەی نەتەوە یەکگرتووەکانیشەوە کە پەیوەندییان بەراپەڕاندنی بەپەلە هەیە بۆ وەدەنگەوە هاتنی پێویستیە زەرورییەکانی پەنابەران‌و دانیشتوانی دەربەدەری عێراق.

٦- داوا لەهەموو دەوڵەتانی ئەندام‌و هەموو ڕێکخراوە مرۆییەکان دەکات، کە بەشداری لەم تەقەلادانەی فریاکەوتنی مرۆیی بکەن.

٧- داوا لەعێراق دەکات کە هاوکاری لەگەڵ ئەمینداری گشتی بکات لەپێناو جێبەجێکردنی ئەم ئامانجانەدا.

٨- بڕیار دەدرێ کە ئەم مەسەلەیە بەبەرچاو بمێنێتەوە.

3 April 1991

ORIGINAL: ENGLISH

LETTER DATED 2 APRIL 1991 FROM THE PERMANENT REPRESENTATIVE OF TURKEY TO THE UNITED NATIONS ADDRESSED TO THE PRESIDENT OF THE SECURITY COUNCIL

Upon instructions from my Government, I have the honour to inform you that owing to the action taken by the Iraqi army against the local population in Northern Iraq, approximately 220,000 Iraqi citizens, many of them women and children, are currently massed along the Turkish border.

It is apparent that the Iraqi Government forces are deliberately pressing these people towards the Turkish border in order to drive them out of their country. These actions violate all norms of behaviour towards civilian populations and constitute an excessive use of force and a threat to the region's peace and security. In the course of the Iraqi operations, which are being carried out with the support of helicopters and artillery, many mortar shells have actually landed on Turkish territory.

Turkey is taking appropriate action to bring urgent humanitarian assistance to the affected Iraqi civilians. It is expected that the heavy burden of caring these victims of repression will be shared by international organizations as well as by countries in a position to assist.

I request that a meeting of the Security Council be convened immediately this alarming situation and to adopt the necessary measures to put an end to this inhuman repression being carried out on a massived scale.

(Signed) Mustafa AKSIN Ambassador permanent Representative.

LETTER FROM REPRESENTATIVE OF TURKEY TO THE UN SECURITY COUNCIL

UNITED NATIONS

Security Council Distr. GENERAL

S/22435

پاشكۆى ژمارە چوار

النص الكامل للاتفاق الذي تم التوصل إليه في ٣١ أكتوبر ١٩٩٦
بين حزبَي مسعود البرزاني (الحزب الديموقراطي) وجلال الطالباني (الاتحاد الوطني)
وممثلين عن التركمان في شمال العراق
إضافة إلى ممثلين عن الحكومات الأمريكية والتركية والبريطانية

اجتمع ممثلون عن تركيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مع وفود تمثل الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني والجبهة التركمانية في ٣٠ ـــ ٣١ تشرين الأول (أكتوبر) ١٩٩٦ في أنقرة، واتفق جميع المشاركين على أن الأهداف الأساسية لمحادثاتهم كانت:

أ. التمسك بوقف النار وتعزيزه بين الحزب الديموقراطي والاتحاد الوطني باتجاه جعله دائماً.

ب. إعادة تحقيق السلام والاستقرار في شمال العراق من خلال البدء بعملية مصالحة سياسية.

واتفق على أن تكون المبادئ الآتية مرشداً لأعمال الطرفين (الكرديين):

(١) لا ينبغي لأي شيء في هذا الاجتماع أو الاتفاقات الناجمة عنه أن تضر وحدة العراق وسلامة أراضيه، أو حرمة حدوده.

(٢) مستقبل العراق ينبغي أن يقرر بالإرادة الحرة والمشتركة لكل شعبه، بما يتماشى مع الحوار المفتوح لضمان حقوق الإنسان والحقوق السياسية لجميع المواطنين العراقيين وفق قرار مجلس الأمن الرقم ٦٨٨، الذي أكد مجدداً التزام كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة سيادة العراق ووحدة أراضيه واستقلاله السياسي.

(٣) المصالح الأمنية المشروعة لتركيا وبلدان مجاورة أخرى، بما فيها سلامة الحدود الدولية وأمنها، ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار.

(٤) يتفق الطرفان (الكرديان) على أنهما لن يطلبا تدخل أي قوى أخرى يمكن أن تفاقم نزاعهما أو تصعد التوترات. وينبغي لأي قوة كهذه موجودة في المحافظات الشمالية أن ترحل.

وقف النار

(٥) مواقع قوات الحزب الديموقراطي والاتحاد الوطني
ابتداءً من منتصف ليل ٢٣ تشرين الأول (أكتوبر) ستحدد على الأرض من قبل ممثلين عن "قوة مراقبة السلام" وأعضاء ارتباط الحزبين بأسرع ما يمكن وسيقدم تقرير عن خط النار لـ "المجموعة المشرفة على مراقبة السلام".

(٦) سيبقى الطرفان في مواقع دفاعية ولن يباشر كل منهما أعمالاً عدائية ضد الآخر.

(٧) سيتم تشكيل قوة لمراقبة السلام محايدة ونشرها لمراقبة التمسك بالتزامات وقف النار. وستؤدي وحدات "قوة المراقبة" مهماتها من مواقع متفق عليها على امتداد خط وقف النار. وستتشكل على أساس فرق محلية وترفع تقاريرها إلى مقر إقليمي يكون مركزه في أربيل. وسيتم تشكيل قوة بحجم مناسب من تركمان، وأطراف كردية وآشورية أخرى محايدة من شمال العراق وفق ما يمكن الاتفاق عليه من قبل جميع المشاركين، للقيام بهذه المهمة بأسرع ما يمكن.

(٨) سيتعاون الطرفان في شكل كامل مع "قوة مراقبة السلام" ويسهلان عملها ويعينان أعضاء مناسبين لتنسيق الصلة مع وحدات "قوة مراقبة السلام" وفرقها المحلية ومقرها لدعم جهودها في مراقبة وقف النار وحل النزاعات أو إجراء تحقيقات.

(٩) تشكل بموجب هذه الوثيقة "المجموعة المشرفة على مراقبة السلام" للإشراف على عمل "قوة مراقبة السلام" ولتسلم شكاوى الطرفين والتحقيق فيها. وستتولى "المجموعة المشرفة على مراقبة السلام" أيضاً دمج معلومات أخرى متوافرة، مثل ما يتوافر لدى الشرطة الدولية التابعة للأمم المتحدة، في تحقيقاتها.

(١٠) يكون مقر "المجموعة المشرفة على مراقبة السلام" في أنقرة وتتألف من ممثلين عن تركيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والحزب الديموقراطي والاتحاد الوطني و"قوة مراقبة السلام". وستجتمع "المجموعة" خلال الأسبوع الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) ١٩٩٦ لتحديد أساليب أعمالها الإجرائية الداخلية.

(١١) يمكن أن تقدم شكوى من قبل أي عضو في "المجموعة المشرفة على المراقبة".

(١٢) سيوقف الطرفان الهجمات الإعلامية المتبادلة.

(١٣) سيطلقان جميع الأسرى والمعتقلين، ويسلمان رفات الذين قتلوا خلال المعارك.

(١٤) يوافق الطرفان على أن الخدمات المدنية، بما فيها النقل أو توفير الماء والكهرباء والوقود والإمدادات الطبية والغذاء، لن تعرقل لأسباب سياسية. وسيتعاونان في إعادة المرافق المدنية، بما فيها الماء والطرف الصحي والكهربائي، في كل أنحاء شمال العراق. وسيطلب من الوكالات التابعة للأمم المتحدة أن تساعد، في إطار المهمات المخولة إليها، في مراقبة تنفيذ هذه الفقرة.

(١٥)
يجدد الطرفان تأكيد التزامهما ضمان سلامة موظفي مساعدات الإغاثة الإنسا

وعائلاتهم وأمنهم.

(١٦) يؤكد الطرفان مجدداً أن اللاجئين والمشردين العراقيين يمكن أن يحتلوا في شكل متكافئ على الإغاثة الإنسانية، بصرف النظر عن الانتماء أو الأصل الاثني. كما يتفقان على أنه ينبغي طلب المساعدة من المفوضية العليا للاجئين لإعادة اللاجئين إلى ديارهم طوعاً.

(١٧) تأخذ تركيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة على عاتقها تقديم التسهيلات والمساعدة المناسبة في هذا المسعى.

المصالحة السياسية

(١٨) يوافق الطرفان مبدئياً ويلتزمان إجراء مزيد من المحادثات في شأن "إدارة محلية مؤقتة" في شمال العراق بمشاركة كل الأطراف والجماعات الاثنية، بما فيها التركمان والآشوريون، على أساس عادل.

(١٩) ستجبى عائدات الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى في شكل شفاف وتستخدم للمصلحة المشتركة لجميع سكان المنطقة عبر تقاسم مناسب للعائدات.

(٢٠) ستنظم انتخابات جديدة في وقت مناسب، وسيقدم المشاركون في هذا الاجتماع المساعدة في تهيئة الأرضية لانتخابات حرة وعادلة.

الاهتمامات الأمنية المشروعة لتركيا

(٢١) يوافق الطرفان على أن يعملا لمنع العناصر الإرهابية، خصوصاً حزب العمال الكردستاني، من أن يكون لها وجود أو أنشطة في شمال العراق.

(٢٢) يوافق المشاركون على العمل مع المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة ودعمها من أجل الإعادة الطوعية العاجلة للمواطنين الأتراك في معسكر تروش، الذي يدرك المشاركون أنه سيغلق.

هذه المبادئ ستكون دليلاً مرشداً لعمل المشاركين في تعزيز وقف النار، وجعله دائماً والبدء بعملية المصالحة. ويوافق المشاركون على الاجتماع مجدداً في أنقرة في ١٥ تشرين الثاني (نوفمبر) ١٩٩٦ لمراجعة التقدم على صعيد تنفيذ هذه المبادئ ودفعها إلى الأمام.

پاشکۆی ژمارە (٥)

دەقی تەواوی ڕێککەوتننامەی واشنتۆن

تەئکید کردنەوە لەسەر دەسکەوتەکانی پێشوو

ئێمە لەجیاتی پارتی دیموکراتی کوردستان (پدک)و یەکێتی نیشتمانیی کوردستان (ی.ن.ک) سوپاسی خاتوو ئۆلبرایتی وەزیرو حکومەتی ویلایەتە یەکگرتووەکان دەکەین، کە ئەنجامدانی زنجیرەیەک کۆبوونەوەی دۆستانەو بنیاتنەریان لەچەند ڕۆژی ڕابردوودا، لێرە لەواشنتۆن، ئاسانکرد. ستایشی هەوڵەکانیان دەکەین لەیارمەتیدانمان بۆ ئەوەی سەرلەنوێ پێکەوە کۆمان بکەنەوە بۆ یارمەتیدانمان لەدروستکردنی چوارچێوەیەک بۆ هاریکاری نێوانمان لەئایندەدا. کۆبوونەوەکان هەنگاوێکی سەرەکی بوون بۆ پێشەوە بەرەو ئاشتبوونەوەیەکی گشتیو هەمیشەیی، کە هیوای نوێ بەکورد، تورکمان، ئاشووریو کلدانییەکانی هەرێمی کوردستانی عێراقی دەبەخشێت.

هەروەها هەردوو حزب پێشوازی دەکەن لەپابەندبوونی بەردەوامی حکومەتەکانی تورکیاو بەریتانیا بەپرۆسەی ئاشتیو ئاشتبوونەوەوە. ئێمە دەخوازین دان بنێین بەڕۆڵی ڕاوێژکردنەکانماندا، کە بەجیا لەگەڵ لەندەن و ئەنقەرە کردمان، لەسەرکەوتنی ئەو وتووێژانە، کە هیچ ئەلتەرناتیفێکیشیان نەبوو.

لەواشنتۆن ئێمە شێوازەکانی پەرەپێدانی ئیداری ئیقلیمی هەرسێ پارێزگاکەی باکوور و چارەسەرکردنی ناکۆکییە سیاسییە درێژخایەنەکانمان لەچوارچێوەی ڕێککەوتنەکانی ٣١ی ئۆکتۆبەری ١٩٩٦ی ئەنقەرە، تاوتوێکرد، ئێمە گەیشتینە چەند بڕیارێکی گرنگ بۆ ڕێککەوتن سەبارەت بەچۆنیەتی جێبەجێکردنی ئەو ڕێککەوتنانە.

ئێمە یەکێتیو یەکگرتوویی خاکی عێراق تەئکید دەکەینەوە. هەرسێ پارێزگای باکوور دەوڵەمەندترو سلێمانی بەشێکن لەدەوڵەتی عێراق. پدک و ی.ن.ک هەردووکیان بەشێوەیەک کە هیچ گومانی تێدا نییە ئەو سنوورە نێودەوڵەتییەی عێراق قبوڵ دەکەن، کە دانی پیانا نراوە. هەردوو حزب پابەندن بەقەدەغەکردنی پێشێلکردنی ئەو سنوورانە لەلایەن تیرۆریستەکانەوە یان ئەوانی تر.

هەردوو حزب بەویەری توانایانەوە هەوڵدەدەن بۆ دروستکردنی عێراقێکی یەکگرتووی فرە حزبی دیموکراتە کە مافە سیاسی ئینسانییەکانی گەلی کورد لەعێراق و هەموو عێراقییەک مسۆگەر بکاتە لەسەر بنچینەیەکی سیاسی کە لەلایەن هەموو ڕۆڵەکانی عێراقەوە بڕیار دەدرێت. هەردوو حزب بەبڕوایەوە لەوە دەڕوانن عێراق لەسەر بنچینەیەکی فیدراڵی بنیاتبنرێتەوە، کە یەکێتی گەلو یەکگرتوویی خاکی دەپارێزرێت. ئێمە تێدەگەین ئەمریکا ڕێز لەو جۆرە ئاواتانەی هەموو گەلی عێراق دەگرێت. هەردوو حزب ئیدانەی شەڕی ناوخۆ دەکەن بەڵێن دەدەن خۆبپارێزن لە پەنابردنەبەر توندو تیژی بۆ چارەسەر کردنی ناکۆکییەکان و داواکردنی دەستتێوەردانی دەرەکی لەدژی یەکتری. ئێمە بەویەری تواناوە هەوڵدەدەین ئەوانە بدەین بەدادگا کە ئاشتی پێشێل دەکەن، جاسدر بەهەرج گرووپێکی سیاسی بن و فاکتەرە سیاسییەکانیان هەرچییەک بێت.

وەزعی هەولێر ، دهۆك و سلێمانی

ئەنجوومەنە کاتییەکەو لیژنەی باڵای تەنسیق مەسەلەی ئاساییکردنەوەی هەولێر، دهۆك و سلێمانیو شارەکانی دیکە چارەسەر دەکەن، لیژنەی باڵای تەنسیق دەتوانێت داوای ناوبژیوانی نێودەوڵەتی بکات سەبارەت بەم کێشەیە ئەگەر بەگونجاوی زانی بەو شێوەی لەبەرژەوەندی کێشەکەدایە. دەبێت وەزعی ئەم شارانە تا ئاستێکی ئەوتۆ ئاسایی بکرێتەوە، کە بتوانرێت هەڵبژاردنی ئازادو عادیلانە ئەنجامبدرێت.

هەڵبژاردن

ئەنجومەنە کاتییەکەو لیژنەی باڵای تەنسیق بەرپرسیار دەبن لەرێکخستنی هەڵبژاردنی ئازادو عادیلانە بۆ پێکهێنانی ئەنجومەنی ئیقلیمی نوێ تا لەماوەی شەش مانگدا لەپێکهێنانی ئەنجوومەنە کاتییەکە دەسەڵات وەربگرێت.

پێکهاتەی ئەنجوومەنە ئیقلیمییە نوێیەکە لەسەر بنچینەی باشترین داتای ئاماری بەردەست دەبێت، سەبارەت بەدانیشتوانی هەرسێ پارێزگاکەی باکورو دابەشبوونی گروپە ئەتنیکیو دینییەکان، کورسی بۆ کۆمەڵگەی کورد. تورکمان، ئاسوریو کلدانی جیا دەکرێتەوە.

ئەگەر کرا ئەنجومەنە کاتییەکەو لیژنەی باڵای تەنسیق بەهاریکاری لەگەڵ کۆمەڵی نێودەوڵەتیدا سەرژمێریکی ناوچەکە دەکەن بۆ ئەوەی تۆمارێك بۆ دەنگدان پێکبهێننو ساغبکەنەوە، ئەگەر لەکاتی گونجاودا یارمەتی نێودەوڵەتی لەئارادا نەبوو، ئەنجومەنە کاتییەکەو لیژنەی باڵا تەنسیق بۆ خۆیان پێکەوە سەرژمێرییەك دەکەن یان پشت دەبەستن بەو داتایەی ئێستا لەبەردەستدایە، یان پشت دەبەستن بەباشترین خەمڵاندن بەراوێز لەگەڵ پسپۆرانی دەرەوە.

هەروەها ئەنجومەنە کاتییەکەو لیژنەی باڵای تەنسیق چاودێرانی نێودەوڵەتی بانگهێشت دەکەن بۆ ئەوەی هەم سەرپەرشتی هەڵبژاردنەکە بکەنو هەم چاودێرانی ناوخۆیی رابهێنن.

وەزعی هەرێمی کوردستانی عێراق

بڕیاری ٦٨٨ی ئەنجومەنی ئاسایشی سەر بەنەتەوە یەکگرتووەکان بایەخیداوە بەسەرکوتکردنی توندی گەلی عێراق، بەتایبەتی گەلی کورد لەعێراق، لەساڵی ١٩٩١ەوە ساڵی دەرچوونی بڕیارەکە ئەگەرەکانی سەرکوتکردن کەم بۆتەوە.

شایانی ئامازە بۆکردنە، کە ساڵی رابردوو بڕیاردەری تایبەتی UN لەسەر عێراق راپۆرتێکی پێشکەش کردووەو تیایدا ئامازەی بۆ ئەوە کردووە، کە بەڵگەی بەهێز هەیە لەسەر سەدان حاڵەتی لەسێدارەدانی بەکۆمەڵ لەزیندانەکانی عێراقو بەردەوامی رژێمی عێراق لەسەر سیاسەتی دەرکردنی کوردو تورکمان لەکەرکوكو شارەکانی تر، ئەم سیاسەتە دەگاتە ئاستی پاکتاوکردنی ئەتنیکی کوردو تورکمانەکانی عێراق، لەگەڵ دەست بەسەراگرتنی زەویو زارەکانیانو سامانیان لەلایەن حکومەتی عێراقەوە بۆ ئەوەی بەسەر ئەوانەدا دابەشبکرێن کە بەئەسڵ عەرەبن، زۆر لەواڵدە نوێیەکان لەژێر هەرەشەی حکومەتدا بەشداری ئەم پلانە دەکەن.

هەردوو حزب کۆکن لەسەر ئەوەی کە پێویستە عێراق پابەندبێت بەهەموو بڕیارە پەیوەندیدارەکان و بڕیارەکانی ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەیەکگرتووەکانی، بەو بڕگانەی تایبەتن بەمافی مرۆڤەوە، کە لەبڕیاری ٦٨٨دا هاتوون.

بۆ پارمەتیدانی مسۆگەرکردنی کەشوهەوایەکی ئارام بۆ ئاشتبوونەوە، ئێمە رێوشوێنەکانمان بۆ رێزگرتن لەپرۆسەی ئاگر بەست، ئاسانکردنی هاتوچۆی ئازادی هاوولاتیان خۆ لەهێندوانی نێگەتیڤانەی راگەیاندن دەپارێزن.

قۆناغی ئینتیقالی

ئێمە رێککەوتووین لەسەر بەهێز کردنی لیژنەی باڵای تەنسیق و مسۆگەرکردنی پێداویستیە مرۆییەکانی گەل هەرێمی کوردستانی عێراق ومافە سیاسی و ئینسانییەکانیان بڕیارەکانی لیژنەی باڵای تەنسیق بەتێکڕایی دەنگی ئەندامەکانی دەبێت.

لیژنەی باڵای تەنسیق کەش و هەوای ئاشتبوونەوەی هەردوو حزب دەرەخسێنێت، ئاساییکردنەوەی وەزعی هەولێر، دهۆک و سلێمانی و پێکهێنانەوەی ئیدارەیەکی یەکگرتوو ئەنجوومەنێکی یەکگرتوو لەسەر بنچینەی ئەنجامەکانی هەڵبژاردنەکانی ساڵی ١٩٩٢. هەروەها هەموو داهاتەکانیش دەگێڕێتەوە بۆ ژێر دەسەڵاتی ئیدارەی ئیقلیمی و هەڵبژاردنی نوێی ئیقلیمی رێکدەخات.

لیژنەی باڵای تەنسیق هەماهەنگی و هاریکاری نێوان ئەو وەزارەتانە بەهێزتر دەکات، کەخزمەتگوزاریی گشتی ناوخۆیی پێشکەش دەکەن و خزمەتی دابینکردنی پێداویستییەکانی گەل دەکەن لەسەرتاسەری هەرێمی کوردستانی عێراقدا. هەردوو حزب ئەوە مسۆگەر دەکەن. کە ئەو وەزارەتانە داهاتی پێویست بۆ ئەنجامدانی کارەکانیان وەردەگرن. پارتی دیموکراتی کوردستان دانەوەدا دەنێت کە جیاوازی داهاتەکان وا دەخوازێت کە بەرێکوپێکی بڕی پارەی پێویست بۆ ئەنجامدانی خزمەتگوزارییە مرۆییەکان لەناوچەی ئێستای پ.د.ک دوە بگەیەنرێتە ناوچەی ئێستای ی.ن.ك.

لیژنەی باڵای تەنسیق دەستدەکات بە پرۆسەیەك بۆ پارمەتیدانی گێڕانەوەی هەموو ئەوانەی لەهەرسێ پارێزگاکەی باکوردا ناچاربوون لەئەنجامی ناکۆکی پێشووی نێوان دوو حزبەکە ماڵەکانیان جێ بهێڵن و ماڵ و موڵکیان دەست بکەوێتەوە، یان قەرەبووی زیانەکانیان بۆ بکرێتەوە.

لیژنەی باڵای تەنسیق ئەوە مسۆگەر دەکات، کە هەردوو حزب هاریکاری دەکەن بۆ رێگرتن لە پێشێلکردنی سنوورەکانی تورکیاو ئێران، هەر هەمان لیژنە رێوشوێنی مەعقول پاراستن دیاری دەکات بۆ کۆنترۆلکردنی هاتووچۆی خەڵك بەو سنووردا و رێ لەجموجۆڵی تیرۆریستەکان دەگرێ. هەردوو حزب بەهاوکاری لەگەڵ لیژنەی باڵای تەنسیقدا هیچ پەناگەیەك نادەن بەپارتی کرێکارانی کوردستان پ.ك.ك لەسەرتاسەری هەرێمی کوردستانی عێراقدا، نەبوونی هیچ بنکەیەکی پ.ك.ك لەناوچەکەدا مسۆگەر دەکەن، رێگە دەگرن لەوەی پ.ك.ك ئاشتی تێکبدات و ئەگەرەی بخاتە بەر یان سنووری تورکیا پێشێل بکات.

لیژنەی باڵای تەنسیق بەربەری توانایەوە هەوڵدەدات لەسێ مانگی داهاتوودا حکومەتێکی ئیقلیمی هاوبەشی کاتی پێکبهێنێت تا ئەنجومەنی هەرێم پەسەندی بکات.

ئیدارەی یەکگرتوو

لەماوەی سێ مانگ لەپێکهێنانەوەی ئەنجوومەنەکە لەتەلارەکەی لەهەولێر کۆدەبێتەوە لەگەڵ ئەوەی کۆبوونەوەکانی دولتری لەوێ یان لەسلێمانی یان دهۆک دەبێت. ئەندامانی ئەو ئەنجوومەنە کاتییە ئەو شەخسانە دەبن کە لەساڵی ١٩٩٢دا بۆ پەرلەمان هەڵبژێردران.

یەکەم کۆبوونەوەی ئەنجومەنەکە لەماوەی سێ مانگدا دەبێت. دوای ئەوەی ئەنجوومەنەکە پێکهێنرا، دەبێت دەسەڵات بدات بەهەموو بڕیارە بەدوایەکدا هاتووەکانی لیژنەی باڵای تەنسیق یان حکومەتی کاتی هەرێم.

لەوانەیە ئەنجوومەنە کاتییەکە ئەرکی زیاتر بخاتە ئەستۆی لیژنەی باڵا تەنسیق لەپاڵ ئەو ئەرکانەی رایان دەبەرێنێت بەیەکخستنی پەیوەندییەکانیشەوە لەگەڵ کۆمەڵی دەولیدا.

بۆ مسۆگەر کردنی سەلامەتی هەڵبژاردنی هەرێم و بۆ پلەرمەتیدانی ئاسایی‌کردنەوەی وەزعی هەولێر، دهۆک و سلێمانی لیژنەی باڵای تەنسیق و ئەنجوومەن دەتوانن هێزێکی ئاسایشی هاوبەشی ی.ن.ک پ.د.ک تورکمان، ئاشووری پێکبهێنێت. حکومەتی نوێی ئیقلیمی دەتوانێت رێوشوێنی زیاتر بگرێتە بەر بۆ رێکخستنی ستراکچەری فەرماندەیی پێشمەرگە (میلیشیا).

پاش هەڵبژاردنە هەرێمییەکە، کەلەخوارەوە شیکراوەتەوە، ئەنجوومەنێکی نوێی ئیقلیمی جێی ئەنجوومەنە کاتییەکە دەگرێتەوە، ئەم ئەنجوومەنە ئیقلیمییە لەسەر بنچینەی رێژەی دەنگی هەر حزبێک لەئەنجومەنەکەدا حکومەتێکی ئیقلیمی نوێ پێکدەهێنێت.

پاش پێکهێنانی حکومەتە ئیقلیمییەکە، لیژنەی باڵای تەنسیق بەشێوەیەکی ئۆتۆماتیکی هەڵدەوەشێتەوە، ماوەی ئەنجومەنە ئیقلیمییەکەو حکومەتە ئیقلیمییەکە سێ ساڵ دەبێت.

هاوبەشی لەداهاتدا

تا ئەو کاتەی حکومەتە ئیقلیمییە کاتییەکە پێکدەهێنرێتە بڕی پارەی پێویست بۆ ئەو وەزارەتانەی خزمەتگوزاریی گشتی پێشکەش دەکەن بەشێوەیەکی رێکوپێک لەناوچەی ئێستای پ.د.کەوە دەگوێزرێتەوە بۆ ناوچەی ئێستای ی.ن.ک لەبەر جیاوازی لەداهاتی هەر ناوچەیەکدا، لیژنەی باڵای تەنسیق بەراوێز لەگەڵ وەزارەتەکانی ئێستای باج و دارایی بەرپرسیار دەبێت لەتەرخانکردنی داهاتەکان لەسەرتاپای هەرێمەکەدا.

کاتێک حکومەتی هاوبەشی کاتی پێکهێنرا، دەبێتە بەرپرسیار لەکۆکردنەوەو دابەشکردنی هەموو داهاتەکان.

پاش هەڵبژاردنی ئەنجوومەنێکی ئیقلیمی نوێ، وەزارەتێکی داهات و باج بەرپرسیارێتی ئەوەو گشتگیری دەبێت بۆ کۆکردنەوەی هەموو داهاتەکان بەباج و گومرگیشەوە، ئەو بڕە پارەی کۆ دەکرێتەوە لەژێر دەسەڵاتی حکومەتی ئیقلیمیدا دەبێت تا بەوپێیەی لەلایەن ئەنجومەنە ئیقلیمییەکەوە دەسەڵاتی پێدراوە بەکاری بهێنێت.

- لەبەر رۆشنایی ئەم هەرەشە بەردەوامەدا، ئێمە قەرزداری سوپاسکردنی کۆمەڵی نێودەوڵەتین بۆ کۆمەککردنمان لەبەرامبەر پێداویستییە مرۆییەکانمان و رێگەنەدان بە دووبارە بوونەوەی رووداوە تراژیدییەکانی ساڵی ١٩٩١ و شاڵاوە ترسناکەکانی ئەنفالی ساڵانی ١٩٨٧ و ١٩٨٨.

پرۆگرامی تایبەتی نەتەوە یەککرتووەکان نەوت بەرامبەر خۆراک بۆ هەرێمی کوردستانی عێراق باری گرانی هەلومەرجی مرۆیی گەلەکەی سووککردووە. ئێمە پێشوازی دەکەین لەپشتیوانی کۆمەڵی نێودەوڵەتی بۆ بەردەوامی ئەم پرۆگرامە، لەگەڵ دیاریکرنی بەشی تایبەتی هەرێمی کوردستانی عێراق و هیواداریین کەلەئایندەی نزیکدا بتوانرێ نووسینگەیەکی پەیوەندی بۆ هەرێمەکە لەپارەکای ECOSOC بکرێتەوە بۆ ئەوەی باشتر تەنسیقی گەیاندنی کۆمەکەکە بکرێت. هەروەها ئێمە هیواداریین کە ئەگەر لەحالەتێکدا ئەهاتی پرۆگرامی نەوت بەرامبەر خۆراک راگیرا بەهۆی ئەو رێو شوێنانەی حکومەتی عێراق دەیانگرێتە بەر. ئەوا UN پێداویستییە ئابوورییە بەردەوامەکانی کوردستانی عێراق دابینبکاتو میحنەتی گەلی ئەو هەرێمە چارسەر بکات.

ویلایەتە یەککرتووەکان، کۆماری تورکیاو شانشینی یەککرتوو لەرێی پرۆسەی چاودێری پاکوورەوە یارمەتی پارێزگاریکردنی ناوچەکەیاندا‌وە، ئێمە داوا لەوان و کۆمەڵی دەوڵی دەکەین بەردەوام بن لەورپایی بۆ پارێزگاریکردن و ئاسایشی هەرێمی کوردستانی عێراق.

ئەو ژمارە زۆرەی رێکخراوە ناحکومیەکانە کە لەسێ پارێزگاکەی باکوور ئیشدەکەن کە لەکۆششەکریمانیان کەم کردۆتەوەو بەشێوازی بێشومار یارمەتییان داوین.

کۆبوونەوەکانی ئایندەی نێوان هەردوو سەرکردە

سەرۆکی پ.د.ك و سکرتێری گشتی ی.ن.ك بەلایەنی کەمەوە هەردوو مانگ جارێك کۆ دەبنەوە لەناو یاخود لەدەرەوەی کوردستانی عێراق لەو شوێنانەی هەردوولا لەسەری رێکدەکەون.

لەچاوەروانی قابلبوونی حکومەتەکاندا ئێمە هیواداریین کە یەکەمینی ئەو کۆبوونەوانە لەئەنقەرەو بەدوایدا کۆبوونەوەیەك لەلەندەن بکرێ،

لەکۆبوونەوەی ئەنقەرە وتووێژ دەکرێ سەبارەت بە سووربوونی هاوبەشمان لەسەر نەهێشتنی تیرۆر لەرێگەی چاودێریکردنێکی توکمەتری سنوورەکانی عێراق. لەولەیە کۆبوونەوەکەی لەندەن وردەکاری زیاتر سەبارەت بەوەزعی هەولێر، دهۆك و سلێمانی ئاشکرا بکات و یارمەتیمان بدات لەجێگیرکردنی میکانیزمێك بۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردنی ئازادو عادیلانە.

ئیمزا کراوە لەلایەن :

مسعود بارزانی
پارتی دیموکراتی کوردستان

جەلال تالەبانی
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان

شایەت

دێڤید وێلش

جێگری سەرۆکی یاریدەدەری وەزیری دەرەوە نووسینگەی کاروباری خۆرهەڵاتی نزیك واشنتۆن دی سی

١٧ ئەیلول ١٩٩٨

view. Latter the study has discussed the political compound, population, military and economical aspects, altogether the historical problems.

The In the second chapter of the study deals with period of the events, reconciliation and co-operation between Iraq and turkey, their relation establisher during 1991-1992 ,during 1992-1994 the multilateral co-operation has appeared, It hints to the beginning of tension between them, during 1994-1996 . On other hand it describes the tension between turkey and Kurdistan region which reached to its climax 1996-1998 and it clears how the tension eased.

The third chapter deals with the effects of the global relationship on the ties between Kurdistan region and turkey. Iraq, Syria and Iran as a regional states USA as a unique super power all over the world that run the co-operation between both turkey and Kurdistan region hade been taken as a main example.

A summary of the study

The events happened during 1990 had a great importance in the new world history , because it led to two main changes , the first one has put an end to the cold war, which was a long lasting war 1945-1990 , on one hand , and on the other hand it ended the bi-polarization of the divided world after the collapse of the soviet union, the anther change was the invasion of Kuwait by Iraqi forces, which paved the way foe the USA to display its long arm as a winner power in the cold war, in a new unit-polarized world .

In these circumstances the international political power has faced great changes, the Middle East was one of the regions that faced the same changes, southern Kurdistan and turkey faced the lion's share of these changes. for the first time and after more than 140years Kurds won some sort of an independent sovereignty , as a result of the new international atmosphere , which led to the emerge of the Kurdish rule in southern Kurdistan in the so called " the regional government of Kurdistan . Turkey by its part gained a good chance to play a regional role and to put an end to its isolation that appeared in the aftermath of the World War I.

Although Kurds and Turks have been living in a neighboring areas for more than five centuries, during this period of time, both nations inherited a large number of problems, especially a problem of the Kurds imagination that Turks were their oppressors and that turkey was the obstacle to establish their own state, and in this point exactly, that the Kurdish region hopes for and independent state and the turkey's efforts for gaining more power was not without crisis.

The importance of this study the political relationship between Kurdistan region and turkey during 1991-1998 is in focusing on the experience of the Kurds' and Turks' sovereignty in a historical period, beyond their troubled national ideas and their complex history, both parties, and as a result of the pressure of the international and regional events, responded in a special manner of their political ties.

The main factor that urged me for preparing this study was to analyze the principles of Kurdistan region and its compound and the ties with turkey until the collapse of Iraqi regime in 2003. since then the principles, the compound, and the special ties had been changed completely, and turkey has lost its commitment toward Kurdistan region, and on anther hand the period of the study 1991-1998 referred to the reason, that during this period, the ties has emerged and the principles has took roots and latter returned to this normal course.

The main goal of the study is to describe the history of the bilateral relationships, and to analyze the main events of this period, by taking into account the unchangeable political factors, and the effect of the global and regional factors on the bilateral ties.

For preparing this study some methods has been used, especially historical methods which consist of gathering the references and letter evaluating and, in the end comparing the information. In the some time the geopolitical method has been used in this study together with the science of low.

This study like other historical studies has faced the lack references, and the problem of Turkish references, and unavailability of such reference n Kurdish language. The failure o the researcher to make interview with some Kurdish politicians was also among the study's problems.

This study is consisting of four chapters, in the first one the principles of the ties between Kurdistan region and turkey has been described on the geopolitical

له بلاوكراوەكانی مەڵبەندی كوردۆلۆجی

♦ بەرهەمی نوسین

١) فەرهەنگی رێزمانی كوردی، نوسینی: د. كەمال میراودەلی.
٢) فەرهەنگی زەویزانی، نوسینی: جەمال عەبدول.
٣) حركات الخوارج فی غربی اقلیم الجبال و شهرزور و الجزیره الفراتیه: عطا عبدالرحمن محی الدین.
٤) سۆفیزم و كاریگەریی له بزوتنەوەی رزگاریخوازی نەتەوەیی گەلی كورددا: ١٨٨٠- ١٩٢٥، د. جەعفەر عەلی رەسوڵ.
٥) قضـــاء هەڵـەبجــه، دراسه في الجغرافیه الاقلیمیه: عطا محمد علاءالدین.
٦) رۆڵی هۆكــــاره سیاســـــیيەكان له دابەشبوونی دانیشتوانی پارێزگای سلێمانیدا: جاسم محەمەد محەمەد عەلی.
٧) پەیوەندییه سیاسییەكانی نێوان هەرێمی كوردستان و توركیا، ١٩٩١-١٩٩٨: هێرش عەبدوڵلا حەمەكەریم.
٨) رۆژنامەگەریی خوێندكارانی كورد له ئەوروپاو ئەمریكا، ١٩٤٩-١٩٩١، لێكۆڵینەوە له مێژووی رۆژنامەگەریی، نەوزاد عەلی ئەحمەد.

9) Report on the Sulaimani District of Kurdistan, E.B. Soane.

♦ بەرهەمی وەرگێڕان

١) كۆمەڵكوژییەكەی دەرسیم، حوسێن یڵدرم، له سوێدییەوە: كاوە ئەمین.
٢) جەنگی عێراق، كاپلان و كریستڵ، له ئینگلیزییەوە: عەبدولكەریم عوزێری.
٣) یاسا دەستوورییەكانی توركیا و كورد له سەردەمی نوێدا، م. ئه. حەسرەتیان، له روسییەوە: د. دلێر ئەحمەد حەمەد.
٤) سلێمانی ناوچەیەك له كوردستان، ئی.بی. سۆن، له ئینگلیزیەوە: مینه.

• گۆڤاری كوردۆلۆجی، ژمارە یەكی ساڵی ٢٠٠٨